

Ldn Consulting, Inc.

*42428 Chisolm Trail, Murrieta CA 92562
www.ldnconsulting.net*

*phone 760-473-1253
fax 760-689-4943*

February 21, 2020

Mr. Patrick Tritz
Rexco Development
1285 Corona Pointe Court, Suite 102
Corona, CA 92879

RE: Latitude Business Park Operational Health Risk Screening Letter - Corona

The purpose of this operational Air Quality Health Risk screening letter is to identify potential health risks at the proposed project site from toxic air contaminants (specifically Diesel Particulates) from the onsite loading areas within the project site. The Project proposes to construct approximately 1.075 million square foot (SF) of industrial/warehouse/manufacturing facilities with up to 15 buildings and 69 loading docks. The project would have 3,167 trips daily of which 305 would be from trucks. The truck breakdown would be 80 - two axel, 72 - three axel and 153 - four axel daily trucks (LL&G, November 2019).

This health risk analysis uses the California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) methodologies (OEHHA, 2015). One source of emissions contributing to a cumulative impact is ground support operations associated with diesel particulates (PM₁₀ - Exhaust) from material transport vehicles within loading dock areas. Operations at these dock locations would be required to comply with SCAQMD rule 1401, a project shall not be approved if the cancer risk is increased to greater than 10 in one million assuming control technology (TBACT) is used (SCAQMD, 2015).

For purposes of modeling, the AERMOD 19191 model was utilized to predict offsite diesel particulate concentrations with emphasis at nearby adjacent residential receptors as these areas are worst-case with respect to the proposed Project operations. The model input/output file is shown in **Attachment A** to this letter.

Truck operations events consist of starting, idling and driving. Emission rates for these events were obtained from the Project's CalEEMod air quality model. CalEEMod includes mobile emissions reported from the EMFAC 2014 emission model for each respective vehicle class. Units for these events are grams per trip for starting and idling the grams per mile for driving (CAPCOA, 2017).

Mr. Patrick Tritz
 Rexco Development
 1285 Corona Pointe Court, Suite 102
 Corona, CA 92879

Ldn Consulting, Inc.

*42428 Chisolm Trail, Murrieta CA 92562
 phone 760-473-1253
 Fax 760-689-4943*


Based on CalEEMod, the corrected emission rates which reflect the mix ratio of trucks identified within the traffic analysis are shown in Table 1 below. Each round trip (305 trips /2 ways) would on average generate a single starting and idling event onsite. Also, it should be noted that the western driveway would have about 80 percent of the 305 one-way trips for a leaving and return trip and the eastern driveway would receive 20 percent of the truck trips. All roadways were assumed to have 100 percent trips. Finally, the County of Riverside’s request (and subsequent recommended Condition of Approval) to restrict Project truck traffic from utilizing Temescal Canyon Road north of Tom Barnes Street, all truck traffic for the proposed project must not operate on Temescal Canyon Road North of Tom Burns Street.

Table 1: Operational Truck Emission Rates Per Vehicle

EMFAC2014 Acronyms for Each Vehicle Emission	EMFAC2014 Description of Each Vehicle	CalEEMod Emission Factor Unit	Latitude Truck Emissions
PM10_RUNEX	Running Exhaust	grams/VMT	0.0113
PM10_STREX	Start Exhaust	grams/trip	0.0003
PM10_IDLEX	Idle Exhaust	grams/trip	0.0070
Running Exhaust (grams/VMT)			0.00625
Starting and Idling Exhaust (PM10_RUNEX + PM10_IDLEX) (grams/trip)			0.01464

A graphical representation of the modeling scenario is shown on Figure 1 on the following page. The 153 idling and starting events for the trucks are identified as light blue dots/lines which have been located within the Project’s loading dock areas. All truck movement is represented as volume sources (identified as red squares/lines) and includes both trucks internal to the project site as well as along Tom Barnes Street, Temescal Canyon Road and Cajalco Road. The black grid represents a receptor matrix used by AERMOD to calculate emission contours. Also, 10 sensitive receptors have been included to represent residential areas surrounding the project site and have been identified with red circles.

Figure 1: AERMOD Model Setup



Mr. Patrick Tritz
 Rexco Development
 1285 Corona Pointe Court, Suite 102
 Corona, CA 92879

Ldn Consulting, Inc.

42428 Chisolm Trail, Murrieta CA 92562
 phone 760-473-1253
 Fax 760-689-4943

Table 2 below shows the operational cancer risks at the worst case receptors identified in Figure 1 above. The operational cancer risks would not exceed 3 per one million persons exposed over a 70 year period. Based on this, the project would not increase cancer risks in excess of 10 in one million exposed and would therefore generate a less than significant cancer risk impact to the surrounding area.

Table 2: Cancer Risk at Worst Case Exposure Location

Receptor	C _{air} (µg/m ³)	70 Year Cancer Risk	Significant Impact
R1	0.00146	1.17	No
R2	0.00146	1.17	No
R3	0.00094	0.76	No
R4	0.00102	0.82	No
R5	0.00228	1.83	No
R6	0.00316	2.54	No
R7	0.00348	2.80	No
R8	0.00354	2.84	No
R9	0.00273	2.19	No
R10	0.00275	2.21	No

C_{air} = annual concentration from AERMOD

If you should have any questions regarding this assessment, please do not hesitate to contact me at (760) 473-1253.

Sincerely Ldn Consulting,

Jeremy Loudon, Principal

Attachment A: AERMOD Input/Output File

Attachment B: Cancer Risk Calculations (Unmitigated Scenario)

Mr. Patrick Tritz
Rexco Development
1285 Corona Pointe Court, Suite 102
Corona, CA 92879

Ldn Consulting, Inc.

*42428 Chisolm Trail, Murrieta CA 92562
phone 760-473-1253
Fax 760-689-4943*

References:

- CAPCOA. (2017). *Appendix A - Calculation Details for CalEEMod*. Retrieved from http://www.aqmd.gov/docs/default-source/caleemod/02_appendix-a2016-3-2.pdf?sfvrsn=6
- LL&G. (November 2019). *General Plan Conformance Traffic Analysis for the Proposed Latitude Business Park Project*.
- OEHHA. (2015). *Air Toxics Hot Spots Program - Risk Assessment Guidelines - Guidance Manual for Preparation of Health Risk Assessments*. OEHHA.
- OEHHA. (2015). *Risk Assessment Guidelines - Guidance Manual for Preparation of Health Risk Assessments*. OEHHA. Retrieved from http://oehha.ca.gov/air/hot_spots/2015/2015GuidanceManual.pdf
- SCAQMD. (2015). *RULE 1401. NEW SOURCE REVIEW OF TOXIC AIR CONTAMINANTS*. Retrieved May 8, 2016, from <http://www.aqmd.gov/docs/default-source/rule-book/reg-xiv/rule-1401.pdf?sfvrsn=4>

Attachment A

1 AERMOD PRIME - (DATED 19191)

AERMODPrMSPx VERSION
(C) COPYRIGHT 1998-2017, Trinity Consultants

Run Began on 2/20/2020 at 13:40:41

** BREEZE AERMOD
** Trinity Consultants
** VERSION 9.0

CO STARTING
CO TITLEONE Latitude PM10 Construction
CO MODELOPT DEFAULT CONC NODRYDPLT NOWETDPLT
CO RUNORNOT RUN
CO AVERTIME ANNUAL
CO POLLUTID PM10
CO FINISHED

SO STARTING
SO ELEVUNIT METERS
SO LOCATION 8EWE0000 POINT 452238.9 3743309.8 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE0001 POINT 452239.4 3743302.9 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE0002 POINT 452190 3743315.2 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE0003 POINT 452190 3743308.3 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE0004 POINT 452191.5 3743301.9 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE0005 POINT 452174.4 3743316.1 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE0006 POINT 452174.4 3743308.8 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE0007 POINT 452174.4 3743301.5 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE0008 POINT 452050.1 3743142 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE0009 POINT 452046.2 3743148.3 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE000A POINT 452043.2 3743154.7 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE000B POINT 452038.8 3743161 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE000C POINT 452036.9 3743167.4 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE000D POINT 452033.9 3743173.3 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE000E POINT 452030.5 3743177.2 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE000F POINT 452029.5 3743183.5 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE000G POINT 452053 3743136.6 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE000H POINT 451865.1 3743083.7 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE000I POINT 451859.8 3743080.8 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE000J POINT 451853.9 3743078.3 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE000K POINT 451850 3743075.4 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE000L POINT 451845.6 3743074.4 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE000M POINT 451841.2 3743072.5 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE000N POINT 451836.8 3743070 0
** SRCDESCR idling/starting

Attachment A

SO LOCATION	8EWE000	POINT	451832.9	3743068.6	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE000P	POINT	451828	3743065.6	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE000Q	POINT	451824.5	3743064.2	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE000R	POINT	451820.6	3743062.2	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE000S	POINT	451816.7	3743060.2	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE000T	POINT	451810.4	3743058.7	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE000U	POINT	451807.5	3743056.2	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE000V	POINT	451879.4	3743263	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE000W	POINT	451875.5	3743261.9	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE000X	POINT	451871.1	3743258.6	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE000Y	POINT	451866.7	3743257.5	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE000Z	POINT	451862.3	3743256.4	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE0010	POINT	451855.7	3743253.6	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE0011	POINT	451850.8	3743250.9	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE0012	POINT	451758.2	3743227	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE0013	POINT	451755.1	3743224.9	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE0014	POINT	451752	3743222.9	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE0015	POINT	451747.8	3743221.3	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE0016	POINT	451744.1	3743219.2	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE0017	POINT	451739.4	3743217.1	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE0018	POINT	451735.8	3743215	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE0019	POINT	451731.6	3743213.5	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE001A	POINT	451727.4	3743212.4	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE001B	POINT	451723.8	3743209.3	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE001C	POINT	451719.1	3743207.7	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE001D	POINT	451714.4	3743205.6	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE001E	POINT	451710.7	3743202.5	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE001F	POINT	451705.5	3743200.4	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE001G	POINT	451701.3	3743198.8	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE001H	POINT	451697.7	3743195.7	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE001I	POINT	451691.9	3743195.2	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE001J	POINT	451762.9	3743228.6	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE001K	POINT	451602.1	3743058.4	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE001L	POINT	451596.9	3743056.8	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE001M	POINT	451592.7	3743053.7	0

Attachment A

** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE001N POINT	451589.1	3743051.6	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE001O POINT	451584.4	3743049.5	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE001P POINT	451580.2	3743047.4	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE001Q POINT	451577	3743045.3	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE001R POINT	451572.9	3743044.3	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE001S POINT	451568.7	3743041.7	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE001T POINT	451644	3742989	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE001U POINT	451637.5	3742985.4	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE001V POINT	451631.7	3742983.3	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE001W POINT	451626.7	3742980.4	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE002B VOLUME	451749.6	3742966.1	0
** SRCDESCR	A Driveway			
SO LOCATION	8EWE002C VOLUME	451746.9	3742971.4	0
** SRCDESCR	A Driveway			
SO LOCATION	8EWE002D VOLUME	451744.2	3742976.8	0
** SRCDESCR	A Driveway			
SO LOCATION	8EWE002E VOLUME	451741.5	3742982.2	0
** SRCDESCR	A Driveway			
SO LOCATION	8EWE002F VOLUME	451738.8	3742987.5	0
** SRCDESCR	A Driveway			
SO LOCATION	8EWE002G VOLUME	451736.1	3742992.9	0
** SRCDESCR	A Driveway			
SO LOCATION	8EWE002H VOLUME	451733.4	3742998.3	0
** SRCDESCR	A Driveway			
SO LOCATION	8EWE002I VOLUME	451730.8	3743003.6	0
** SRCDESCR	A Driveway			
SO LOCATION	8EWE002J VOLUME	451728.1	3743009.0	0
** SRCDESCR	A Driveway			
SO LOCATION	8EWE002K VOLUME	451725.4	3743014.4	0
** SRCDESCR	A Driveway			
SO LOCATION	8EWE002L VOLUME	451722.7	3743019.7	0
** SRCDESCR	A Driveway			
SO LOCATION	8EWE002M VOLUME	451720.0	3743025.1	0
** SRCDESCR	A Driveway			
SO LOCATION	8EWE002N VOLUME	451717.3	3743030.5	0
** SRCDESCR	A Driveway			
SO LOCATION	8EWE002O VOLUME	451714.6	3743035.8	0
** SRCDESCR	A Driveway			
SO LOCATION	8EWE002P VOLUME	451712.0	3743041.2	0
** SRCDESCR	A Driveway			
SO LOCATION	8EWE002Q VOLUME	451709.3	3743046.6	0
** SRCDESCR	A Driveway			
SO LOCATION	8EWE002R VOLUME	451706.6	3743051.9	0
** SRCDESCR	A Driveway			
SO LOCATION	8EWE002S VOLUME	451703.8	3743057.2	0
** SRCDESCR	A Driveway			
SO LOCATION	8EWE002T VOLUME	451700.5	3743062.2	0
** SRCDESCR	A Driveway			
SO LOCATION	8EWE002U VOLUME	451697.2	3743067.2	0
** SRCDESCR	A Driveway			
SO LOCATION	8EWE002V VOLUME	451693.8	3743072.2	0
** SRCDESCR	A Driveway			
SO LOCATION	8EWE002W VOLUME	451690.5	3743077.2	0
** SRCDESCR	A Driveway			
SO LOCATION	8EWE002X VOLUME	451687.2	3743082.2	0
** SRCDESCR	A Driveway			
SO LOCATION	8EWE002Y VOLUME	451683.9	3743087.2	0
** SRCDESCR	A Driveway			

Attachment A

SO LOCATION	8EWE002Z	VOLUME	451680.6	3743092.2	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE0030	VOLUME	451677.3	3743097.2	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE0031	VOLUME	451673.9	3743102.2	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE0032	VOLUME	451670.6	3743107.2	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE0033	VOLUME	451667.3	3743112.2	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE0034	VOLUME	451664.0	3743117.2	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE0035	VOLUME	451660.7	3743122.2	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE0036	VOLUME	451657.4	3743127.2	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE0037	VOLUME	451654.0	3743132.2	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE0038	VOLUME	451649.7	3743136.2	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE0039	VOLUME	451644.8	3743139.8	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE003A	VOLUME	451648.0	3743143.6	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE003B	VOLUME	451652.5	3743147.5	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE003C	VOLUME	451657.1	3743151.4	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE003D	VOLUME	451661.7	3743155.3	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE003E	VOLUME	451666.2	3743159.2	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE003F	VOLUME	451670.8	3743163.1	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE003G	VOLUME	451676.1	3743165.8	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE003H	VOLUME	451681.6	3743168.2	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE003I	VOLUME	451687.1	3743170.6	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE003J	VOLUME	451692.6	3743173.0	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE003K	VOLUME	451698.1	3743175.4	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE003L	VOLUME	451703.6	3743177.8	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE003M	VOLUME	451709.1	3743180.2	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE003N	VOLUME	451714.6	3743182.6	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE003O	VOLUME	451720.1	3743185.0	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE003P	VOLUME	451725.6	3743187.4	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE003Q	VOLUME	451731.1	3743189.8	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE003R	VOLUME	451736.6	3743192.3	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE003S	VOLUME	451742.1	3743194.7	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE003T	VOLUME	451747.6	3743197.1	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE003U	VOLUME	451753.1	3743199.5	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE003V	VOLUME	451758.6	3743201.9	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE003W	VOLUME	451764.1	3743204.3	0
** SRCDESCR	A Driveway				
SO LOCATION	8EWE003X	VOLUME	451769.5	3743206.7	0

Attachment A

** SRCDESCR	A Driveway			
SO LOCATION	8EWE003Y VOLUME	451775.0	3743209.1	0
** SRCDESCR	A Driveway			
SO LOCATION	8EWE003Z VOLUME	451780.5	3743211.5	0
** SRCDESCR	A Driveway			
SO LOCATION	8EWE0042 VOLUME	452274	3743212.8	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE0043 VOLUME	452271.3	3743218.2	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE0044 VOLUME	452268.7	3743223.6	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE0045 VOLUME	452266.1	3743229.0	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE0046 VOLUME	452263.4	3743234.4	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE0047 VOLUME	452260.8	3743239.7	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE0048 VOLUME	452258.2	3743245.1	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE0049 VOLUME	452255.5	3743250.5	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE004A VOLUME	452252.9	3743255.9	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE004B VOLUME	452249.2	3743260.5	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE004C VOLUME	452244.6	3743264.3	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE004D VOLUME	452239.9	3743268.1	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE004E VOLUME	452233.9	3743268.5	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE004F VOLUME	452228.0	3743268.9	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE004G VOLUME	452222.0	3743269.2	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE004H VOLUME	452216.0	3743269.1	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE004I VOLUME	452210.0	3743269.0	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE004J VOLUME	452204.0	3743268.9	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE004K VOLUME	452198.0	3743268.8	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE004L VOLUME	452192.0	3743268.7	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE004M VOLUME	452186.0	3743268.6	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE004N VOLUME	452180.0	3743268.5	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE004O VOLUME	452174.0	3743268.4	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE004P VOLUME	452168.0	3743268.3	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE004Q VOLUME	452162.0	3743268.2	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE004R VOLUME	452156.0	3743268.1	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE004S VOLUME	452150.0	3743268.0	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE004T VOLUME	452144.0	3743267.9	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE004U VOLUME	452138.0	3743267.9	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE004V VOLUME	452132.0	3743267.8	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE004W VOLUME	452126.0	3743267.7	0
** SRCDESCR	B intersection			
SO LOCATION	8EWE004X VOLUME	452120.0	3743267.6	0
** SRCDESCR	B intersection			

Attachment A

SO LOCATION	8EWE004Y	VOLUME	452114.0	3743267.5	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE004Z	VOLUME	452108.0	3743267.4	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE0050	VOLUME	452102.0	3743267.3	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE0051	VOLUME	452096.0	3743267.2	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE0052	VOLUME	452090.0	3743267.1	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE0053	VOLUME	452084.0	3743267.0	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE0054	VOLUME	452078.0	3743266.9	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE0055	VOLUME	452072.0	3743266.8	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE0056	VOLUME	452066.0	3743266.7	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE0057	VOLUME	452060.0	3743266.6	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE0058	VOLUME	452054.0	3743266.5	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE0059	VOLUME	452048.0	3743266.4	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE005A	VOLUME	452042.0	3743266.3	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE005B	VOLUME	452036.0	3743266.3	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE005C	VOLUME	452030.0	3743266.2	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE005D	VOLUME	452024.0	3743266.1	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE005E	VOLUME	452018.0	3743266.0	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE005F	VOLUME	452012.0	3743265.9	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE005G	VOLUME	452006.0	3743265.8	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE005H	VOLUME	452000.0	3743265.7	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE005I	VOLUME	451994.0	3743265.6	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE005J	VOLUME	451988.0	3743265.5	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE005K	VOLUME	451982.0	3743265.4	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE005L	VOLUME	451976.0	3743265.3	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE005M	VOLUME	451970.0	3743265.2	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE005N	VOLUME	451964.0	3743265.1	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE005O	VOLUME	451958.0	3743265.0	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE005P	VOLUME	451952.4	3743263.2	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE005Q	VOLUME	451947.1	3743260.4	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE005R	VOLUME	451941.8	3743257.7	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE005S	VOLUME	451936.4	3743254.9	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE005T	VOLUME	451931.1	3743252.2	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE005U	VOLUME	451925.8	3743249.4	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE005V	VOLUME	451920.0	3743248.6	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE005W	VOLUME	451914.0	3743248.5	0

Attachment A

** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE005X	VOLUME	451908.0	3743248.4	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE005Y	VOLUME	451902.0	3743248.4	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE005Z	VOLUME	451896.0	3743248.3	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE0060	VOLUME	451890.0	3743248.3	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE0061	VOLUME	451884.0	3743248.2	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE0062	VOLUME	451878.0	3743248.1	0
** SRCDESCR	B intersection				
SO LOCATION	8EWE0065	VOLUME	451753.7	3742958.3	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0066	VOLUME	451756.6	3742953.0	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0067	VOLUME	451760.9	3742952.0	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0068	VOLUME	451766.3	3742954.5	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0069	VOLUME	451771.8	3742957.0	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE006A	VOLUME	451777.2	3742959.5	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE006B	VOLUME	451782.7	3742962.0	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE006C	VOLUME	451788.2	3742964.4	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE006D	VOLUME	451793.6	3742966.9	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE006E	VOLUME	451799.1	3742969.4	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE006F	VOLUME	451804.5	3742971.9	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE006G	VOLUME	451810.0	3742974.4	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE006H	VOLUME	451815.4	3742976.9	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE006I	VOLUME	451820.9	3742979.4	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE006J	VOLUME	451826.3	3742981.9	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE006K	VOLUME	451831.8	3742984.4	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE006L	VOLUME	451837.3	3742986.9	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE006M	VOLUME	451842.7	3742989.4	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE006N	VOLUME	451848.2	3742991.9	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE006O	VOLUME	451853.6	3742994.4	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE006P	VOLUME	451859.1	3742996.9	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE006Q	VOLUME	451864.5	3742999.4	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE006R	VOLUME	451870.0	3743001.9	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE006S	VOLUME	451875.4	3743004.4	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE006T	VOLUME	451880.9	3743006.9	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE006U	VOLUME	451886.4	3743009.4	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE006V	VOLUME	451891.8	3743011.9	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE006W	VOLUME	451897.3	3743014.4	0
** SRCDESCR	TomBarns				

Attachment A

SO LOCATION	8EWE006X	VOLUME	451902.7	3743016.9	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE006Y	VOLUME	451908.2	3743019.4	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE006Z	VOLUME	451913.5	3743022.2	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0070	VOLUME	451918.7	3743025.1	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0071	VOLUME	451924.0	3743028.0	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0072	VOLUME	451929.2	3743031.0	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0073	VOLUME	451934.5	3743033.9	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0074	VOLUME	451939.7	3743036.8	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0075	VOLUME	451944.9	3743039.7	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0076	VOLUME	451950.2	3743042.6	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0077	VOLUME	451955.4	3743045.5	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0078	VOLUME	451960.7	3743048.4	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0079	VOLUME	451965.9	3743051.3	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE007A	VOLUME	451971.2	3743054.3	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE007B	VOLUME	451976.4	3743057.2	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE007C	VOLUME	451981.7	3743060.1	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE007D	VOLUME	451986.9	3743063.0	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE007E	VOLUME	451992.2	3743065.8	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE007F	VOLUME	451997.6	3743068.4	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE007G	VOLUME	452003.0	3743071.0	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE007H	VOLUME	452008.4	3743073.6	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE007I	VOLUME	452013.8	3743076.2	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE007J	VOLUME	452019.3	3743078.8	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE007K	VOLUME	452024.7	3743081.4	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE007L	VOLUME	452030.1	3743084.0	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE007M	VOLUME	452035.5	3743086.6	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE007N	VOLUME	452040.9	3743089.2	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE007O	VOLUME	452046.3	3743091.8	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE007P	VOLUME	452051.7	3743094.4	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE007Q	VOLUME	452057.1	3743097.0	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE007R	VOLUME	452062.5	3743099.6	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE007S	VOLUME	452067.9	3743102.2	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE007T	VOLUME	452073.3	3743104.8	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE007U	VOLUME	452078.7	3743107.4	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE007V	VOLUME	452084.1	3743110.0	0

Attachment A

** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE007W	VOLUME	452089.5	3743112.6	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE007X	VOLUME	452094.9	3743115.2	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE007Y	VOLUME	452100.3	3743117.9	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE007Z	VOLUME	452105.7	3743120.5	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0080	VOLUME	452111.1	3743123.1	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0081	VOLUME	452116.5	3743125.7	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0082	VOLUME	452122.0	3743128.3	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0083	VOLUME	452127.4	3743130.9	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0084	VOLUME	452132.8	3743133.4	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0085	VOLUME	452138.2	3743136.0	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0086	VOLUME	452143.6	3743138.6	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0087	VOLUME	452149.0	3743141.2	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0088	VOLUME	452154.5	3743143.7	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0089	VOLUME	452159.9	3743146.3	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE008A	VOLUME	452165.3	3743148.9	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE008B	VOLUME	452170.7	3743151.4	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE008C	VOLUME	452176.2	3743154.0	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE008D	VOLUME	452181.6	3743156.6	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE008E	VOLUME	452187.0	3743159.2	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE008F	VOLUME	452192.4	3743161.7	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE008G	VOLUME	452197.8	3743164.3	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE008H	VOLUME	452203.3	3743166.9	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE008I	VOLUME	452208.7	3743169.4	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE008J	VOLUME	452214.1	3743172.0	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE008K	VOLUME	452219.5	3743174.6	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE008L	VOLUME	452224.9	3743177.1	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE008M	VOLUME	452230.4	3743179.7	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE008N	VOLUME	452235.8	3743182.3	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE008O	VOLUME	452241.2	3743184.9	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE008P	VOLUME	452246.6	3743187.4	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE008Q	VOLUME	452252.0	3743190.0	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE008R	VOLUME	452257.5	3743192.6	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE008S	VOLUME	452262.9	3743195.1	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE008T	VOLUME	452268.3	3743197.7	0
** SRCDESCR	TomBarns				

Attachment A

SO LOCATION	8EWE008U	VOLUME	452273.7	3743200.3	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE008V	VOLUME	452279.2	3743202.9	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE008W	VOLUME	452284.6	3743205.5	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE008X	VOLUME	452290.0	3743208.1	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE008Y	VOLUME	452295.4	3743210.7	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE008Z	VOLUME	452300.8	3743213.3	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0090	VOLUME	452306.2	3743215.9	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0091	VOLUME	452311.6	3743218.5	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0092	VOLUME	452317.0	3743221.1	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0093	VOLUME	452322.4	3743223.7	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0094	VOLUME	452327.8	3743226.3	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0095	VOLUME	452333.2	3743228.9	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0096	VOLUME	452338.6	3743231.5	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0097	VOLUME	452344.0	3743234.1	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0098	VOLUME	452348.7	3743237.8	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE0099	VOLUME	452353.4	3743241.6	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE009A	VOLUME	452358.0	3743245.4	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE009B	VOLUME	452362.7	3743249.2	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE009C	VOLUME	452367.3	3743253.0	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE009D	VOLUME	452371.9	3743256.8	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE009E	VOLUME	452376.6	3743260.6	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE009F	VOLUME	452381.2	3743264.4	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE009G	VOLUME	452385.9	3743268.2	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE009H	VOLUME	452390.5	3743272.0	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE009I	VOLUME	452395.1	3743275.8	0
** SRCDESCR	TomBarns				
SO LOCATION	8EWE009L	VOLUME	452405.9	3743273.6	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE009M	VOLUME	452410.3	3743269.5	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE009N	VOLUME	452414.7	3743265.4	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE009O	VOLUME	452419.1	3743261.3	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE009P	VOLUME	452423.5	3743257.2	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE009Q	VOLUME	452427.9	3743253.2	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE009R	VOLUME	452432.3	3743249.1	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE009S	VOLUME	452436.7	3743245.0	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE009T	VOLUME	452441.1	3743240.9	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE009U	VOLUME	452445.5	3743236.9	0

Attachment A

** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE009V VOLUME	452449.9	3743232.8	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE009W VOLUME	452454.3	3743228.7	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE009X VOLUME	452458.7	3743224.6	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE009Y VOLUME	452463.1	3743220.5	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE009Z VOLUME	452467.5	3743216.5	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00A0 VOLUME	452471.9	3743212.4	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00A1 VOLUME	452476.3	3743208.3	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00A2 VOLUME	452480.7	3743204.2	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00A3 VOLUME	452485.1	3743200.1	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00A4 VOLUME	452489.5	3743196.1	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00A5 VOLUME	452493.9	3743192.0	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00A6 VOLUME	452498.3	3743187.9	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00A7 VOLUME	452502.7	3743183.8	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00A8 VOLUME	452507.2	3743179.8	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00A9 VOLUME	452512.0	3743176.2	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00AA VOLUME	452516.7	3743172.6	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00AB VOLUME	452521.5	3743168.9	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00AC VOLUME	452526.3	3743165.3	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00AD VOLUME	452531.0	3743161.6	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00AE VOLUME	452535.8	3743158.0	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00AF VOLUME	452540.6	3743154.3	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00AG VOLUME	452545.3	3743150.7	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00AH VOLUME	452550.1	3743147.1	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00AI VOLUME	452554.9	3743143.4	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00AJ VOLUME	452559.4	3743139.5	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00AK VOLUME	452562.9	3743134.7	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00AL VOLUME	452566.4	3743129.8	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00AM VOLUME	452569.9	3743124.9	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00AN VOLUME	452573.4	3743120.1	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00AO VOLUME	452577.0	3743115.2	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00AP VOLUME	452580.5	3743110.4	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00AQ VOLUME	452584.0	3743105.5	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00AR VOLUME	452587.5	3743100.6	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00AS VOLUME	452591.0	3743095.8	0	
** SRCDESCR	TemescalTo15				

Attachment A

SO LOCATION	8EWE00AT	VOLUME	452594.5	3743090.9	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00AU	VOLUME	452598.0	3743086.0	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00AV	VOLUME	452601.5	3743081.2	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00AW	VOLUME	452605.0	3743076.3	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00AX	VOLUME	452608.6	3743071.4	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00AY	VOLUME	452612.1	3743066.6	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00AZ	VOLUME	452615.6	3743061.7	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00B0	VOLUME	452619.1	3743056.8	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00B1	VOLUME	452622.6	3743052.0	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00B2	VOLUME	452626.1	3743047.1	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00B3	VOLUME	452629.6	3743042.2	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00B4	VOLUME	452633.1	3743037.4	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00B5	VOLUME	452636.6	3743032.5	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00B6	VOLUME	452639.3	3743027.1	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00B7	VOLUME	452642.0	3743021.8	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00B8	VOLUME	452644.8	3743016.4	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00B9	VOLUME	452647.5	3743011.1	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00BA	VOLUME	452650.3	3743005.8	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00BB	VOLUME	452653.0	3743000.4	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00BC	VOLUME	452655.7	3742995.1	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00BD	VOLUME	452658.5	3742989.7	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00BE	VOLUME	452661.2	3742984.4	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00BF	VOLUME	452663.9	3742979.1	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00BG	VOLUME	452666.7	3742973.7	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00BH	VOLUME	452669.4	3742968.4	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00BI	VOLUME	452672.1	3742963.0	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00BJ	VOLUME	452674.9	3742957.7	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00BK	VOLUME	452677.6	3742952.4	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00BL	VOLUME	452680.4	3742947.0	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00BM	VOLUME	452683.1	3742941.7	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00BN	VOLUME	452685.8	3742936.3	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00B0	VOLUME	452688.6	3742931.0	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00BP	VOLUME	452691.3	3742925.7	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00BQ	VOLUME	452694.0	3742920.3	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00BR	VOLUME	452696.8	3742915.0	0

Attachment A

** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00BS VOLUME	452699.5	3742909.7	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00BT VOLUME	452702.2	3742904.3	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00BU VOLUME	452705.0	3742899.0	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00BV VOLUME	452707.7	3742893.6	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00BW VOLUME	452710.5	3742888.3	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00BX VOLUME	452713.2	3742883.0	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00BY VOLUME	452715.9	3742877.6	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00BZ VOLUME	452718.7	3742872.3	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00C0 VOLUME	452721.4	3742866.9	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00C1 VOLUME	452724.1	3742861.6	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00C2 VOLUME	452726.9	3742856.3	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00C3 VOLUME	452729.6	3742850.9	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00C4 VOLUME	452732.3	3742845.6	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00C5 VOLUME	452735.1	3742840.2	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00C6 VOLUME	452737.8	3742834.9	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00C7 VOLUME	452740.6	3742829.6	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00C8 VOLUME	452743.5	3742824.3	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00C9 VOLUME	452746.5	3742819.1	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00CA VOLUME	452749.5	3742814.0	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00CB VOLUME	452752.5	3742808.8	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00CC VOLUME	452755.6	3742803.6	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00CD VOLUME	452758.6	3742798.4	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00CE VOLUME	452761.6	3742793.2	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00CF VOLUME	452764.6	3742788.0	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00CG VOLUME	452767.7	3742782.8	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00CH VOLUME	452770.7	3742777.7	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00CI VOLUME	452773.7	3742772.5	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00CJ VOLUME	452776.7	3742767.3	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00CK VOLUME	452779.7	3742762.1	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00CL VOLUME	452782.8	3742756.9	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00CM VOLUME	452785.8	3742751.7	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00CN VOLUME	452788.8	3742746.6	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00CO VOLUME	452791.8	3742741.4	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00CP VOLUME	452792.2	3742737.1	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			

Attachment A

SO LOCATION	8EWE00CQ	VOLUME	452786.7	3742734.7	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00CR	VOLUME	452781.2	3742732.3	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00CS	VOLUME	452775.7	3742729.9	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00CT	VOLUME	452770.2	3742727.5	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00CU	VOLUME	452764.7	3742725.2	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00CV	VOLUME	452759.1	3742722.8	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00CW	VOLUME	452753.6	3742720.4	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00CX	VOLUME	452748.1	3742718.0	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00CY	VOLUME	452742.6	3742715.6	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00CZ	VOLUME	452737.1	3742713.2	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00D0	VOLUME	452731.6	3742710.9	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00D1	VOLUME	452726.1	3742708.5	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00D2	VOLUME	452720.6	3742706.1	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00D3	VOLUME	452715.1	3742703.7	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00D4	VOLUME	452709.6	3742701.3	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00D5	VOLUME	452704.1	3742699.0	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00D6	VOLUME	452698.6	3742696.6	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00D7	VOLUME	452693.1	3742694.2	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00D8	VOLUME	452687.6	3742691.8	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00D9	VOLUME	452682.1	3742689.4	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00DA	VOLUME	452676.5	3742687.0	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00DB	VOLUME	452671.0	3742684.7	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00DC	VOLUME	452665.5	3742682.3	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00DD	VOLUME	452660.0	3742679.9	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00DE	VOLUME	452654.5	3742677.5	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00DF	VOLUME	452649.0	3742675.1	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00DG	VOLUME	452643.5	3742672.8	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00DH	VOLUME	452638.0	3742670.4	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00DI	VOLUME	452632.5	3742668.0	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00DJ	VOLUME	452627.0	3742665.6	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00DK	VOLUME	452621.5	3742663.2	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00DL	VOLUME	452616.0	3742660.8	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00DM	VOLUME	452610.5	3742658.5	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00DN	VOLUME	452605.0	3742656.1	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8EWE00DO	VOLUME	452599.4	3742653.7	0

Attachment A

** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00DP VOLUME	452593.9	3742651.3	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00DQ VOLUME	452588.4	3742648.9	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00DR VOLUME	452582.9	3742646.6	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00DS VOLUME	452577.4	3742644.2	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00DT VOLUME	452571.9	3742641.8	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00DU VOLUME	452566.4	3742639.4	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00DV VOLUME	452560.9	3742637.0	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00DW VOLUME	452555.4	3742634.6	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00DX VOLUME	452549.9	3742632.3	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00DY VOLUME	452544.4	3742629.9	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00DZ VOLUME	452538.9	3742627.5	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00E0 VOLUME	452533.4	3742625.1	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00E1 VOLUME	452527.9	3742622.7	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00E2 VOLUME	452522.3	3742620.4	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00E3 VOLUME	452516.8	3742618.0	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00E4 VOLUME	452511.3	3742615.6	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00E5 VOLUME	452505.8	3742613.2	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00E6 VOLUME	452500.3	3742610.9	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00E7 VOLUME	452494.8	3742608.5	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00E8 VOLUME	452489.3	3742606.2	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00E9 VOLUME	452483.7	3742603.8	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00EA VOLUME	452478.2	3742601.4	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00EB VOLUME	452472.7	3742599.1	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00EC VOLUME	452467.2	3742596.7	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00ED VOLUME	452461.7	3742594.3	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00EE VOLUME	452456.2	3742592.0	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00EF VOLUME	452450.7	3742589.6	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00EG VOLUME	452445.1	3742587.3	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00EH VOLUME	452439.6	3742584.9	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00EI VOLUME	452434.1	3742582.5	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00EJ VOLUME	452428.6	3742580.2	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00EK VOLUME	452423.1	3742577.8	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00EL VOLUME	452417.6	3742575.4	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00EM VOLUME	452412.1	3742573.1	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			

Attachment A

SO LOCATION	8WE00EN	VOLUME	452406.5	3742570.7	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00EO	VOLUME	452401.0	3742568.4	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00EP	VOLUME	452395.5	3742566.0	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00EQ	VOLUME	452390.0	3742563.6	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00ER	VOLUME	452384.5	3742561.3	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00ES	VOLUME	452379.0	3742558.9	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00ET	VOLUME	452373.4	3742556.5	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00EU	VOLUME	452367.9	3742554.2	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00EV	VOLUME	452362.4	3742551.8	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00EW	VOLUME	452356.9	3742549.5	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00EX	VOLUME	452351.4	3742547.1	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00EY	VOLUME	452345.9	3742544.7	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00EZ	VOLUME	452340.4	3742542.4	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00F0	VOLUME	452334.8	3742540.0	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00F1	VOLUME	452329.3	3742537.6	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00F2	VOLUME	452323.8	3742535.3	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00F3	VOLUME	452318.3	3742532.9	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00F4	VOLUME	452312.8	3742530.6	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00F5	VOLUME	452307.3	3742528.2	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00F6	VOLUME	452301.8	3742525.8	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00F7	VOLUME	452296.2	3742523.4	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00F8	VOLUME	452290.7	3742521.0	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00F9	VOLUME	452285.2	3742518.7	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00FA	VOLUME	452279.7	3742516.3	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00FB	VOLUME	452274.2	3742513.9	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00FC	VOLUME	452268.7	3742511.5	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00FD	VOLUME	452263.2	3742509.1	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00FE	VOLUME	452257.7	3742506.7	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00FF	VOLUME	452252.2	3742504.3	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00FG	VOLUME	452246.7	3742501.9	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00FH	VOLUME	452241.2	3742499.6	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00FI	VOLUME	452235.7	3742497.2	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00FJ	VOLUME	452230.2	3742494.8	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00FK	VOLUME	452224.7	3742492.4	0
** SRCDESCR	TemescalTo15				
SO LOCATION	8WE00FL	VOLUME	452219.2	3742490.0	0

Attachment A

** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00FM VOLUME	452213.7	3742487.6	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00FN VOLUME	452208.2	3742485.2	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00FO VOLUME	452202.7	3742482.8	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00FP VOLUME	452197.2	3742480.5	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00FQ VOLUME	452191.7	3742478.1	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00FR VOLUME	452186.2	3742475.7	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00FS VOLUME	452180.6	3742473.3	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00FT VOLUME	452175.1	3742470.9	0
** SRCDESCR	TemescalTo15			
SO LOCATION	8EWE00GB POINT	452238.9	3743309.8	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE00GC POINT	452239.4	3743302.9	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE00GD POINT	452190	3743315.2	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE00GE POINT	452190	3743308.3	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE00GF POINT	452191.5	3743301.9	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE00GG POINT	452174.4	3743316.1	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE00GH POINT	452174.4	3743308.8	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE00GI POINT	452174.4	3743301.5	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE00GJ POINT	452050.1	3743142	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE00GK POINT	452046.2	3743148.3	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE00GL POINT	452043.2	3743154.7	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE00GM POINT	452038.8	3743161	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE00GN POINT	452036.9	3743167.4	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE00GO POINT	452033.9	3743173.3	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE00GP POINT	452030.5	3743177.2	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE00GQ POINT	452029.5	3743183.5	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE00GR POINT	452053	3743136.6	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE00GS POINT	451865.1	3743083.7	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE00GT POINT	451859.8	3743080.8	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE00GU POINT	451853.9	3743078.3	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE00GV POINT	451850	3743075.4	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE00GW POINT	451845.6	3743074.4	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE00GX POINT	451841.2	3743072.5	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE00GY POINT	451836.8	3743070	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE00GZ POINT	451832.9	3743068.6	0
** SRCDESCR	idling/starting			
SO LOCATION	8EWE00H0 POINT	451828	3743065.6	0
** SRCDESCR	idling/starting			

Attachment A

SO LOCATION	8EWE00H1	POINT	451824.5	3743064.2	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00H2	POINT	451820.6	3743062.2	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00H3	POINT	451816.7	3743060.2	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00H4	POINT	451810.4	3743058.7	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00H5	POINT	451807.5	3743056.2	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00H6	POINT	451879.4	3743263	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00H7	POINT	451875.5	3743261.9	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00H8	POINT	451871.1	3743258.6	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00H9	POINT	451866.7	3743257.5	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00HA	POINT	451862.3	3743256.4	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00HB	POINT	451855.7	3743253.6	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00HC	POINT	451850.8	3743250.9	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00HD	POINT	451758.2	3743227	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00HE	POINT	451755.1	3743224.9	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00HF	POINT	451752	3743222.9	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00HG	POINT	451747.8	3743221.3	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00HH	POINT	451744.1	3743219.2	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00HI	POINT	451739.4	3743217.1	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00HJ	POINT	451735.8	3743215	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00HK	POINT	451731.6	3743213.5	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00HL	POINT	451727.4	3743212.4	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00HM	POINT	451723.8	3743209.3	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00HN	POINT	451719.1	3743207.7	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00HO	POINT	451714.4	3743205.6	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00HP	POINT	451710.7	3743202.5	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00HQ	POINT	451705.5	3743200.4	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00HR	POINT	451701.3	3743198.8	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00HS	POINT	451697.7	3743195.7	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00HT	POINT	451691.9	3743195.2	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00HU	POINT	451762.9	3743228.6	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00HV	POINT	451602.1	3743058.4	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00HW	POINT	451596.9	3743056.8	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00HX	POINT	451592.7	3743053.7	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00HY	POINT	451589.1	3743051.6	0
** SRCDESCR	idling/starting				
SO LOCATION	8EWE00HZ	POINT	451584.4	3743049.5	0

Attachment A

```

** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE00I0 POINT 451580.2 3743047.4 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE00I1 POINT 451577 3743045.3 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE00I2 POINT 451572.9 3743044.3 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE00I3 POINT 451568.7 3743041.7 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE00I4 POINT 451644 3742989 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE00I5 POINT 451637.5 3742985.4 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE00I6 POINT 451631.7 3742983.3 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE00I7 POINT 451626.7 3742980.4 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE00I8 POINT 452238.9 3743309.8 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE00I9 POINT 452239.4 3743302.9 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE00IA POINT 452190 3743315.2 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE00IB POINT 452190 3743308.3 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE00IC POINT 452191.5 3743301.9 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE00ID POINT 452174.4 3743316.1 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE00IE POINT 452174.4 3743308.8 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE00IF POINT 452174.4 3743301.5 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE00IG POINT 452050.1 3743142 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE00IH POINT 452046.2 3743148.3 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE00II POINT 452043.2 3743154.7 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE00IJ POINT 452038.8 3743161 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE00IK POINT 452036.9 3743167.4 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE00IL POINT 452033.9 3743173.3 0
** SRCDESCR idling/starting
SO LOCATION 8EWE00IM POINT 452030.5 3743177.2 0
** SRCDESCR idling/starting
SO SRCPARAM 8EWE0000 8.5504E-08 3 325 0.001 0.1
SO SRCPARAM 8EWE0001 8.5504E-08 3 325 0.001 0.1
SO SRCPARAM 8EWE0002 8.5504E-08 3 325 0.001 0.1
SO SRCPARAM 8EWE0003 8.5504E-08 3 325 0.001 0.1
SO SRCPARAM 8EWE0004 8.5504E-08 3 325 0.001 0.1
SO SRCPARAM 8EWE0005 8.5504E-08 3 325 0.001 0.1
SO SRCPARAM 8EWE0006 8.5504E-08 3 325 0.001 0.1
SO SRCPARAM 8EWE0007 8.5504E-08 3 325 0.001 0.1
SO SRCPARAM 8EWE0008 8.5504E-08 3 325 0.001 0.1
SO SRCPARAM 8EWE0009 8.5504E-08 3 325 0.001 0.1
SO SRCPARAM 8EWE000A 8.5504E-08 3 325 0.001 0.1
SO SRCPARAM 8EWE000B 8.5504E-08 3 325 0.001 0.1
SO SRCPARAM 8EWE000C 8.5504E-08 3 325 0.001 0.1
SO SRCPARAM 8EWE000D 8.5504E-08 3 325 0.001 0.1
SO SRCPARAM 8EWE000E 8.5504E-08 3 325 0.001 0.1
SO SRCPARAM 8EWE000F 8.5504E-08 3 325 0.001 0.1
SO SRCPARAM 8EWE000G 8.5504E-08 3 325 0.001 0.1
SO SRCPARAM 8EWE000H 8.5504E-08 3 325 0.001 0.1
SO SRCPARAM 8EWE000I 8.5504E-08 3 325 0.001 0.1
SO SRCPARAM 8EWE000J 8.5504E-08 3 325 0.001 0.1
SO SRCPARAM 8EWE000K 8.5504E-08 3 325 0.001 0.1
SO SRCPARAM 8EWE000L 8.5504E-08 3 325 0.001 0.1

```


Attachment A

SO BUILDWID	8EWE0000	64.94	70.90	74.71	76.25	75.48	72.41
SO BUILDWID	8EWE0000	67.14	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE0000	59.95	58.67	55.61	55.26	55.88	57.00
SO BUILDLEN	8EWE0000	52.99	57.07	59.41	59.95	58.67	55.61
SO BUILDLEN	8EWE0000	55.26	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLEN	8EWE0000	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	50.70
SO BUILDLEN	8EWE0000	52.99	57.07	59.41	59.95	58.67	55.61
SO BUILDLEN	8EWE0000	55.26	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLEN	8EWE0000	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	50.70
SO XBADJ	8EWE0000	-34.62	-40.69	-45.52	-48.96	-50.92	-51.34
SO XBADJ	8EWE0000	-50.19	-47.52	-45.10	-48.25	-49.94	-50.11
SO XBADJ	8EWE0000	-48.75	-45.92	-41.69	-36.19	-29.60	-22.10
SO XBADJ	8EWE0000	-18.37	-16.38	-13.90	-10.99	-7.75	-4.27
SO XBADJ	8EWE0000	-5.07	-8.36	-11.90	-16.69	-20.96	-24.61
SO XBADJ	8EWE0000	-27.50	-29.56	-30.72	-30.95	-30.23	-28.60
SO YBADJ	8EWE0000	15.78	14.49	12.75	10.63	8.18	5.49
SO YBADJ	8EWE0000	2.62	-0.32	-3.25	-8.12	-12.15	-15.81
SO YBADJ	8EWE0000	-18.99	-21.59	-23.53	-22.56	-19.58	-16.60
SO YBADJ	8EWE0000	-15.78	-14.49	-12.75	-10.63	-8.18	-5.49
SO YBADJ	8EWE0000	-2.62	0.32	3.25	8.12	12.15	15.81
SO YBADJ	8EWE0000	18.99	21.59	23.53	22.56	19.58	16.60
SO BUILDHGT	8EWE0001	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0001	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0001	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0001	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0001	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0001	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE0001	64.94	70.90	74.71	76.25	75.48	72.41
SO BUILDWID	8EWE0001	67.14	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE0001	59.95	58.67	55.61	55.26	55.88	57.00
SO BUILDWID	8EWE0001	64.94	70.90	74.71	76.25	75.48	72.41
SO BUILDWID	8EWE0001	67.14	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE0001	59.95	58.67	55.61	55.26	55.88	57.00
SO BUILDLEN	8EWE0001	52.99	57.07	59.41	59.95	58.67	55.61
SO BUILDLEN	8EWE0001	55.26	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLEN	8EWE0001	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	50.70
SO BUILDLEN	8EWE0001	52.99	57.07	59.41	59.95	58.67	55.61
SO BUILDLEN	8EWE0001	55.26	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLEN	8EWE0001	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	50.70
SO XBADJ	8EWE0001	-27.91	-34.37	-39.79	-44.00	-46.87	-48.32
SO XBADJ	8EWE0001	-48.30	-46.81	-45.60	-49.94	-52.77	-53.99
SO XBADJ	8EWE0001	-53.57	-51.53	-47.91	-42.85	-36.48	-29.00
SO XBADJ	8EWE0001	-25.08	-22.70	-19.62	-15.95	-11.80	-7.29
SO XBADJ	8EWE0001	-6.96	-9.07	-11.40	-14.99	-18.13	-20.72
SO XBADJ	8EWE0001	-22.68	-23.95	-24.49	-24.29	-23.35	-21.70
SO YBADJ	8EWE0001	17.47	17.32	16.63	15.45	13.79	11.71
SO YBADJ	8EWE0001	9.28	6.56	3.65	-1.42	-5.84	-10.08
SO YBADJ	8EWE0001	-14.02	-17.54	-20.52	-20.67	-18.87	-17.10
SO YBADJ	8EWE0001	-17.47	-17.32	-16.63	-15.45	-13.79	-11.71
SO YBADJ	8EWE0001	-9.28	-6.56	-3.65	1.42	5.84	10.08
SO YBADJ	8EWE0001	14.02	17.54	20.52	20.67	18.87	17.10
SO BUILDHGT	8EWE0002	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0002	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0002	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
SO BUILDHGT	8EWE0002	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0002	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0002	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
SO BUILDWID	8EWE0002	64.94	70.90	74.71	68.02	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE0002	64.49	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE0002	59.95	58.67	55.61	55.26	55.88	0.00
SO BUILDWID	8EWE0002	64.94	70.90	74.71	68.02	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE0002	67.14	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE0002	59.95	58.67	55.61	55.26	55.88	0.00
SO BUILDLEN	8EWE0002	52.99	57.07	59.41	74.21	74.42	72.37
SO BUILDLEN	8EWE0002	68.12	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLEN	8EWE0002	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	0.00
SO BUILDLEN	8EWE0002	52.99	57.07	59.41	74.21	74.42	72.37
SO BUILDLEN	8EWE0002	55.26	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLEN	8EWE0002	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	0.00

Attachment A

SO XBADJ	8EWE0002	-31.45	-29.03	-25.74	-74.99	-79.70	-81.99
SO XBADJ	8EWE0002	-81.78	-0.30	3.80	0.84	-2.14	-5.06
SO XBADJ	8EWE0002	-7.82	-10.35	-12.56	-14.39	-15.79	0.00
SO XBADJ	8EWE0002	-21.54	-28.03	-33.67	0.78	5.28	9.62
SO XBADJ	8EWE0002	-49.17	-55.58	-60.80	-65.78	-68.76	-69.65
SO XBADJ	8EWE0002	-68.43	-65.13	-59.84	-52.74	-44.04	0.00
SO YBADJ	8EWE0002	-33.31	-33.31	-32.30	34.25	27.86	18.78
SO YBADJ	8EWE0002	9.13	-14.13	-8.65	-4.95	-0.50	3.96
SO YBADJ	8EWE0002	8.31	12.40	16.12	21.54	27.64	0.00
SO YBADJ	8EWE0002	33.31	33.31	32.30	-34.25	-27.86	-18.78
SO YBADJ	8EWE0002	19.18	14.13	8.65	4.95	0.50	-3.96
SO YBADJ	8EWE0002	-8.31	-12.40	-16.12	-21.54	-27.64	0.00
SO BUILDHGT	8EWE0003	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0003	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0003	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
SO BUILDHGT	8EWE0003	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0003	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0003	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
SO BUILDWID	8EWE0003	64.94	70.90	74.71	76.25	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE0003	64.49	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE0003	59.95	58.67	55.61	55.26	55.88	0.00
SO BUILDWID	8EWE0003	64.94	70.90	74.71	76.25	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE0003	64.49	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE0003	59.95	58.67	55.61	55.26	55.88	0.00
SO BUILDLLEN	8EWE0003	52.99	57.07	59.41	59.95	74.42	72.37
SO BUILDLLEN	8EWE0003	68.12	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLLEN	8EWE0003	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	0.00
SO BUILDLLEN	8EWE0003	52.99	57.07	59.41	59.95	74.42	72.37
SO BUILDLLEN	8EWE0003	68.12	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLLEN	8EWE0003	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	0.00
SO XBADJ	8EWE0003	-24.65	-22.55	-19.77	-16.38	-75.26	-78.54
SO XBADJ	8EWE0003	-79.42	0.90	3.80	-0.36	-4.50	-8.51
SO XBADJ	8EWE0003	-12.26	-15.64	-18.54	-20.88	-22.58	0.00
SO XBADJ	8EWE0003	-28.34	-34.52	-39.65	-43.57	0.84	6.17
SO XBADJ	8EWE0003	11.30	-56.78	-60.80	-64.58	-66.40	-66.20
SO XBADJ	8EWE0003	-64.00	-59.84	-53.87	-46.26	-37.25	0.00
SO YBADJ	8EWE0003	-32.11	-30.95	-28.85	-25.87	33.15	24.76
SO YBADJ	8EWE0003	15.62	-7.33	-1.75	1.84	5.98	9.94
SO YBADJ	8EWE0003	13.59	16.84	19.57	23.90	28.84	0.00
SO YBADJ	8EWE0003	32.11	30.95	28.85	25.87	-33.15	-24.76
SO YBADJ	8EWE0003	-15.62	7.33	1.75	-1.84	-5.98	-9.94
SO YBADJ	8EWE0003	-13.59	-16.84	-19.57	-23.90	-28.84	0.00
SO BUILDHGT	8EWE0004	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0004	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0004	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0004	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0004	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0004	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE0004	64.94	70.90	74.71	76.25	75.48	66.46
SO BUILDWID	8EWE0004	64.49	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE0004	59.95	58.67	55.61	55.26	55.88	57.00
SO BUILDWID	8EWE0004	64.94	70.90	74.71	76.25	75.48	66.46
SO BUILDWID	8EWE0004	64.49	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE0004	59.95	58.67	55.61	55.26	55.88	57.00
SO BUILDLLEN	8EWE0004	52.99	57.07	59.41	59.95	58.67	72.37
SO BUILDLLEN	8EWE0004	68.12	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLLEN	8EWE0004	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	50.70
SO BUILDLLEN	8EWE0004	52.99	57.07	59.41	59.95	58.67	72.37
SO BUILDLLEN	8EWE0004	68.12	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLLEN	8EWE0004	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	50.70
SO XBADJ	8EWE0004	-18.61	-17.05	-14.97	-12.44	-9.53	-76.63
SO XBADJ	8EWE0004	-78.64	0.54	2.30	-2.94	-8.10	-13.01
SO XBADJ	8EWE0004	-17.52	-21.50	-24.83	-27.40	-29.14	-30.00
SO XBADJ	8EWE0004	-34.38	-40.02	-44.44	-47.51	-49.14	4.27
SO XBADJ	8EWE0004	10.52	-56.41	-59.30	-61.99	-62.80	-61.71
SO XBADJ	8EWE0004	-58.73	-53.97	-47.58	-39.73	-30.68	-20.70
SO YBADJ	8EWE0004	-29.52	-27.35	-24.35	-20.61	-16.24	31.05
SO YBADJ	8EWE0004	22.14	-0.77	4.65	7.89	11.48	14.73
SO YBADJ	8EWE0004	17.53	19.80	21.47	24.68	28.47	30.80

Attachment A

SO YBADJ	8EWE0004	29.52	27.35	24.35	20.61	16.24	-31.05
SO YBADJ	8EWE0004	-22.14	0.77	-4.65	-7.89	-11.48	-14.73
SO YBADJ	8EWE0004	-17.53	-19.80	-21.47	-24.68	-28.47	-30.80
SO BUILDHGT	8EWE0005	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0005	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0005	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
SO BUILDHGT	8EWE0005	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0005	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0005	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
SO BUILDWID	8EWE0005	61.86	65.94	68.01	68.02	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE0005	64.49	60.57	54.80	60.42	67.10	59.41
SO BUILDWID	8EWE0005	59.95	58.67	55.61	68.12	61.80	0.00
SO BUILDWID	8EWE0005	61.86	65.94	68.01	68.02	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE0005	64.49	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE0005	59.95	58.67	55.61	68.12	61.80	0.00
SO BUILDLLEN	8EWE0005	60.42	67.10	71.75	74.21	74.42	72.37
SO BUILDLLEN	8EWE0005	68.12	61.80	55.90	61.86	65.94	74.71
SO BUILDLLEN	8EWE0005	76.25	75.48	72.41	64.49	60.57	0.00
SO BUILDLLEN	8EWE0005	60.42	67.10	71.75	74.21	74.42	72.37
SO BUILDLLEN	8EWE0005	68.12	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLLEN	8EWE0005	76.25	75.48	72.41	64.49	60.57	0.00
SO XBADJ	8EWE0005	-46.28	-54.46	-60.98	-65.65	-68.33	-68.93
SO XBADJ	8EWE0005	-67.43	-63.89	-59.50	-61.34	-61.32	8.90
SO XBADJ	8EWE0005	4.71	0.37	-3.98	-35.20	-25.89	0.00
SO XBADJ	8EWE0005	-14.14	-12.64	-10.76	-8.56	-6.09	-3.44
SO XBADJ	8EWE0005	-0.69	-70.79	-76.40	-81.30	-83.73	-83.61
SO XBADJ	8EWE0005	-80.96	-75.84	-68.42	-29.29	-34.67	0.00
SO YBADJ	8EWE0005	30.41	28.35	25.42	21.73	17.15	10.20
SO YBADJ	8EWE0005	2.95	-4.39	-11.60	-16.07	-20.91	10.98
SO YBADJ	8EWE0005	17.65	23.77	29.18	-33.37	-32.99	0.00
SO YBADJ	8EWE0005	-30.41	-28.35	-25.42	-21.73	-17.15	-10.20
SO YBADJ	8EWE0005	-2.95	17.72	9.55	3.13	-3.99	-10.98
SO YBADJ	8EWE0005	-17.65	-23.77	-29.18	33.37	32.99	0.00
SO BUILDHGT	8EWE0006	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0006	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0006	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
SO BUILDHGT	8EWE0006	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0006	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0006	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
SO BUILDWID	8EWE0006	61.86	65.94	68.01	68.02	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE0006	64.49	60.57	54.80	60.42	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE0006	59.95	58.67	72.37	68.12	61.80	0.00
SO BUILDWID	8EWE0006	61.86	65.94	68.01	68.02	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE0006	64.49	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE0006	59.95	58.67	72.37	68.12	61.80	0.00
SO BUILDLLEN	8EWE0006	60.42	67.10	71.75	74.21	74.42	72.37
SO BUILDLLEN	8EWE0006	68.12	61.80	55.90	61.86	70.90	74.71
SO BUILDLLEN	8EWE0006	76.25	75.48	66.46	64.49	60.57	0.00
SO BUILDLLEN	8EWE0006	60.42	67.10	71.75	74.21	74.42	72.37
SO BUILDLLEN	8EWE0006	68.12	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLLEN	8EWE0006	76.25	75.48	66.46	64.49	60.57	0.00
SO XBADJ	8EWE0006	-39.09	-47.60	-54.66	-60.06	-63.63	-65.28
SO XBADJ	8EWE0006	-64.93	-62.62	-59.50	-62.61	10.33	5.25
SO XBADJ	8EWE0006	0.01	-5.23	-49.76	-42.06	-33.08	0.00
SO XBADJ	8EWE0006	-21.32	-19.50	-17.09	-14.15	-10.79	-7.09
SO XBADJ	8EWE0006	-3.18	-72.06	-76.40	-80.03	-81.23	-79.96
SO XBADJ	8EWE0006	-76.27	-70.25	-16.70	-22.43	-27.48	0.00
SO YBADJ	8EWE0006	31.68	30.84	29.07	26.42	22.74	16.53
SO YBADJ	8EWE0006	9.81	2.80	-4.30	-8.88	10.85	17.31
SO YBADJ	8EWE0006	23.24	28.47	-29.09	-30.87	-31.72	0.00
SO YBADJ	8EWE0006	-31.68	-30.84	-29.07	-26.42	-22.74	-16.53
SO YBADJ	8EWE0006	-9.81	10.53	2.25	-4.06	-10.85	-17.31
SO YBADJ	8EWE0006	-23.24	-28.47	29.09	30.87	31.72	0.00
SO BUILDHGT	8EWE0007	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0007	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0007	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
SO BUILDHGT	8EWE0007	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0007	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0007	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00

Attachment A

SO BUILDWID	8EWE0007	61.86	65.94	68.01	68.02	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE0007	64.49	60.57	54.80	60.42	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE0007	59.95	74.42	72.37	68.12	61.80	0.00
SO BUILDWID	8EWE0007	61.86	65.94	68.01	68.02	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE0007	64.49	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE0007	59.95	74.42	72.37	68.12	61.80	0.00
SO BUILDLEN	8EWE0007	60.42	67.10	71.75	74.21	74.42	72.37
SO BUILDLEN	8EWE0007	68.12	61.80	55.90	61.86	70.90	74.71
SO BUILDLEN	8EWE0007	76.25	66.41	66.46	64.49	60.57	0.00
SO BUILDLEN	8EWE0007	60.42	67.10	71.75	74.21	74.42	72.37
SO BUILDLEN	8EWE0007	68.12	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLEN	8EWE0007	76.25	66.41	66.46	64.49	60.57	0.00
SO XBADJ	8EWE0007	-31.91	-40.74	-48.34	-54.47	-58.94	-61.63
SO XBADJ	8EWE0007	-62.44	-61.35	-59.50	-63.87	7.83	1.60
SO XBADJ	8EWE0007	-4.68	-61.53	-56.08	-48.92	-40.27	0.00
SO XBADJ	8EWE0007	-28.51	-26.36	-23.41	-19.74	-15.48	-10.74
SO XBADJ	8EWE0007	-5.68	-73.32	-76.40	-78.76	-78.74	-76.31
SO XBADJ	8EWE0007	-71.57	-4.87	-10.38	-15.58	-20.30	0.00
SO YBADJ	8EWE0007	32.95	33.34	32.72	31.11	28.33	22.85
SO YBADJ	8EWE0007	16.67	9.99	3.00	-1.70	17.71	23.63
SO YBADJ	8EWE0007	28.83	-21.73	-25.44	-28.38	-30.45	0.00
SO YBADJ	8EWE0007	-32.95	-33.34	-32.72	-31.11	-28.33	-22.85
SO YBADJ	8EWE0007	-16.67	3.34	-5.05	-11.25	-17.71	-23.63
SO YBADJ	8EWE0007	-28.83	21.73	25.44	28.38	30.45	0.00
SO BUILDHGT	8EWE0008	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0008	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0008	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0008	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0008	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0008	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE0008	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE0008	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE0008	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDWID	8EWE0008	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE0008	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE0008	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDLEN	8EWE0008	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE0008	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE0008	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO BUILDLEN	8EWE0008	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE0008	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE0008	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO XBADJ	8EWE0008	-54.78	-60.29	-63.97	-65.71	-65.45	-63.20
SO XBADJ	8EWE0008	-75.20	-91.34	-104.70	-114.88	-121.57	-124.57
SO XBADJ	8EWE0008	-123.79	-119.24	-111.07	-105.64	-103.54	-98.30
SO XBADJ	8EWE0008	-90.07	-79.10	-65.73	-50.36	-33.46	-15.55
SO XBADJ	8EWE0008	-2.46	-1.42	-5.20	-8.82	-12.17	-15.15
SO XBADJ	8EWE0008	-17.67	-19.66	-21.05	-29.17	-38.98	-47.60
SO YBADJ	8EWE0008	53.03	54.70	54.71	53.06	49.79	45.01
SO YBADJ	8EWE0008	38.24	32.28	25.35	17.65	9.41	0.88
SO YBADJ	8EWE0008	-7.67	-15.99	-23.83	-36.37	-44.96	-49.75
SO YBADJ	8EWE0008	-53.03	-54.70	-54.71	-53.06	-49.79	-45.01
SO YBADJ	8EWE0008	-38.24	-32.28	-25.35	-17.65	-9.41	-0.88
SO YBADJ	8EWE0008	7.67	15.99	23.83	36.37	44.96	49.75
SO BUILDHGT	8EWE0009	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0009	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0009	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0009	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0009	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0009	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE0009	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE0009	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE0009	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDWID	8EWE0009	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE0009	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE0009	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDLEN	8EWE0009	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE0009	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE0009	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90

Attachment A

SO BUILDLEN	8EWE0009	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE0009	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE0009	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO XBADJ	8EWE0009	-60.30	-64.88	-67.48	-68.03	-66.51	-62.98
SO XBADJ	8EWE0009	-73.69	-88.59	-100.80	-109.95	-115.76	-118.05
SO XBADJ	8EWE0009	-116.75	-111.90	-103.66	-98.39	-96.66	-92.00
SO XBADJ	8EWE0009	-84.54	-74.52	-62.22	-48.04	-32.40	-15.78
SO XBADJ	8EWE0009	-3.97	-4.17	-9.10	-13.75	-17.99	-21.68
SO XBADJ	8EWE0009	-24.71	-26.99	-28.45	-36.42	-45.86	-53.90
SO YBADJ	8EWE0009	48.10	48.88	48.18	46.02	42.46	37.60
SO YBADJ	8EWE0009	30.98	25.40	19.05	12.12	4.82	-2.63
SO YBADJ	8EWE0009	-9.99	-17.06	-23.60	-34.86	-42.21	-45.85
SO YBADJ	8EWE0009	-48.10	-48.88	-48.18	-46.02	-42.46	-37.60
SO YBADJ	8EWE0009	-30.98	-25.40	-19.05	-12.12	-4.82	2.63
SO YBADJ	8EWE0009	9.99	17.06	23.60	34.86	42.21	45.85
SO BUILDHGT	8EWE000A	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000A	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000A	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000A	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000A	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000A	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE000A	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE000A	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE000A	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDWID	8EWE000A	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE000A	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE000A	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDLEN	8EWE000A	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE000A	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE000A	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO BUILDLEN	8EWE000A	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE000A	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE000A	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO XBADJ	8EWE000A	-66.09	-69.87	-71.52	-71.00	-68.33	-63.58
SO XBADJ	8EWE000A	-73.06	-86.75	-97.80	-105.88	-110.75	-112.25
SO XBADJ	8EWE000A	-110.34	-105.07	-96.62	-91.35	-89.84	-85.60
SO XBADJ	8EWE000A	-78.76	-69.53	-58.18	-45.07	-30.59	-15.17
SO XBADJ	8EWE000A	-4.60	-6.01	-12.10	-17.82	-23.00	-27.48
SO XBADJ	8EWE000A	-31.12	-33.82	-35.49	-43.46	-52.68	-60.30
SO YBADJ	8EWE000A	44.03	43.87	42.38	39.61	35.63	30.56
SO YBADJ	8EWE000A	23.94	18.58	12.65	6.34	-0.17	-6.67
SO YBADJ	8EWE000A	-12.97	-18.87	-24.20	-34.23	-40.37	-42.85
SO YBADJ	8EWE000A	-44.03	-43.87	-42.38	-39.61	-35.63	-30.56
SO YBADJ	8EWE000A	-23.94	-18.58	-12.65	-6.34	0.17	6.67
SO YBADJ	8EWE000A	12.97	18.87	24.20	34.23	40.37	42.85
SO BUILDHGT	8EWE000B	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000B	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000B	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000B	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000B	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000B	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE000B	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE000B	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE000B	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDWID	8EWE000B	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE000B	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE000B	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDLEN	8EWE000B	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE000B	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE000B	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO BUILDLEN	8EWE000B	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE000B	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE000B	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO XBADJ	8EWE000B	-71.53	-74.28	-74.78	-73.00	-69.01	-62.92
SO XBADJ	8EWE000B	-71.08	-83.51	-93.40	-100.46	-104.46	-105.29
SO XBADJ	8EWE000B	-102.92	-97.42	-88.96	-83.92	-82.87	-79.30
SO XBADJ	8EWE000B	-73.32	-65.11	-54.93	-43.07	-29.91	-15.83
SO XBADJ	8EWE000B	-6.58	-9.25	-16.50	-23.25	-29.29	-34.44
SO XBADJ	8EWE000B	-38.54	-41.48	-43.15	-50.89	-59.65	-66.60

Attachment A

SO YBADJ	8EWE000B	38.60	37.58	35.42	32.19	27.97	22.91
SO YBADJ	8EWE000B	16.52	11.61	6.35	0.90	-4.58	-9.93
SO YBADJ	8EWE000B	-14.97	-19.55	-23.54	-32.25	-37.13	-38.45
SO YBADJ	8EWE000B	-38.60	-37.58	-35.42	-32.19	-27.97	-22.91
SO YBADJ	8EWE000B	-16.52	-11.61	-6.35	-0.90	4.58	9.93
SO YBADJ	8EWE000B	14.97	19.55	23.54	32.25	37.13	38.45
SO BUILDHGT	8EWE000C	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000C	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000C	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000C	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000C	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000C	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE000C	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE000C	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE000C	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDWID	8EWE000C	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE000C	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE000C	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDLLEN	8EWE000C	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLLEN	8EWE000C	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLLEN	8EWE000C	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO BUILDLLEN	8EWE000C	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLLEN	8EWE000C	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLLEN	8EWE000C	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO XBADJ	8EWE000C	-77.50	-79.64	-79.37	-76.68	-71.67	-64.47
SO XBADJ	8EWE000C	-71.48	-82.75	-91.50	-97.47	-100.48	-100.44
SO XBADJ	8EWE000C	-97.35	-91.30	-82.47	-77.26	-76.24	-72.90
SO XBADJ	8EWE000C	-67.35	-59.75	-50.33	-39.39	-27.25	-14.28
SO XBADJ	8EWE000C	-6.18	-10.01	-18.40	-26.23	-33.26	-39.28
SO XBADJ	8EWE000C	-44.11	-47.60	-49.64	-57.55	-66.28	-73.00
SO YBADJ	8EWE000C	35.62	33.61	30.58	26.62	21.85	16.41
SO YBADJ	8EWE000C	9.85	4.98	-0.05	-5.08	-9.95	-14.52
SO YBADJ	8EWE000C	-18.65	-22.21	-25.10	-32.65	-36.37	-36.55
SO YBADJ	8EWE000C	-35.62	-33.61	-30.58	-26.62	-21.85	-16.41
SO YBADJ	8EWE000C	-9.85	-4.98	0.05	5.08	9.95	14.52
SO YBADJ	8EWE000C	18.65	22.21	25.10	32.65	36.37	36.55
SO BUILDHGT	8EWE000D	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000D	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000D	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000D	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000D	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000D	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE000D	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE000D	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE000D	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDWID	8EWE000D	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE000D	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE000D	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDLLEN	8EWE000D	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLLEN	8EWE000D	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLLEN	8EWE000D	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO BUILDLLEN	8EWE000D	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLLEN	8EWE000D	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLLEN	8EWE000D	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO XBADJ	8EWE000D	-82.79	-84.16	-82.98	-79.27	-73.16	-64.82
SO XBADJ	8EWE000D	-70.68	-80.82	-88.50	-93.49	-95.65	-94.89
SO XBADJ	8EWE000D	-91.26	-84.85	-75.86	-70.69	-69.91	-67.00
SO XBADJ	8EWE000D	-62.06	-55.23	-46.72	-36.80	-25.75	-13.93
SO XBADJ	8EWE000D	-6.98	-11.94	-21.40	-30.21	-38.10	-44.83
SO XBADJ	8EWE000D	-50.20	-54.05	-56.25	-64.12	-72.61	-78.90
SO YBADJ	8EWE000D	31.64	28.77	25.03	20.53	15.40	9.80
SO YBADJ	8EWE000D	3.28	-1.35	-5.95	-10.37	-14.47	-18.13
SO YBADJ	8EWE000D	-21.24	-23.70	-25.45	-31.85	-34.44	-33.55
SO YBADJ	8EWE000D	-31.64	-28.77	-25.03	-20.53	-15.40	-9.80
SO YBADJ	8EWE000D	-3.28	1.35	5.95	10.37	14.47	18.13
SO YBADJ	8EWE000D	21.24	23.70	25.45	31.85	34.44	33.55
SO BUILDHGT	8EWE000E	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000E	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000E	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

Attachment A

SO BUILDHGT	8EWE000E	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000E	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000E	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE000E	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE000E	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE000E	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDWID	8EWE000E	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE000E	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE000E	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDLEN	8EWE000E	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE000E	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE000E	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO BUILDLEN	8EWE000E	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE000E	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE000E	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO XBADJ	8EWE000E	-86.04	-86.66	-84.66	-80.08	-73.06	-63.83
SO XBADJ	8EWE000E	-68.82	-78.15	-85.10	-89.47	-91.12	-90.00
SO XBADJ	8EWE000E	-86.15	-79.67	-70.78	-65.86	-65.48	-63.10
SO XBADJ	8EWE000E	-58.81	-52.73	-45.05	-36.00	-25.85	-14.92
SO XBADJ	8EWE000E	-8.84	-14.61	-24.80	-34.23	-42.63	-49.73
SO XBADJ	8EWE000E	-55.32	-59.22	-61.33	-68.95	-77.04	-82.80
SO YBADJ	8EWE000E	27.62	24.24	20.14	15.41	10.23	4.73
SO YBADJ	8EWE000E	-1.54	-5.78	-9.85	-13.62	-16.97	-19.81
SO YBADJ	8EWE000E	-22.04	-23.61	-24.45	-29.99	-31.77	-30.15
SO YBADJ	8EWE000E	-27.62	-24.24	-20.14	-15.41	-10.23	-4.73
SO YBADJ	8EWE000E	1.54	5.78	9.85	13.62	16.97	19.81
SO YBADJ	8EWE000E	22.04	23.61	24.45	29.99	31.77	30.15
SO BUILDHGT	8EWE000F	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000F	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000F	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000F	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000F	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000F	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE000F	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE000F	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE000F	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDWID	8EWE000F	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE000F	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE000F	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDLEN	8EWE000F	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE000F	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE000F	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO BUILDLEN	8EWE000F	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE000F	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE000F	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO XBADJ	8EWE000F	-92.07	-92.24	-89.61	-84.26	-76.35	-66.11
SO XBADJ	8EWE000F	-70.03	-78.26	-84.10	-87.39	-88.02	-85.98
SO XBADJ	8EWE000F	-81.33	-74.21	-64.83	-59.60	-59.10	-56.80
SO XBADJ	8EWE000F	-52.78	-47.15	-40.09	-31.81	-22.57	-12.64
SO XBADJ	8EWE000F	-7.62	-14.50	-25.80	-36.31	-45.72	-53.74
SO XBADJ	8EWE000F	-60.13	-64.69	-67.29	-75.21	-83.42	-89.10
SO YBADJ	8EWE000F	25.54	21.15	16.12	10.60	4.76	-1.23
SO YBADJ	8EWE000F	-7.81	-12.16	-16.15	-19.65	-22.55	-24.76
SO YBADJ	8EWE000F	-26.22	-26.89	-26.74	-31.20	-31.88	-29.15
SO YBADJ	8EWE000F	-25.54	-21.15	-16.12	-10.60	-4.76	1.23
SO YBADJ	8EWE000F	7.81	12.16	16.15	19.65	22.55	24.76
SO YBADJ	8EWE000F	26.22	26.89	26.74	31.20	31.88	29.15
SO BUILDHGT	8EWE000G	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000G	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000G	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000G	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000G	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000G	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE000G	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE000G	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE000G	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDWID	8EWE000G	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE000G	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE000G	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90

Attachment A

SO BUILDLEN	8EWE000G	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE000G	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE000G	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO BUILDLEN	8EWE000G	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE000G	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE000G	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO XBADJ	8EWE000G	-49.96	-56.21	-60.75	-63.44	-64.20	-63.02
SO XBADJ	8EWE000G	-76.08	-93.25	-107.60	-118.68	-126.15	-129.78
SO XBADJ	8EWE000G	-129.48	-125.24	-117.19	-111.71	-109.37	-103.70
SO XBADJ	8EWE000G	-94.88	-83.18	-68.96	-52.63	-34.71	-15.74
SO XBADJ	8EWE000G	-1.58	0.50	-2.30	-5.03	-7.60	-9.94
SO XBADJ	8EWE000G	-11.98	-13.66	-14.92	-23.10	-33.15	-42.20
SO YBADJ	8EWE000G	56.83	59.27	59.92	58.75	55.79	51.14
SO YBADJ	8EWE000G	44.30	38.11	30.75	22.46	13.49	4.11
SO YBADJ	8EWE000G	-5.40	-14.74	-23.64	-37.25	-46.88	-52.65
SO YBADJ	8EWE000G	-56.83	-59.27	-59.92	-58.75	-55.79	-51.14
SO YBADJ	8EWE000G	-44.30	-38.11	-30.75	-22.46	-13.49	-4.11
SO YBADJ	8EWE000G	5.40	14.74	23.64	37.25	46.88	52.65
SO BUILDHGT	8EWE000H	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000H	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000H	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000H	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000H	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000H	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE000H	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE000H	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE000H	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDWID	8EWE000H	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE000H	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE000H	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDLEN	8EWE000H	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE000H	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE000H	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO BUILDLEN	8EWE000H	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE000H	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE000H	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO XBADJ	8EWE000H	-67.54	-84.83	-99.54	-111.23	-119.54	-124.21
SO XBADJ	8EWE000H	-134.59	-147.74	-156.40	-160.31	-159.35	-153.55
SO XBADJ	8EWE000H	-143.08	-128.26	-109.55	-109.56	-123.51	-133.70
SO XBADJ	8EWE000H	-139.83	-141.71	-139.29	-132.63	-121.94	-107.55
SO XBADJ	8EWE000H	-103.97	-103.30	-99.50	-92.67	-83.03	-70.87
SO XBADJ	8EWE000H	-56.55	-40.52	-23.25	-8.68	-27.39	-48.20
SO YBADJ	8EWE000H	33.82	38.16	41.34	43.26	43.87	43.15
SO YBADJ	8EWE000H	50.44	48.06	42.75	36.14	28.44	19.87
SO YBADJ	8EWE000H	10.70	1.20	-8.33	-15.31	-22.22	-28.45
SO YBADJ	8EWE000H	-33.82	-38.16	-41.34	-43.26	-43.87	-43.15
SO YBADJ	8EWE000H	-50.44	-48.06	-42.75	-36.14	-28.44	-19.87
SO YBADJ	8EWE000H	-10.70	-1.20	8.33	15.31	22.22	28.45
SO BUILDHGT	8EWE000I	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000I	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000I	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000I	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000I	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000I	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE000I	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE000I	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE000I	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDWID	8EWE000I	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE000I	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE000I	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDLEN	8EWE000I	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE000I	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE000I	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO BUILDLEN	8EWE000I	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE000I	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE000I	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO XBADJ	8EWE000I	-63.77	-80.29	-94.38	-105.60	-113.61	-118.17
SO XBADJ	8EWE000I	-128.61	-142.01	-151.10	-155.59	-155.36	-150.41
SO XBADJ	8EWE000I	-140.88	-127.08	-109.41	-110.47	-125.44	-136.60

Attachment A

SO XBADJ	8EWE000I	-143.61	-146.25	-144.45	-138.26	-127.87	-113.59
SO XBADJ	8EWE000I	-109.94	-109.03	-104.80	-97.39	-87.02	-74.01
SO XBADJ	8EWE000I	-58.75	-41.70	-23.39	-7.77	-25.46	-45.30
SO YBADJ	8EWE000I	29.10	34.17	38.20	41.07	42.69	43.01
SO YBADJ	8EWE000I	51.35	49.99	45.65	39.92	32.98	25.03
SO YBADJ	8EWE000I	16.33	7.13	-2.29	-9.34	-16.49	-23.15
SO YBADJ	8EWE000I	-29.10	-34.17	-38.20	-41.07	-42.69	-43.01
SO YBADJ	8EWE000I	-51.35	-49.99	-45.65	-39.92	-32.98	-25.03
SO YBADJ	8EWE000I	-16.33	-7.13	2.29	9.34	16.49	23.15
SO BUILDHGT	8EWE000J	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000J	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000J	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000J	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000J	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000J	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE000J	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE000J	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE000J	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDWID	8EWE000J	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE000J	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE000J	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDLEN	8EWE000J	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE000J	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE000J	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO XBADJ	8EWE000J	-60.28	-75.93	-89.27	-99.89	-107.49	-111.81
SO XBADJ	8EWE000J	-122.22	-135.77	-145.20	-150.22	-150.67	-146.55
SO XBADJ	8EWE000J	-137.97	-125.20	-108.63	-110.81	-126.88	-139.10
SO XBADJ	8EWE000J	-147.09	-150.62	-149.56	-143.97	-134.00	-119.95
SO XBADJ	8EWE000J	-116.34	-115.27	-110.70	-102.77	-91.71	-77.87
SO XBADJ	8EWE000J	-61.66	-43.58	-24.17	-7.44	-24.02	-42.80
SO YBADJ	8EWE000J	23.73	29.48	34.34	38.15	40.81	42.23
SO YBADJ	8EWE000J	51.68	51.43	48.15	43.41	37.35	30.15
SO YBADJ	8EWE000J	22.04	13.25	4.07	-2.94	-10.25	-17.25
SO YBADJ	8EWE000J	-23.73	-29.48	-34.34	-38.15	-40.81	-42.23
SO YBADJ	8EWE000J	-51.68	-51.43	-48.15	-43.41	-37.35	-30.15
SO YBADJ	8EWE000J	-22.04	-13.25	-4.07	2.94	10.25	17.25
SO BUILDHGT	8EWE000K	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000K	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000K	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000K	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000K	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000K	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE000K	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE000K	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE000K	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDWID	8EWE000K	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE000K	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE000K	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDLEN	8EWE000K	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE000K	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE000K	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO BUILDLEN	8EWE000K	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE000K	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE000K	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO XBADJ	8EWE000K	-56.75	-71.87	-84.80	-95.17	-102.63	-106.99
SO XBADJ	8EWE000K	-117.56	-131.43	-141.30	-146.88	-148.00	-144.62
SO XBADJ	8EWE000K	-136.85	-124.91	-109.19	-112.20	-129.06	-142.00
SO XBADJ	8EWE000K	-150.63	-154.68	-154.03	-148.70	-138.85	-124.78
SO XBADJ	8EWE000K	-120.99	-119.61	-114.60	-106.10	-94.38	-79.80
SO XBADJ	8EWE000K	-62.78	-43.86	-23.61	-6.05	-21.84	-39.90
SO YBADJ	8EWE000K	20.39	26.81	32.41	37.03	40.53	42.79
SO YBADJ	8EWE000K	53.07	53.61	51.05	46.94	41.40	34.61
SO YBADJ	8EWE000K	26.77	18.11	8.90	1.72	-5.91	-13.35
SO YBADJ	8EWE000K	-20.39	-26.81	-32.41	-37.03	-40.53	-42.79
SO YBADJ	8EWE000K	-53.07	-53.61	-51.05	-46.94	-41.40	-34.61
SO YBADJ	8EWE000K	-26.77	-18.11	-8.90	-1.72	5.91	13.35

Attachment A

SO BUILDHGT	8EWE000L	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000L	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000L	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000L	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000L	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE000L	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE000L	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE000L	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDWID	8EWE000L	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE000L	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE000L	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDLEN	8EWE000L	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE000L	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE000L	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO BUILDLEN	8EWE000L	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE000L	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE000L	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO XBADJ	8EWE000L	-55.00	-69.42	-81.74	-91.57	-98.62	-102.68
SO XBADJ	8EWE000L	-113.08	-126.92	-136.90	-142.72	-144.21	-141.31
SO XBADJ	8EWE000L	-134.12	-122.85	-107.85	-111.63	-129.28	-143.00
SO XBADJ	8EWE000L	-152.38	-157.12	-157.09	-152.29	-142.86	-129.09
SO XBADJ	8EWE000L	-125.47	-124.12	-119.00	-110.26	-98.18	-83.11
SO XBADJ	8EWE000L	-65.51	-45.93	-24.95	-6.61	-21.62	-38.90
SO YBADJ	8EWE000L	16.23	23.01	29.10	34.30	38.46	41.45
SO YBADJ	8EWE000L	52.51	53.83	52.05	48.69	43.85	37.68
SO YBADJ	8EWE000L	30.36	22.12	13.21	6.19	-1.40	-8.95
SO YBADJ	8EWE000L	-16.23	-23.01	-29.10	-34.30	-38.46	-41.45
SO YBADJ	8EWE000L	-52.51	-53.83	-52.05	-48.69	-43.85	-37.68
SO YBADJ	8EWE000L	-30.36	-22.12	-13.21	-6.19	1.40	8.95
SO BUILDHGT	8EWE000M	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000M	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000M	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000M	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000M	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE000M	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE000M	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE000M	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDWID	8EWE000M	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE000M	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE000M	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDLEN	8EWE000M	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE000M	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE000M	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO BUILDLEN	8EWE000M	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE000M	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE000M	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO XBADJ	8EWE000M	-52.36	-66.13	-77.89	-87.29	-94.03	-97.91
SO XBADJ	8EWE000M	-108.30	-122.26	-132.50	-138.72	-140.72	-138.45
SO XBADJ	8EWE000M	-131.97	-121.48	-107.30	-111.91	-130.39	-144.90
SO XBADJ	8EWE000M	-155.01	-160.41	-160.94	-156.57	-147.45	-133.85
SO XBADJ	8EWE000M	-130.25	-128.78	-123.40	-114.27	-101.66	-85.97
SO XBADJ	8EWE000M	-67.66	-47.30	-25.50	-6.33	-20.51	-37.00
SO YBADJ	8EWE000M	12.23	19.53	26.24	32.15	37.09	40.90
SO YBADJ	8EWE000M	52.79	54.94	53.95	51.32	47.14	41.52
SO YBADJ	8EWE000M	34.64	26.71	17.97	10.98	3.26	-4.55
SO YBADJ	8EWE000M	-12.23	-19.53	-26.24	-32.15	-37.09	-40.90
SO YBADJ	8EWE000M	-52.79	-54.94	-53.95	-51.32	-47.14	-41.52
SO YBADJ	8EWE000M	-34.64	-26.71	-17.97	-10.98	-3.26	4.55
SO BUILDHGT	8EWE000N	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000N	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000N	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000N	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000N	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE000N	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE000N	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE000N	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90

Attachment A

SO BUILDWID	8EWE000N	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE000N	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE000N	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDLEN	8EWE000N	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE000N	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE000N	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO BUILDLEN	8EWE000N	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE000N	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE000N	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO XBADJ	8EWE000N	-49.14	-62.28	-73.53	-82.54	-89.05	-92.85
SO XBADJ	8EWE000N	-103.31	-117.49	-128.10	-134.82	-137.44	-135.89
SO XBADJ	8EWE000N	-130.21	-120.57	-107.26	-112.76	-132.08	-147.40
SO XBADJ	8EWE000N	-158.24	-164.26	-165.30	-161.32	-152.43	-138.91
SO XBADJ	8EWE000N	-135.24	-133.55	-127.80	-118.17	-104.94	-88.53
SO XBADJ	8EWE000N	-69.42	-48.21	-25.53	-5.49	-18.82	-34.50
SO YBADJ	8EWE000N	8.33	16.25	23.68	30.39	36.18	40.86
SO YBADJ	8EWE000N	53.63	56.63	56.45	54.55	50.99	45.89
SO YBADJ	8EWE000N	39.39	31.69	23.03	15.97	8.03	-0.15
SO YBADJ	8EWE000N	-8.33	-16.25	-23.68	-30.39	-36.18	-40.86
SO YBADJ	8EWE000N	-53.63	-56.63	-56.45	-54.55	-50.99	-45.89
SO YBADJ	8EWE000N	-39.39	-31.69	-23.03	-15.97	-8.03	0.15
SO BUILDHGT	8EWE000O	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000O	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000O	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000O	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000O	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000O	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE000O	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE000O	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE000O	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDWID	8EWE000O	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE000O	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE000O	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDLEN	8EWE000O	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE000O	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE000O	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO BUILDLEN	8EWE000O	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE000O	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE000O	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO XBADJ	8EWE000O	-47.08	-59.63	-70.37	-78.96	-85.16	-88.78
SO XBADJ	8EWE000O	-99.16	-113.40	-124.20	-131.22	-134.26	-133.21
SO XBADJ	8EWE000O	-128.12	-119.13	-106.53	-112.74	-132.79	-148.80
SO XBADJ	8EWE000O	-160.29	-166.91	-168.46	-164.90	-156.32	-142.99
SO XBADJ	8EWE000O	-139.39	-137.63	-131.70	-121.76	-108.13	-91.21
SO XBADJ	8EWE000O	-71.51	-49.65	-26.27	-5.51	-18.11	-33.10
SO YBADJ	8EWE000O	4.73	13.06	21.00	28.30	34.74	40.13
SO YBADJ	8EWE000O	53.62	57.34	57.85	56.61	53.64	49.05
SO YBADJ	8EWE000O	42.97	35.58	27.11	20.11	12.11	3.75
SO YBADJ	8EWE000O	-4.73	-13.06	-21.00	-28.30	-34.74	-40.13
SO YBADJ	8EWE000O	-53.62	-57.34	-57.85	-56.61	-53.64	-49.05
SO YBADJ	8EWE000O	-42.97	-35.58	-27.11	-20.11	-12.11	-3.75
SO BUILDHGT	8EWE000P	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000P	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000P	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000P	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000P	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000P	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE000P	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE000P	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE000P	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDWID	8EWE000P	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE000P	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE000P	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDLEN	8EWE000P	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE000P	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE000P	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO BUILDLEN	8EWE000P	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE000P	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE000P	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO BUILDLEN	8EWE000P	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE000P	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE000P	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90

Attachment A

SO XBADJ	8EWE000P	-43.27	-55.13	-65.32	-73.52	-79.48	-83.03
SO XBADJ	8EWE000P	-93.53	-108.06	-119.30	-126.92	-130.68	-130.47
SO XBADJ	8EWE000P	-126.29	-118.28	-106.68	-113.88	-134.89	-151.80
SO XBADJ	8EWE000P	-164.10	-171.41	-173.51	-170.34	-162.00	-148.73
SO XBADJ	8EWE000P	-145.02	-142.98	-136.60	-126.07	-111.71	-93.95
SO XBADJ	8EWE000P	-73.34	-50.50	-26.12	-4.36	-16.01	-30.10
SO YBADJ	8EWE000P	0.42	9.49	18.26	26.48	33.89	40.28
SO YBADJ	8EWE000P	54.76	59.44	60.85	60.41	58.14	54.10
SO YBADJ	8EWE000P	48.41	41.26	32.85	25.74	17.46	8.65
SO YBADJ	8EWE000P	-0.42	-9.49	-18.26	-26.48	-33.89	-40.28
SO YBADJ	8EWE000P	-54.76	-59.44	-60.85	-60.41	-58.14	-54.10
SO YBADJ	8EWE000P	-48.41	-41.26	-32.85	-25.74	-17.46	-8.65
SO BUILDHGT	8EWE000Q	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000Q	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000Q	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000Q	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000Q	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000Q	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE000Q	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE000Q	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE000Q	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDWID	8EWE000Q	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE000Q	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE000Q	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDLLEN	8EWE000Q	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLLEN	8EWE000Q	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLLEN	8EWE000Q	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO BUILDLLEN	8EWE000Q	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLLEN	8EWE000Q	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLLEN	8EWE000Q	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO XBADJ	8EWE000Q	-41.29	-52.62	-62.35	-70.19	-75.90	-79.30
SO XBADJ	8EWE000Q	-89.77	-104.37	-115.80	-123.71	-127.87	-128.14
SO XBADJ	8EWE000Q	-124.51	-117.10	-106.14	-114.00	-135.66	-153.20
SO XBADJ	8EWE000Q	-166.08	-173.92	-176.48	-173.67	-165.58	-152.46
SO XBADJ	8EWE000Q	-148.79	-146.67	-140.10	-129.27	-114.52	-96.28
SO XBADJ	8EWE000Q	-75.12	-51.68	-26.66	-4.25	-15.24	-28.70
SO YBADJ	8EWE000Q	-2.78	6.68	15.93	24.70	32.71	39.74
SO YBADJ	8EWE000Q	54.88	60.21	62.25	62.40	60.65	57.06
SO YBADJ	8EWE000Q	51.74	44.84	36.58	29.51	21.15	12.15
SO YBADJ	8EWE000Q	2.78	-6.68	-15.93	-24.70	-32.71	-39.74
SO YBADJ	8EWE000Q	-54.88	-60.21	-62.25	-62.40	-60.65	-57.06
SO YBADJ	8EWE000Q	-51.74	-44.84	-36.58	-29.51	-21.15	-12.15
SO BUILDHGT	8EWE000R	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000R	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000R	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000R	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000R	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE000R	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE000R	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE000R	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE000R	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDWID	8EWE000R	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE000R	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE000R	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDLLEN	8EWE000R	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLLEN	8EWE000R	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLLEN	8EWE000R	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO BUILDLLEN	8EWE000R	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLLEN	8EWE000R	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLLEN	8EWE000R	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO XBADJ	8EWE000R	-38.64	-49.41	-58.67	-66.16	-71.63	-74.92
SO XBADJ	8EWE000R	-85.42	-100.18	-111.90	-120.22	-124.89	-125.76
SO XBADJ	8EWE000R	-122.81	-116.13	-105.92	-114.55	-136.95	-155.20
SO XBADJ	8EWE000R	-168.73	-177.14	-180.16	-177.71	-169.85	-156.84
SO XBADJ	8EWE000R	-153.13	-150.86	-144.00	-132.77	-117.50	-98.66
SO XBADJ	8EWE000R	-76.82	-52.65	-26.88	-3.70	-13.95	-26.70
SO YBADJ	8EWE000R	-6.27	3.69	13.55	22.99	31.74	39.52
SO YBADJ	8EWE000R	55.42	61.50	64.25	65.05	63.86	60.74
SO YBADJ	8EWE000R	55.77	49.11	40.96	33.86	25.34	16.05

Attachment A

SO BUILDWID	8EWE000U	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE000U	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE000U	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDWID	8EWE000U	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE000U	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE000U	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDLEN	8EWE000U	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE000U	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE000U	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO BUILDLEN	8EWE000U	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE000U	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE000U	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO XBADJ	8EWE000U	-30.46	-39.29	-46.93	-53.14	-57.74	-60.58
SO XBADJ	8EWE000U	-71.05	-86.24	-98.80	-108.36	-114.63	-117.41
SO XBADJ	8EWE000U	-116.63	-112.30	-104.57	-115.70	-140.59	-161.20
SO XBADJ	8EWE000U	-176.91	-187.25	-191.90	-190.72	-183.75	-171.19
SO XBADJ	8EWE000U	-167.50	-164.80	-157.10	-144.62	-127.75	-107.00
SO XBADJ	8EWE000U	-83.00	-56.47	-28.23	-2.54	-10.31	-20.70
SO YBADJ	8EWE000U	-18.13	-6.56	5.21	16.82	27.91	38.17
SO YBADJ	8EWE000U	56.58	65.14	70.25	73.23	73.98	72.49
SO YBADJ	8EWE000U	68.79	63.00	55.30	48.22	39.28	29.15
SO YBADJ	8EWE000U	18.13	6.56	-5.21	-16.82	-27.91	-38.17
SO YBADJ	8EWE000U	-56.58	-65.14	-70.25	-73.23	-73.98	-72.49
SO YBADJ	8EWE000U	-68.79	-63.00	-55.30	-48.22	-39.28	-29.15
SO BUILDHGT	8EWE000V	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000V	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000V	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000V	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000V	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000V	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE000V	113.44	111.14	105.45	96.57	84.75	70.35
SO BUILDWID	8EWE000V	66.95	70.21	80.50	91.36	99.45	104.52
SO BUILDWID	8EWE000V	106.40	105.06	100.53	99.92	107.75	112.30
SO BUILDWID	8EWE000V	113.44	111.14	105.45	96.57	84.75	70.35
SO BUILDWID	8EWE000V	66.95	70.21	80.50	91.36	99.45	104.52
SO BUILDWID	8EWE000V	106.40	105.06	100.53	99.92	107.75	112.30
SO BUILDLEN	8EWE000V	91.36	99.45	104.52	106.40	105.06	100.53
SO BUILDLEN	8EWE000V	99.92	107.75	112.30	113.44	111.14	105.45
SO BUILDLEN	8EWE000V	96.57	84.75	70.35	66.95	70.21	80.50
SO BUILDLEN	8EWE000V	91.36	99.45	104.52	106.40	105.06	100.53
SO BUILDLEN	8EWE000V	99.92	107.75	112.30	113.44	111.14	105.45
SO BUILDLEN	8EWE000V	96.57	84.75	70.35	66.95	70.21	80.50
SO XBADJ	8EWE000V	-28.19	-35.93	-42.57	-47.93	-51.82	-54.14
SO XBADJ	8EWE000V	-55.82	-63.32	-68.90	-72.39	-73.67	-72.72
SO XBADJ	8EWE000V	-69.56	-64.28	-57.05	-57.48	-59.80	-60.90
SO XBADJ	8EWE000V	-63.17	-63.52	-61.94	-58.48	-53.24	-46.38
SO XBADJ	8EWE000V	-44.10	-44.43	-43.40	-41.06	-37.47	-32.74
SO XBADJ	8EWE000V	-27.01	-20.47	-13.30	-9.47	-10.41	-19.60
SO YBADJ	8EWE000V	15.66	18.10	19.99	21.27	21.91	21.88
SO YBADJ	8EWE000V	24.01	24.69	20.65	17.49	13.80	9.68
SO YBADJ	8EWE000V	5.28	0.71	-3.88	-5.86	-9.45	-12.75
SO YBADJ	8EWE000V	-15.66	-18.10	-19.99	-21.27	-21.91	-21.88
SO YBADJ	8EWE000V	-24.01	-24.69	-20.65	-17.49	-13.80	-9.68
SO YBADJ	8EWE000V	-5.28	-0.71	3.88	5.86	9.45	12.75
SO BUILDHGT	8EWE000W	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000W	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000W	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000W	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000W	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000W	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE000W	113.44	111.14	105.45	96.57	84.75	70.35
SO BUILDWID	8EWE000W	66.95	70.21	80.50	91.36	99.45	104.52
SO BUILDWID	8EWE000W	106.40	105.06	100.53	99.92	107.75	112.30
SO BUILDWID	8EWE000W	113.44	111.14	105.45	96.57	84.75	70.35
SO BUILDWID	8EWE000W	66.95	70.21	80.50	91.36	99.45	104.52
SO BUILDWID	8EWE000W	106.40	105.06	100.53	99.92	107.75	112.30
SO BUILDLEN	8EWE000W	91.36	99.45	104.52	106.40	105.06	100.53
SO BUILDLEN	8EWE000W	99.92	107.75	112.30	113.44	111.14	105.45
SO BUILDLEN	8EWE000W	96.57	84.75	70.35	66.95	70.21	80.50

Attachment A

SO BUILDLEN	8EWE000W	91.36	99.45	104.52	106.40	105.06	100.53
SO BUILDLEN	8EWE000W	99.92	107.75	112.30	113.44	111.14	105.45
SO BUILDLEN	8EWE000W	96.57	84.75	70.35	66.95	70.21	80.50
SO XBADJ	8EWE000W	-26.43	-33.56	-39.67	-44.58	-48.13	-50.21
SO XBADJ	8EWE000W	-51.78	-59.29	-65.00	-68.74	-70.38	-69.89
SO XBADJ	8EWE000W	-67.28	-62.62	-56.06	-57.18	-60.21	-62.00
SO XBADJ	8EWE000W	-64.93	-65.89	-64.84	-61.83	-56.94	-50.31
SO XBADJ	8EWE000W	-48.14	-48.46	-47.30	-44.71	-40.75	-35.56
SO XBADJ	8EWE000W	-29.29	-22.13	-14.30	-9.77	-10.01	-18.50
SO YBADJ	8EWE000W	12.01	14.81	17.16	18.99	20.24	20.88
SO YBADJ	8EWE000W	23.71	25.10	21.75	19.25	16.16	12.59
SO YBADJ	8EWE000W	8.63	4.41	0.05	-1.82	-5.42	-8.85
SO YBADJ	8EWE000W	-12.01	-14.81	-17.16	-18.99	-20.24	-20.88
SO YBADJ	8EWE000W	-23.71	-25.10	-21.75	-19.25	-16.16	-12.59
SO YBADJ	8EWE000W	-8.63	-4.41	-0.05	1.82	5.42	8.85
SO BUILDHGT	8EWE000X	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000X	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000X	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000X	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000X	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000X	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE000X	113.44	111.14	105.45	96.57	84.75	70.35
SO BUILDWID	8EWE000X	66.95	70.21	80.50	91.36	99.45	104.52
SO BUILDWID	8EWE000X	106.40	105.06	100.53	99.92	107.75	112.30
SO BUILDWID	8EWE000X	113.44	111.14	105.45	96.57	84.75	70.35
SO BUILDWID	8EWE000X	66.95	70.21	80.50	91.36	99.45	104.52
SO BUILDWID	8EWE000X	106.40	105.06	100.53	99.92	107.75	112.30
SO BUILDLEN	8EWE000X	91.36	99.45	104.52	106.40	105.06	100.53
SO BUILDLEN	8EWE000X	99.92	107.75	112.30	113.44	111.14	105.45
SO BUILDLEN	8EWE000X	96.57	84.75	70.35	66.95	70.21	80.50
SO BUILDLEN	8EWE000X	91.36	99.45	104.52	106.40	105.06	100.53
SO BUILDLEN	8EWE000X	99.92	107.75	112.30	113.44	111.14	105.45
SO BUILDLEN	8EWE000X	96.57	84.75	70.35	66.95	70.21	80.50
SO XBADJ	8EWE000X	-22.42	-28.96	-34.61	-39.22	-42.63	-44.75
SO XBADJ	8EWE000X	-46.51	-54.38	-60.60	-64.98	-67.38	-67.73
SO XBADJ	8EWE000X	-66.03	-62.32	-56.71	-58.78	-62.69	-65.30
SO XBADJ	8EWE000X	-68.94	-70.49	-69.90	-67.19	-62.43	-55.77
SO XBADJ	8EWE000X	-53.40	-53.36	-51.70	-48.47	-43.76	-37.72
SO XBADJ	8EWE000X	-30.54	-22.43	-13.64	-8.17	-7.52	-15.20
SO YBADJ	8EWE000X	8.25	11.81	15.00	17.74	19.94	21.54
SO YBADJ	8EWE000X	25.30	27.59	25.05	23.26	20.77	17.64
SO YBADJ	8EWE000X	13.98	9.90	5.51	3.45	-0.51	-4.45
SO YBADJ	8EWE000X	-8.25	-11.81	-15.00	-17.74	-19.94	-21.54
SO YBADJ	8EWE000X	-25.30	-27.59	-25.05	-23.26	-20.77	-17.64
SO YBADJ	8EWE000X	-13.98	-9.90	-5.51	-3.45	0.51	4.45
SO BUILDHGT	8EWE000Y	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000Y	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000Y	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000Y	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000Y	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000Y	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE000Y	113.44	111.14	105.45	96.57	84.75	70.35
SO BUILDWID	8EWE000Y	66.95	70.21	80.50	91.36	99.45	104.52
SO BUILDWID	8EWE000Y	106.40	105.06	100.53	99.92	107.75	112.30
SO BUILDWID	8EWE000Y	113.44	111.14	105.45	96.57	84.75	70.35
SO BUILDWID	8EWE000Y	66.95	70.21	80.50	91.36	99.45	104.52
SO BUILDWID	8EWE000Y	106.40	105.06	100.53	99.92	107.75	112.30
SO BUILDLEN	8EWE000Y	91.36	99.45	104.52	106.40	105.06	100.53
SO BUILDLEN	8EWE000Y	99.92	107.75	112.30	113.44	111.14	105.45
SO BUILDLEN	8EWE000Y	96.57	84.75	70.35	66.95	70.21	80.50
SO BUILDLEN	8EWE000Y	91.36	99.45	104.52	106.40	105.06	100.53
SO BUILDLEN	8EWE000Y	99.92	107.75	112.30	113.44	111.14	105.45
SO BUILDLEN	8EWE000Y	96.57	84.75	70.35	66.95	70.21	80.50
SO XBADJ	8EWE000Y	-20.57	-26.42	-31.46	-35.55	-38.56	-40.39
SO XBADJ	8EWE000Y	-42.00	-49.86	-56.20	-60.83	-63.62	-64.47
SO XBADJ	8EWE000Y	-63.36	-60.33	-55.47	-58.31	-63.01	-66.40
SO XBADJ	8EWE000Y	-70.79	-73.03	-73.05	-70.86	-66.51	-60.13
SO XBADJ	8EWE000Y	-57.92	-57.89	-56.10	-52.61	-47.52	-40.98
SO XBADJ	8EWE000Y	-33.20	-24.42	-14.89	-8.64	-7.20	-14.10

Attachment A

SO YBADJ	8EWE000Y	4.11	8.05	11.74	15.08	17.96	20.29
SO YBADJ	8EWE000Y	24.83	27.91	26.15	25.11	23.31	20.80
SO YBADJ	8EWE000Y	17.65	13.97	9.87	7.96	4.01	-0.05
SO YBADJ	8EWE000Y	-4.11	-8.05	-11.74	-15.08	-17.96	-20.29
SO YBADJ	8EWE000Y	-24.83	-27.91	-26.15	-25.11	-23.31	-20.80
SO YBADJ	8EWE000Y	-17.65	-13.97	-9.87	-7.96	-4.01	0.05
SO BUILDHGT	8EWE000Z	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000Z	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000Z	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000Z	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000Z	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE000Z	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE000Z	113.44	111.14	105.45	96.57	84.75	70.35
SO BUILDWID	8EWE000Z	66.95	70.21	80.50	91.36	99.45	104.52
SO BUILDWID	8EWE000Z	106.40	105.06	100.53	99.92	107.75	112.30
SO BUILDWID	8EWE000Z	113.44	111.14	105.45	96.57	84.75	70.35
SO BUILDWID	8EWE000Z	66.95	70.21	80.50	91.36	99.45	104.52
SO BUILDWID	8EWE000Z	106.40	105.06	100.53	99.92	107.75	112.30
SO BUILDLLEN	8EWE000Z	91.36	99.45	104.52	106.40	105.06	100.53
SO BUILDLLEN	8EWE000Z	99.92	107.75	112.30	113.44	111.14	105.45
SO BUILDLLEN	8EWE000Z	96.57	84.75	70.35	66.95	70.21	80.50
SO BUILDLLEN	8EWE000Z	91.36	99.45	104.52	106.40	105.06	100.53
SO BUILDLLEN	8EWE000Z	99.92	107.75	112.30	113.44	111.14	105.45
SO BUILDLLEN	8EWE000Z	96.57	84.75	70.35	66.95	70.21	80.50
SO XBADJ	8EWE000Z	-18.72	-23.88	-28.31	-31.88	-34.48	-36.03
SO XBADJ	8EWE000Z	-37.49	-45.33	-51.80	-56.69	-59.86	-61.21
SO XBADJ	8EWE000Z	-60.70	-58.35	-54.22	-57.84	-63.33	-67.50
SO XBADJ	8EWE000Z	-72.64	-75.57	-76.21	-74.53	-70.58	-64.49
SO XBADJ	8EWE000Z	-62.43	-62.41	-60.50	-56.75	-51.28	-44.24
SO XBADJ	8EWE000Z	-35.87	-26.40	-16.13	-9.12	-6.88	-13.00
SO YBADJ	8EWE000Z	-0.03	4.29	8.48	12.42	15.97	19.04
SO YBADJ	8EWE000Z	24.36	28.22	27.25	26.96	25.85	23.95
SO YBADJ	8EWE000Z	21.32	18.05	14.23	12.47	8.54	4.35
SO YBADJ	8EWE000Z	0.03	-4.29	-8.48	-12.42	-15.97	-19.04
SO YBADJ	8EWE000Z	-24.36	-28.22	-27.25	-26.96	-25.85	-23.95
SO YBADJ	8EWE000Z	-21.32	-18.05	-14.23	-12.47	-8.54	-4.35
SO BUILDHGT	8EWE0010	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0010	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0010	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0010	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0010	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0010	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE0010	113.44	111.14	105.45	96.57	84.75	70.35
SO BUILDWID	8EWE0010	66.95	70.21	80.50	91.36	99.45	104.52
SO BUILDWID	8EWE0010	106.40	105.06	100.53	99.92	107.75	112.30
SO BUILDWID	8EWE0010	113.44	111.14	105.45	96.57	84.75	70.35
SO BUILDWID	8EWE0010	66.95	70.21	80.50	91.36	99.45	104.52
SO BUILDWID	8EWE0010	106.40	105.06	100.53	99.92	107.75	112.30
SO BUILDLLEN	8EWE0010	91.36	99.45	104.52	106.40	105.06	100.53
SO BUILDLLEN	8EWE0010	99.92	107.75	112.30	113.44	111.14	105.45
SO BUILDLLEN	8EWE0010	96.57	84.75	70.35	66.95	70.21	80.50
SO BUILDLLEN	8EWE0010	91.36	99.45	104.52	106.40	105.06	100.53
SO BUILDLLEN	8EWE0010	99.92	107.75	112.30	113.44	111.14	105.45
SO BUILDLLEN	8EWE0010	96.57	84.75	70.35	66.95	70.21	80.50
SO XBADJ	8EWE0010	-14.82	-18.99	-22.58	-25.49	-27.62	-28.92
SO XBADJ	8EWE0010	-30.33	-38.35	-45.20	-50.68	-54.62	-56.89
SO XBADJ	8EWE0010	-57.44	-56.25	-53.34	-58.21	-64.94	-70.30
SO XBADJ	8EWE0010	-76.54	-80.46	-81.93	-80.91	-77.44	-71.61
SO XBADJ	8EWE0010	-69.59	-69.40	-67.10	-62.76	-56.52	-48.56
SO XBADJ	8EWE0010	-39.12	-28.50	-17.01	-8.74	-5.27	-10.20
SO YBADJ	8EWE0010	-6.04	-0.95	4.17	9.16	13.87	18.17
SO YBADJ	8EWE0010	24.73	29.84	30.05	30.86	30.73	29.67
SO YBADJ	8EWE0010	27.71	24.91	21.35	19.63	15.52	10.95
SO YBADJ	8EWE0010	6.04	0.95	-4.17	-9.16	-13.87	-18.17
SO YBADJ	8EWE0010	-24.73	-29.84	-30.05	-30.86	-30.73	-29.67
SO YBADJ	8EWE0010	-27.71	-24.91	-21.35	-19.63	-15.52	-10.95
SO BUILDHGT	8EWE0011	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0011	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0011	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

Attachment A

SO BUILDHGT	8EWE0011	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0011	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0011	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE0011	113.44	111.14	105.45	96.57	84.75	70.35
SO BUILDWID	8EWE0011	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE0011	106.40	105.06	100.53	99.92	107.75	112.30
SO BUILDWID	8EWE0011	113.44	111.14	105.45	96.57	84.75	70.35
SO BUILDWID	8EWE0011	66.95	70.21	80.50	91.36	99.45	104.52
SO BUILDWID	8EWE0011	106.40	105.06	100.53	99.92	107.75	112.30
SO BUILDLEN	8EWE0011	91.36	99.45	104.52	106.40	105.06	100.53
SO BUILDLEN	8EWE0011	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE0011	96.57	84.75	70.35	66.95	70.21	80.50
SO BUILDLEN	8EWE0011	91.36	99.45	104.52	106.40	105.06	100.53
SO BUILDLEN	8EWE0011	99.92	107.75	112.30	113.44	111.14	105.45
SO BUILDLEN	8EWE0011	96.57	84.75	70.35	66.95	70.21	80.50
SO XBADJ	8EWE0011	-11.31	-14.78	-17.80	-20.27	-22.13	-23.32
SO XBADJ	8EWE0011	-220.35	-231.80	-236.20	-233.43	-223.56	-206.91
SO XBADJ	8EWE0011	-55.43	-55.17	-53.23	-59.07	-66.75	-73.00
SO XBADJ	8EWE0011	-80.05	-84.67	-86.72	-86.13	-82.93	-77.20
SO XBADJ	8EWE0011	-75.11	-74.69	-72.00	-67.12	-60.20	-51.45
SO XBADJ	8EWE0011	-41.14	-29.58	-17.12	-7.88	-3.46	-7.50
SO YBADJ	8EWE0011	-10.40	-4.63	1.27	7.14	12.79	18.06
SO YBADJ	8EWE0011	41.38	15.04	-10.90	-35.00	-58.04	-79.31
SO YBADJ	8EWE0011	32.93	30.40	26.94	25.15	20.82	15.85
SO YBADJ	8EWE0011	10.40	4.63	-1.27	-7.14	-12.79	-18.06
SO YBADJ	8EWE0011	-25.60	-31.64	-32.75	-34.37	-34.95	-34.46
SO YBADJ	8EWE0011	-32.93	-30.40	-26.94	-25.15	-20.82	-15.85
SO BUILDHGT	8EWE0012	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0012	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0012	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0012	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0012	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE0012	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE0012	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE0012	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE0012	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE0012	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE0012	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLEN	8EWE0012	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE0012	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE0012	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLEN	8EWE0012	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE0012	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE0012	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE0012	-78.97	-93.15	-104.49	-112.66	-117.40	-118.58
SO XBADJ	8EWE0012	-125.16	-136.45	-143.60	-146.38	-144.72	-138.66
SO XBADJ	8EWE0012	-128.39	-114.21	-96.57	-88.64	-88.92	-88.40
SO XBADJ	8EWE0012	-88.20	-85.33	-79.86	-71.96	-61.88	-49.92
SO XBADJ	8EWE0012	-45.72	-46.37	-45.60	-43.45	-39.98	-35.29
SO XBADJ	8EWE0012	-29.53	-22.88	-15.53	-24.31	-43.93	-62.40
SO YBADJ	8EWE0012	51.47	52.37	51.69	49.43	45.67	40.52
SO YBADJ	8EWE0012	32.16	22.49	13.00	4.61	-3.91	-12.32
SO YBADJ	8EWE0012	-20.35	-27.76	-34.33	-39.72	-45.04	-49.00
SO YBADJ	8EWE0012	-51.47	-52.37	-51.69	-49.43	-45.67	-40.52
SO YBADJ	8EWE0012	-32.16	-22.49	-13.00	-4.61	3.91	12.32
SO YBADJ	8EWE0012	20.35	27.76	34.33	39.72	45.04	49.00
SO BUILDHGT	8EWE0013	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0013	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0013	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0013	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0013	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE0013	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE0013	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE0013	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE0013	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE0013	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE0013	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20

Attachment A

SO BUILDLEN	8EWE0013	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE0013	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE0013	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLEN	8EWE0013	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE0013	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE0013	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE0013	-76.37	-90.11	-101.12	-109.06	-113.68	-114.85
SO XBADJ	8EWE0013	-121.53	-133.03	-140.50	-143.70	-142.53	-137.03
SO XBADJ	8EWE0013	-127.36	-113.83	-96.84	-89.55	-90.45	-90.50
SO XBADJ	8EWE0013	-90.81	-88.36	-83.23	-75.56	-65.60	-53.65
SO XBADJ	8EWE0013	-49.35	-49.78	-48.70	-46.14	-42.17	-36.93
SO XBADJ	8EWE0013	-30.56	-23.26	-15.26	-23.39	-42.40	-60.30
SO YBADJ	8EWE0013	48.78	50.18	50.05	48.40	45.28	40.79
SO YBADJ	8EWE0013	33.08	24.02	15.10	7.22	-0.88	-8.95
SO YBADJ	8EWE0013	-16.75	-24.04	-30.60	-36.09	-41.63	-45.90
SO YBADJ	8EWE0013	-48.78	-50.18	-50.05	-48.40	-45.28	-40.79
SO YBADJ	8EWE0013	-33.08	-24.02	-15.10	-7.22	0.88	8.95
SO YBADJ	8EWE0013	16.75	24.04	30.60	36.09	41.63	45.90
SO BUILDHGT	8EWE0014	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0014	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0014	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0014	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0014	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0014	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE0014	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE0014	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE0014	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE0014	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE0014	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE0014	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLEN	8EWE0014	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE0014	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE0014	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLEN	8EWE0014	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE0014	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE0014	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE0014	-73.86	-87.17	-97.84	-105.53	-110.02	-111.16
SO XBADJ	8EWE0014	-117.93	-129.63	-137.40	-140.99	-140.30	-135.34
SO XBADJ	8EWE0014	-126.27	-113.37	-97.02	-90.37	-91.88	-92.50
SO XBADJ	8EWE0014	-93.32	-91.30	-86.51	-79.09	-69.26	-57.34
SO XBADJ	8EWE0014	-52.95	-53.18	-51.80	-48.84	-44.40	-38.61
SO XBADJ	8EWE0014	-31.65	-23.72	-15.07	-22.58	-40.97	-58.30
SO YBADJ	8EWE0014	46.07	47.95	48.37	47.31	44.82	40.97
SO YBADJ	8EWE0014	33.90	25.46	17.10	9.73	2.06	-5.67
SO YBADJ	8EWE0014	-13.22	-20.38	-26.91	-32.49	-38.23	-42.80
SO YBADJ	8EWE0014	-46.07	-47.95	-48.37	-47.31	-44.82	-40.97
SO YBADJ	8EWE0014	-33.90	-25.46	-17.10	-9.73	-2.06	5.67
SO YBADJ	8EWE0014	13.22	20.38	26.91	32.49	38.23	42.80
SO BUILDHGT	8EWE0015	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0015	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0015	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0015	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0015	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0015	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE0015	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE0015	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE0015	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE0015	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE0015	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE0015	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLEN	8EWE0015	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE0015	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE0015	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLEN	8EWE0015	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE0015	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE0015	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE0015	-71.55	-84.23	-94.35	-101.61	-105.77	-106.73
SO XBADJ	8EWE0015	-113.44	-125.22	-133.20	-137.13	-136.90	-132.50
SO XBADJ	8EWE0015	-124.08	-111.89	-96.30	-90.44	-92.73	-94.10

Attachment A

SO XBADJ	8EWE0015	-95.62	-94.24	-89.99	-83.01	-73.51	-61.77
SO XBADJ	8EWE0015	-57.45	-57.60	-56.00	-52.70	-47.80	-41.45
SO XBADJ	8EWE0015	-33.84	-25.19	-15.79	-22.51	-40.12	-56.70
SO YBADJ	8EWE0015	42.22	44.55	45.53	45.12	43.35	40.26
SO YBADJ	8EWE0015	33.96	26.30	18.70	12.03	5.00	-2.18
SO YBADJ	8EWE0015	-9.30	-16.13	-22.48	-28.00	-33.81	-38.60
SO YBADJ	8EWE0015	-42.22	-44.55	-45.53	-45.12	-43.35	-40.26
SO YBADJ	8EWE0015	-33.96	-26.30	-18.70	-12.03	-5.00	2.18
SO YBADJ	8EWE0015	9.30	16.13	22.48	28.00	33.81	38.60
SO BUILDHGT	8EWE0016	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0016	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0016	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0016	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0016	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0016	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE0016	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE0016	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE0016	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE0016	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE0016	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE0016	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLEN	8EWE0016	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE0016	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE0016	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLEN	8EWE0016	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE0016	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE0016	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE0016	-68.84	-80.99	-90.68	-97.62	-101.59	-102.47
SO XBADJ	8EWE0016	-109.24	-121.21	-129.50	-133.85	-134.14	-130.35
SO XBADJ	8EWE0016	-122.60	-111.12	-96.27	-91.14	-94.15	-96.20
SO XBADJ	8EWE0016	-98.33	-97.48	-93.66	-87.00	-77.69	-66.03
SO XBADJ	8EWE0016	-61.64	-61.61	-59.70	-55.98	-50.56	-43.60
SO XBADJ	8EWE0016	-35.32	-25.96	-15.82	-21.80	-38.70	-54.60
SO YBADJ	8EWE0016	38.94	41.79	43.37	43.64	42.58	40.23
SO YBADJ	8EWE0016	34.67	27.73	20.80	14.74	8.24	1.49
SO YBADJ	8EWE0016	-5.31	-11.95	-18.22	-23.80	-29.80	-34.90
SO YBADJ	8EWE0016	-38.94	-41.79	-43.37	-43.64	-42.58	-40.23
SO YBADJ	8EWE0016	-34.67	-27.73	-20.80	-14.74	-8.24	-1.49
SO YBADJ	8EWE0016	5.31	11.95	18.22	23.80	29.80	34.90
SO BUILDHGT	8EWE0017	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0017	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0017	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0017	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0017	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0017	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE0017	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE0017	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE0017	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE0017	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE0017	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE0017	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLEN	8EWE0017	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE0017	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE0017	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLEN	8EWE0017	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE0017	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE0017	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE0017	-65.96	-77.41	-86.52	-92.99	-96.64	-97.35
SO XBADJ	8EWE0017	-104.11	-116.22	-124.80	-129.59	-130.44	-127.33
SO XBADJ	8EWE0017	-120.35	-109.71	-95.74	-91.51	-95.40	-98.30
SO XBADJ	8EWE0017	-101.22	-101.06	-97.83	-91.63	-82.64	-71.15
SO XBADJ	8EWE0017	-66.78	-66.60	-64.40	-60.24	-54.26	-46.62
SO XBADJ	8EWE0017	-37.57	-27.38	-16.35	-21.44	-37.45	-52.50
SO YBADJ	8EWE0017	34.67	38.09	40.35	41.39	41.17	39.70
SO YBADJ	8EWE0017	35.04	28.98	22.90	17.63	11.82	5.66
SO YBADJ	8EWE0017	-0.68	-7.00	-13.10	-18.67	-24.81	-30.20
SO YBADJ	8EWE0017	-34.67	-38.09	-40.35	-41.39	-41.17	-39.70
SO YBADJ	8EWE0017	-35.04	-28.98	-22.90	-17.63	-11.82	-5.66
SO YBADJ	8EWE0017	0.68	7.00	13.10	18.67	24.81	30.20

Attachment A

SO BUILDHGT	8EWE0018	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0018	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0018	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0018	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0018	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0018	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE0018	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE0018	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE0018	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE0018	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE0018	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE0018	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLEN	8EWE0018	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE0018	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE0018	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLEN	8EWE0018	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE0018	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE0018	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE0018	-63.27	-74.21	-82.90	-89.07	-92.53	-93.18
SO XBADJ	8EWE0018	-100.00	-112.31	-121.20	-126.41	-127.78	-125.26
SO XBADJ	8EWE0018	-118.94	-109.01	-95.76	-92.25	-96.85	-100.40
SO XBADJ	8EWE0018	-103.91	-104.26	-101.45	-95.55	-86.75	-75.31
SO XBADJ	8EWE0018	-70.88	-70.51	-68.00	-63.42	-56.92	-48.69
SO XBADJ	8EWE0018	-38.98	-28.08	-16.33	-20.69	-36.00	-50.40
SO YBADJ	8EWE0018	31.49	35.43	38.29	39.98	40.46	39.71
SO YBADJ	8EWE0018	35.78	30.42	25.00	20.32	15.03	9.28
SO YBADJ	8EWE0018	3.24	-2.89	-8.93	-14.56	-20.90	-26.60
SO YBADJ	8EWE0018	-31.49	-35.43	-38.29	-39.98	-40.46	-39.71
SO YBADJ	8EWE0018	-35.78	-30.42	-25.00	-20.32	-15.03	-9.28
SO YBADJ	8EWE0018	-3.24	2.89	8.93	14.56	20.90	26.60
SO BUILDHGT	8EWE0019	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0019	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0019	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0019	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0019	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE0019	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE0019	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE0019	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE0019	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE0019	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE0019	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE0019	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLEN	8EWE0019	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE0019	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE0019	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLEN	8EWE0019	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE0019	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE0019	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE0019	-61.06	-71.36	-79.50	-85.22	-88.35	-88.80
SO XBADJ	8EWE0019	-95.54	-107.91	-117.00	-122.53	-124.34	-122.37
SO XBADJ	8EWE0019	-116.69	-107.46	-94.96	-92.22	-97.60	-101.90
SO XBADJ	8EWE0019	-106.12	-107.11	-104.85	-99.40	-90.93	-79.70
SO XBADJ	8EWE0019	-75.34	-74.91	-72.20	-67.30	-60.36	-51.58
SO XBADJ	8EWE0019	-41.23	-29.63	-17.13	-20.72	-35.26	-48.90
SO YBADJ	8EWE0019	27.62	31.99	35.40	37.73	38.91	38.91
SO YBADJ	8EWE0019	35.75	31.17	26.50	22.53	17.87	12.67
SO YBADJ	8EWE0019	7.09	1.29	-4.55	-10.10	-16.50	-22.40
SO YBADJ	8EWE0019	-27.62	-31.99	-35.40	-37.73	-38.91	-38.91
SO YBADJ	8EWE0019	-35.75	-31.17	-26.50	-22.53	-17.87	-12.67
SO YBADJ	8EWE0019	-7.09	-1.29	4.55	10.10	16.50	22.40
SO BUILDHGT	8EWE001A	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001A	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001A	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001A	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001A	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001A	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE001A	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE001A	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE001A	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20

Attachment A

SO BUILDWID	8EWE001A	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE001A	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE001A	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLEN	8EWE001A	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE001A	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE001A	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLEN	8EWE001A	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE001A	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE001A	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE001A	-59.25	-68.89	-76.45	-81.68	-84.42	-84.61
SO XBADJ	8EWE001A	-91.22	-103.58	-112.80	-118.59	-120.77	-119.29
SO XBADJ	8EWE001A	-114.18	-105.60	-93.81	-91.82	-97.95	-103.00
SO XBADJ	8EWE001A	-107.93	-109.58	-107.90	-102.94	-94.86	-83.89
SO XBADJ	8EWE001A	-79.66	-79.23	-76.40	-71.25	-63.93	-54.66
SO XBADJ	8EWE001A	-43.74	-31.49	-18.28	-21.12	-34.90	-47.80
SO YBADJ	8EWE001A	23.67	28.42	32.31	35.22	37.05	37.77
SO YBADJ	8EWE001A	35.35	31.52	27.60	24.34	20.34	15.73
SO YBADJ	8EWE001A	10.63	5.22	-0.36	-5.78	-12.18	-18.20
SO YBADJ	8EWE001A	-23.67	-28.42	-32.31	-35.22	-37.05	-37.77
SO YBADJ	8EWE001A	-35.35	-31.52	-27.60	-24.34	-20.34	-15.73
SO YBADJ	8EWE001A	-10.63	-5.22	0.36	5.78	12.18	18.20
SO BUILDHGT	8EWE001B	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001B	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001B	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001B	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001B	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001B	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE001B	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE001B	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE001B	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE001B	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE001B	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE001B	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLEN	8EWE001B	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE001B	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE001B	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLEN	8EWE001B	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE001B	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE001B	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE001B	-55.57	-64.75	-71.96	-76.99	-79.67	-79.94
SO XBADJ	8EWE001B	-86.78	-99.50	-109.20	-115.58	-118.45	-117.72
SO XBADJ	8EWE001B	-113.41	-105.66	-94.70	-93.50	-100.38	-106.10
SO XBADJ	8EWE001B	-111.61	-113.72	-112.39	-107.63	-99.61	-88.56
SO XBADJ	8EWE001B	-84.10	-83.32	-80.00	-74.25	-66.25	-56.23
SO XBADJ	8EWE001B	-44.51	-31.43	-17.40	-19.44	-32.47	-44.70
SO YBADJ	8EWE001B	20.66	26.10	30.74	34.45	37.12	38.65
SO YBADJ	8EWE001B	37.03	33.95	30.70	28.02	24.49	20.21
SO YBADJ	8EWE001B	15.32	9.97	4.31	-1.34	-8.09	-14.60
SO YBADJ	8EWE001B	-20.66	-26.10	-30.74	-34.45	-37.12	-38.65
SO YBADJ	8EWE001B	-37.03	-33.95	-30.70	-28.02	-24.49	-20.21
SO YBADJ	8EWE001B	-15.32	-9.97	-4.31	1.34	8.09	14.60
SO BUILDHGT	8EWE001C	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001C	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001C	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001C	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001C	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001C	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE001C	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE001C	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE001C	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE001C	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE001C	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE001C	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLEN	8EWE001C	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE001C	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE001C	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLEN	8EWE001C	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE001C	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE001C	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80

Attachment A

SO XBADJ	8EWE001C	-53.18	-61.64	-68.23	-72.74	-75.05	-75.07
SO XBADJ	8EWE001C	-81.82	-94.59	-104.50	-111.23	-114.58	-114.45
SO XBADJ	8EWE001C	-110.84	-103.86	-93.73	-93.40	-101.14	-107.70
SO XBADJ	8EWE001C	-114.00	-116.84	-116.12	-111.88	-104.24	-93.43
SO XBADJ	8EWE001C	-89.07	-88.22	-84.70	-78.60	-70.12	-59.50
SO XBADJ	8EWE001C	-47.08	-33.22	-18.36	-19.54	-31.71	-43.10
SO YBADJ	8EWE001C	16.31	22.23	27.47	31.88	35.32	37.69
SO YBADJ	8EWE001C	36.93	34.71	32.30	30.41	27.60	23.95
SO YBADJ	8EWE001C	19.57	14.60	9.18	3.63	-3.19	-9.90
SO YBADJ	8EWE001C	-16.31	-22.23	-27.47	-31.88	-35.32	-37.69
SO YBADJ	8EWE001C	-36.93	-34.71	-32.30	-30.41	-27.60	-23.95
SO YBADJ	8EWE001C	-19.57	-14.60	-9.18	-3.63	3.19	9.90
SO BUILDHGT	8EWE001D	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001D	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001D	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001D	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001D	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001D	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE001D	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE001D	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE001D	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE001D	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE001D	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE001D	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLLEN	8EWE001D	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLLEN	8EWE001D	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLLEN	8EWE001D	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLLEN	8EWE001D	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLLEN	8EWE001D	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLLEN	8EWE001D	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE001D	-50.29	-58.06	-64.06	-68.11	-70.10	-69.95
SO XBADJ	8EWE001D	-76.68	-89.60	-99.80	-106.97	-110.88	-111.43
SO XBADJ	8EWE001D	-108.59	-102.45	-93.20	-93.77	-102.39	-109.80
SO XBADJ	8EWE001D	-116.88	-120.42	-120.29	-116.51	-109.19	-98.55
SO XBADJ	8EWE001D	-94.20	-93.22	-89.40	-82.87	-73.82	-62.52
SO XBADJ	8EWE001D	-49.33	-34.64	-18.89	-19.18	-30.46	-41.00
SO YBADJ	8EWE001D	12.05	18.53	24.45	29.63	33.91	37.15
SO YBADJ	8EWE001D	37.29	35.96	34.40	33.30	31.18	28.12
SO YBADJ	8EWE001D	24.20	19.55	14.30	8.76	1.81	-5.20
SO YBADJ	8EWE001D	-12.05	-18.53	-24.45	-29.63	-33.91	-37.15
SO YBADJ	8EWE001D	-37.29	-35.96	-34.40	-33.30	-31.18	-28.12
SO YBADJ	8EWE001D	-24.20	-19.55	-14.30	-8.76	-1.81	5.20
SO BUILDHGT	8EWE001E	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001E	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001E	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001E	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001E	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001E	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE001E	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE001E	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE001E	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE001E	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE001E	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE001E	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLLEN	8EWE001E	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLLEN	8EWE001E	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLLEN	8EWE001E	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLLEN	8EWE001E	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLLEN	8EWE001E	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLLEN	8EWE001E	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE001E	-46.60	-53.88	-59.52	-63.36	-65.27	-65.20
SO XBADJ	8EWE001E	-72.14	-85.42	-96.10	-103.86	-108.47	-109.78
SO XBADJ	8EWE001E	-107.75	-102.45	-94.04	-95.41	-104.80	-112.90
SO XBADJ	8EWE001E	-120.58	-124.59	-124.82	-121.26	-114.01	-103.30
SO XBADJ	8EWE001E	-98.74	-97.40	-93.10	-85.97	-76.23	-64.18
SO XBADJ	8EWE001E	-50.17	-34.64	-18.06	-17.53	-28.05	-37.90
SO YBADJ	8EWE001E	8.94	16.12	22.80	28.79	33.90	37.99
SO YBADJ	8EWE001E	38.94	38.37	37.50	36.99	35.36	32.65
SO YBADJ	8EWE001E	28.95	24.37	19.05	13.30	5.99	-1.50

Attachment A

SO BUILDWID	8EWE001H	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE001H	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE001H	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE001H	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE001H	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE001H	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLEN	8EWE001H	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE001H	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE001H	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLEN	8EWE001H	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE001H	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE001H	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE001H	-37.64	-43.04	-47.13	-49.79	-50.94	-50.54
SO XBADJ	8EWE001H	-57.60	-71.44	-83.10	-92.24	-98.58	-101.92
SO XBADJ	8EWE001H	-102.16	-99.30	-93.42	-97.36	-109.24	-119.70
SO XBADJ	8EWE001H	-129.53	-135.43	-137.21	-134.83	-128.34	-117.96
SO XBADJ	8EWE001H	-113.28	-111.38	-106.10	-97.59	-86.12	-72.04
SO XBADJ	8EWE001H	-55.76	-37.79	-18.67	-15.59	-23.61	-31.10
SO YBADJ	8EWE001H	-2.68	6.23	14.94	23.20	30.76	37.38
SO YBADJ	8EWE001H	40.88	42.81	44.30	45.95	46.19	45.04
SO YBADJ	8EWE001H	42.52	38.70	33.71	27.84	19.97	11.50
SO YBADJ	8EWE001H	2.68	-6.23	-14.94	-23.20	-30.76	-37.38
SO YBADJ	8EWE001H	-40.88	-42.81	-44.30	-45.95	-46.19	-45.04
SO YBADJ	8EWE001H	-42.52	-38.70	-33.71	-27.84	-19.97	-11.50
SO BUILDHGT	8EWE001I	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001I	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001I	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001I	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001I	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001I	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE001I	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE001I	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE001I	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE001I	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE001I	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE001I	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLEN	8EWE001I	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE001I	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE001I	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLEN	8EWE001I	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE001I	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE001I	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE001I	-36.14	-40.59	-43.80	-45.68	-46.17	-45.26
SO XBADJ	8EWE001I	-51.98	-65.64	-77.30	-86.61	-93.30	-97.14
SO XBADJ	8EWE001I	-98.04	-95.96	-90.96	-95.84	-108.72	-120.20
SO XBADJ	8EWE001I	-131.03	-137.88	-140.55	-138.94	-133.11	-123.23
SO XBADJ	8EWE001I	-118.90	-117.18	-111.90	-103.22	-91.40	-76.81
SO XBADJ	8EWE001I	-59.88	-41.13	-21.14	-17.10	-24.13	-30.60
SO YBADJ	8EWE001I	-8.30	0.95	10.17	19.08	27.41	34.91
SO YBADJ	8EWE001I	39.37	42.30	44.80	47.44	48.65	48.37
SO YBADJ	8EWE001I	46.63	43.47	38.98	33.46	25.77	17.30
SO YBADJ	8EWE001I	8.30	-0.95	-10.17	-19.08	-27.41	-34.91
SO YBADJ	8EWE001I	-39.37	-42.30	-44.80	-47.44	-48.65	-48.37
SO YBADJ	8EWE001I	-46.63	-43.47	-38.98	-33.46	-25.77	-17.30
SO BUILDHGT	8EWE001J	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001J	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001J	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001J	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001J	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE001J	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE001J	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE001J	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE001J	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE001J	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE001J	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE001J	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLEN	8EWE001J	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE001J	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE001J	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80

Attachment A

SO BUILDLEN	8EWE001J	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE001J	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE001J	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE001J	-81.36	-96.26	-108.23	-116.91	-122.03	-123.45
SO XBADJ	8EWE001J	-130.12	-141.36	-148.30	-150.74	-148.59	-141.93
SO XBADJ	8EWE001J	-130.96	-116.01	-97.53	-88.74	-88.16	-86.80
SO XBADJ	8EWE001J	-85.81	-82.22	-76.12	-67.71	-57.25	-45.05
SO XBADJ	8EWE001J	-40.76	-41.46	-40.90	-39.10	-36.11	-32.02
SO XBADJ	8EWE001J	-26.96	-21.08	-14.56	-24.20	-44.69	-64.00
SO YBADJ	8EWE001J	55.82	56.24	54.96	52.00	47.46	41.49
SO YBADJ	8EWE001J	32.27	21.73	11.40	2.22	-7.02	-16.05
SO YBADJ	8EWE001J	-24.60	-32.39	-39.20	-44.68	-49.95	-53.70
SO YBADJ	8EWE001J	-55.82	-56.24	-54.96	-52.00	-47.46	-41.49
SO YBADJ	8EWE001J	-32.27	-21.73	-11.40	-2.22	7.02	16.05
SO YBADJ	8EWE001J	24.60	32.39	39.20	44.68	49.95	53.70
SO BUILDHGT	8EWE001K	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001K	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001K	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001K	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001K	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001K	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE001K	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE001K	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE001K	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDWID	8EWE001K	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE001K	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE001K	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDLEN	8EWE001K	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLEN	8EWE001K	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLEN	8EWE001K	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO BUILDLEN	8EWE001K	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLEN	8EWE001K	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLEN	8EWE001K	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO XBADJ	8EWE001K	-37.74	-47.63	-56.07	-62.81	-67.64	-70.42
SO XBADJ	8EWE001K	-77.86	-85.48	-90.50	-92.77	-92.22	-88.88
SO XBADJ	8EWE001K	-82.83	-74.26	-63.44	-61.08	-66.45	-69.80
SO XBADJ	8EWE001K	-71.03	-70.11	-67.05	-61.95	-54.98	-46.33
SO XBADJ	8EWE001K	-45.71	-47.22	-47.30	-45.94	-43.18	-39.11
SO XBADJ	8EWE001K	-33.86	-27.57	-20.45	-14.66	-14.85	-26.70
SO YBADJ	8EWE001K	23.42	24.52	24.88	24.48	23.34	21.50
SO YBADJ	8EWE001K	23.21	25.80	21.55	16.65	11.24	5.49
SO YBADJ	8EWE001K	-0.43	-6.33	-12.04	-16.07	-19.13	-21.60
SO YBADJ	8EWE001K	-23.42	-24.52	-24.88	-24.48	-23.34	-21.50
SO YBADJ	8EWE001K	-23.21	-25.80	-21.55	-16.65	-11.24	-5.49
SO YBADJ	8EWE001K	0.43	6.33	12.04	16.07	19.13	21.60
SO BUILDHGT	8EWE001L	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001L	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001L	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001L	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001L	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001L	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE001L	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE001L	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE001L	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDWID	8EWE001L	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE001L	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE001L	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDLEN	8EWE001L	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLEN	8EWE001L	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLEN	8EWE001L	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO BUILDLEN	8EWE001L	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLEN	8EWE001L	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLEN	8EWE001L	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO XBADJ	8EWE001L	-35.26	-44.35	-52.09	-58.24	-62.63	-65.12
SO XBADJ	8EWE001L	-72.43	-80.08	-85.30	-87.93	-87.89	-85.17
SO XBADJ	8EWE001L	-79.87	-72.14	-62.22	-60.80	-67.12	-71.40
SO XBADJ	8EWE001L	-73.51	-73.39	-71.03	-66.52	-59.99	-51.63
SO XBADJ	8EWE001L	-51.15	-52.62	-52.50	-50.78	-47.52	-42.82
SO XBADJ	8EWE001L	-36.81	-29.69	-21.66	-14.94	-14.18	-25.10

Attachment A

SO YBADJ	8EWE001L	18.57	20.18	21.18	21.53	21.23	20.28
SO YBADJ	8EWE001L	22.93	26.47	23.15	19.13	14.52	9.47
SO YBADJ	8EWE001L	4.14	-1.32	-6.74	-10.64	-13.73	-16.40
SO YBADJ	8EWE001L	-18.57	-20.18	-21.18	-21.53	-21.23	-20.28
SO YBADJ	8EWE001L	-22.93	-26.47	-23.15	-19.13	-14.52	-9.47
SO YBADJ	8EWE001L	-4.14	1.32	6.74	10.64	13.73	16.40
SO BUILDHGT	8EWE001M	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001M	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001M	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001M	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001M	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001M	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE001M	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE001M	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE001M	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDWID	8EWE001M	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE001M	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE001M	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDLLEN	8EWE001M	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLLEN	8EWE001M	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLLEN	8EWE001M	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO BUILDLLEN	8EWE001M	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLLEN	8EWE001M	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLLEN	8EWE001M	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO XBADJ	8EWE001M	-31.48	-40.00	-47.30	-53.17	-57.42	-59.93
SO XBADJ	8EWE001M	-67.42	-75.41	-81.10	-84.33	-85.00	-83.08
SO XBADJ	8EWE001M	-78.65	-71.82	-62.81	-62.28	-69.44	-74.50
SO XBADJ	8EWE001M	-77.29	-77.74	-75.82	-71.60	-65.20	-56.82
SO XBADJ	8EWE001M	-56.15	-57.30	-56.70	-54.38	-50.41	-44.90
SO XBADJ	8EWE001M	-38.04	-30.01	-21.08	-13.46	-11.85	-22.00
SO YBADJ	8EWE001M	14.98	17.30	19.09	20.31	20.90	20.87
SO YBADJ	8EWE001M	24.41	28.79	26.25	22.91	18.87	14.26
SO YBADJ	8EWE001M	9.21	3.89	-1.55	-5.63	-9.05	-12.20
SO YBADJ	8EWE001M	-14.98	-17.30	-19.09	-20.31	-20.90	-20.87
SO YBADJ	8EWE001M	-24.41	-28.79	-26.25	-22.91	-18.87	-14.26
SO YBADJ	8EWE001M	-9.21	-3.89	1.55	5.63	9.05	12.20
SO BUILDHGT	8EWE001N	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001N	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001N	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001N	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001N	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001N	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE001N	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE001N	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE001N	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDWID	8EWE001N	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE001N	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE001N	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDLLEN	8EWE001N	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLLEN	8EWE001N	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLLEN	8EWE001N	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO BUILDLLEN	8EWE001N	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLLEN	8EWE001N	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLLEN	8EWE001N	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO XBADJ	8EWE001N	-28.78	-36.79	-43.68	-49.25	-53.32	-55.76
SO XBADJ	8EWE001N	-63.32	-71.50	-77.50	-81.15	-82.33	-81.02
SO XBADJ	8EWE001N	-77.24	-71.11	-62.83	-63.02	-70.89	-76.60
SO XBADJ	8EWE001N	-79.99	-80.94	-79.44	-75.52	-69.31	-60.99
SO XBADJ	8EWE001N	-60.25	-61.21	-60.30	-57.56	-53.07	-46.97
SO XBADJ	8EWE001N	-39.44	-30.72	-21.06	-12.72	-10.41	-19.90
SO YBADJ	8EWE001N	11.79	14.63	17.02	18.90	20.20	20.88
SO YBADJ	8EWE001N	25.15	30.24	28.35	25.60	22.07	17.88
SO YBADJ	8EWE001N	13.14	8.00	2.61	-1.53	-5.14	-8.60
SO YBADJ	8EWE001N	-11.79	-14.63	-17.02	-18.90	-20.20	-20.88
SO YBADJ	8EWE001N	-25.15	-30.24	-28.35	-25.60	-22.07	-17.88
SO YBADJ	8EWE001N	-13.14	-8.00	-2.61	1.53	5.14	8.60
SO BUILDHGT	8EWE0010	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0010	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0010	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

Attachment A

SO BUILDHGT	8EWE0010	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0010	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE0010	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE0010	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE0010	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE0010	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDWID	8EWE0010	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE0010	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE0010	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDLEN	8EWE0010	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLEN	8EWE0010	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLEN	8EWE0010	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO BUILDLEN	8EWE0010	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLEN	8EWE0010	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLEN	8EWE0010	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO XBADJ	8EWE0010	-25.90	-33.21	-39.52	-44.62	-48.36	-50.64
SO XBADJ	8EWE0010	-58.18	-66.50	-72.80	-76.89	-78.64	-78.00
SO XBADJ	8EWE0010	-74.99	-69.70	-62.29	-63.39	-72.14	-78.70
SO XBADJ	8EWE0010	-82.87	-84.52	-83.61	-80.15	-74.26	-66.11
SO XBADJ	8EWE0010	-65.39	-66.20	-65.00	-61.82	-56.77	-49.99
SO XBADJ	8EWE0010	-41.69	-32.13	-21.59	-12.35	-9.16	-17.80
SO YBADJ	8EWE0010	7.53	10.93	14.00	16.65	18.79	20.35
SO YBADJ	8EWE0010	25.52	31.49	30.45	28.49	25.66	22.05
SO YBADJ	8EWE0010	17.77	12.95	7.73	3.60	-0.15	-3.90
SO YBADJ	8EWE0010	-7.53	-10.93	-14.00	-16.65	-18.79	-20.35
SO YBADJ	8EWE0010	-25.52	-31.49	-30.45	-28.49	-25.66	-22.05
SO YBADJ	8EWE0010	-17.77	-12.95	-7.73	-3.60	0.15	3.90
SO BUILDHGT	8EWE001P	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001P	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001P	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001P	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001P	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001P	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE001P	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE001P	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE001P	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDWID	8EWE001P	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE001P	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE001P	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDLEN	8EWE001P	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLEN	8EWE001P	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLEN	8EWE001P	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO BUILDLEN	8EWE001P	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLEN	8EWE001P	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLEN	8EWE001P	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO XBADJ	8EWE001P	-23.10	-29.80	-35.60	-40.31	-43.80	-45.96
SO XBADJ	8EWE001P	-53.52	-62.00	-68.60	-73.11	-75.41	-75.41
SO XBADJ	8EWE001P	-73.12	-68.61	-62.01	-63.92	-73.48	-80.80
SO XBADJ	8EWE001P	-85.67	-87.93	-87.52	-84.46	-78.83	-70.80
SO XBADJ	8EWE001P	-70.05	-70.70	-69.20	-65.60	-60.00	-52.58
SO XBADJ	8EWE001P	-43.56	-33.22	-21.87	-11.82	-7.82	-15.70
SO YBADJ	8EWE001P	3.76	7.70	11.42	14.78	17.69	20.07
SO YBADJ	8EWE001P	26.05	32.83	32.55	31.28	29.06	25.96
SO YBADJ	8EWE001P	22.07	17.51	12.42	8.27	4.35	0.30
SO YBADJ	8EWE001P	-3.76	-7.70	-11.42	-14.78	-17.69	-20.07
SO YBADJ	8EWE001P	-26.05	-32.83	-32.55	-31.28	-29.07	-25.96
SO YBADJ	8EWE001P	-22.07	-17.51	-12.42	-8.27	-4.35	-0.30
SO BUILDHGT	8EWE001Q	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001Q	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001Q	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001Q	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001Q	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001Q	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE001Q	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE001Q	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE001Q	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDWID	8EWE001Q	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE001Q	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE001Q	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80

Attachment A

SO BUILDLEN	8EWE001Q	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLEN	8EWE001Q	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLEN	8EWE001Q	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO BUILDLEN	8EWE001Q	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLEN	8EWE001Q	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLEN	8EWE001Q	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO XBADJ	8EWE001Q	-20.48	-26.73	-32.18	-36.64	-40.00	-42.13
SO XBADJ	8EWE001Q	-49.79	-58.49	-65.40	-70.33	-73.12	-73.69
SO XBADJ	8EWE001Q	-72.02	-68.16	-62.23	-64.80	-74.99	-82.90
SO XBADJ	8EWE001Q	-88.29	-91.00	-90.94	-88.12	-82.63	-74.62
SO XBADJ	8EWE001Q	-73.78	-74.22	-72.40	-68.38	-62.29	-54.30
SO XBADJ	8EWE001Q	-44.66	-33.67	-21.65	-10.94	-6.31	-13.60
SO YBADJ	8EWE001Q	0.97	5.42	9.69	13.68	17.25	20.29
SO YBADJ	8EWE001Q	26.93	34.34	34.65	33.91	32.13	29.38
SO YBADJ	8EWE001Q	25.74	21.32	16.24	11.99	7.87	3.50
SO YBADJ	8EWE001Q	-0.97	-5.42	-9.69	-13.68	-17.25	-20.29
SO YBADJ	8EWE001Q	-26.93	-34.34	-34.65	-33.91	-32.13	-29.38
SO YBADJ	8EWE001Q	-25.74	-21.32	-16.24	-11.99	-7.87	-3.50
SO BUILDHGT	8EWE001R	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001R	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001R	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001R	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001R	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001R	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE001R	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE001R	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE001R	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDWID	8EWE001R	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE001R	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE001R	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDLEN	8EWE001R	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLEN	8EWE001R	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLEN	8EWE001R	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO BUILDLEN	8EWE001R	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLEN	8EWE001R	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLEN	8EWE001R	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO XBADJ	8EWE001R	-18.78	-24.39	-29.26	-33.24	-36.21	-38.08
SO XBADJ	8EWE001R	-45.60	-54.27	-61.30	-66.46	-69.61	-70.64
SO XBADJ	8EWE001R	-69.52	-66.29	-61.05	-64.34	-75.26	-83.90
SO XBADJ	8EWE001R	-89.99	-93.34	-93.86	-91.53	-86.41	-78.67
SO XBADJ	8EWE001R	-77.97	-78.43	-76.50	-72.25	-65.80	-57.35
SO XBADJ	8EWE001R	-47.16	-35.54	-22.83	-11.40	-6.04	-12.60
SO YBADJ	8EWE001R	-2.89	1.90	6.64	11.18	15.38	19.11
SO YBADJ	8EWE001R	26.47	34.61	35.65	35.60	34.47	32.30
SO YBADJ	8EWE001R	29.14	25.10	20.29	16.19	12.08	7.60
SO YBADJ	8EWE001R	2.89	-1.90	-6.64	-11.18	-15.38	-19.11
SO YBADJ	8EWE001R	-26.47	-34.61	-35.65	-35.60	-34.47	-32.30
SO YBADJ	8EWE001R	-29.14	-25.10	-20.29	-16.19	-12.08	-7.60
SO BUILDHGT	8EWE001S	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001S	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001S	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001S	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001S	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001S	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE001S	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE001S	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE001S	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDWID	8EWE001S	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE001S	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE001S	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDLEN	8EWE001S	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLEN	8EWE001S	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLEN	8EWE001S	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO BUILDLEN	8EWE001S	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLEN	8EWE001S	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLEN	8EWE001S	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO XBADJ	8EWE001S	-15.49	-20.51	-24.91	-28.55	-31.32	-33.15
SO XBADJ	8EWE001S	-40.76	-49.69	-57.10	-62.78	-66.55	-68.30
SO XBADJ	8EWE001S	-67.97	-65.58	-61.20	-65.35	-77.09	-86.50

Attachment A

SO XBADJ	8EWE001S	-93.28	-97.22	-98.21	-96.22	-91.30	-83.61
SO XBADJ	8EWE001S	-82.81	-83.02	-80.70	-75.93	-68.86	-59.69
SO XBADJ	8EWE001S	-48.71	-36.25	-22.68	-10.39	-4.20	-10.00
SO YBADJ	8EWE001S	-6.58	-1.15	4.31	9.63	14.67	19.26
SO YBADJ	8EWE001S	27.48	36.44	38.25	38.89	38.35	36.65
SO YBADJ	8EWE001S	33.83	29.99	25.23	21.02	16.67	11.80
SO YBADJ	8EWE001S	6.58	1.15	-4.31	-9.63	-14.67	-19.26
SO YBADJ	8EWE001S	-27.48	-36.44	-38.25	-38.89	-38.35	-36.65
SO YBADJ	8EWE001S	-33.83	-29.99	-25.23	-21.02	-16.67	-11.80
SO BUILDHGT	8EWE001T	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001T	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001T	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001T	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001T	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001T	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE001T	103.58	101.22	95.78	87.43	76.42	63.09
SO BUILDWID	8EWE001T	55.36	60.74	72.40	81.86	88.83	93.10
SO BUILDWID	8EWE001T	94.54	93.11	88.85	91.98	98.89	102.80
SO BUILDWID	8EWE001T	103.58	101.22	95.78	87.43	76.42	63.09
SO BUILDWID	8EWE001T	55.36	60.74	72.40	81.86	88.83	93.10
SO BUILDWID	8EWE001T	94.54	93.11	88.85	91.98	98.89	102.80
SO BUILDLEN	8EWE001T	81.86	88.83	93.10	94.54	93.11	88.85
SO BUILDLEN	8EWE001T	91.98	98.89	102.80	103.58	101.22	95.78
SO BUILDLEN	8EWE001T	87.43	76.42	63.09	55.36	60.74	72.40
SO BUILDLEN	8EWE001T	81.86	88.83	93.10	94.54	93.11	88.85
SO BUILDLEN	8EWE001T	91.98	98.89	102.80	103.58	101.22	95.78
SO BUILDLEN	8EWE001T	87.43	76.42	63.09	55.36	60.74	72.40
SO XBADJ	8EWE001T	-25.13	-31.60	-37.10	-41.48	-44.60	-46.36
SO XBADJ	8EWE001T	-48.26	-54.25	-58.60	-61.17	-61.87	-60.70
SO XBADJ	8EWE001T	-57.68	-52.91	-46.53	-45.19	-50.62	-54.50
SO XBADJ	8EWE001T	-56.73	-57.23	-56.00	-53.06	-48.51	-42.49
SO XBADJ	8EWE001T	-43.72	-44.64	-44.20	-42.42	-39.35	-35.08
SO XBADJ	8EWE001T	-29.75	-23.51	-16.56	-10.16	-10.13	-17.90
SO YBADJ	8EWE001T	9.37	11.26	12.81	13.97	14.70	14.99
SO YBADJ	8EWE001T	17.52	20.24	18.30	15.80	12.82	9.45
SO YBADJ	8EWE001T	5.79	1.96	-1.94	-2.27	-4.81	-7.20
SO YBADJ	8EWE001T	-9.37	-11.26	-12.81	-13.97	-14.70	-14.99
SO YBADJ	8EWE001T	-17.52	-20.24	-18.30	-15.80	-12.82	-9.45
SO YBADJ	8EWE001T	-5.79	-1.96	1.94	2.27	4.81	7.20
SO BUILDHGT	8EWE001U	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001U	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001U	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001U	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001U	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001U	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE001U	103.58	101.22	95.78	87.43	76.42	63.09
SO BUILDWID	8EWE001U	55.36	60.74	72.40	81.86	88.83	93.10
SO BUILDWID	8EWE001U	94.54	93.11	88.85	91.98	98.89	102.80
SO BUILDWID	8EWE001U	103.58	101.22	95.78	87.43	76.42	63.09
SO BUILDWID	8EWE001U	55.36	60.74	72.40	81.86	88.83	93.10
SO BUILDWID	8EWE001U	94.54	93.11	88.85	91.98	98.89	102.80
SO BUILDLEN	8EWE001U	81.86	88.83	93.10	94.54	93.11	88.85
SO BUILDLEN	8EWE001U	91.98	98.89	102.80	103.58	101.22	95.78
SO BUILDLEN	8EWE001U	87.43	76.42	63.09	55.36	60.74	72.40
SO BUILDLEN	8EWE001U	81.86	88.83	93.10	94.54	93.11	88.85
SO BUILDLEN	8EWE001U	91.98	98.89	102.80	103.58	101.22	95.78
SO BUILDLEN	8EWE001U	87.43	76.42	63.09	55.36	60.74	72.40
SO XBADJ	8EWE001U	-20.46	-25.99	-30.73	-34.54	-37.31	-38.93
SO XBADJ	8EWE001U	-40.92	-47.23	-52.10	-55.39	-57.00	-56.87
SO XBADJ	8EWE001U	-55.02	-51.49	-46.40	-46.35	-53.03	-58.10
SO XBADJ	8EWE001U	-61.40	-62.84	-62.37	-60.00	-55.81	-49.92
SO XBADJ	8EWE001U	-51.06	-51.67	-50.70	-48.19	-44.22	-38.91
SO XBADJ	8EWE001U	-32.41	-24.93	-16.69	-9.00	-7.71	-14.30
SO YBADJ	8EWE001U	3.60	6.39	8.98	11.30	13.28	14.86
SO YBADJ	8EWE001U	18.68	22.66	21.90	20.47	18.42	15.82
SO YBADJ	8EWE001U	12.73	9.25	5.49	5.07	2.22	-0.70
SO YBADJ	8EWE001U	-3.60	-6.39	-8.98	-11.30	-13.28	-14.86
SO YBADJ	8EWE001U	-18.68	-22.66	-21.90	-20.47	-18.42	-15.82
SO YBADJ	8EWE001U	-12.73	-9.25	-5.49	-5.07	-2.22	0.70

Attachment A

SO BUILDHGT	8EWE001V	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001V	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001V	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001V	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001V	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001V	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE001V	103.58	101.22	95.78	87.43	76.42	63.09
SO BUILDWID	8EWE001V	55.36	60.74	72.40	81.86	88.83	93.10
SO BUILDWID	8EWE001V	94.54	93.11	88.85	91.98	98.89	102.80
SO BUILDWID	8EWE001V	103.58	101.22	95.78	87.43	76.42	63.09
SO BUILDWID	8EWE001V	55.36	60.74	72.40	81.86	88.83	93.10
SO BUILDWID	8EWE001V	94.54	93.11	88.85	91.98	98.89	102.80
SO BUILDLEN	8EWE001V	81.86	88.83	93.10	94.54	93.11	88.85
SO BUILDLEN	8EWE001V	91.98	98.89	102.80	103.58	101.22	95.78
SO BUILDLEN	8EWE001V	87.43	76.42	63.09	55.36	60.74	72.40
SO BUILDLEN	8EWE001V	81.86	88.83	93.10	94.54	93.11	88.85
SO BUILDLEN	8EWE001V	91.98	98.89	102.80	103.58	101.22	95.78
SO BUILDLEN	8EWE001V	87.43	76.42	63.09	55.36	60.74	72.40
SO XBADJ	8EWE001V	-17.38	-22.03	-26.02	-29.21	-31.51	-32.86
SO XBADJ	8EWE001V	-34.75	-41.15	-46.30	-50.04	-52.26	-52.90
SO XBADJ	8EWE001V	-51.92	-49.37	-45.32	-46.34	-54.09	-60.20
SO XBADJ	8EWE001V	-64.48	-66.80	-67.08	-65.34	-61.60	-55.99
SO XBADJ	8EWE001V	-57.23	-57.74	-56.50	-53.54	-48.95	-42.88
SO XBADJ	8EWE001V	-35.50	-27.05	-17.77	-9.01	-6.65	-12.20
SO YBADJ	8EWE001V	-1.75	1.65	5.01	8.21	11.16	13.77
SO YBADJ	8EWE001V	18.67	23.72	24.00	23.55	22.38	20.53
SO YBADJ	8EWE001V	18.06	15.04	11.57	11.24	8.30	5.10
SO YBADJ	8EWE001V	1.75	-1.65	-5.01	-8.21	-11.16	-13.77
SO YBADJ	8EWE001V	-18.67	-23.72	-24.00	-23.55	-22.38	-20.53
SO YBADJ	8EWE001V	-18.06	-15.04	-11.57	-11.24	-8.30	-5.10
SO BUILDHGT	8EWE001W	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001W	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001W	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001W	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001W	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE001W	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE001W	103.58	101.22	95.78	87.43	76.42	63.09
SO BUILDWID	8EWE001W	55.36	60.74	72.40	81.86	88.83	93.10
SO BUILDWID	8EWE001W	94.54	93.11	88.85	91.98	98.89	102.80
SO BUILDWID	8EWE001W	103.58	101.22	95.78	87.43	76.42	63.09
SO BUILDWID	8EWE001W	55.36	60.74	72.40	81.86	88.83	93.10
SO BUILDWID	8EWE001W	94.54	93.11	88.85	91.98	98.89	102.80
SO BUILDLEN	8EWE001W	81.86	88.83	93.10	94.54	93.11	88.85
SO BUILDLEN	8EWE001W	91.98	98.89	102.80	103.58	101.22	95.78
SO BUILDLEN	8EWE001W	87.43	76.42	63.09	55.36	60.74	72.40
SO BUILDLEN	8EWE001W	81.86	88.83	93.10	94.54	93.11	88.85
SO BUILDLEN	8EWE001W	91.98	98.89	102.80	103.58	101.22	95.78
SO BUILDLEN	8EWE001W	87.43	76.42	63.09	55.36	60.74	72.40
SO XBADJ	8EWE001W	-13.66	-17.60	-21.00	-23.77	-25.82	-27.08
SO XBADJ	8EWE001W	-29.06	-35.72	-41.30	-45.62	-48.56	-50.02
SO XBADJ	8EWE001W	-49.96	-48.38	-45.33	-47.36	-56.08	-63.10
SO XBADJ	8EWE001W	-68.20	-71.23	-72.10	-70.77	-67.29	-61.77
SO XBADJ	8EWE001W	-62.92	-63.17	-61.50	-57.96	-52.66	-45.76
SO XBADJ	8EWE001W	-37.47	-28.04	-17.76	-8.00	-4.66	-9.30
SO YBADJ	8EWE001W	-6.17	-2.05	2.13	6.24	10.17	13.79
SO YBADJ	8EWE001W	19.68	25.71	26.90	27.27	26.82	25.55
SO YBADJ	8EWE001W	23.50	20.74	17.35	16.93	13.72	10.10
SO YBADJ	8EWE001W	6.17	2.05	-2.13	-6.24	-10.17	-13.79
SO YBADJ	8EWE001W	-19.68	-25.71	-26.90	-27.27	-26.82	-25.55
SO YBADJ	8EWE001W	-23.50	-20.74	-17.35	-16.93	-13.72	-10.10
SO BUILDHGT	8EWE00GB	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GB	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GB	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GB	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GB	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GB	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00GB	64.94	70.90	74.71	76.25	75.48	72.41
SO BUILDWID	8EWE00GB	67.14	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00GB	59.95	58.67	55.61	55.26	55.88	57.00

Attachment A

SO BUILDWID	8EWE00GB	64.94	70.90	74.71	76.25	75.48	72.41
SO BUILDWID	8EWE00GB	67.14	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00GB	59.95	58.67	55.61	55.26	55.88	57.00
SO BUILDLEN	8EWE00GB	52.99	57.07	59.41	59.95	58.67	55.61
SO BUILDLEN	8EWE00GB	55.26	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLEN	8EWE00GB	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	50.70
SO BUILDLEN	8EWE00GB	52.99	57.07	59.41	59.95	58.67	55.61
SO BUILDLEN	8EWE00GB	55.26	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLEN	8EWE00GB	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	50.70
SO XBADJ	8EWE00GB	-34.62	-40.69	-45.52	-48.96	-50.92	-51.34
SO XBADJ	8EWE00GB	-50.19	-47.52	-45.10	-48.25	-49.94	-50.11
SO XBADJ	8EWE00GB	-48.75	-45.92	-41.69	-36.19	-29.60	-22.10
SO XBADJ	8EWE00GB	-18.37	-16.38	-13.90	-10.99	-7.75	-4.27
SO XBADJ	8EWE00GB	-5.07	-8.36	-11.90	-16.69	-20.96	-24.61
SO XBADJ	8EWE00GB	-27.50	-29.56	-30.72	-30.95	-30.23	-28.60
SO YBADJ	8EWE00GB	15.78	14.49	12.75	10.63	8.18	5.49
SO YBADJ	8EWE00GB	2.62	-0.32	-3.25	-8.12	-12.15	-15.81
SO YBADJ	8EWE00GB	-18.99	-21.59	-23.53	-22.56	-19.58	-16.60
SO YBADJ	8EWE00GB	-15.78	-14.49	-12.75	-10.63	-8.18	-5.49
SO YBADJ	8EWE00GB	-2.62	0.32	3.25	8.12	12.15	15.81
SO YBADJ	8EWE00GB	18.99	21.59	23.53	22.56	19.58	16.60
SO BUILDHGT	8EWE00GC	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GC	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GC	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GC	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GC	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GC	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00GC	64.94	70.90	74.71	76.25	75.48	72.41
SO BUILDWID	8EWE00GC	67.14	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00GC	59.95	58.67	55.61	55.26	55.88	57.00
SO BUILDWID	8EWE00GC	64.94	70.90	74.71	76.25	75.48	72.41
SO BUILDWID	8EWE00GC	67.14	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00GC	59.95	58.67	55.61	55.26	55.88	57.00
SO BUILDLEN	8EWE00GC	52.99	57.07	59.41	59.95	58.67	55.61
SO BUILDLEN	8EWE00GC	55.26	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLEN	8EWE00GC	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	50.70
SO BUILDLEN	8EWE00GC	52.99	57.07	59.41	59.95	58.67	55.61
SO BUILDLEN	8EWE00GC	55.26	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLEN	8EWE00GC	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	50.70
SO XBADJ	8EWE00GC	-27.91	-34.37	-39.79	-44.00	-46.87	-48.32
SO XBADJ	8EWE00GC	-48.30	-46.81	-45.60	-49.94	-52.77	-53.99
SO XBADJ	8EWE00GC	-53.57	-51.53	-47.91	-42.85	-36.48	-29.00
SO XBADJ	8EWE00GC	-25.08	-22.70	-19.62	-15.95	-11.80	-7.29
SO XBADJ	8EWE00GC	-6.96	-9.07	-11.40	-14.99	-18.13	-20.72
SO XBADJ	8EWE00GC	-22.68	-23.95	-24.49	-24.29	-23.35	-21.70
SO YBADJ	8EWE00GC	17.47	17.32	16.63	15.45	13.79	11.71
SO YBADJ	8EWE00GC	9.28	6.56	3.65	-1.42	-5.84	-10.08
SO YBADJ	8EWE00GC	-14.02	-17.54	-20.52	-20.67	-18.87	-17.10
SO YBADJ	8EWE00GC	-17.47	-17.32	-16.63	-15.45	-13.79	-11.71
SO YBADJ	8EWE00GC	-9.28	-6.56	-3.65	1.42	5.84	10.08
SO YBADJ	8EWE00GC	14.02	17.54	20.52	20.67	18.87	17.10
SO BUILDHGT	8EWE00GD	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GD	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GD	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
SO BUILDHGT	8EWE00GD	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GD	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GD	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
SO BUILDWID	8EWE00GD	64.94	70.90	74.71	68.02	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE00GD	64.49	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00GD	59.95	58.67	55.61	55.26	55.88	0.00
SO BUILDWID	8EWE00GD	64.94	70.90	74.71	68.02	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE00GD	67.14	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00GD	59.95	58.67	55.61	55.26	55.88	0.00
SO BUILDLEN	8EWE00GD	52.99	57.07	59.41	74.21	74.42	72.37
SO BUILDLEN	8EWE00GD	68.12	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLEN	8EWE00GD	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	0.00
SO BUILDLEN	8EWE00GD	52.99	57.07	59.41	74.21	74.42	72.37
SO BUILDLEN	8EWE00GD	55.26	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLEN	8EWE00GD	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	0.00

Attachment A

SO XBADJ	8EWE00GD	-31.45	-29.03	-25.74	-74.99	-79.70	-81.99
SO XBADJ	8EWE00GD	-81.78	-0.30	3.80	0.84	-2.14	-5.06
SO XBADJ	8EWE00GD	-7.82	-10.35	-12.56	-14.39	-15.79	0.00
SO XBADJ	8EWE00GD	-21.54	-28.03	-33.67	0.78	5.28	9.62
SO XBADJ	8EWE00GD	-49.17	-55.58	-60.80	-65.78	-68.76	-69.65
SO XBADJ	8EWE00GD	-68.43	-65.13	-59.84	-52.74	-44.04	0.00
SO YBADJ	8EWE00GD	-33.31	-33.31	-32.30	34.25	27.86	18.78
SO YBADJ	8EWE00GD	9.13	-14.13	-8.65	-4.95	-0.50	3.96
SO YBADJ	8EWE00GD	8.31	12.40	16.12	21.54	27.64	0.00
SO YBADJ	8EWE00GD	33.31	33.31	32.30	-34.25	-27.86	-18.78
SO YBADJ	8EWE00GD	19.18	14.13	8.65	4.95	0.50	-3.96
SO YBADJ	8EWE00GD	-8.31	-12.40	-16.12	-21.54	-27.64	0.00
SO BUILDHGT	8EWE00GE	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GE	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GE	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
SO BUILDHGT	8EWE00GE	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GE	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GE	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
SO BUILDWID	8EWE00GE	64.94	70.90	74.71	76.25	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE00GE	64.49	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00GE	59.95	58.67	55.61	55.26	55.88	0.00
SO BUILDWID	8EWE00GE	64.94	70.90	74.71	76.25	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE00GE	64.49	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00GE	59.95	58.67	55.61	55.26	55.88	0.00
SO BUILDLLEN	8EWE00GE	52.99	57.07	59.41	59.95	74.42	72.37
SO BUILDLLEN	8EWE00GE	68.12	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLLEN	8EWE00GE	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	0.00
SO BUILDLLEN	8EWE00GE	52.99	57.07	59.41	59.95	74.42	72.37
SO BUILDLLEN	8EWE00GE	68.12	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLLEN	8EWE00GE	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	0.00
SO XBADJ	8EWE00GE	-24.65	-22.55	-19.77	-16.38	-75.26	-78.54
SO XBADJ	8EWE00GE	-79.42	0.90	3.80	-0.36	-4.50	-8.51
SO XBADJ	8EWE00GE	-12.26	-15.64	-18.54	-20.88	-22.58	0.00
SO XBADJ	8EWE00GE	-28.34	-34.52	-39.65	-43.57	0.84	6.17
SO XBADJ	8EWE00GE	11.30	-56.78	-60.80	-64.58	-66.40	-66.20
SO XBADJ	8EWE00GE	-64.00	-59.84	-53.87	-46.26	-37.25	0.00
SO YBADJ	8EWE00GE	-32.11	-30.95	-28.85	-25.87	33.15	24.76
SO YBADJ	8EWE00GE	15.62	-7.33	-1.75	1.84	5.98	9.94
SO YBADJ	8EWE00GE	13.59	16.84	19.57	23.90	28.84	0.00
SO YBADJ	8EWE00GE	32.11	30.95	28.85	25.87	-33.15	-24.76
SO YBADJ	8EWE00GE	-15.62	7.33	1.75	-1.84	-5.98	-9.94
SO YBADJ	8EWE00GE	-13.59	-16.84	-19.57	-23.90	-28.84	0.00
SO BUILDHGT	8EWE00GF	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GF	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GF	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GF	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GF	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GF	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00GF	64.94	70.90	74.71	76.25	75.48	66.46
SO BUILDWID	8EWE00GF	64.49	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00GF	59.95	58.67	55.61	55.26	55.88	57.00
SO BUILDWID	8EWE00GF	64.94	70.90	74.71	76.25	75.48	66.46
SO BUILDWID	8EWE00GF	64.49	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00GF	59.95	58.67	55.61	55.26	55.88	57.00
SO BUILDLLEN	8EWE00GF	52.99	57.07	59.41	59.95	58.67	72.37
SO BUILDLLEN	8EWE00GF	68.12	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLLEN	8EWE00GF	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	50.70
SO BUILDLLEN	8EWE00GF	52.99	57.07	59.41	59.95	58.67	72.37
SO BUILDLLEN	8EWE00GF	68.12	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLLEN	8EWE00GF	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	50.70
SO XBADJ	8EWE00GF	-18.61	-17.05	-14.97	-12.44	-9.53	-76.63
SO XBADJ	8EWE00GF	-78.64	0.54	2.30	-2.94	-8.10	-13.01
SO XBADJ	8EWE00GF	-17.52	-21.50	-24.83	-27.40	-29.14	-30.00
SO XBADJ	8EWE00GF	-34.38	-40.02	-44.44	-47.51	-49.14	4.27
SO XBADJ	8EWE00GF	10.52	-56.41	-59.30	-61.99	-62.80	-61.71
SO XBADJ	8EWE00GF	-58.73	-53.97	-47.58	-39.73	-30.68	-20.70
SO YBADJ	8EWE00GF	-29.52	-27.35	-24.35	-20.61	-16.24	31.05
SO YBADJ	8EWE00GF	22.14	-0.77	4.65	7.89	11.48	14.73
SO YBADJ	8EWE00GF	17.53	19.80	21.47	24.68	28.47	30.80

Attachment A

SO YBADJ	8EWE00GF	29.52	27.35	24.35	20.61	16.24	-31.05
SO YBADJ	8EWE00GF	-22.14	0.77	-4.65	-7.89	-11.48	-14.73
SO YBADJ	8EWE00GF	-17.53	-19.80	-21.47	-24.68	-28.47	-30.80
SO BUILDHGT	8EWE00GG	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GG	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GG	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
SO BUILDHGT	8EWE00GG	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GG	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GG	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
SO BUILDWID	8EWE00GG	61.86	65.94	68.01	68.02	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE00GG	64.49	60.57	54.80	60.42	67.10	59.41
SO BUILDWID	8EWE00GG	59.95	58.67	55.61	68.12	61.80	0.00
SO BUILDWID	8EWE00GG	61.86	65.94	68.01	68.02	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE00GG	64.49	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00GG	59.95	58.67	55.61	68.12	61.80	0.00
SO BUILDLLEN	8EWE00GG	60.42	67.10	71.75	74.21	74.42	72.37
SO BUILDLLEN	8EWE00GG	68.12	61.80	55.90	61.86	65.94	74.71
SO BUILDLLEN	8EWE00GG	76.25	75.48	72.41	64.49	60.57	0.00
SO BUILDLLEN	8EWE00GG	60.42	67.10	71.75	74.21	74.42	72.37
SO BUILDLLEN	8EWE00GG	68.12	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLLEN	8EWE00GG	76.25	75.48	72.41	64.49	60.57	0.00
SO XBADJ	8EWE00GG	-46.28	-54.46	-60.98	-65.65	-68.33	-68.93
SO XBADJ	8EWE00GG	-67.43	-63.89	-59.50	-61.34	-61.32	8.90
SO XBADJ	8EWE00GG	4.71	0.37	-3.98	-35.20	-25.89	0.00
SO XBADJ	8EWE00GG	-14.14	-12.64	-10.76	-8.56	-6.09	-3.44
SO XBADJ	8EWE00GG	-0.69	-70.79	-76.40	-81.30	-83.73	-83.61
SO XBADJ	8EWE00GG	-80.96	-75.84	-68.42	-29.29	-34.67	0.00
SO YBADJ	8EWE00GG	30.41	28.35	25.42	21.73	17.15	10.20
SO YBADJ	8EWE00GG	2.95	-4.39	-11.60	-16.07	-20.91	10.98
SO YBADJ	8EWE00GG	17.65	23.77	29.18	-33.37	-32.99	0.00
SO YBADJ	8EWE00GG	-30.41	-28.35	-25.42	-21.73	-17.15	-10.20
SO YBADJ	8EWE00GG	-2.95	17.72	9.55	3.13	-3.99	-10.98
SO YBADJ	8EWE00GG	-17.65	-23.77	-29.18	33.37	32.99	0.00
SO BUILDHGT	8EWE00GH	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GH	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GH	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
SO BUILDHGT	8EWE00GH	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GH	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GH	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
SO BUILDWID	8EWE00GH	61.86	65.94	68.01	68.02	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE00GH	64.49	60.57	54.80	60.42	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00GH	59.95	58.67	72.37	68.12	61.80	0.00
SO BUILDWID	8EWE00GH	61.86	65.94	68.01	68.02	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE00GH	64.49	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00GH	59.95	58.67	72.37	68.12	61.80	0.00
SO BUILDLLEN	8EWE00GH	60.42	67.10	71.75	74.21	74.42	72.37
SO BUILDLLEN	8EWE00GH	68.12	61.80	55.90	61.86	70.90	74.71
SO BUILDLLEN	8EWE00GH	76.25	75.48	66.46	64.49	60.57	0.00
SO BUILDLLEN	8EWE00GH	60.42	67.10	71.75	74.21	74.42	72.37
SO BUILDLLEN	8EWE00GH	68.12	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLLEN	8EWE00GH	76.25	75.48	66.46	64.49	60.57	0.00
SO XBADJ	8EWE00GH	-39.09	-47.60	-54.66	-60.06	-63.63	-65.28
SO XBADJ	8EWE00GH	-64.93	-62.62	-59.50	-62.61	10.33	5.25
SO XBADJ	8EWE00GH	0.01	-5.23	-49.76	-42.06	-33.08	0.00
SO XBADJ	8EWE00GH	-21.32	-19.50	-17.09	-14.15	-10.79	-7.09
SO XBADJ	8EWE00GH	-3.18	-72.06	-76.40	-80.03	-81.23	-79.96
SO XBADJ	8EWE00GH	-76.27	-70.25	-16.70	-22.43	-27.48	0.00
SO YBADJ	8EWE00GH	31.68	30.84	29.07	26.42	22.74	16.53
SO YBADJ	8EWE00GH	9.81	2.80	-4.30	-8.88	10.85	17.31
SO YBADJ	8EWE00GH	23.24	28.47	-29.09	-30.87	-31.72	0.00
SO YBADJ	8EWE00GH	-31.68	-30.84	-29.07	-26.42	-22.74	-16.53
SO YBADJ	8EWE00GH	-9.81	10.53	2.25	-4.06	-10.85	-17.31
SO YBADJ	8EWE00GH	-23.24	-28.47	29.09	30.87	31.72	0.00
SO BUILDHGT	8EWE00GI	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GI	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GI	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
SO BUILDHGT	8EWE00GI	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GI	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GI	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00

Attachment A

SO BUILDWID	8EWE00GI	61.86	65.94	68.01	68.02	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE00GI	64.49	60.57	54.80	60.42	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00GI	59.95	74.42	72.37	68.12	61.80	0.00
SO BUILDWID	8EWE00GI	61.86	65.94	68.01	68.02	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE00GI	64.49	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00GI	59.95	74.42	72.37	68.12	61.80	0.00
SO BUILDLEN	8EWE00GI	60.42	67.10	71.75	74.21	74.42	72.37
SO BUILDLEN	8EWE00GI	68.12	61.80	55.90	61.86	70.90	74.71
SO BUILDLEN	8EWE00GI	76.25	66.41	66.46	64.49	60.57	0.00
SO BUILDLEN	8EWE00GI	60.42	67.10	71.75	74.21	74.42	72.37
SO BUILDLEN	8EWE00GI	68.12	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLEN	8EWE00GI	76.25	66.41	66.46	64.49	60.57	0.00
SO XBADJ	8EWE00GI	-31.91	-40.74	-48.34	-54.47	-58.94	-61.63
SO XBADJ	8EWE00GI	-62.44	-61.35	-59.50	-63.87	7.83	1.60
SO XBADJ	8EWE00GI	-4.68	-61.53	-56.08	-48.92	-40.27	0.00
SO XBADJ	8EWE00GI	-28.51	-26.36	-23.41	-19.74	-15.48	-10.74
SO XBADJ	8EWE00GI	-5.68	-73.32	-76.40	-78.76	-78.74	-76.31
SO XBADJ	8EWE00GI	-71.57	-4.87	-10.38	-15.58	-20.30	0.00
SO YBADJ	8EWE00GI	32.95	33.34	32.72	31.11	28.33	22.85
SO YBADJ	8EWE00GI	16.67	9.99	3.00	-1.70	17.71	23.63
SO YBADJ	8EWE00GI	28.83	-21.73	-25.44	-28.38	-30.45	0.00
SO YBADJ	8EWE00GI	-32.95	-33.34	-32.72	-31.11	-28.33	-22.85
SO YBADJ	8EWE00GI	-16.67	3.34	-5.05	-11.25	-17.71	-23.63
SO YBADJ	8EWE00GI	-28.83	21.73	25.44	28.38	30.45	0.00
SO BUILDHGT	8EWE00GJ	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GJ	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GJ	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GJ	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GJ	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GJ	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00GJ	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00GJ	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00GJ	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDWID	8EWE00GJ	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00GJ	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00GJ	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDLEN	8EWE00GJ	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE00GJ	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE00GJ	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO BUILDLEN	8EWE00GJ	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE00GJ	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE00GJ	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO XBADJ	8EWE00GJ	-54.78	-60.29	-63.97	-65.71	-65.45	-63.20
SO XBADJ	8EWE00GJ	-75.20	-91.34	-104.70	-114.88	-121.57	-124.57
SO XBADJ	8EWE00GJ	-123.79	-119.24	-111.07	-105.64	-103.54	-98.30
SO XBADJ	8EWE00GJ	-90.07	-79.10	-65.73	-50.36	-33.46	-15.55
SO XBADJ	8EWE00GJ	-2.46	-1.42	-5.20	-8.82	-12.17	-15.15
SO XBADJ	8EWE00GJ	-17.67	-19.66	-21.05	-29.17	-38.98	-47.60
SO YBADJ	8EWE00GJ	53.03	54.70	54.71	53.06	49.79	45.01
SO YBADJ	8EWE00GJ	38.24	32.28	25.35	17.65	9.41	0.88
SO YBADJ	8EWE00GJ	-7.67	-15.99	-23.83	-36.37	-44.96	-49.75
SO YBADJ	8EWE00GJ	-53.03	-54.70	-54.71	-53.06	-49.79	-45.01
SO YBADJ	8EWE00GJ	-38.24	-32.28	-25.35	-17.65	-9.41	-0.88
SO YBADJ	8EWE00GJ	7.67	15.99	23.83	36.37	44.96	49.75
SO BUILDHGT	8EWE00GK	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GK	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GK	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GK	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GK	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GK	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00GK	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00GK	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00GK	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDWID	8EWE00GK	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00GK	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00GK	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDLEN	8EWE00GK	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE00GK	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE00GK	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90

Attachment A

SO BUILDLEN	8EWE00GK	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE00GK	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE00GK	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO XBADJ	8EWE00GK	-60.30	-64.88	-67.48	-68.03	-66.51	-62.98
SO XBADJ	8EWE00GK	-73.69	-88.59	-100.80	-109.95	-115.76	-118.05
SO XBADJ	8EWE00GK	-116.75	-111.90	-103.66	-98.39	-96.66	-92.00
SO XBADJ	8EWE00GK	-84.54	-74.52	-62.22	-48.04	-32.40	-15.78
SO XBADJ	8EWE00GK	-3.97	-4.17	-9.10	-13.75	-17.99	-21.68
SO XBADJ	8EWE00GK	-24.71	-26.99	-28.45	-36.42	-45.86	-53.90
SO YBADJ	8EWE00GK	48.10	48.88	48.18	46.02	42.46	37.60
SO YBADJ	8EWE00GK	30.98	25.40	19.05	12.12	4.82	-2.63
SO YBADJ	8EWE00GK	-9.99	-17.06	-23.60	-34.86	-42.21	-45.85
SO YBADJ	8EWE00GK	-48.10	-48.88	-48.18	-46.02	-42.46	-37.60
SO YBADJ	8EWE00GK	-30.98	-25.40	-19.05	-12.12	-4.82	2.63
SO YBADJ	8EWE00GK	9.99	17.06	23.60	34.86	42.21	45.85
SO BUILDHGT	8EWE00GL	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GL	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GL	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GL	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GL	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GL	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00GL	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00GL	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00GL	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDWID	8EWE00GL	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00GL	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00GL	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDLEN	8EWE00GL	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE00GL	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE00GL	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO BUILDLEN	8EWE00GL	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE00GL	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE00GL	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO XBADJ	8EWE00GL	-66.09	-69.87	-71.52	-71.00	-68.33	-63.58
SO XBADJ	8EWE00GL	-73.06	-86.75	-97.80	-105.88	-110.75	-112.25
SO XBADJ	8EWE00GL	-110.34	-105.07	-96.62	-91.35	-89.84	-85.60
SO XBADJ	8EWE00GL	-78.76	-69.53	-58.18	-45.07	-30.59	-15.17
SO XBADJ	8EWE00GL	-4.60	-6.01	-12.10	-17.82	-23.00	-27.48
SO XBADJ	8EWE00GL	-31.12	-33.82	-35.49	-43.46	-52.68	-60.30
SO YBADJ	8EWE00GL	44.03	43.87	42.38	39.61	35.63	30.56
SO YBADJ	8EWE00GL	23.94	18.58	12.65	6.34	-0.17	-6.67
SO YBADJ	8EWE00GL	-12.97	-18.87	-24.20	-34.23	-40.37	-42.85
SO YBADJ	8EWE00GL	-44.03	-43.87	-42.38	-39.61	-35.63	-30.56
SO YBADJ	8EWE00GL	-23.94	-18.58	-12.65	-6.34	0.17	6.67
SO YBADJ	8EWE00GL	12.97	18.87	24.20	34.23	40.37	42.85
SO BUILDHGT	8EWE00GM	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GM	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GM	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GM	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GM	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GM	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00GM	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00GM	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00GM	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDWID	8EWE00GM	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00GM	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00GM	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDLEN	8EWE00GM	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE00GM	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE00GM	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO BUILDLEN	8EWE00GM	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE00GM	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE00GM	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO XBADJ	8EWE00GM	-71.53	-74.28	-74.78	-73.00	-69.01	-62.92
SO XBADJ	8EWE00GM	-71.08	-83.51	-93.40	-100.46	-104.46	-105.29
SO XBADJ	8EWE00GM	-102.92	-97.42	-88.96	-83.92	-82.87	-79.30
SO XBADJ	8EWE00GM	-73.32	-65.11	-54.93	-43.07	-29.91	-15.83
SO XBADJ	8EWE00GM	-6.58	-9.25	-16.50	-23.25	-29.29	-34.44
SO XBADJ	8EWE00GM	-38.54	-41.48	-43.15	-50.89	-59.65	-66.60

Attachment A

SO YBADJ	8EWE00GM	38.60	37.58	35.42	32.19	27.97	22.91
SO YBADJ	8EWE00GM	16.52	11.61	6.35	0.90	-4.58	-9.93
SO YBADJ	8EWE00GM	-14.97	-19.55	-23.54	-32.25	-37.13	-38.45
SO YBADJ	8EWE00GM	-38.60	-37.58	-35.42	-32.19	-27.97	-22.91
SO YBADJ	8EWE00GM	-16.52	-11.61	-6.35	-0.90	4.58	9.93
SO YBADJ	8EWE00GM	14.97	19.55	23.54	32.25	37.13	38.45
SO BUILDHGT	8EWE00GN	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GN	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GN	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GN	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GN	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GN	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00GN	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00GN	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00GN	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDWID	8EWE00GN	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00GN	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00GN	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDLLEN	8EWE00GN	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLLEN	8EWE00GN	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLLEN	8EWE00GN	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO BUILDLLEN	8EWE00GN	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLLEN	8EWE00GN	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLLEN	8EWE00GN	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO XBADJ	8EWE00GN	-77.50	-79.64	-79.37	-76.68	-71.67	-64.47
SO XBADJ	8EWE00GN	-71.48	-82.75	-91.50	-97.47	-100.48	-100.44
SO XBADJ	8EWE00GN	-97.35	-91.30	-82.47	-77.26	-76.24	-72.90
SO XBADJ	8EWE00GN	-67.35	-59.75	-50.33	-39.39	-27.25	-14.28
SO XBADJ	8EWE00GN	-6.18	-10.01	-18.40	-26.23	-33.26	-39.28
SO XBADJ	8EWE00GN	-44.11	-47.60	-49.64	-57.55	-66.28	-73.00
SO YBADJ	8EWE00GN	35.62	33.61	30.58	26.62	21.85	16.41
SO YBADJ	8EWE00GN	9.85	4.98	-0.05	-5.08	-9.95	-14.52
SO YBADJ	8EWE00GN	-18.65	-22.21	-25.10	-32.65	-36.37	-36.55
SO YBADJ	8EWE00GN	-35.62	-33.61	-30.58	-26.62	-21.85	-16.41
SO YBADJ	8EWE00GN	-9.85	-4.98	0.05	5.08	9.95	14.52
SO YBADJ	8EWE00GN	18.65	22.21	25.10	32.65	36.37	36.55
SO BUILDHGT	8EWE00GO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00GO	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00GO	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00GO	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDWID	8EWE00GO	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00GO	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00GO	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDLLEN	8EWE00GO	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLLEN	8EWE00GO	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLLEN	8EWE00GO	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO BUILDLLEN	8EWE00GO	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLLEN	8EWE00GO	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLLEN	8EWE00GO	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO XBADJ	8EWE00GO	-82.79	-84.16	-82.98	-79.27	-73.16	-64.82
SO XBADJ	8EWE00GO	-70.68	-80.82	-88.50	-93.49	-95.65	-94.89
SO XBADJ	8EWE00GO	-91.26	-84.85	-75.86	-70.69	-69.91	-67.00
SO XBADJ	8EWE00GO	-62.06	-55.23	-46.72	-36.80	-25.75	-13.93
SO XBADJ	8EWE00GO	-6.98	-11.94	-21.40	-30.21	-38.10	-44.83
SO XBADJ	8EWE00GO	-50.20	-54.05	-56.25	-64.12	-72.61	-78.90
SO YBADJ	8EWE00GO	31.64	28.77	25.03	20.53	15.40	9.80
SO YBADJ	8EWE00GO	3.28	-1.35	-5.95	-10.37	-14.47	-18.13
SO YBADJ	8EWE00GO	-21.24	-23.70	-25.45	-31.85	-34.44	-33.55
SO YBADJ	8EWE00GO	-31.64	-28.77	-25.03	-20.53	-15.40	-9.80
SO YBADJ	8EWE00GO	-3.28	1.35	5.95	10.37	14.47	18.13
SO YBADJ	8EWE00GO	21.24	23.70	25.45	31.85	34.44	33.55
SO BUILDHGT	8EWE00GP	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GP	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GP	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

Attachment A

SO BUILDHGT	8EWE00GP	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GP	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GP	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00GP	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00GP	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00GP	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDWID	8EWE00GP	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00GP	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00GP	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDLEN	8EWE00GP	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE00GP	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE00GP	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO BUILDLEN	8EWE00GP	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE00GP	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE00GP	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO XBADJ	8EWE00GP	-86.04	-86.66	-84.66	-80.08	-73.06	-63.83
SO XBADJ	8EWE00GP	-68.82	-78.15	-85.10	-89.47	-91.12	-90.00
SO XBADJ	8EWE00GP	-86.15	-79.67	-70.78	-65.86	-65.48	-63.10
SO XBADJ	8EWE00GP	-58.81	-52.73	-45.05	-36.00	-25.85	-14.92
SO XBADJ	8EWE00GP	-8.84	-14.61	-24.80	-34.23	-42.63	-49.73
SO XBADJ	8EWE00GP	-55.32	-59.22	-61.33	-68.95	-77.04	-82.80
SO YBADJ	8EWE00GP	27.62	24.24	20.14	15.41	10.23	4.73
SO YBADJ	8EWE00GP	-1.54	-5.78	-9.85	-13.62	-16.97	-19.81
SO YBADJ	8EWE00GP	-22.04	-23.61	-24.45	-29.99	-31.77	-30.15
SO YBADJ	8EWE00GP	-27.62	-24.24	-20.14	-15.41	-10.23	-4.73
SO YBADJ	8EWE00GP	1.54	5.78	9.85	13.62	16.97	19.81
SO YBADJ	8EWE00GP	22.04	23.61	24.45	29.99	31.77	30.15
SO BUILDHGT	8EWE00GQ	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GQ	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GQ	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GQ	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GQ	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GQ	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00GQ	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00GQ	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00GQ	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDWID	8EWE00GQ	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00GQ	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00GQ	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDLEN	8EWE00GQ	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE00GQ	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE00GQ	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO BUILDLEN	8EWE00GQ	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE00GQ	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE00GQ	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO XBADJ	8EWE00GQ	-92.07	-92.24	-89.61	-84.26	-76.35	-66.11
SO XBADJ	8EWE00GQ	-70.03	-78.26	-84.10	-87.39	-88.02	-85.98
SO XBADJ	8EWE00GQ	-81.33	-74.21	-64.83	-59.60	-59.10	-56.80
SO XBADJ	8EWE00GQ	-52.78	-47.15	-40.09	-31.81	-22.57	-12.64
SO XBADJ	8EWE00GQ	-7.62	-14.50	-25.80	-36.31	-45.72	-53.74
SO XBADJ	8EWE00GQ	-60.13	-64.69	-67.29	-75.21	-83.42	-89.10
SO YBADJ	8EWE00GQ	25.54	21.15	16.12	10.60	4.76	-1.23
SO YBADJ	8EWE00GQ	-7.81	-12.16	-16.15	-19.65	-22.55	-24.76
SO YBADJ	8EWE00GQ	-26.22	-26.89	-26.74	-31.20	-31.88	-29.15
SO YBADJ	8EWE00GQ	-25.54	-21.15	-16.12	-10.60	-4.76	1.23
SO YBADJ	8EWE00GQ	7.81	12.16	16.15	19.65	22.55	24.76
SO YBADJ	8EWE00GQ	26.22	26.89	26.74	31.20	31.88	29.15
SO BUILDHGT	8EWE00GR	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GR	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GR	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GR	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GR	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00GR	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00GR	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00GR	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00GR	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDWID	8EWE00GR	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00GR	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00GR	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90

Attachment A

SO BUILDLEN	8EWE00GR	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE00GR	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE00GR	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO BUILDLEN	8EWE00GR	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE00GR	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE00GR	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO XBADJ	8EWE00GR	-49.96	-56.21	-60.75	-63.44	-64.20	-63.02
SO XBADJ	8EWE00GR	-76.08	-93.25	-107.60	-118.68	-126.15	-129.78
SO XBADJ	8EWE00GR	-129.48	-125.24	-117.19	-111.71	-109.37	-103.70
SO XBADJ	8EWE00GR	-94.88	-83.18	-68.96	-52.63	-34.71	-15.74
SO XBADJ	8EWE00GR	-1.58	0.50	-2.30	-5.03	-7.60	-9.94
SO XBADJ	8EWE00GR	-11.98	-13.66	-14.92	-23.10	-33.15	-42.20
SO YBADJ	8EWE00GR	56.83	59.27	59.92	58.75	55.79	51.14
SO YBADJ	8EWE00GR	44.30	38.11	30.75	22.46	13.49	4.11
SO YBADJ	8EWE00GR	-5.40	-14.74	-23.64	-37.25	-46.88	-52.65
SO YBADJ	8EWE00GR	-56.83	-59.27	-59.92	-58.75	-55.79	-51.14
SO YBADJ	8EWE00GR	-44.30	-38.11	-30.75	-22.46	-13.49	-4.11
SO YBADJ	8EWE00GR	5.40	14.74	23.64	37.25	46.88	52.65
SO BUILDHGT	8EWE00GS	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GS	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GS	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GS	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GS	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GS	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE00GS	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE00GS	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE00GS	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDWID	8EWE00GS	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE00GS	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE00GS	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDLEN	8EWE00GS	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE00GS	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE00GS	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO BUILDLEN	8EWE00GS	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO XBADJ	8EWE00GS	-67.54	-84.83	-99.54	-111.23	-119.54	-124.21
SO XBADJ	8EWE00GS	-134.59	-147.74	-156.40	-160.31	-159.35	-153.55
SO XBADJ	8EWE00GS	-143.08	-128.26	-109.55	-109.56	-123.51	-133.70
SO XBADJ	8EWE00GS	-139.83	-141.71	-139.29	-132.63	-121.94	-107.55
SO XBADJ	8EWE00GS	-103.97	-103.30	-99.50	-92.67	-83.03	-70.87
SO XBADJ	8EWE00GS	-56.55	-40.52	-23.25	-8.68	-27.39	-48.20
SO YBADJ	8EWE00GS	33.82	38.16	41.34	43.26	43.87	43.15
SO YBADJ	8EWE00GS	50.44	48.06	42.75	36.14	28.44	19.87
SO YBADJ	8EWE00GS	10.70	1.20	-8.33	-15.31	-22.22	-28.45
SO YBADJ	8EWE00GS	-33.82	-38.16	-41.34	-43.26	-43.87	-43.15
SO YBADJ	8EWE00GS	-50.44	-48.06	-42.75	-36.14	-28.44	-19.87
SO YBADJ	8EWE00GS	-10.70	-1.20	8.33	15.31	22.22	28.45
SO BUILDHGT	8EWE00GT	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GT	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GT	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GT	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GT	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GT	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE00GT	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE00GT	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE00GT	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDWID	8EWE00GT	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE00GT	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE00GT	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDLEN	8EWE00GT	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE00GT	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE00GT	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO BUILDLEN	8EWE00GT	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO XBADJ	8EWE00GT	-63.77	-80.29	-94.38	-105.60	-113.61	-118.17
SO XBADJ	8EWE00GT	-128.61	-142.01	-151.10	-155.59	-155.36	-150.41
SO XBADJ	8EWE00GT	-140.88	-127.08	-109.41	-110.47	-125.44	-136.60

Attachment A

SO XBADJ	8EWE00GT	-143.61	-146.25	-144.45	-138.26	-127.87	-113.59
SO XBADJ	8EWE00GT	-109.94	-109.03	-104.80	-97.39	-87.02	-74.01
SO XBADJ	8EWE00GT	-58.75	-41.70	-23.39	-7.77	-25.46	-45.30
SO YBADJ	8EWE00GT	29.10	34.17	38.20	41.07	42.69	43.01
SO YBADJ	8EWE00GT	51.35	49.99	45.65	39.92	32.98	25.03
SO YBADJ	8EWE00GT	16.33	7.13	-2.29	-9.34	-16.49	-23.15
SO YBADJ	8EWE00GT	-29.10	-34.17	-38.20	-41.07	-42.69	-43.01
SO YBADJ	8EWE00GT	-51.35	-49.99	-45.65	-39.92	-32.98	-25.03
SO YBADJ	8EWE00GT	-16.33	-7.13	2.29	9.34	16.49	23.15
SO BUILDHGT	8EWE00GU	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GU	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GU	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GU	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GU	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE00GU	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE00GU	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE00GU	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDWID	8EWE00GU	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE00GU	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE00GU	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDLEN	8EWE00GU	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE00GU	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE00GU	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO XBADJ	8EWE00GU	-60.28	-75.93	-89.27	-99.89	-107.49	-111.81
SO XBADJ	8EWE00GU	-122.22	-135.77	-145.20	-150.22	-150.67	-146.55
SO XBADJ	8EWE00GU	-137.97	-125.20	-108.63	-110.81	-126.88	-139.10
SO XBADJ	8EWE00GU	-147.09	-150.62	-149.56	-143.97	-134.00	-119.95
SO XBADJ	8EWE00GU	-116.34	-115.27	-110.70	-102.77	-91.71	-77.87
SO XBADJ	8EWE00GU	-61.66	-43.58	-24.17	-7.44	-24.02	-42.80
SO YBADJ	8EWE00GU	23.73	29.48	34.34	38.15	40.81	42.23
SO YBADJ	8EWE00GU	51.68	51.43	48.15	43.41	37.35	30.15
SO YBADJ	8EWE00GU	22.04	13.25	4.07	-2.94	-10.25	-17.25
SO YBADJ	8EWE00GU	-23.73	-29.48	-34.34	-38.15	-40.81	-42.23
SO YBADJ	8EWE00GU	-51.68	-51.43	-48.15	-43.41	-37.35	-30.15
SO YBADJ	8EWE00GU	-22.04	-13.25	-4.07	2.94	10.25	17.25
SO BUILDHGT	8EWE00GV	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GV	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GV	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GV	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GV	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE00GV	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE00GV	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE00GV	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDWID	8EWE00GV	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE00GV	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE00GV	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDLEN	8EWE00GV	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE00GV	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE00GV	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO XBADJ	8EWE00GV	-56.75	-71.87	-84.80	-95.17	-102.63	-106.99
SO XBADJ	8EWE00GV	-117.56	-131.43	-141.30	-146.88	-148.00	-144.62
SO XBADJ	8EWE00GV	-136.85	-124.91	-109.19	-112.20	-129.06	-142.00
SO XBADJ	8EWE00GV	-150.63	-154.68	-154.03	-148.70	-138.85	-124.78
SO XBADJ	8EWE00GV	-120.99	-119.61	-114.60	-106.10	-94.38	-79.80
SO XBADJ	8EWE00GV	-62.78	-43.86	-23.61	-6.05	-21.84	-39.90
SO YBADJ	8EWE00GV	20.39	26.81	32.41	37.03	40.53	42.79
SO YBADJ	8EWE00GV	53.07	53.61	51.05	46.94	41.40	34.61
SO YBADJ	8EWE00GV	26.77	18.11	8.90	1.72	-5.91	-13.35
SO YBADJ	8EWE00GV	-20.39	-26.81	-32.41	-37.03	-40.53	-42.79
SO YBADJ	8EWE00GV	-53.07	-53.61	-51.05	-46.94	-41.40	-34.61
SO YBADJ	8EWE00GV	-26.77	-18.11	-8.90	-1.72	5.91	13.35

Attachment A

SO BUILDHGT	8EWE00GW	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GW	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GW	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GW	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GW	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE00GW	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE00GW	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE00GW	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDWID	8EWE00GW	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE00GW	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE00GW	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDLEN	8EWE00GW	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE00GW	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE00GW	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO BUILDLEN	8EWE00GW	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE00GW	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE00GW	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO XBADJ	8EWE00GW	-55.00	-69.42	-81.74	-91.57	-98.62	-102.68
SO XBADJ	8EWE00GW	-113.08	-126.92	-136.90	-142.72	-144.21	-141.31
SO XBADJ	8EWE00GW	-134.12	-122.85	-107.85	-111.63	-129.28	-143.00
SO XBADJ	8EWE00GW	-152.38	-157.12	-157.09	-152.29	-142.86	-129.09
SO XBADJ	8EWE00GW	-125.47	-124.12	-119.00	-110.26	-98.18	-83.11
SO XBADJ	8EWE00GW	-65.51	-45.93	-24.95	-6.61	-21.62	-38.90
SO YBADJ	8EWE00GW	16.23	23.01	29.10	34.30	38.46	41.45
SO YBADJ	8EWE00GW	52.51	53.83	52.05	48.69	43.85	37.68
SO YBADJ	8EWE00GW	30.36	22.12	13.21	6.19	-1.40	-8.95
SO YBADJ	8EWE00GW	-16.23	-23.01	-29.10	-34.30	-38.46	-41.45
SO YBADJ	8EWE00GW	-52.51	-53.83	-52.05	-48.69	-43.85	-37.68
SO YBADJ	8EWE00GW	-30.36	-22.12	-13.21	-6.19	1.40	8.95
SO BUILDHGT	8EWE00GX	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GX	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GX	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GX	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GX	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE00GX	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE00GX	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE00GX	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDWID	8EWE00GX	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE00GX	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE00GX	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDLEN	8EWE00GX	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE00GX	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE00GX	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO BUILDLEN	8EWE00GX	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE00GX	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE00GX	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO XBADJ	8EWE00GX	-52.36	-66.13	-77.89	-87.29	-94.03	-97.91
SO XBADJ	8EWE00GX	-108.30	-122.26	-132.50	-138.72	-140.72	-138.45
SO XBADJ	8EWE00GX	-131.97	-121.48	-107.30	-111.91	-130.39	-144.90
SO XBADJ	8EWE00GX	-155.01	-160.41	-160.94	-156.57	-147.45	-133.85
SO XBADJ	8EWE00GX	-130.25	-128.78	-123.40	-114.27	-101.66	-85.97
SO XBADJ	8EWE00GX	-67.66	-47.30	-25.50	-6.33	-20.51	-37.00
SO YBADJ	8EWE00GX	12.23	19.53	26.24	32.15	37.09	40.90
SO YBADJ	8EWE00GX	52.79	54.94	53.95	51.32	47.14	41.52
SO YBADJ	8EWE00GX	34.64	26.71	17.97	10.98	3.26	-4.55
SO YBADJ	8EWE00GX	-12.23	-19.53	-26.24	-32.15	-37.09	-40.90
SO YBADJ	8EWE00GX	-52.79	-54.94	-53.95	-51.32	-47.14	-41.52
SO YBADJ	8EWE00GX	-34.64	-26.71	-17.97	-10.98	-3.26	4.55
SO BUILDHGT	8EWE00GY	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GY	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GY	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GY	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GY	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE00GY	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE00GY	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE00GY	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90

Attachment A

SO BUILDWID	8EWE00GY	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE00GY	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE00GY	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDLEN	8EWE00GY	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE00GY	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE00GY	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO BUILDLEN	8EWE00GY	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE00GY	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE00GY	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO XBADJ	8EWE00GY	-49.14	-62.28	-73.53	-82.54	-89.05	-92.85
SO XBADJ	8EWE00GY	-103.31	-117.49	-128.10	-134.82	-137.44	-135.89
SO XBADJ	8EWE00GY	-130.21	-120.57	-107.26	-112.76	-132.08	-147.40
SO XBADJ	8EWE00GY	-158.24	-164.26	-165.30	-161.32	-152.43	-138.91
SO XBADJ	8EWE00GY	-135.24	-133.55	-127.80	-118.17	-104.94	-88.53
SO XBADJ	8EWE00GY	-69.42	-48.21	-25.53	-5.49	-18.82	-34.50
SO YBADJ	8EWE00GY	8.33	16.25	23.68	30.39	36.18	40.86
SO YBADJ	8EWE00GY	53.63	56.63	56.45	54.55	50.99	45.89
SO YBADJ	8EWE00GY	39.39	31.69	23.03	15.97	8.03	-0.15
SO YBADJ	8EWE00GY	-8.33	-16.25	-23.68	-30.39	-36.18	-40.86
SO YBADJ	8EWE00GY	-53.63	-56.63	-56.45	-54.55	-50.99	-45.89
SO YBADJ	8EWE00GY	-39.39	-31.69	-23.03	-15.97	-8.03	0.15
SO BUILDHGT	8EWE00GZ	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GZ	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GZ	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GZ	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GZ	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00GZ	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE00GZ	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE00GZ	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE00GZ	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDWID	8EWE00GZ	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE00GZ	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE00GZ	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDLEN	8EWE00GZ	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE00GZ	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE00GZ	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO BUILDLEN	8EWE00GZ	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE00GZ	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE00GZ	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO XBADJ	8EWE00GZ	-47.08	-59.63	-70.37	-78.96	-85.16	-88.78
SO XBADJ	8EWE00GZ	-99.16	-113.40	-124.20	-131.22	-134.26	-133.21
SO XBADJ	8EWE00GZ	-128.12	-119.13	-106.53	-112.74	-132.79	-148.80
SO XBADJ	8EWE00GZ	-160.29	-166.91	-168.46	-164.90	-156.32	-142.99
SO XBADJ	8EWE00GZ	-139.39	-137.63	-131.70	-121.76	-108.13	-91.21
SO XBADJ	8EWE00GZ	-71.51	-49.65	-26.27	-5.51	-18.11	-33.10
SO YBADJ	8EWE00GZ	4.73	13.06	21.00	28.30	34.74	40.13
SO YBADJ	8EWE00GZ	53.62	57.34	57.85	56.61	53.64	49.05
SO YBADJ	8EWE00GZ	42.97	35.58	27.11	20.11	12.11	3.75
SO YBADJ	8EWE00GZ	-4.73	-13.06	-21.00	-28.30	-34.74	-40.13
SO YBADJ	8EWE00GZ	-53.62	-57.34	-57.85	-56.61	-53.64	-49.05
SO YBADJ	8EWE00GZ	-42.97	-35.58	-27.11	-20.11	-12.11	-3.75
SO BUILDHGT	8EWE00H0	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00H0	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00H0	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00H0	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00H0	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00H0	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE00H0	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE00H0	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE00H0	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDWID	8EWE00H0	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE00H0	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE00H0	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDLEN	8EWE00H0	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE00H0	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE00H0	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO BUILDLEN	8EWE00H0	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE00H0	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE00H0	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO BUILDLEN	8EWE00H0	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE00H0	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE00H0	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90

Attachment A

SO XBADJ	8EWE00H0	-43.27	-55.13	-65.32	-73.52	-79.48	-83.03
SO XBADJ	8EWE00H0	-93.53	-108.06	-119.30	-126.92	-130.68	-130.47
SO XBADJ	8EWE00H0	-126.29	-118.28	-106.68	-113.88	-134.89	-151.80
SO XBADJ	8EWE00H0	-164.10	-171.41	-173.51	-170.34	-162.00	-148.73
SO XBADJ	8EWE00H0	-145.02	-142.98	-136.60	-126.07	-111.71	-93.95
SO XBADJ	8EWE00H0	-73.34	-50.50	-26.12	-4.36	-16.01	-30.10
SO YBADJ	8EWE00H0	0.42	9.49	18.26	26.48	33.89	40.28
SO YBADJ	8EWE00H0	54.76	59.44	60.85	60.41	58.14	54.10
SO YBADJ	8EWE00H0	48.41	41.26	32.85	25.74	17.46	8.65
SO YBADJ	8EWE00H0	-0.42	-9.49	-18.26	-26.48	-33.89	-40.28
SO YBADJ	8EWE00H0	-54.76	-59.44	-60.85	-60.41	-58.14	-54.10
SO YBADJ	8EWE00H0	-48.41	-41.26	-32.85	-25.74	-17.46	-8.65
SO BUILDHGT	8EWE00H1	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00H1	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00H1	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00H1	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00H1	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00H1	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE00H1	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE00H1	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE00H1	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDWID	8EWE00H1	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE00H1	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE00H1	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDLLEN	8EWE00H1	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLLEN	8EWE00H1	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLLEN	8EWE00H1	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO BUILDLLEN	8EWE00H1	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLLEN	8EWE00H1	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLLEN	8EWE00H1	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO XBADJ	8EWE00H1	-41.29	-52.62	-62.35	-70.19	-75.90	-79.30
SO XBADJ	8EWE00H1	-89.77	-104.37	-115.80	-123.71	-127.87	-128.14
SO XBADJ	8EWE00H1	-124.51	-117.10	-106.14	-114.00	-135.66	-153.20
SO XBADJ	8EWE00H1	-166.08	-173.92	-176.48	-173.67	-165.58	-152.46
SO XBADJ	8EWE00H1	-148.79	-146.67	-140.10	-129.27	-114.52	-96.28
SO XBADJ	8EWE00H1	-75.12	-51.68	-26.66	-4.25	-15.24	-28.70
SO YBADJ	8EWE00H1	-2.78	6.68	15.93	24.70	32.71	39.74
SO YBADJ	8EWE00H1	54.88	60.21	62.25	62.40	60.65	57.06
SO YBADJ	8EWE00H1	51.74	44.84	36.58	29.51	21.15	12.15
SO YBADJ	8EWE00H1	2.78	-6.68	-15.93	-24.70	-32.71	-39.74
SO YBADJ	8EWE00H1	-54.88	-60.21	-62.25	-62.40	-60.65	-57.06
SO YBADJ	8EWE00H1	-51.74	-44.84	-36.58	-29.51	-21.15	-12.15
SO BUILDHGT	8EWE00H2	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00H2	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00H2	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00H2	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00H2	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00H2	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE00H2	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE00H2	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE00H2	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDWID	8EWE00H2	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE00H2	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE00H2	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDLLEN	8EWE00H2	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLLEN	8EWE00H2	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLLEN	8EWE00H2	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO BUILDLLEN	8EWE00H2	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLLEN	8EWE00H2	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLLEN	8EWE00H2	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO XBADJ	8EWE00H2	-38.64	-49.41	-58.67	-66.16	-71.63	-74.92
SO XBADJ	8EWE00H2	-85.42	-100.18	-111.90	-120.22	-124.89	-125.76
SO XBADJ	8EWE00H2	-122.81	-116.13	-105.92	-114.55	-136.95	-155.20
SO XBADJ	8EWE00H2	-168.73	-177.14	-180.16	-177.71	-169.85	-156.84
SO XBADJ	8EWE00H2	-153.13	-150.86	-144.00	-132.77	-117.50	-98.66
SO XBADJ	8EWE00H2	-76.82	-52.65	-26.88	-3.70	-13.95	-26.70
SO YBADJ	8EWE00H2	-6.27	3.69	13.55	22.99	31.74	39.52
SO YBADJ	8EWE00H2	55.42	61.50	64.25	65.05	63.86	60.74
SO YBADJ	8EWE00H2	55.77	49.11	40.96	33.86	25.34	16.05

Attachment A

SO BUILDWID	8EWE00H5	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE00H5	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE00H5	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDWID	8EWE00H5	252.98	242.38	224.42	199.63	168.78	132.80
SO BUILDWID	8EWE00H5	118.25	150.90	181.90	207.37	226.54	238.83
SO BUILDWID	8EWE00H5	243.86	241.48	231.77	238.55	251.04	255.90
SO BUILDLEN	8EWE00H5	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE00H5	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE00H5	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO BUILDLEN	8EWE00H5	207.37	226.54	238.83	243.86	241.48	231.77
SO BUILDLEN	8EWE00H5	238.55	251.04	255.90	252.98	242.38	224.42
SO BUILDLEN	8EWE00H5	199.63	168.78	132.80	118.25	150.90	181.90
SO XBADJ	8EWE00H5	-30.46	-39.29	-46.93	-53.14	-57.74	-60.58
SO XBADJ	8EWE00H5	-71.05	-86.24	-98.80	-108.36	-114.63	-117.41
SO XBADJ	8EWE00H5	-116.63	-112.30	-104.57	-115.70	-140.59	-161.20
SO XBADJ	8EWE00H5	-176.91	-187.25	-191.90	-190.72	-183.75	-171.19
SO XBADJ	8EWE00H5	-167.50	-164.80	-157.10	-144.62	-127.75	-107.00
SO XBADJ	8EWE00H5	-83.00	-56.47	-28.23	-2.54	-10.31	-20.70
SO YBADJ	8EWE00H5	-18.13	-6.56	5.21	16.82	27.91	38.17
SO YBADJ	8EWE00H5	56.58	65.14	70.25	73.23	73.98	72.49
SO YBADJ	8EWE00H5	68.79	63.00	55.30	48.22	39.28	29.15
SO YBADJ	8EWE00H5	18.13	6.56	-5.21	-16.82	-27.91	-38.17
SO YBADJ	8EWE00H5	-56.58	-65.14	-70.25	-73.23	-73.98	-72.49
SO YBADJ	8EWE00H5	-68.79	-63.00	-55.30	-48.22	-39.28	-29.15
SO BUILDHGT	8EWE00H6	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00H6	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00H6	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00H6	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00H6	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00H6	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00H6	113.44	111.14	105.45	96.57	84.75	70.35
SO BUILDWID	8EWE00H6	66.95	70.21	80.50	91.36	99.45	104.52
SO BUILDWID	8EWE00H6	106.40	105.06	100.53	99.92	107.75	112.30
SO BUILDWID	8EWE00H6	113.44	111.14	105.45	96.57	84.75	70.35
SO BUILDWID	8EWE00H6	66.95	70.21	80.50	91.36	99.45	104.52
SO BUILDWID	8EWE00H6	106.40	105.06	100.53	99.92	107.75	112.30
SO BUILDLEN	8EWE00H6	91.36	99.45	104.52	106.40	105.06	100.53
SO BUILDLEN	8EWE00H6	99.92	107.75	112.30	113.44	111.14	105.45
SO BUILDLEN	8EWE00H6	96.57	84.75	70.35	66.95	70.21	80.50
SO BUILDLEN	8EWE00H6	91.36	99.45	104.52	106.40	105.06	100.53
SO BUILDLEN	8EWE00H6	99.92	107.75	112.30	113.44	111.14	105.45
SO BUILDLEN	8EWE00H6	96.57	84.75	70.35	66.95	70.21	80.50
SO XBADJ	8EWE00H6	-28.19	-35.93	-42.57	-47.93	-51.82	-54.14
SO XBADJ	8EWE00H6	-55.82	-63.32	-68.90	-72.39	-73.67	-72.72
SO XBADJ	8EWE00H6	-69.56	-64.28	-57.05	-57.48	-59.80	-60.90
SO XBADJ	8EWE00H6	-63.17	-63.52	-61.94	-58.48	-53.24	-46.38
SO XBADJ	8EWE00H6	-44.10	-44.43	-43.40	-41.06	-37.47	-32.74
SO XBADJ	8EWE00H6	-27.01	-20.47	-13.30	-9.47	-10.41	-19.60
SO YBADJ	8EWE00H6	15.66	18.10	19.99	21.27	21.91	21.88
SO YBADJ	8EWE00H6	24.01	24.69	20.65	17.49	13.80	9.68
SO YBADJ	8EWE00H6	5.28	0.71	-3.88	-5.86	-9.45	-12.75
SO YBADJ	8EWE00H6	-15.66	-18.10	-19.99	-21.27	-21.91	-21.88
SO YBADJ	8EWE00H6	-24.01	-24.69	-20.65	-17.49	-13.80	-9.68
SO YBADJ	8EWE00H6	-5.28	-0.71	3.88	5.86	9.45	12.75
SO BUILDHGT	8EWE00H7	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00H7	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00H7	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00H7	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00H7	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00H7	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00H7	113.44	111.14	105.45	96.57	84.75	70.35
SO BUILDWID	8EWE00H7	66.95	70.21	80.50	91.36	99.45	104.52
SO BUILDWID	8EWE00H7	106.40	105.06	100.53	99.92	107.75	112.30
SO BUILDWID	8EWE00H7	113.44	111.14	105.45	96.57	84.75	70.35
SO BUILDWID	8EWE00H7	66.95	70.21	80.50	91.36	99.45	104.52
SO BUILDWID	8EWE00H7	106.40	105.06	100.53	99.92	107.75	112.30
SO BUILDLEN	8EWE00H7	91.36	99.45	104.52	106.40	105.06	100.53
SO BUILDLEN	8EWE00H7	99.92	107.75	112.30	113.44	111.14	105.45
SO BUILDLEN	8EWE00H7	96.57	84.75	70.35	66.95	70.21	80.50

Attachment A

SO BUILDLEN	8EWE00H7	91.36	99.45	104.52	106.40	105.06	100.53
SO BUILDLEN	8EWE00H7	99.92	107.75	112.30	113.44	111.14	105.45
SO BUILDLEN	8EWE00H7	96.57	84.75	70.35	66.95	70.21	80.50
SO XBADJ	8EWE00H7	-26.43	-33.56	-39.67	-44.58	-48.13	-50.21
SO XBADJ	8EWE00H7	-51.78	-59.29	-65.00	-68.74	-70.38	-69.89
SO XBADJ	8EWE00H7	-67.28	-62.62	-56.06	-57.18	-60.21	-62.00
SO XBADJ	8EWE00H7	-64.93	-65.89	-64.84	-61.83	-56.94	-50.31
SO XBADJ	8EWE00H7	-48.14	-48.46	-47.30	-44.71	-40.75	-35.56
SO XBADJ	8EWE00H7	-29.29	-22.13	-14.30	-9.77	-10.01	-18.50
SO YBADJ	8EWE00H7	12.01	14.81	17.16	18.99	20.24	20.88
SO YBADJ	8EWE00H7	23.71	25.10	21.75	19.25	16.16	12.59
SO YBADJ	8EWE00H7	8.63	4.41	0.05	-1.82	-5.42	-8.85
SO YBADJ	8EWE00H7	-12.01	-14.81	-17.16	-18.99	-20.24	-20.88
SO YBADJ	8EWE00H7	-23.71	-25.10	-21.75	-19.25	-16.16	-12.59
SO YBADJ	8EWE00H7	-8.63	-4.41	-0.05	1.82	5.42	8.85
SO BUILDHGT	8EWE00H8	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00H8	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00H8	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00H8	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00H8	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00H8	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00H8	113.44	111.14	105.45	96.57	84.75	70.35
SO BUILDWID	8EWE00H8	66.95	70.21	80.50	91.36	99.45	104.52
SO BUILDWID	8EWE00H8	106.40	105.06	100.53	99.92	107.75	112.30
SO BUILDWID	8EWE00H8	113.44	111.14	105.45	96.57	84.75	70.35
SO BUILDWID	8EWE00H8	66.95	70.21	80.50	91.36	99.45	104.52
SO BUILDWID	8EWE00H8	106.40	105.06	100.53	99.92	107.75	112.30
SO BUILDLEN	8EWE00H8	91.36	99.45	104.52	106.40	105.06	100.53
SO BUILDLEN	8EWE00H8	99.92	107.75	112.30	113.44	111.14	105.45
SO BUILDLEN	8EWE00H8	96.57	84.75	70.35	66.95	70.21	80.50
SO BUILDLEN	8EWE00H8	91.36	99.45	104.52	106.40	105.06	100.53
SO BUILDLEN	8EWE00H8	99.92	107.75	112.30	113.44	111.14	105.45
SO BUILDLEN	8EWE00H8	96.57	84.75	70.35	66.95	70.21	80.50
SO XBADJ	8EWE00H8	-22.42	-28.96	-34.61	-39.22	-42.63	-44.75
SO XBADJ	8EWE00H8	-46.51	-54.38	-60.60	-64.98	-67.38	-67.73
SO XBADJ	8EWE00H8	-66.03	-62.32	-56.71	-58.78	-62.69	-65.30
SO XBADJ	8EWE00H8	-68.94	-70.49	-69.90	-67.19	-62.43	-55.77
SO XBADJ	8EWE00H8	-53.40	-53.36	-51.70	-48.47	-43.76	-37.72
SO XBADJ	8EWE00H8	-30.54	-22.43	-13.64	-8.17	-7.52	-15.20
SO YBADJ	8EWE00H8	8.25	11.81	15.00	17.74	19.94	21.54
SO YBADJ	8EWE00H8	25.30	27.59	25.05	23.26	20.77	17.64
SO YBADJ	8EWE00H8	13.98	9.90	5.51	3.45	-0.51	-4.45
SO YBADJ	8EWE00H8	-8.25	-11.81	-15.00	-17.74	-19.94	-21.54
SO YBADJ	8EWE00H8	-25.30	-27.59	-25.05	-23.26	-20.77	-17.64
SO YBADJ	8EWE00H8	-13.98	-9.90	-5.51	-3.45	0.51	4.45
SO BUILDHGT	8EWE00H9	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00H9	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00H9	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00H9	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00H9	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00H9	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00H9	113.44	111.14	105.45	96.57	84.75	70.35
SO BUILDWID	8EWE00H9	66.95	70.21	80.50	91.36	99.45	104.52
SO BUILDWID	8EWE00H9	106.40	105.06	100.53	99.92	107.75	112.30
SO BUILDWID	8EWE00H9	113.44	111.14	105.45	96.57	84.75	70.35
SO BUILDWID	8EWE00H9	66.95	70.21	80.50	91.36	99.45	104.52
SO BUILDWID	8EWE00H9	106.40	105.06	100.53	99.92	107.75	112.30
SO BUILDLEN	8EWE00H9	91.36	99.45	104.52	106.40	105.06	100.53
SO BUILDLEN	8EWE00H9	99.92	107.75	112.30	113.44	111.14	105.45
SO BUILDLEN	8EWE00H9	96.57	84.75	70.35	66.95	70.21	80.50
SO BUILDLEN	8EWE00H9	91.36	99.45	104.52	106.40	105.06	100.53
SO BUILDLEN	8EWE00H9	99.92	107.75	112.30	113.44	111.14	105.45
SO BUILDLEN	8EWE00H9	96.57	84.75	70.35	66.95	70.21	80.50
SO XBADJ	8EWE00H9	-20.57	-26.42	-31.46	-35.55	-38.56	-40.39
SO XBADJ	8EWE00H9	-42.00	-49.86	-56.20	-60.83	-63.62	-64.47
SO XBADJ	8EWE00H9	-63.36	-60.33	-55.47	-58.31	-63.01	-66.40
SO XBADJ	8EWE00H9	-70.79	-73.03	-73.05	-70.86	-66.51	-60.13
SO XBADJ	8EWE00H9	-57.92	-57.89	-56.10	-52.61	-47.52	-40.98
SO XBADJ	8EWE00H9	-33.20	-24.42	-14.89	-8.64	-7.20	-14.10

Attachment A

SO YBADJ	8EWE00H9	4.11	8.05	11.74	15.08	17.96	20.29
SO YBADJ	8EWE00H9	24.83	27.91	26.15	25.11	23.31	20.80
SO YBADJ	8EWE00H9	17.65	13.97	9.87	7.96	4.01	-0.05
SO YBADJ	8EWE00H9	-4.11	-8.05	-11.74	-15.08	-17.96	-20.29
SO YBADJ	8EWE00H9	-24.83	-27.91	-26.15	-25.11	-23.31	-20.80
SO YBADJ	8EWE00H9	-17.65	-13.97	-9.87	-7.96	-4.01	0.05
SO BUILDHGT	8EWE00HA	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HA	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HA	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HA	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HA	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HA	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00HA	113.44	111.14	105.45	96.57	84.75	70.35
SO BUILDWID	8EWE00HA	66.95	70.21	80.50	91.36	99.45	104.52
SO BUILDWID	8EWE00HA	106.40	105.06	100.53	99.92	107.75	112.30
SO BUILDWID	8EWE00HA	113.44	111.14	105.45	96.57	84.75	70.35
SO BUILDWID	8EWE00HA	66.95	70.21	80.50	91.36	99.45	104.52
SO BUILDWID	8EWE00HA	106.40	105.06	100.53	99.92	107.75	112.30
SO BUILDLLEN	8EWE00HA	91.36	99.45	104.52	106.40	105.06	100.53
SO BUILDLLEN	8EWE00HA	99.92	107.75	112.30	113.44	111.14	105.45
SO BUILDLLEN	8EWE00HA	96.57	84.75	70.35	66.95	70.21	80.50
SO BUILDLLEN	8EWE00HA	91.36	99.45	104.52	106.40	105.06	100.53
SO BUILDLLEN	8EWE00HA	99.92	107.75	112.30	113.44	111.14	105.45
SO BUILDLLEN	8EWE00HA	96.57	84.75	70.35	66.95	70.21	80.50
SO XBADJ	8EWE00HA	-18.72	-23.88	-28.31	-31.88	-34.48	-36.03
SO XBADJ	8EWE00HA	-37.49	-45.33	-51.80	-56.69	-59.86	-61.21
SO XBADJ	8EWE00HA	-60.70	-58.35	-54.22	-57.84	-63.33	-67.50
SO XBADJ	8EWE00HA	-72.64	-75.57	-76.21	-74.53	-70.58	-64.49
SO XBADJ	8EWE00HA	-62.43	-62.41	-60.50	-56.75	-51.28	-44.24
SO XBADJ	8EWE00HA	-35.87	-26.40	-16.13	-9.12	-6.88	-13.00
SO YBADJ	8EWE00HA	-0.03	4.29	8.48	12.42	15.97	19.04
SO YBADJ	8EWE00HA	24.36	28.22	27.25	26.96	25.85	23.95
SO YBADJ	8EWE00HA	21.32	18.05	14.23	12.47	8.54	4.35
SO YBADJ	8EWE00HA	0.03	-4.29	-8.48	-12.42	-15.97	-19.04
SO YBADJ	8EWE00HA	-24.36	-28.22	-27.25	-26.96	-25.85	-23.95
SO YBADJ	8EWE00HA	-21.32	-18.05	-14.23	-12.47	-8.54	-4.35
SO BUILDHGT	8EWE00HB	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HB	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HB	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HB	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HB	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HB	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00HB	113.44	111.14	105.45	96.57	84.75	70.35
SO BUILDWID	8EWE00HB	66.95	70.21	80.50	91.36	99.45	104.52
SO BUILDWID	8EWE00HB	106.40	105.06	100.53	99.92	107.75	112.30
SO BUILDWID	8EWE00HB	113.44	111.14	105.45	96.57	84.75	70.35
SO BUILDWID	8EWE00HB	66.95	70.21	80.50	91.36	99.45	104.52
SO BUILDWID	8EWE00HB	106.40	105.06	100.53	99.92	107.75	112.30
SO BUILDLLEN	8EWE00HB	91.36	99.45	104.52	106.40	105.06	100.53
SO BUILDLLEN	8EWE00HB	99.92	107.75	112.30	113.44	111.14	105.45
SO BUILDLLEN	8EWE00HB	96.57	84.75	70.35	66.95	70.21	80.50
SO BUILDLLEN	8EWE00HB	91.36	99.45	104.52	106.40	105.06	100.53
SO BUILDLLEN	8EWE00HB	99.92	107.75	112.30	113.44	111.14	105.45
SO BUILDLLEN	8EWE00HB	96.57	84.75	70.35	66.95	70.21	80.50
SO XBADJ	8EWE00HB	-14.82	-18.99	-22.58	-25.49	-27.62	-28.92
SO XBADJ	8EWE00HB	-30.33	-38.35	-45.20	-50.68	-54.62	-56.89
SO XBADJ	8EWE00HB	-57.44	-56.25	-53.34	-58.21	-64.94	-70.30
SO XBADJ	8EWE00HB	-76.54	-80.46	-81.93	-80.91	-77.44	-71.61
SO XBADJ	8EWE00HB	-69.59	-69.40	-67.10	-62.76	-56.52	-48.56
SO XBADJ	8EWE00HB	-39.12	-28.50	-17.01	-8.74	-5.27	-10.20
SO YBADJ	8EWE00HB	-6.04	-0.95	4.17	9.16	13.87	18.17
SO YBADJ	8EWE00HB	24.73	29.84	30.05	30.86	30.73	29.67
SO YBADJ	8EWE00HB	27.71	24.91	21.35	19.63	15.52	10.95
SO YBADJ	8EWE00HB	6.04	0.95	-4.17	-9.16	-13.87	-18.17
SO YBADJ	8EWE00HB	-24.73	-29.84	-30.05	-30.86	-30.73	-29.67
SO YBADJ	8EWE00HB	-27.71	-24.91	-21.35	-19.63	-15.52	-10.95
SO BUILDHGT	8EWE00HC	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HC	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HC	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

Attachment A

SO BUILDHGT	8EWE00HC	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HC	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HC	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00HC	113.44	111.14	105.45	96.57	84.75	70.35
SO BUILDWID	8EWE00HC	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HC	106.40	105.06	100.53	99.92	107.75	112.30
SO BUILDWID	8EWE00HC	113.44	111.14	105.45	96.57	84.75	70.35
SO BUILDWID	8EWE00HC	66.95	70.21	80.50	91.36	99.45	104.52
SO BUILDWID	8EWE00HC	106.40	105.06	100.53	99.92	107.75	112.30
SO BUILDLEN	8EWE00HC	91.36	99.45	104.52	106.40	105.06	100.53
SO BUILDLEN	8EWE00HC	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE00HC	96.57	84.75	70.35	66.95	70.21	80.50
SO BUILDLEN	8EWE00HC	91.36	99.45	104.52	106.40	105.06	100.53
SO BUILDLEN	8EWE00HC	99.92	107.75	112.30	113.44	111.14	105.45
SO BUILDLEN	8EWE00HC	96.57	84.75	70.35	66.95	70.21	80.50
SO XBADJ	8EWE00HC	-11.31	-14.78	-17.80	-20.27	-22.13	-23.32
SO XBADJ	8EWE00HC	-220.35	-231.80	-236.20	-233.43	-223.56	-206.91
SO XBADJ	8EWE00HC	-55.43	-55.17	-53.23	-59.07	-66.75	-73.00
SO XBADJ	8EWE00HC	-80.05	-84.67	-86.72	-86.13	-82.93	-77.20
SO XBADJ	8EWE00HC	-75.11	-74.69	-72.00	-67.12	-60.20	-51.45
SO XBADJ	8EWE00HC	-41.14	-29.58	-17.12	-7.88	-3.46	-7.50
SO YBADJ	8EWE00HC	-10.40	-4.63	1.27	7.14	12.79	18.06
SO YBADJ	8EWE00HC	41.38	15.04	-10.90	-35.00	-58.04	-79.31
SO YBADJ	8EWE00HC	32.93	30.40	26.94	25.15	20.82	15.85
SO YBADJ	8EWE00HC	10.40	4.63	-1.27	-7.14	-12.79	-18.06
SO YBADJ	8EWE00HC	-25.60	-31.64	-32.75	-34.37	-34.95	-34.46
SO YBADJ	8EWE00HC	-32.93	-30.40	-26.94	-25.15	-20.82	-15.85
SO BUILDHGT	8EWE00HD	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HD	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HD	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HD	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HD	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HD	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE00HD	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HD	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HD	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE00HD	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HD	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HD	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLEN	8EWE00HD	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE00HD	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE00HD	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLEN	8EWE00HD	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE00HD	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE00HD	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE00HD	-78.97	-93.15	-104.49	-112.66	-117.40	-118.58
SO XBADJ	8EWE00HD	-125.16	-136.45	-143.60	-146.38	-144.72	-138.66
SO XBADJ	8EWE00HD	-128.39	-114.21	-96.57	-88.64	-88.92	-88.40
SO XBADJ	8EWE00HD	-88.20	-85.33	-79.86	-71.96	-61.88	-49.92
SO XBADJ	8EWE00HD	-45.72	-46.37	-45.60	-43.45	-39.98	-35.29
SO XBADJ	8EWE00HD	-29.53	-22.88	-15.53	-24.31	-43.93	-62.40
SO YBADJ	8EWE00HD	51.47	52.37	51.69	49.43	45.67	40.52
SO YBADJ	8EWE00HD	32.16	22.49	13.00	4.61	-3.91	-12.32
SO YBADJ	8EWE00HD	-20.35	-27.76	-34.33	-39.72	-45.04	-49.00
SO YBADJ	8EWE00HD	-51.47	-52.37	-51.69	-49.43	-45.67	-40.52
SO YBADJ	8EWE00HD	-32.16	-22.49	-13.00	-4.61	3.91	12.32
SO YBADJ	8EWE00HD	20.35	27.76	34.33	39.72	45.04	49.00
SO BUILDHGT	8EWE00HE	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HE	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HE	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HE	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HE	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HE	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE00HE	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HE	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HE	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE00HE	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HE	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HE	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20

Attachment A

SO BUILDLEN	8EWE00HE	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE00HE	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE00HE	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLEN	8EWE00HE	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE00HE	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE00HE	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE00HE	-76.37	-90.11	-101.12	-109.06	-113.68	-114.85
SO XBADJ	8EWE00HE	-121.53	-133.03	-140.50	-143.70	-142.53	-137.03
SO XBADJ	8EWE00HE	-127.36	-113.83	-96.84	-89.55	-90.45	-90.50
SO XBADJ	8EWE00HE	-90.81	-88.36	-83.23	-75.56	-65.60	-53.65
SO XBADJ	8EWE00HE	-49.35	-49.78	-48.70	-46.14	-42.17	-36.93
SO XBADJ	8EWE00HE	-30.56	-23.26	-15.26	-23.39	-42.40	-60.30
SO YBADJ	8EWE00HE	48.78	50.18	50.05	48.40	45.28	40.79
SO YBADJ	8EWE00HE	33.08	24.02	15.10	7.22	-0.88	-8.95
SO YBADJ	8EWE00HE	-16.75	-24.04	-30.60	-36.09	-41.63	-45.90
SO YBADJ	8EWE00HE	-48.78	-50.18	-50.05	-48.40	-45.28	-40.79
SO YBADJ	8EWE00HE	-33.08	-24.02	-15.10	-7.22	0.88	8.95
SO YBADJ	8EWE00HE	16.75	24.04	30.60	36.09	41.63	45.90
SO BUILDHGT	8EWE00HF	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HF	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HF	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HF	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HF	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HF	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE00HF	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HF	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HF	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE00HF	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HF	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HF	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLEN	8EWE00HF	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE00HF	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE00HF	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLEN	8EWE00HF	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE00HF	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE00HF	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE00HF	-73.86	-87.17	-97.84	-105.53	-110.02	-111.16
SO XBADJ	8EWE00HF	-117.93	-129.63	-137.40	-140.99	-140.30	-135.34
SO XBADJ	8EWE00HF	-126.27	-113.37	-97.02	-90.37	-91.88	-92.50
SO XBADJ	8EWE00HF	-93.32	-91.30	-86.51	-79.09	-69.26	-57.34
SO XBADJ	8EWE00HF	-52.95	-53.18	-51.80	-48.84	-44.40	-38.61
SO XBADJ	8EWE00HF	-31.65	-23.72	-15.07	-22.58	-40.97	-58.30
SO YBADJ	8EWE00HF	46.07	47.95	48.37	47.31	44.82	40.97
SO YBADJ	8EWE00HF	33.90	25.46	17.10	9.73	2.06	-5.67
SO YBADJ	8EWE00HF	-13.22	-20.38	-26.91	-32.49	-38.23	-42.80
SO YBADJ	8EWE00HF	-46.07	-47.95	-48.37	-47.31	-44.82	-40.97
SO YBADJ	8EWE00HF	-33.90	-25.46	-17.10	-9.73	-2.06	5.67
SO YBADJ	8EWE00HF	13.22	20.38	26.91	32.49	38.23	42.80
SO BUILDHGT	8EWE00HG	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HG	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HG	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HG	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HG	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HG	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE00HG	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HG	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HG	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE00HG	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HG	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HG	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLEN	8EWE00HG	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE00HG	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE00HG	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLEN	8EWE00HG	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE00HG	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE00HG	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE00HG	-71.55	-84.23	-94.35	-101.61	-105.77	-106.73
SO XBADJ	8EWE00HG	-113.44	-125.22	-133.20	-137.13	-136.90	-132.50
SO XBADJ	8EWE00HG	-124.08	-111.89	-96.30	-90.44	-92.73	-94.10

Attachment A

SO XBADJ	8EWE00HG	-95.62	-94.24	-89.99	-83.01	-73.51	-61.77
SO XBADJ	8EWE00HG	-57.45	-57.60	-56.00	-52.70	-47.80	-41.45
SO XBADJ	8EWE00HG	-33.84	-25.19	-15.79	-22.51	-40.12	-56.70
SO YBADJ	8EWE00HG	42.22	44.55	45.53	45.12	43.35	40.26
SO YBADJ	8EWE00HG	33.96	26.30	18.70	12.03	5.00	-2.18
SO YBADJ	8EWE00HG	-9.30	-16.13	-22.48	-28.00	-33.81	-38.60
SO YBADJ	8EWE00HG	-42.22	-44.55	-45.53	-45.12	-43.35	-40.26
SO YBADJ	8EWE00HG	-33.96	-26.30	-18.70	-12.03	-5.00	2.18
SO YBADJ	8EWE00HG	9.30	16.13	22.48	28.00	33.81	38.60
SO BUILDHGT	8EWE00HH	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HH	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HH	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HH	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HH	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE00HH	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HH	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HH	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE00HH	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HH	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HH	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLEN	8EWE00HH	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE00HH	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE00HH	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLEN	8EWE00HH	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE00HH	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE00HH	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE00HH	-68.84	-80.99	-90.68	-97.62	-101.59	-102.47
SO XBADJ	8EWE00HH	-109.24	-121.21	-129.50	-133.85	-134.14	-130.35
SO XBADJ	8EWE00HH	-122.60	-111.12	-96.27	-91.14	-94.15	-96.20
SO XBADJ	8EWE00HH	-98.33	-97.48	-93.66	-87.00	-77.69	-66.03
SO XBADJ	8EWE00HH	-61.64	-61.61	-59.70	-55.98	-50.56	-43.60
SO XBADJ	8EWE00HH	-35.32	-25.96	-15.82	-21.80	-38.70	-54.60
SO YBADJ	8EWE00HH	38.94	41.79	43.37	43.64	42.58	40.23
SO YBADJ	8EWE00HH	34.67	27.73	20.80	14.74	8.24	1.49
SO YBADJ	8EWE00HH	-5.31	-11.95	-18.22	-23.80	-29.80	-34.90
SO YBADJ	8EWE00HH	-38.94	-41.79	-43.37	-43.64	-42.58	-40.23
SO YBADJ	8EWE00HH	-34.67	-27.73	-20.80	-14.74	-8.24	-1.49
SO YBADJ	8EWE00HH	5.31	11.95	18.22	23.80	29.80	34.90
SO BUILDHGT	8EWE00HI	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HI	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HI	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HI	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HI	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE00HI	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HI	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HI	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE00HI	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HI	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HI	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLEN	8EWE00HI	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE00HI	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE00HI	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLEN	8EWE00HI	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE00HI	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE00HI	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE00HI	-65.96	-77.41	-86.52	-92.99	-96.64	-97.35
SO XBADJ	8EWE00HI	-104.11	-116.22	-124.80	-129.59	-130.44	-127.33
SO XBADJ	8EWE00HI	-120.35	-109.71	-95.74	-91.51	-95.40	-98.30
SO XBADJ	8EWE00HI	-101.22	-101.06	-97.83	-91.63	-82.64	-71.15
SO XBADJ	8EWE00HI	-66.78	-66.60	-64.40	-60.24	-54.26	-46.62
SO XBADJ	8EWE00HI	-37.57	-27.38	-16.35	-21.44	-37.45	-52.50
SO YBADJ	8EWE00HI	34.67	38.09	40.35	41.39	41.17	39.70
SO YBADJ	8EWE00HI	35.04	28.98	22.90	17.63	11.82	5.66
SO YBADJ	8EWE00HI	-0.68	-7.00	-13.10	-18.67	-24.81	-30.20
SO YBADJ	8EWE00HI	-34.67	-38.09	-40.35	-41.39	-41.17	-39.70
SO YBADJ	8EWE00HI	-35.04	-28.98	-22.90	-17.63	-11.82	-5.66
SO YBADJ	8EWE00HI	0.68	7.00	13.10	18.67	24.81	30.20

Attachment A

SO BUILDHGT	8EWE00HJ	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HJ	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HJ	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HJ	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HJ	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HJ	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE00HJ	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HJ	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HJ	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE00HJ	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HJ	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HJ	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLEN	8EWE00HJ	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE00HJ	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE00HJ	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLEN	8EWE00HJ	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE00HJ	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE00HJ	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE00HJ	-63.27	-74.21	-82.90	-89.07	-92.53	-93.18
SO XBADJ	8EWE00HJ	-100.00	-112.31	-121.20	-126.41	-127.78	-125.26
SO XBADJ	8EWE00HJ	-118.94	-109.01	-95.76	-92.25	-96.85	-100.40
SO XBADJ	8EWE00HJ	-103.91	-104.26	-101.45	-95.55	-86.75	-75.31
SO XBADJ	8EWE00HJ	-70.88	-70.51	-68.00	-63.42	-56.92	-48.69
SO XBADJ	8EWE00HJ	-38.98	-28.08	-16.33	-20.69	-36.00	-50.40
SO YBADJ	8EWE00HJ	31.49	35.43	38.29	39.98	40.46	39.71
SO YBADJ	8EWE00HJ	35.78	30.42	25.00	20.32	15.03	9.28
SO YBADJ	8EWE00HJ	3.24	-2.89	-8.93	-14.56	-20.90	-26.60
SO YBADJ	8EWE00HJ	-31.49	-35.43	-38.29	-39.98	-40.46	-39.71
SO YBADJ	8EWE00HJ	-35.78	-30.42	-25.00	-20.32	-15.03	-9.28
SO YBADJ	8EWE00HJ	-3.24	2.89	8.93	14.56	20.90	26.60
SO BUILDHGT	8EWE00HK	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HK	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HK	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HK	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HK	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HK	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE00HK	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HK	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HK	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE00HK	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HK	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HK	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLEN	8EWE00HK	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE00HK	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE00HK	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLEN	8EWE00HK	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE00HK	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE00HK	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE00HK	-61.06	-71.36	-79.50	-85.22	-88.35	-88.80
SO XBADJ	8EWE00HK	-95.54	-107.91	-117.00	-122.53	-124.34	-122.37
SO XBADJ	8EWE00HK	-116.69	-107.46	-94.96	-92.22	-97.60	-101.90
SO XBADJ	8EWE00HK	-106.12	-107.11	-104.85	-99.40	-90.93	-79.70
SO XBADJ	8EWE00HK	-75.34	-74.91	-72.20	-67.30	-60.36	-51.58
SO XBADJ	8EWE00HK	-41.23	-29.63	-17.13	-20.72	-35.26	-48.90
SO YBADJ	8EWE00HK	27.62	31.99	35.40	37.73	38.91	38.91
SO YBADJ	8EWE00HK	35.75	31.17	26.50	22.53	17.87	12.67
SO YBADJ	8EWE00HK	7.09	1.29	-4.55	-10.10	-16.50	-22.40
SO YBADJ	8EWE00HK	-27.62	-31.99	-35.40	-37.73	-38.91	-38.91
SO YBADJ	8EWE00HK	-35.75	-31.17	-26.50	-22.53	-17.87	-12.67
SO YBADJ	8EWE00HK	-7.09	-1.29	4.55	10.10	16.50	22.40
SO BUILDHGT	8EWE00HL	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HL	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HL	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HL	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HL	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HL	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE00HL	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HL	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HL	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20

Attachment A

SO BUILDWID	8EWE00HL	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HL	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HL	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLEN	8EWE00HL	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE00HL	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE00HL	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLEN	8EWE00HL	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE00HL	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE00HL	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE00HL	-59.25	-68.89	-76.45	-81.68	-84.42	-84.61
SO XBADJ	8EWE00HL	-91.22	-103.58	-112.80	-118.59	-120.77	-119.29
SO XBADJ	8EWE00HL	-114.18	-105.60	-93.81	-91.82	-97.95	-103.00
SO XBADJ	8EWE00HL	-107.93	-109.58	-107.90	-102.94	-94.86	-83.89
SO XBADJ	8EWE00HL	-79.66	-79.23	-76.40	-71.25	-63.93	-54.66
SO XBADJ	8EWE00HL	-43.74	-31.49	-18.28	-21.12	-34.90	-47.80
SO YBADJ	8EWE00HL	23.67	28.42	32.31	35.22	37.05	37.77
SO YBADJ	8EWE00HL	35.35	31.52	27.60	24.34	20.34	15.73
SO YBADJ	8EWE00HL	10.63	5.22	-0.36	-5.78	-12.18	-18.20
SO YBADJ	8EWE00HL	-23.67	-28.42	-32.31	-35.22	-37.05	-37.77
SO YBADJ	8EWE00HL	-35.35	-31.52	-27.60	-24.34	-20.34	-15.73
SO YBADJ	8EWE00HL	-10.63	-5.22	0.36	5.78	12.18	18.20
SO BUILDHGT	8EWE00HM	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HM	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HM	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HM	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HM	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HM	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE00HM	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HM	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HM	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE00HM	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HM	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HM	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLEN	8EWE00HM	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE00HM	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE00HM	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLEN	8EWE00HM	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE00HM	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE00HM	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE00HM	-55.57	-64.75	-71.96	-76.99	-79.67	-79.94
SO XBADJ	8EWE00HM	-86.78	-99.50	-109.20	-115.58	-118.45	-117.72
SO XBADJ	8EWE00HM	-113.41	-105.66	-94.70	-93.50	-100.38	-106.10
SO XBADJ	8EWE00HM	-111.61	-113.72	-112.39	-107.63	-99.61	-88.56
SO XBADJ	8EWE00HM	-84.10	-83.32	-80.00	-74.25	-66.25	-56.23
SO XBADJ	8EWE00HM	-44.51	-31.43	-17.40	-19.44	-32.47	-44.70
SO YBADJ	8EWE00HM	20.66	26.10	30.74	34.45	37.12	38.65
SO YBADJ	8EWE00HM	37.03	33.95	30.70	28.02	24.49	20.21
SO YBADJ	8EWE00HM	15.32	9.97	4.31	-1.34	-8.09	-14.60
SO YBADJ	8EWE00HM	-20.66	-26.10	-30.74	-34.45	-37.12	-38.65
SO YBADJ	8EWE00HM	-37.03	-33.95	-30.70	-28.02	-24.49	-20.21
SO YBADJ	8EWE00HM	-15.32	-9.97	-4.31	1.34	8.09	14.60
SO BUILDHGT	8EWE00HN	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HN	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HN	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HN	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HN	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HN	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE00HN	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HN	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HN	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE00HN	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HN	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HN	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLEN	8EWE00HN	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE00HN	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE00HN	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLEN	8EWE00HN	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE00HN	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE00HN	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80

Attachment A

SO XBADJ	8EWE00HN	-53.18	-61.64	-68.23	-72.74	-75.05	-75.07
SO XBADJ	8EWE00HN	-81.82	-94.59	-104.50	-111.23	-114.58	-114.45
SO XBADJ	8EWE00HN	-110.84	-103.86	-93.73	-93.40	-101.14	-107.70
SO XBADJ	8EWE00HN	-114.00	-116.84	-116.12	-111.88	-104.24	-93.43
SO XBADJ	8EWE00HN	-89.07	-88.22	-84.70	-78.60	-70.12	-59.50
SO XBADJ	8EWE00HN	-47.08	-33.22	-18.36	-19.54	-31.71	-43.10
SO YBADJ	8EWE00HN	16.31	22.23	27.47	31.88	35.32	37.69
SO YBADJ	8EWE00HN	36.93	34.71	32.30	30.41	27.60	23.95
SO YBADJ	8EWE00HN	19.57	14.60	9.18	3.63	-3.19	-9.90
SO YBADJ	8EWE00HN	-16.31	-22.23	-27.47	-31.88	-35.32	-37.69
SO YBADJ	8EWE00HN	-36.93	-34.71	-32.30	-30.41	-27.60	-23.95
SO YBADJ	8EWE00HN	-19.57	-14.60	-9.18	-3.63	3.19	9.90
SO BUILDHGT	8EWE00HO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE00HO	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HO	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HO	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE00HO	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HO	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HO	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLN	8EWE00HO	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLN	8EWE00HO	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLN	8EWE00HO	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLN	8EWE00HO	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLN	8EWE00HO	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLN	8EWE00HO	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE00HO	-50.29	-58.06	-64.06	-68.11	-70.10	-69.95
SO XBADJ	8EWE00HO	-76.68	-89.60	-99.80	-106.97	-110.88	-111.43
SO XBADJ	8EWE00HO	-108.59	-102.45	-93.20	-93.77	-102.39	-109.80
SO XBADJ	8EWE00HO	-116.88	-120.42	-120.29	-116.51	-109.19	-98.55
SO XBADJ	8EWE00HO	-94.20	-93.22	-89.40	-82.87	-73.82	-62.52
SO XBADJ	8EWE00HO	-49.33	-34.64	-18.89	-19.18	-30.46	-41.00
SO YBADJ	8EWE00HO	12.05	18.53	24.45	29.63	33.91	37.15
SO YBADJ	8EWE00HO	37.29	35.96	34.40	33.30	31.18	28.12
SO YBADJ	8EWE00HO	24.20	19.55	14.30	8.76	1.81	-5.20
SO YBADJ	8EWE00HO	-12.05	-18.53	-24.45	-29.63	-33.91	-37.15
SO YBADJ	8EWE00HO	-37.29	-35.96	-34.40	-33.30	-31.18	-28.12
SO YBADJ	8EWE00HO	-24.20	-19.55	-14.30	-8.76	-1.81	5.20
SO BUILDHGT	8EWE00HP	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HP	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HP	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HP	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HP	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HP	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE00HP	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HP	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HP	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE00HP	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HP	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HP	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLN	8EWE00HP	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLN	8EWE00HP	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLN	8EWE00HP	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLN	8EWE00HP	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLN	8EWE00HP	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLN	8EWE00HP	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE00HP	-46.60	-53.88	-59.52	-63.36	-65.27	-65.20
SO XBADJ	8EWE00HP	-72.14	-85.42	-96.10	-103.86	-108.47	-109.78
SO XBADJ	8EWE00HP	-107.75	-102.45	-94.04	-95.41	-104.80	-112.90
SO XBADJ	8EWE00HP	-120.58	-124.59	-124.82	-121.26	-114.01	-103.30
SO XBADJ	8EWE00HP	-98.74	-97.40	-93.10	-85.97	-76.23	-64.18
SO XBADJ	8EWE00HP	-50.17	-34.64	-18.06	-17.53	-28.05	-37.90
SO YBADJ	8EWE00HP	8.94	16.12	22.80	28.79	33.90	37.99
SO YBADJ	8EWE00HP	38.94	38.37	37.50	36.99	35.36	32.65
SO YBADJ	8EWE00HP	28.95	24.37	19.05	13.30	5.99	-1.50

Attachment A

SO BUILDWID	8EWE00HS	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HS	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HS	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE00HS	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HS	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HS	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLEN	8EWE00HS	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE00HS	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE00HS	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLEN	8EWE00HS	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE00HS	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE00HS	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE00HS	-37.64	-43.04	-47.13	-49.79	-50.94	-50.54
SO XBADJ	8EWE00HS	-57.60	-71.44	-83.10	-92.24	-98.58	-101.92
SO XBADJ	8EWE00HS	-102.16	-99.30	-93.42	-97.36	-109.24	-119.70
SO XBADJ	8EWE00HS	-129.53	-135.43	-137.21	-134.83	-128.34	-117.96
SO XBADJ	8EWE00HS	-113.28	-111.38	-106.10	-97.59	-86.12	-72.04
SO XBADJ	8EWE00HS	-55.76	-37.79	-18.67	-15.59	-23.61	-31.10
SO YBADJ	8EWE00HS	-2.68	6.23	14.94	23.20	30.76	37.38
SO YBADJ	8EWE00HS	40.88	42.81	44.30	45.95	46.19	45.04
SO YBADJ	8EWE00HS	42.52	38.70	33.71	27.84	19.97	11.50
SO YBADJ	8EWE00HS	2.68	-6.23	-14.94	-23.20	-30.76	-37.38
SO YBADJ	8EWE00HS	-40.88	-42.81	-44.30	-45.95	-46.19	-45.04
SO YBADJ	8EWE00HS	-42.52	-38.70	-33.71	-27.84	-19.97	-11.50
SO BUILDHGT	8EWE00HT	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HT	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HT	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HT	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HT	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HT	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE00HT	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HT	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HT	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE00HT	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HT	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HT	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLEN	8EWE00HT	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE00HT	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE00HT	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO BUILDLEN	8EWE00HT	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE00HT	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE00HT	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE00HT	-36.14	-40.59	-43.80	-45.68	-46.17	-45.26
SO XBADJ	8EWE00HT	-51.98	-65.64	-77.30	-86.61	-93.30	-97.14
SO XBADJ	8EWE00HT	-98.04	-95.96	-90.96	-95.84	-108.72	-120.20
SO XBADJ	8EWE00HT	-131.03	-137.88	-140.55	-138.94	-133.11	-123.23
SO XBADJ	8EWE00HT	-118.90	-117.18	-111.90	-103.22	-91.40	-76.81
SO XBADJ	8EWE00HT	-59.88	-41.13	-21.14	-17.10	-24.13	-30.60
SO YBADJ	8EWE00HT	-8.30	0.95	10.17	19.08	27.41	34.91
SO YBADJ	8EWE00HT	39.37	42.30	44.80	47.44	48.65	48.37
SO YBADJ	8EWE00HT	46.63	43.47	38.98	33.46	25.77	17.30
SO YBADJ	8EWE00HT	8.30	-0.95	-10.17	-19.08	-27.41	-34.91
SO YBADJ	8EWE00HT	-39.37	-42.30	-44.80	-47.44	-48.65	-48.37
SO YBADJ	8EWE00HT	-46.63	-43.47	-38.98	-33.46	-25.77	-17.30
SO BUILDHGT	8EWE00HU	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HU	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HU	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HU	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HU	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDHGT	8EWE00HU	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
SO BUILDWID	8EWE00HU	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HU	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HU	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDWID	8EWE00HU	189.83	184.70	173.95	157.92	137.09	112.09
SO BUILDWID	8EWE00HU	112.94	132.85	150.80	167.18	178.47	184.35
SO BUILDWID	8EWE00HU	184.62	179.28	168.50	170.88	182.82	189.20
SO BUILDLEN	8EWE00HU	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE00HU	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE00HU	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80

Attachment A

SO BUILDLEN	8EWE00HU	167.18	178.47	184.35	184.62	179.28	168.50
SO BUILDLEN	8EWE00HU	170.88	182.82	189.20	189.83	184.70	173.95
SO BUILDLEN	8EWE00HU	157.92	137.09	112.09	112.94	132.85	150.80
SO XBADJ	8EWE00HU	-81.36	-96.26	-108.23	-116.91	-122.03	-123.45
SO XBADJ	8EWE00HU	-130.12	-141.36	-148.30	-150.74	-148.59	-141.93
SO XBADJ	8EWE00HU	-130.96	-116.01	-97.53	-88.74	-88.16	-86.80
SO XBADJ	8EWE00HU	-85.81	-82.22	-76.12	-67.71	-57.25	-45.05
SO XBADJ	8EWE00HU	-40.76	-41.46	-40.90	-39.10	-36.11	-32.02
SO XBADJ	8EWE00HU	-26.96	-21.08	-14.56	-24.20	-44.69	-64.00
SO YBADJ	8EWE00HU	55.82	56.24	54.96	52.00	47.46	41.49
SO YBADJ	8EWE00HU	32.27	21.73	11.40	2.22	-7.02	-16.05
SO YBADJ	8EWE00HU	-24.60	-32.39	-39.20	-44.68	-49.95	-53.70
SO YBADJ	8EWE00HU	-55.82	-56.24	-54.96	-52.00	-47.46	-41.49
SO YBADJ	8EWE00HU	-32.27	-21.73	-11.40	-2.22	7.02	16.05
SO YBADJ	8EWE00HU	24.60	32.39	39.20	44.68	49.95	53.70
SO BUILDHGT	8EWE00HV	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HV	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HV	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HV	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HV	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HV	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00HV	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE00HV	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE00HV	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDWID	8EWE00HV	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE00HV	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE00HV	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDLEN	8EWE00HV	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLEN	8EWE00HV	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLEN	8EWE00HV	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO BUILDLEN	8EWE00HV	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLEN	8EWE00HV	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLEN	8EWE00HV	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO XBADJ	8EWE00HV	-37.74	-47.63	-56.07	-62.81	-67.64	-70.42
SO XBADJ	8EWE00HV	-77.86	-85.48	-90.50	-92.77	-92.22	-88.88
SO XBADJ	8EWE00HV	-82.83	-74.26	-63.44	-61.08	-66.45	-69.80
SO XBADJ	8EWE00HV	-71.03	-70.11	-67.05	-61.95	-54.98	-46.33
SO XBADJ	8EWE00HV	-45.71	-47.22	-47.30	-45.94	-43.18	-39.11
SO XBADJ	8EWE00HV	-33.86	-27.57	-20.45	-14.66	-14.85	-26.70
SO YBADJ	8EWE00HV	23.42	24.52	24.88	24.48	23.34	21.50
SO YBADJ	8EWE00HV	23.21	25.80	21.55	16.65	11.24	5.49
SO YBADJ	8EWE00HV	-0.43	-6.33	-12.04	-16.07	-19.13	-21.60
SO YBADJ	8EWE00HV	-23.42	-24.52	-24.88	-24.48	-23.34	-21.50
SO YBADJ	8EWE00HV	-23.21	-25.80	-21.55	-16.65	-11.24	-5.49
SO YBADJ	8EWE00HV	0.43	6.33	12.04	16.07	19.13	21.60
SO BUILDHGT	8EWE00HW	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HW	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HW	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HW	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HW	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HW	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00HW	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE00HW	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE00HW	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDWID	8EWE00HW	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE00HW	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE00HW	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDLEN	8EWE00HW	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLEN	8EWE00HW	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLEN	8EWE00HW	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO BUILDLEN	8EWE00HW	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLEN	8EWE00HW	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLEN	8EWE00HW	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO XBADJ	8EWE00HW	-35.26	-44.35	-52.09	-58.24	-62.63	-65.12
SO XBADJ	8EWE00HW	-72.43	-80.08	-85.30	-87.93	-87.89	-85.17
SO XBADJ	8EWE00HW	-79.87	-72.14	-62.22	-60.80	-67.12	-71.40
SO XBADJ	8EWE00HW	-73.51	-73.39	-71.03	-66.52	-59.99	-51.63
SO XBADJ	8EWE00HW	-51.15	-52.62	-52.50	-50.78	-47.52	-42.82
SO XBADJ	8EWE00HW	-36.81	-29.69	-21.66	-14.94	-14.18	-25.10

Attachment A

SO YBADJ	8EWE00HW	18.57	20.18	21.18	21.53	21.23	20.28
SO YBADJ	8EWE00HW	22.93	26.47	23.15	19.13	14.52	9.47
SO YBADJ	8EWE00HW	4.14	-1.32	-6.74	-10.64	-13.73	-16.40
SO YBADJ	8EWE00HW	-18.57	-20.18	-21.18	-21.53	-21.23	-20.28
SO YBADJ	8EWE00HW	-22.93	-26.47	-23.15	-19.13	-14.52	-9.47
SO YBADJ	8EWE00HW	-4.14	1.32	6.74	10.64	13.73	16.40
SO BUILDHGT	8EWE00HX	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HX	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HX	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HX	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HX	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HX	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HX	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00HX	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE00HX	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE00HX	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDWID	8EWE00HX	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE00HX	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE00HX	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDLLEN	8EWE00HX	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLLEN	8EWE00HX	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLLEN	8EWE00HX	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO BUILDLLEN	8EWE00HX	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLLEN	8EWE00HX	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLLEN	8EWE00HX	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO XBADJ	8EWE00HX	-31.48	-40.00	-47.30	-53.17	-57.42	-59.93
SO XBADJ	8EWE00HX	-67.42	-75.41	-81.10	-84.33	-85.00	-83.08
SO XBADJ	8EWE00HX	-78.65	-71.82	-62.81	-62.28	-69.44	-74.50
SO XBADJ	8EWE00HX	-77.29	-77.74	-75.82	-71.60	-65.20	-56.82
SO XBADJ	8EWE00HX	-56.15	-57.30	-56.70	-54.38	-50.41	-44.90
SO XBADJ	8EWE00HX	-38.04	-30.01	-21.08	-13.46	-11.85	-22.00
SO YBADJ	8EWE00HX	14.98	17.30	19.09	20.31	20.90	20.87
SO YBADJ	8EWE00HX	24.41	28.79	26.25	22.91	18.87	14.26
SO YBADJ	8EWE00HX	9.21	3.89	-1.55	-5.63	-9.05	-12.20
SO YBADJ	8EWE00HX	-14.98	-17.30	-19.09	-20.31	-20.90	-20.87
SO YBADJ	8EWE00HX	-24.41	-28.79	-26.25	-22.91	-18.87	-14.26
SO YBADJ	8EWE00HX	-9.21	-3.89	1.55	5.63	9.05	12.20
SO BUILDHGT	8EWE00HY	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HY	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HY	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HY	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HY	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HY	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00HY	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE00HY	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE00HY	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDWID	8EWE00HY	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE00HY	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE00HY	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDLLEN	8EWE00HY	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLLEN	8EWE00HY	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLLEN	8EWE00HY	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO BUILDLLEN	8EWE00HY	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLLEN	8EWE00HY	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLLEN	8EWE00HY	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO XBADJ	8EWE00HY	-28.78	-36.79	-43.68	-49.25	-53.32	-55.76
SO XBADJ	8EWE00HY	-63.32	-71.50	-77.50	-81.15	-82.33	-81.02
SO XBADJ	8EWE00HY	-77.24	-71.11	-62.83	-63.02	-70.89	-76.60
SO XBADJ	8EWE00HY	-79.99	-80.94	-79.44	-75.52	-69.31	-60.99
SO XBADJ	8EWE00HY	-60.25	-61.21	-60.30	-57.56	-53.07	-46.97
SO XBADJ	8EWE00HY	-39.44	-30.72	-21.06	-12.72	-10.41	-19.90
SO YBADJ	8EWE00HY	11.79	14.63	17.02	18.90	20.20	20.88
SO YBADJ	8EWE00HY	25.15	30.24	28.35	25.60	22.07	17.88
SO YBADJ	8EWE00HY	13.14	8.00	2.61	-1.53	-5.14	-8.60
SO YBADJ	8EWE00HY	-11.79	-14.63	-17.02	-18.90	-20.20	-20.88
SO YBADJ	8EWE00HY	-25.15	-30.24	-28.35	-25.60	-22.07	-17.88
SO YBADJ	8EWE00HY	-13.14	-8.00	-2.61	1.53	5.14	8.60
SO BUILDHGT	8EWE00HZ	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HZ	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HZ	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

Attachment A

SO BUILDHGT	8EWE00HZ	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HZ	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00HZ	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00HZ	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE00HZ	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE00HZ	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDWID	8EWE00HZ	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE00HZ	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE00HZ	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDLEN	8EWE00HZ	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLEN	8EWE00HZ	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLEN	8EWE00HZ	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO BUILDLEN	8EWE00HZ	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLEN	8EWE00HZ	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLEN	8EWE00HZ	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO XBADJ	8EWE00HZ	-25.90	-33.21	-39.52	-44.62	-48.36	-50.64
SO XBADJ	8EWE00HZ	-58.18	-66.50	-72.80	-76.89	-78.64	-78.00
SO XBADJ	8EWE00HZ	-74.99	-69.70	-62.29	-63.39	-72.14	-78.70
SO XBADJ	8EWE00HZ	-82.87	-84.52	-83.61	-80.15	-74.26	-66.11
SO XBADJ	8EWE00HZ	-65.39	-66.20	-65.00	-61.82	-56.77	-49.99
SO XBADJ	8EWE00HZ	-41.69	-32.13	-21.59	-12.35	-9.16	-17.80
SO YBADJ	8EWE00HZ	7.53	10.93	14.00	16.65	18.79	20.35
SO YBADJ	8EWE00HZ	25.52	31.49	30.45	28.49	25.66	22.05
SO YBADJ	8EWE00HZ	17.77	12.95	7.73	3.60	-0.15	-3.90
SO YBADJ	8EWE00HZ	-7.53	-10.93	-14.00	-16.65	-18.79	-20.35
SO YBADJ	8EWE00HZ	-25.52	-31.49	-30.45	-28.49	-25.66	-22.05
SO YBADJ	8EWE00HZ	-17.77	-12.95	-7.73	-3.60	0.15	3.90
SO BUILDHGT	8EWE00I0	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I0	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I0	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I0	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I0	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I0	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00I0	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE00I0	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE00I0	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDWID	8EWE00I0	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE00I0	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE00I0	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDLEN	8EWE00I0	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLEN	8EWE00I0	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLEN	8EWE00I0	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO BUILDLEN	8EWE00I0	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLEN	8EWE00I0	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLEN	8EWE00I0	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO XBADJ	8EWE00I0	-23.10	-29.80	-35.60	-40.31	-43.80	-45.96
SO XBADJ	8EWE00I0	-53.52	-62.00	-68.60	-73.11	-75.41	-75.41
SO XBADJ	8EWE00I0	-73.12	-68.61	-62.01	-63.92	-73.48	-80.80
SO XBADJ	8EWE00I0	-85.67	-87.93	-87.52	-84.46	-78.83	-70.80
SO XBADJ	8EWE00I0	-70.05	-70.70	-69.20	-65.60	-60.00	-52.58
SO XBADJ	8EWE00I0	-43.56	-33.22	-21.87	-11.82	-7.82	-15.70
SO YBADJ	8EWE00I0	3.76	7.70	11.42	14.78	17.69	20.07
SO YBADJ	8EWE00I0	26.05	32.83	32.55	31.28	29.06	25.96
SO YBADJ	8EWE00I0	22.07	17.51	12.42	8.27	4.35	0.30
SO YBADJ	8EWE00I0	-3.76	-7.70	-11.42	-14.78	-17.69	-20.07
SO YBADJ	8EWE00I0	-26.05	-32.83	-32.55	-31.28	-29.07	-25.96
SO YBADJ	8EWE00I0	-22.07	-17.51	-12.42	-8.27	-4.35	-0.30
SO BUILDHGT	8EWE00I1	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I1	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I1	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I1	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I1	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I1	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00I1	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE00I1	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE00I1	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDWID	8EWE00I1	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE00I1	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE00I1	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80

Attachment A

SO BUILDLEN	8EWE00I1	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLEN	8EWE00I1	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLEN	8EWE00I1	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO BUILDLEN	8EWE00I1	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLEN	8EWE00I1	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLEN	8EWE00I1	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO XBADJ	8EWE00I1	-20.48	-26.73	-32.18	-36.64	-40.00	-42.13
SO XBADJ	8EWE00I1	-49.79	-58.49	-65.40	-70.33	-73.12	-73.69
SO XBADJ	8EWE00I1	-72.02	-68.16	-62.23	-64.80	-74.99	-82.90
SO XBADJ	8EWE00I1	-88.29	-91.00	-90.94	-88.12	-82.63	-74.62
SO XBADJ	8EWE00I1	-73.78	-74.22	-72.40	-68.38	-62.29	-54.30
SO XBADJ	8EWE00I1	-44.66	-33.67	-21.65	-10.94	-6.31	-13.60
SO YBADJ	8EWE00I1	0.97	5.42	9.69	13.68	17.25	20.29
SO YBADJ	8EWE00I1	26.93	34.34	34.65	33.91	32.13	29.38
SO YBADJ	8EWE00I1	25.74	21.32	16.24	11.99	7.87	3.50
SO YBADJ	8EWE00I1	-0.97	-5.42	-9.69	-13.68	-17.25	-20.29
SO YBADJ	8EWE00I1	-26.93	-34.34	-34.65	-33.91	-32.13	-29.38
SO YBADJ	8EWE00I1	-25.74	-21.32	-16.24	-11.99	-7.87	-3.50
SO BUILDHGT	8EWE00I2	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I2	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I2	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I2	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I2	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I2	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00I2	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE00I2	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE00I2	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDWID	8EWE00I2	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE00I2	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE00I2	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDLEN	8EWE00I2	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLEN	8EWE00I2	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLEN	8EWE00I2	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO BUILDLEN	8EWE00I2	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLEN	8EWE00I2	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLEN	8EWE00I2	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO XBADJ	8EWE00I2	-18.78	-24.39	-29.26	-33.24	-36.21	-38.08
SO XBADJ	8EWE00I2	-45.60	-54.27	-61.30	-66.46	-69.61	-70.64
SO XBADJ	8EWE00I2	-69.52	-66.29	-61.05	-64.34	-75.26	-83.90
SO XBADJ	8EWE00I2	-89.99	-93.34	-93.86	-91.53	-86.41	-78.67
SO XBADJ	8EWE00I2	-77.97	-78.43	-76.50	-72.25	-65.80	-57.35
SO XBADJ	8EWE00I2	-47.16	-35.54	-22.83	-11.40	-6.04	-12.60
SO YBADJ	8EWE00I2	-2.89	1.90	6.64	11.18	15.38	19.11
SO YBADJ	8EWE00I2	26.47	34.61	35.65	35.60	34.47	32.30
SO YBADJ	8EWE00I2	29.14	25.10	20.29	16.19	12.08	7.60
SO YBADJ	8EWE00I2	2.89	-1.90	-6.64	-11.18	-15.38	-19.11
SO YBADJ	8EWE00I2	-26.47	-34.61	-35.65	-35.60	-34.47	-32.30
SO YBADJ	8EWE00I2	-29.14	-25.10	-20.29	-16.19	-12.08	-7.60
SO BUILDHGT	8EWE00I3	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I3	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I3	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I3	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I3	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I3	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00I3	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE00I3	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE00I3	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDWID	8EWE00I3	138.71	135.41	127.99	116.68	101.83	83.88
SO BUILDWID	8EWE00I3	75.74	81.30	96.50	108.77	117.73	123.12
SO BUILDWID	8EWE00I3	124.77	122.62	116.75	123.57	132.70	137.80
SO BUILDLEN	8EWE00I3	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLEN	8EWE00I3	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLEN	8EWE00I3	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO BUILDLEN	8EWE00I3	108.77	117.73	123.12	124.77	122.62	116.75
SO BUILDLEN	8EWE00I3	123.57	132.70	137.80	138.71	135.41	127.99
SO BUILDLEN	8EWE00I3	116.68	101.83	83.88	75.74	81.30	96.50
SO XBADJ	8EWE00I3	-15.49	-20.51	-24.91	-28.55	-31.32	-33.15
SO XBADJ	8EWE00I3	-40.76	-49.69	-57.10	-62.78	-66.55	-68.30
SO XBADJ	8EWE00I3	-67.97	-65.58	-61.20	-65.35	-77.09	-86.50

Attachment A

SO XBADJ	8EWE00I3	-93.28	-97.22	-98.21	-96.22	-91.30	-83.61
SO XBADJ	8EWE00I3	-82.81	-83.02	-80.70	-75.93	-68.86	-59.69
SO XBADJ	8EWE00I3	-48.71	-36.25	-22.68	-10.39	-4.20	-10.00
SO YBADJ	8EWE00I3	-6.58	-1.15	4.31	9.63	14.67	19.26
SO YBADJ	8EWE00I3	27.48	36.44	38.25	38.89	38.35	36.65
SO YBADJ	8EWE00I3	33.83	29.99	25.23	21.02	16.67	11.80
SO YBADJ	8EWE00I3	6.58	1.15	-4.31	-9.63	-14.67	-19.26
SO YBADJ	8EWE00I3	-27.48	-36.44	-38.25	-38.89	-38.35	-36.65
SO YBADJ	8EWE00I3	-33.83	-29.99	-25.23	-21.02	-16.67	-11.80
SO BUILDHGT	8EWE00I4	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I4	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I4	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I4	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I4	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I4	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00I4	103.58	101.22	95.78	87.43	76.42	63.09
SO BUILDWID	8EWE00I4	55.36	60.74	72.40	81.86	88.83	93.10
SO BUILDWID	8EWE00I4	94.54	93.11	88.85	91.98	98.89	102.80
SO BUILDWID	8EWE00I4	103.58	101.22	95.78	87.43	76.42	63.09
SO BUILDWID	8EWE00I4	55.36	60.74	72.40	81.86	88.83	93.10
SO BUILDWID	8EWE00I4	94.54	93.11	88.85	91.98	98.89	102.80
SO BUILDLEN	8EWE00I4	81.86	88.83	93.10	94.54	93.11	88.85
SO BUILDLEN	8EWE00I4	91.98	98.89	102.80	103.58	101.22	95.78
SO BUILDLEN	8EWE00I4	87.43	76.42	63.09	55.36	60.74	72.40
SO BUILDLEN	8EWE00I4	81.86	88.83	93.10	94.54	93.11	88.85
SO BUILDLEN	8EWE00I4	91.98	98.89	102.80	103.58	101.22	95.78
SO BUILDLEN	8EWE00I4	87.43	76.42	63.09	55.36	60.74	72.40
SO XBADJ	8EWE00I4	-25.13	-31.60	-37.10	-41.48	-44.60	-46.36
SO XBADJ	8EWE00I4	-48.26	-54.25	-58.60	-61.17	-61.87	-60.70
SO XBADJ	8EWE00I4	-57.68	-52.91	-46.53	-45.19	-50.62	-54.50
SO XBADJ	8EWE00I4	-56.73	-57.23	-56.00	-53.06	-48.51	-42.49
SO XBADJ	8EWE00I4	-43.72	-44.64	-44.20	-42.42	-39.35	-35.08
SO XBADJ	8EWE00I4	-29.75	-23.51	-16.56	-10.16	-10.13	-17.90
SO YBADJ	8EWE00I4	9.37	11.26	12.81	13.97	14.70	14.99
SO YBADJ	8EWE00I4	17.52	20.24	18.30	15.80	12.82	9.45
SO YBADJ	8EWE00I4	5.79	1.96	-1.94	-2.27	-4.81	-7.20
SO YBADJ	8EWE00I4	-9.37	-11.26	-12.81	-13.97	-14.70	-14.99
SO YBADJ	8EWE00I4	-17.52	-20.24	-18.30	-15.80	-12.82	-9.45
SO YBADJ	8EWE00I4	-5.79	-1.96	1.94	2.27	4.81	7.20
SO BUILDHGT	8EWE00I5	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I5	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I5	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I5	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I5	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I5	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00I5	103.58	101.22	95.78	87.43	76.42	63.09
SO BUILDWID	8EWE00I5	55.36	60.74	72.40	81.86	88.83	93.10
SO BUILDWID	8EWE00I5	94.54	93.11	88.85	91.98	98.89	102.80
SO BUILDWID	8EWE00I5	103.58	101.22	95.78	87.43	76.42	63.09
SO BUILDWID	8EWE00I5	55.36	60.74	72.40	81.86	88.83	93.10
SO BUILDWID	8EWE00I5	94.54	93.11	88.85	91.98	98.89	102.80
SO BUILDLEN	8EWE00I5	81.86	88.83	93.10	94.54	93.11	88.85
SO BUILDLEN	8EWE00I5	91.98	98.89	102.80	103.58	101.22	95.78
SO BUILDLEN	8EWE00I5	87.43	76.42	63.09	55.36	60.74	72.40
SO BUILDLEN	8EWE00I5	81.86	88.83	93.10	94.54	93.11	88.85
SO BUILDLEN	8EWE00I5	91.98	98.89	102.80	103.58	101.22	95.78
SO BUILDLEN	8EWE00I5	87.43	76.42	63.09	55.36	60.74	72.40
SO XBADJ	8EWE00I5	-20.46	-25.99	-30.73	-34.54	-37.31	-38.93
SO XBADJ	8EWE00I5	-40.92	-47.23	-52.10	-55.39	-57.00	-56.87
SO XBADJ	8EWE00I5	-55.02	-51.49	-46.40	-46.35	-53.03	-58.10
SO XBADJ	8EWE00I5	-61.40	-62.84	-62.37	-60.00	-55.81	-49.92
SO XBADJ	8EWE00I5	-51.06	-51.67	-50.70	-48.19	-44.22	-38.91
SO XBADJ	8EWE00I5	-32.41	-24.93	-16.69	-9.00	-7.71	-14.30
SO YBADJ	8EWE00I5	3.60	6.39	8.98	11.30	13.28	14.86
SO YBADJ	8EWE00I5	18.68	22.66	21.90	20.47	18.42	15.82
SO YBADJ	8EWE00I5	12.73	9.25	5.49	5.07	2.22	-0.70
SO YBADJ	8EWE00I5	-3.60	-6.39	-8.98	-11.30	-13.28	-14.86
SO YBADJ	8EWE00I5	-18.68	-22.66	-21.90	-20.47	-18.42	-15.82
SO YBADJ	8EWE00I5	-12.73	-9.25	-5.49	-5.07	-2.22	0.70

Attachment A

SO BUILDHGT	8EWE00I6	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I6	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I6	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I6	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I6	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I6	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00I6	103.58	101.22	95.78	87.43	76.42	63.09
SO BUILDWID	8EWE00I6	55.36	60.74	72.40	81.86	88.83	93.10
SO BUILDWID	8EWE00I6	94.54	93.11	88.85	91.98	98.89	102.80
SO BUILDWID	8EWE00I6	103.58	101.22	95.78	87.43	76.42	63.09
SO BUILDWID	8EWE00I6	55.36	60.74	72.40	81.86	88.83	93.10
SO BUILDWID	8EWE00I6	94.54	93.11	88.85	91.98	98.89	102.80
SO BUILDLEN	8EWE00I6	81.86	88.83	93.10	94.54	93.11	88.85
SO BUILDLEN	8EWE00I6	91.98	98.89	102.80	103.58	101.22	95.78
SO BUILDLEN	8EWE00I6	87.43	76.42	63.09	55.36	60.74	72.40
SO BUILDLEN	8EWE00I6	81.86	88.83	93.10	94.54	93.11	88.85
SO BUILDLEN	8EWE00I6	91.98	98.89	102.80	103.58	101.22	95.78
SO BUILDLEN	8EWE00I6	87.43	76.42	63.09	55.36	60.74	72.40
SO XBADJ	8EWE00I6	-17.38	-22.03	-26.02	-29.21	-31.51	-32.86
SO XBADJ	8EWE00I6	-34.75	-41.15	-46.30	-50.04	-52.26	-52.90
SO XBADJ	8EWE00I6	-51.92	-49.37	-45.32	-46.34	-54.09	-60.20
SO XBADJ	8EWE00I6	-64.48	-66.80	-67.08	-65.34	-61.60	-55.99
SO XBADJ	8EWE00I6	-57.23	-57.74	-56.50	-53.54	-48.95	-42.88
SO XBADJ	8EWE00I6	-35.50	-27.05	-17.77	-9.01	-6.65	-12.20
SO YBADJ	8EWE00I6	-1.75	1.65	5.01	8.21	11.16	13.77
SO YBADJ	8EWE00I6	18.67	23.72	24.00	23.55	22.38	20.53
SO YBADJ	8EWE00I6	18.06	15.04	11.57	11.24	8.30	5.10
SO YBADJ	8EWE00I6	1.75	-1.65	-5.01	-8.21	-11.16	-13.77
SO YBADJ	8EWE00I6	-18.67	-23.72	-24.00	-23.55	-22.38	-20.53
SO YBADJ	8EWE00I6	-18.06	-15.04	-11.57	-11.24	-8.30	-5.10
SO BUILDHGT	8EWE00I7	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I7	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I7	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I7	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I7	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I7	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00I7	103.58	101.22	95.78	87.43	76.42	63.09
SO BUILDWID	8EWE00I7	55.36	60.74	72.40	81.86	88.83	93.10
SO BUILDWID	8EWE00I7	94.54	93.11	88.85	91.98	98.89	102.80
SO BUILDWID	8EWE00I7	103.58	101.22	95.78	87.43	76.42	63.09
SO BUILDWID	8EWE00I7	55.36	60.74	72.40	81.86	88.83	93.10
SO BUILDWID	8EWE00I7	94.54	93.11	88.85	91.98	98.89	102.80
SO BUILDLEN	8EWE00I7	81.86	88.83	93.10	94.54	93.11	88.85
SO BUILDLEN	8EWE00I7	91.98	98.89	102.80	103.58	101.22	95.78
SO BUILDLEN	8EWE00I7	87.43	76.42	63.09	55.36	60.74	72.40
SO BUILDLEN	8EWE00I7	81.86	88.83	93.10	94.54	93.11	88.85
SO BUILDLEN	8EWE00I7	91.98	98.89	102.80	103.58	101.22	95.78
SO BUILDLEN	8EWE00I7	87.43	76.42	63.09	55.36	60.74	72.40
SO XBADJ	8EWE00I7	-13.66	-17.60	-21.00	-23.77	-25.82	-27.08
SO XBADJ	8EWE00I7	-29.06	-35.72	-41.30	-45.62	-48.56	-50.02
SO XBADJ	8EWE00I7	-49.96	-48.38	-45.33	-47.36	-56.08	-63.10
SO XBADJ	8EWE00I7	-68.20	-71.23	-72.10	-70.77	-67.29	-61.77
SO XBADJ	8EWE00I7	-62.92	-63.17	-61.50	-57.96	-52.66	-45.76
SO XBADJ	8EWE00I7	-37.47	-28.04	-17.76	-8.00	-4.66	-9.30
SO YBADJ	8EWE00I7	-6.17	-2.05	2.13	6.24	10.17	13.79
SO YBADJ	8EWE00I7	19.68	25.71	26.90	27.27	26.82	25.55
SO YBADJ	8EWE00I7	23.50	20.74	17.35	16.93	13.72	10.10
SO YBADJ	8EWE00I7	6.17	2.05	-2.13	-6.24	-10.17	-13.79
SO YBADJ	8EWE00I7	-19.68	-25.71	-26.90	-27.27	-26.82	-25.55
SO YBADJ	8EWE00I7	-23.50	-20.74	-17.35	-16.93	-13.72	-10.10
SO BUILDHGT	8EWE00I8	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I8	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I8	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I8	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I8	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I8	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00I8	64.94	70.90	74.71	76.25	75.48	72.41
SO BUILDWID	8EWE00I8	67.14	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00I8	59.95	58.67	55.61	55.26	55.88	57.00

Attachment A

SO BUILDWID	8EWE00I8	64.94	70.90	74.71	76.25	75.48	72.41
SO BUILDWID	8EWE00I8	67.14	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00I8	59.95	58.67	55.61	55.26	55.88	57.00
SO BUILDLEN	8EWE00I8	52.99	57.07	59.41	59.95	58.67	55.61
SO BUILDLEN	8EWE00I8	55.26	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLEN	8EWE00I8	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	50.70
SO BUILDLEN	8EWE00I8	52.99	57.07	59.41	59.95	58.67	55.61
SO BUILDLEN	8EWE00I8	55.26	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLEN	8EWE00I8	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	50.70
SO XBADJ	8EWE00I8	-34.62	-40.69	-45.52	-48.96	-50.92	-51.34
SO XBADJ	8EWE00I8	-50.19	-47.52	-45.10	-48.25	-49.94	-50.11
SO XBADJ	8EWE00I8	-48.75	-45.92	-41.69	-36.19	-29.60	-22.10
SO XBADJ	8EWE00I8	-18.37	-16.38	-13.90	-10.99	-7.75	-4.27
SO XBADJ	8EWE00I8	-5.07	-8.36	-11.90	-16.69	-20.96	-24.61
SO XBADJ	8EWE00I8	-27.50	-29.56	-30.72	-30.95	-30.23	-28.60
SO YBADJ	8EWE00I8	15.78	14.49	12.75	10.63	8.18	5.49
SO YBADJ	8EWE00I8	2.62	-0.32	-3.25	-8.12	-12.15	-15.81
SO YBADJ	8EWE00I8	-18.99	-21.59	-23.53	-22.56	-19.58	-16.60
SO YBADJ	8EWE00I8	-15.78	-14.49	-12.75	-10.63	-8.18	-5.49
SO YBADJ	8EWE00I8	-2.62	0.32	3.25	8.12	12.15	15.81
SO YBADJ	8EWE00I8	18.99	21.59	23.53	22.56	19.58	16.60
SO BUILDHGT	8EWE00I9	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I9	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I9	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I9	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I9	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00I9	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00I9	64.94	70.90	74.71	76.25	75.48	72.41
SO BUILDWID	8EWE00I9	67.14	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00I9	59.95	58.67	55.61	55.26	55.88	57.00
SO BUILDWID	8EWE00I9	64.94	70.90	74.71	76.25	75.48	72.41
SO BUILDWID	8EWE00I9	67.14	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00I9	59.95	58.67	55.61	55.26	55.88	57.00
SO BUILDLEN	8EWE00I9	52.99	57.07	59.41	59.95	58.67	55.61
SO BUILDLEN	8EWE00I9	55.26	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLEN	8EWE00I9	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	50.70
SO BUILDLEN	8EWE00I9	52.99	57.07	59.41	59.95	58.67	55.61
SO BUILDLEN	8EWE00I9	55.26	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLEN	8EWE00I9	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	50.70
SO XBADJ	8EWE00I9	-27.91	-34.37	-39.79	-44.00	-46.87	-48.32
SO XBADJ	8EWE00I9	-48.30	-46.81	-45.60	-49.94	-52.77	-53.99
SO XBADJ	8EWE00I9	-53.57	-51.53	-47.91	-42.85	-36.48	-29.00
SO XBADJ	8EWE00I9	-25.08	-22.70	-19.62	-15.95	-11.80	-7.29
SO XBADJ	8EWE00I9	-6.96	-9.07	-11.40	-14.99	-18.13	-20.72
SO XBADJ	8EWE00I9	-22.68	-23.95	-24.49	-24.29	-23.35	-21.70
SO YBADJ	8EWE00I9	17.47	17.32	16.63	15.45	13.79	11.71
SO YBADJ	8EWE00I9	9.28	6.56	3.65	-1.42	-5.84	-10.08
SO YBADJ	8EWE00I9	-14.02	-17.54	-20.52	-20.67	-18.87	-17.10
SO YBADJ	8EWE00I9	-17.47	-17.32	-16.63	-15.45	-13.79	-11.71
SO YBADJ	8EWE00I9	-9.28	-6.56	-3.65	1.42	5.84	10.08
SO YBADJ	8EWE00I9	14.02	17.54	20.52	20.67	18.87	17.10
SO BUILDHGT	8EWE00IA	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IA	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IA	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
SO BUILDHGT	8EWE00IA	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IA	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IA	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
SO BUILDWID	8EWE00IA	64.94	70.90	74.71	68.02	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE00IA	64.49	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00IA	59.95	58.67	55.61	55.26	55.88	0.00
SO BUILDWID	8EWE00IA	64.94	70.90	74.71	68.02	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE00IA	67.14	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00IA	59.95	58.67	55.61	55.26	55.88	0.00
SO BUILDLEN	8EWE00IA	52.99	57.07	59.41	74.21	74.42	72.37
SO BUILDLEN	8EWE00IA	68.12	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLEN	8EWE00IA	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	0.00
SO BUILDLEN	8EWE00IA	52.99	57.07	59.41	74.21	74.42	72.37
SO BUILDLEN	8EWE00IA	55.26	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLEN	8EWE00IA	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	0.00

Attachment A

SO XBADJ	8EWE00IA	-31.45	-29.03	-25.74	-74.99	-79.70	-81.99
SO XBADJ	8EWE00IA	-81.78	-0.30	3.80	0.84	-2.14	-5.06
SO XBADJ	8EWE00IA	-7.82	-10.35	-12.56	-14.39	-15.79	0.00
SO XBADJ	8EWE00IA	-21.54	-28.03	-33.67	0.78	5.28	9.62
SO XBADJ	8EWE00IA	-49.17	-55.58	-60.80	-65.78	-68.76	-69.65
SO XBADJ	8EWE00IA	-68.43	-65.13	-59.84	-52.74	-44.04	0.00
SO YBADJ	8EWE00IA	-33.31	-33.31	-32.30	34.25	27.86	18.78
SO YBADJ	8EWE00IA	9.13	-14.13	-8.65	-4.95	-0.50	3.96
SO YBADJ	8EWE00IA	8.31	12.40	16.12	21.54	27.64	0.00
SO YBADJ	8EWE00IA	33.31	33.31	32.30	-34.25	-27.86	-18.78
SO YBADJ	8EWE00IA	19.18	14.13	8.65	4.95	0.50	-3.96
SO YBADJ	8EWE00IA	-8.31	-12.40	-16.12	-21.54	-27.64	0.00
SO BUILDHGT	8EWE00IB	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IB	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IB	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
SO BUILDHGT	8EWE00IB	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IB	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IB	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
SO BUILDWID	8EWE00IB	64.94	70.90	74.71	76.25	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE00IB	64.49	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00IB	59.95	58.67	55.61	55.26	55.88	0.00
SO BUILDWID	8EWE00IB	64.94	70.90	74.71	76.25	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE00IB	64.49	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00IB	59.95	58.67	55.61	55.26	55.88	0.00
SO BUILDLLEN	8EWE00IB	52.99	57.07	59.41	59.95	74.42	72.37
SO BUILDLLEN	8EWE00IB	68.12	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLLEN	8EWE00IB	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	0.00
SO BUILDLLEN	8EWE00IB	52.99	57.07	59.41	59.95	74.42	72.37
SO BUILDLLEN	8EWE00IB	68.12	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLLEN	8EWE00IB	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	0.00
SO XBADJ	8EWE00IB	-24.65	-22.55	-19.77	-16.38	-75.26	-78.54
SO XBADJ	8EWE00IB	-79.42	0.90	3.80	-0.36	-4.50	-8.51
SO XBADJ	8EWE00IB	-12.26	-15.64	-18.54	-20.88	-22.58	0.00
SO XBADJ	8EWE00IB	-28.34	-34.52	-39.65	-43.57	0.84	6.17
SO XBADJ	8EWE00IB	11.30	-56.78	-60.80	-64.58	-66.40	-66.20
SO XBADJ	8EWE00IB	-64.00	-59.84	-53.87	-46.26	-37.25	0.00
SO YBADJ	8EWE00IB	-32.11	-30.95	-28.85	-25.87	33.15	24.76
SO YBADJ	8EWE00IB	15.62	-7.33	-1.75	1.84	5.98	9.94
SO YBADJ	8EWE00IB	13.59	16.84	19.57	23.90	28.84	0.00
SO YBADJ	8EWE00IB	32.11	30.95	28.85	25.87	-33.15	-24.76
SO YBADJ	8EWE00IB	-15.62	7.33	1.75	-1.84	-5.98	-9.94
SO YBADJ	8EWE00IB	-13.59	-16.84	-19.57	-23.90	-28.84	0.00
SO BUILDHGT	8EWE00IC	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IC	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IC	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IC	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IC	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IC	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00IC	64.94	70.90	74.71	76.25	75.48	66.46
SO BUILDWID	8EWE00IC	64.49	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00IC	59.95	58.67	55.61	55.26	55.88	57.00
SO BUILDWID	8EWE00IC	64.94	70.90	74.71	76.25	75.48	66.46
SO BUILDWID	8EWE00IC	64.49	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00IC	59.95	58.67	55.61	55.26	55.88	57.00
SO BUILDLLEN	8EWE00IC	52.99	57.07	59.41	59.95	58.67	72.37
SO BUILDLLEN	8EWE00IC	68.12	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLLEN	8EWE00IC	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	50.70
SO BUILDLLEN	8EWE00IC	52.99	57.07	59.41	59.95	58.67	72.37
SO BUILDLLEN	8EWE00IC	68.12	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLLEN	8EWE00IC	76.25	75.48	72.41	67.14	59.83	50.70
SO XBADJ	8EWE00IC	-18.61	-17.05	-14.97	-12.44	-9.53	-76.63
SO XBADJ	8EWE00IC	-78.64	0.54	2.30	-2.94	-8.10	-13.01
SO XBADJ	8EWE00IC	-17.52	-21.50	-24.83	-27.40	-29.14	-30.00
SO XBADJ	8EWE00IC	-34.38	-40.02	-44.44	-47.51	-49.14	4.27
SO XBADJ	8EWE00IC	10.52	-56.41	-59.30	-61.99	-62.80	-61.71
SO XBADJ	8EWE00IC	-58.73	-53.97	-47.58	-39.73	-30.68	-20.70
SO YBADJ	8EWE00IC	-29.52	-27.35	-24.35	-20.61	-16.24	31.05
SO YBADJ	8EWE00IC	22.14	-0.77	4.65	7.89	11.48	14.73
SO YBADJ	8EWE00IC	17.53	19.80	21.47	24.68	28.47	30.80

Attachment A

SO YBADJ	8EWE00IC	29.52	27.35	24.35	20.61	16.24	-31.05
SO YBADJ	8EWE00IC	-22.14	0.77	-4.65	-7.89	-11.48	-14.73
SO YBADJ	8EWE00IC	-17.53	-19.80	-21.47	-24.68	-28.47	-30.80
SO BUILDHGT	8EWE00ID	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00ID	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00ID	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
SO BUILDHGT	8EWE00ID	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00ID	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00ID	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
SO BUILDWID	8EWE00ID	61.86	65.94	68.01	68.02	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE00ID	64.49	60.57	54.80	60.42	67.10	59.41
SO BUILDWID	8EWE00ID	59.95	58.67	55.61	68.12	61.80	0.00
SO BUILDWID	8EWE00ID	61.86	65.94	68.01	68.02	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE00ID	64.49	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00ID	59.95	58.67	55.61	68.12	61.80	0.00
SO BUILDLLEN	8EWE00ID	60.42	67.10	71.75	74.21	74.42	72.37
SO BUILDLLEN	8EWE00ID	68.12	61.80	55.90	61.86	65.94	74.71
SO BUILDLLEN	8EWE00ID	76.25	75.48	72.41	64.49	60.57	0.00
SO BUILDLLEN	8EWE00ID	60.42	67.10	71.75	74.21	74.42	72.37
SO BUILDLLEN	8EWE00ID	68.12	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLLEN	8EWE00ID	76.25	75.48	72.41	64.49	60.57	0.00
SO XBADJ	8EWE00ID	-46.28	-54.46	-60.98	-65.65	-68.33	-68.93
SO XBADJ	8EWE00ID	-67.43	-63.89	-59.50	-61.34	-61.32	8.90
SO XBADJ	8EWE00ID	4.71	0.37	-3.98	-35.20	-25.89	0.00
SO XBADJ	8EWE00ID	-14.14	-12.64	-10.76	-8.56	-6.09	-3.44
SO XBADJ	8EWE00ID	-0.69	-70.79	-76.40	-81.30	-83.73	-83.61
SO XBADJ	8EWE00ID	-80.96	-75.84	-68.42	-29.29	-34.67	0.00
SO YBADJ	8EWE00ID	30.41	28.35	25.42	21.73	17.15	10.20
SO YBADJ	8EWE00ID	2.95	-4.39	-11.60	-16.07	-20.91	10.98
SO YBADJ	8EWE00ID	17.65	23.77	29.18	-33.37	-32.99	0.00
SO YBADJ	8EWE00ID	-30.41	-28.35	-25.42	-21.73	-17.15	-10.20
SO YBADJ	8EWE00ID	-2.95	17.72	9.55	3.13	-3.99	-10.98
SO YBADJ	8EWE00ID	-17.65	-23.77	-29.18	33.37	32.99	0.00
SO BUILDHGT	8EWE00IE	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IE	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IE	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
SO BUILDHGT	8EWE00IE	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IE	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IE	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
SO BUILDWID	8EWE00IE	61.86	65.94	68.01	68.02	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE00IE	64.49	60.57	54.80	60.42	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00IE	59.95	58.67	72.37	68.12	61.80	0.00
SO BUILDWID	8EWE00IE	61.86	65.94	68.01	68.02	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE00IE	64.49	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00IE	59.95	58.67	72.37	68.12	61.80	0.00
SO BUILDLLEN	8EWE00IE	60.42	67.10	71.75	74.21	74.42	72.37
SO BUILDLLEN	8EWE00IE	68.12	61.80	55.90	61.86	70.90	74.71
SO BUILDLLEN	8EWE00IE	76.25	75.48	66.46	64.49	60.57	0.00
SO BUILDLLEN	8EWE00IE	60.42	67.10	71.75	74.21	74.42	72.37
SO BUILDLLEN	8EWE00IE	68.12	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLLEN	8EWE00IE	76.25	75.48	66.46	64.49	60.57	0.00
SO XBADJ	8EWE00IE	-39.09	-47.60	-54.66	-60.06	-63.63	-65.28
SO XBADJ	8EWE00IE	-64.93	-62.62	-59.50	-62.61	10.33	5.25
SO XBADJ	8EWE00IE	0.01	-5.23	-49.76	-42.06	-33.08	0.00
SO XBADJ	8EWE00IE	-21.32	-19.50	-17.09	-14.15	-10.79	-7.09
SO XBADJ	8EWE00IE	-3.18	-72.06	-76.40	-80.03	-81.23	-79.96
SO XBADJ	8EWE00IE	-76.27	-70.25	-16.70	-22.43	-27.48	0.00
SO YBADJ	8EWE00IE	31.68	30.84	29.07	26.42	22.74	16.53
SO YBADJ	8EWE00IE	9.81	2.80	-4.30	-8.88	10.85	17.31
SO YBADJ	8EWE00IE	23.24	28.47	-29.09	-30.87	-31.72	0.00
SO YBADJ	8EWE00IE	-31.68	-30.84	-29.07	-26.42	-22.74	-16.53
SO YBADJ	8EWE00IE	-9.81	10.53	2.25	-4.06	-10.85	-17.31
SO YBADJ	8EWE00IE	-23.24	-28.47	29.09	30.87	31.72	0.00
SO BUILDHGT	8EWE00IF	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IF	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IF	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
SO BUILDHGT	8EWE00IF	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IF	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IF	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00

Attachment A

SO BUILDWID	8EWE00IF	61.86	65.94	68.01	68.02	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE00IF	64.49	60.57	54.80	60.42	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00IF	59.95	74.42	72.37	68.12	61.80	0.00
SO BUILDWID	8EWE00IF	61.86	65.94	68.01	68.02	66.41	66.46
SO BUILDWID	8EWE00IF	64.49	59.83	50.70	52.99	57.07	59.41
SO BUILDWID	8EWE00IF	59.95	74.42	72.37	68.12	61.80	0.00
SO BUILDLEN	8EWE00IF	60.42	67.10	71.75	74.21	74.42	72.37
SO BUILDLEN	8EWE00IF	68.12	61.80	55.90	61.86	70.90	74.71
SO BUILDLEN	8EWE00IF	76.25	66.41	66.46	64.49	60.57	0.00
SO BUILDLEN	8EWE00IF	60.42	67.10	71.75	74.21	74.42	72.37
SO BUILDLEN	8EWE00IF	68.12	55.88	57.00	64.94	70.90	74.71
SO BUILDLEN	8EWE00IF	76.25	66.41	66.46	64.49	60.57	0.00
SO XBADJ	8EWE00IF	-31.91	-40.74	-48.34	-54.47	-58.94	-61.63
SO XBADJ	8EWE00IF	-62.44	-61.35	-59.50	-63.87	7.83	1.60
SO XBADJ	8EWE00IF	-4.68	-61.53	-56.08	-48.92	-40.27	0.00
SO XBADJ	8EWE00IF	-28.51	-26.36	-23.41	-19.74	-15.48	-10.74
SO XBADJ	8EWE00IF	-5.68	-73.32	-76.40	-78.76	-78.74	-76.31
SO XBADJ	8EWE00IF	-71.57	-4.87	-10.38	-15.58	-20.30	0.00
SO YBADJ	8EWE00IF	32.95	33.34	32.72	31.11	28.33	22.85
SO YBADJ	8EWE00IF	16.67	9.99	3.00	-1.70	17.71	23.63
SO YBADJ	8EWE00IF	28.83	-21.73	-25.44	-28.38	-30.45	0.00
SO YBADJ	8EWE00IF	-32.95	-33.34	-32.72	-31.11	-28.33	-22.85
SO YBADJ	8EWE00IF	-16.67	3.34	-5.05	-11.25	-17.71	-23.63
SO YBADJ	8EWE00IF	-28.83	21.73	25.44	28.38	30.45	0.00
SO BUILDHGT	8EWE00IG	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IG	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IG	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IG	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IG	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IG	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00IG	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00IG	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00IG	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDWID	8EWE00IG	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00IG	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00IG	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDLEN	8EWE00IG	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE00IG	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE00IG	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO BUILDLEN	8EWE00IG	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE00IG	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE00IG	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO XBADJ	8EWE00IG	-54.78	-60.29	-63.97	-65.71	-65.45	-63.20
SO XBADJ	8EWE00IG	-75.20	-91.34	-104.70	-114.88	-121.57	-124.57
SO XBADJ	8EWE00IG	-123.79	-119.24	-111.07	-105.64	-103.54	-98.30
SO XBADJ	8EWE00IG	-90.07	-79.10	-65.73	-50.36	-33.46	-15.55
SO XBADJ	8EWE00IG	-2.46	-1.42	-5.20	-8.82	-12.17	-15.15
SO XBADJ	8EWE00IG	-17.67	-19.66	-21.05	-29.17	-38.98	-47.60
SO YBADJ	8EWE00IG	53.03	54.70	54.71	53.06	49.79	45.01
SO YBADJ	8EWE00IG	38.24	32.28	25.35	17.65	9.41	0.88
SO YBADJ	8EWE00IG	-7.67	-15.99	-23.83	-36.37	-44.96	-49.75
SO YBADJ	8EWE00IG	-53.03	-54.70	-54.71	-53.06	-49.79	-45.01
SO YBADJ	8EWE00IG	-38.24	-32.28	-25.35	-17.65	-9.41	-0.88
SO YBADJ	8EWE00IG	7.67	15.99	23.83	36.37	44.96	49.75
SO BUILDHGT	8EWE00IH	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IH	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IH	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IH	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IH	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IH	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00IH	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00IH	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00IH	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDWID	8EWE00IH	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00IH	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00IH	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDLEN	8EWE00IH	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE00IH	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE00IH	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90

Attachment A

SO BUILDLEN	8EWE00IH	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE00IH	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE00IH	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO XBADJ	8EWE00IH	-60.30	-64.88	-67.48	-68.03	-66.51	-62.98
SO XBADJ	8EWE00IH	-73.69	-88.59	-100.80	-109.95	-115.76	-118.05
SO XBADJ	8EWE00IH	-116.75	-111.90	-103.66	-98.39	-96.66	-92.00
SO XBADJ	8EWE00IH	-84.54	-74.52	-62.22	-48.04	-32.40	-15.78
SO XBADJ	8EWE00IH	-3.97	-4.17	-9.10	-13.75	-17.99	-21.68
SO XBADJ	8EWE00IH	-24.71	-26.99	-28.45	-36.42	-45.86	-53.90
SO YBADJ	8EWE00IH	48.10	48.88	48.18	46.02	42.46	37.60
SO YBADJ	8EWE00IH	30.98	25.40	19.05	12.12	4.82	-2.63
SO YBADJ	8EWE00IH	-9.99	-17.06	-23.60	-34.86	-42.21	-45.85
SO YBADJ	8EWE00IH	-48.10	-48.88	-48.18	-46.02	-42.46	-37.60
SO YBADJ	8EWE00IH	-30.98	-25.40	-19.05	-12.12	-4.82	2.63
SO YBADJ	8EWE00IH	9.99	17.06	23.60	34.86	42.21	45.85
SO BUILDHGT	8EWE00II	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00II	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00II	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00II	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00II	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00II	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00II	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00II	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00II	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDWID	8EWE00II	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00II	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00II	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDLEN	8EWE00II	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE00II	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE00II	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO BUILDLEN	8EWE00II	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE00II	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE00II	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO XBADJ	8EWE00II	-66.09	-69.87	-71.52	-71.00	-68.33	-63.58
SO XBADJ	8EWE00II	-73.06	-86.75	-97.80	-105.88	-110.75	-112.25
SO XBADJ	8EWE00II	-110.34	-105.07	-96.62	-91.35	-89.84	-85.60
SO XBADJ	8EWE00II	-78.76	-69.53	-58.18	-45.07	-30.59	-15.17
SO XBADJ	8EWE00II	-4.60	-6.01	-12.10	-17.82	-23.00	-27.48
SO XBADJ	8EWE00II	-31.12	-33.82	-35.49	-43.46	-52.68	-60.30
SO YBADJ	8EWE00II	44.03	43.87	42.38	39.61	35.63	30.56
SO YBADJ	8EWE00II	23.94	18.58	12.65	6.34	-0.17	-6.67
SO YBADJ	8EWE00II	-12.97	-18.87	-24.20	-34.23	-40.37	-42.85
SO YBADJ	8EWE00II	-44.03	-43.87	-42.38	-39.61	-35.63	-30.56
SO YBADJ	8EWE00II	-23.94	-18.58	-12.65	-6.34	0.17	6.67
SO YBADJ	8EWE00II	12.97	18.87	24.20	34.23	40.37	42.85
SO BUILDHGT	8EWE00IJ	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IJ	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IJ	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IJ	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IJ	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IJ	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00IJ	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00IJ	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00IJ	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDWID	8EWE00IJ	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00IJ	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00IJ	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDLEN	8EWE00IJ	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE00IJ	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE00IJ	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO BUILDLEN	8EWE00IJ	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLEN	8EWE00IJ	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLEN	8EWE00IJ	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO XBADJ	8EWE00IJ	-71.53	-74.28	-74.78	-73.00	-69.01	-62.92
SO XBADJ	8EWE00IJ	-71.08	-83.51	-93.40	-100.46	-104.46	-105.29
SO XBADJ	8EWE00IJ	-102.92	-97.42	-88.96	-83.92	-82.87	-79.30
SO XBADJ	8EWE00IJ	-73.32	-65.11	-54.93	-43.07	-29.91	-15.83
SO XBADJ	8EWE00IJ	-6.58	-9.25	-16.50	-23.25	-29.29	-34.44
SO XBADJ	8EWE00IJ	-38.54	-41.48	-43.15	-50.89	-59.65	-66.60

Attachment A

SO YBADJ	8EWE00IJ	38.60	37.58	35.42	32.19	27.97	22.91
SO YBADJ	8EWE00IJ	16.52	11.61	6.35	0.90	-4.58	-9.93
SO YBADJ	8EWE00IJ	-14.97	-19.55	-23.54	-32.25	-37.13	-38.45
SO YBADJ	8EWE00IJ	-38.60	-37.58	-35.42	-32.19	-27.97	-22.91
SO YBADJ	8EWE00IJ	-16.52	-11.61	-6.35	-0.90	4.58	9.93
SO YBADJ	8EWE00IJ	14.97	19.55	23.54	32.25	37.13	38.45
SO BUILDHGT	8EWE00IK	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IK	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IK	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IK	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IK	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IK	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00IK	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00IK	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00IK	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDWID	8EWE00IK	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00IK	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00IK	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDLLEN	8EWE00IK	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLLEN	8EWE00IK	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLLEN	8EWE00IK	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO BUILDLLEN	8EWE00IK	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLLEN	8EWE00IK	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLLEN	8EWE00IK	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO XBADJ	8EWE00IK	-77.50	-79.64	-79.37	-76.68	-71.67	-64.47
SO XBADJ	8EWE00IK	-71.48	-82.75	-91.50	-97.47	-100.48	-100.44
SO XBADJ	8EWE00IK	-97.35	-91.30	-82.47	-77.26	-76.24	-72.90
SO XBADJ	8EWE00IK	-67.35	-59.75	-50.33	-39.39	-27.25	-14.28
SO XBADJ	8EWE00IK	-6.18	-10.01	-18.40	-26.23	-33.26	-39.28
SO XBADJ	8EWE00IK	-44.11	-47.60	-49.64	-57.55	-66.28	-73.00
SO YBADJ	8EWE00IK	35.62	33.61	30.58	26.62	21.85	16.41
SO YBADJ	8EWE00IK	9.85	4.98	-0.05	-5.08	-9.95	-14.52
SO YBADJ	8EWE00IK	-18.65	-22.21	-25.10	-32.65	-36.37	-36.55
SO YBADJ	8EWE00IK	-35.62	-33.61	-30.58	-26.62	-21.85	-16.41
SO YBADJ	8EWE00IK	-9.85	-4.98	0.05	5.08	9.95	14.52
SO YBADJ	8EWE00IK	18.65	22.21	25.10	32.65	36.37	36.55
SO BUILDHGT	8EWE00IL	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IL	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IL	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IL	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IL	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IL	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDWID	8EWE00IL	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00IL	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00IL	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDWID	8EWE00IL	123.70	133.75	139.73	141.46	138.90	132.11
SO BUILDWID	8EWE00IL	134.81	142.52	145.90	144.85	139.39	129.70
SO BUILDWID	8EWE00IL	116.07	98.92	78.75	77.66	92.76	109.90
SO BUILDLLEN	8EWE00IL	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLLEN	8EWE00IL	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLLEN	8EWE00IL	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO BUILDLLEN	8EWE00IL	144.85	139.39	129.70	116.07	98.92	78.75
SO BUILDLLEN	8EWE00IL	77.66	92.76	109.90	123.70	133.75	139.73
SO BUILDLLEN	8EWE00IL	141.46	138.90	132.11	134.81	142.52	145.90
SO XBADJ	8EWE00IL	-82.79	-84.16	-82.98	-79.27	-73.16	-64.82
SO XBADJ	8EWE00IL	-70.68	-80.82	-88.50	-93.49	-95.65	-94.89
SO XBADJ	8EWE00IL	-91.26	-84.85	-75.86	-70.69	-69.91	-67.00
SO XBADJ	8EWE00IL	-62.06	-55.23	-46.72	-36.80	-25.75	-13.93
SO XBADJ	8EWE00IL	-6.98	-11.94	-21.40	-30.21	-38.10	-44.83
SO XBADJ	8EWE00IL	-50.20	-54.05	-56.25	-64.12	-72.61	-78.90
SO YBADJ	8EWE00IL	31.64	28.77	25.03	20.53	15.40	9.80
SO YBADJ	8EWE00IL	3.28	-1.35	-5.95	-10.37	-14.47	-18.13
SO YBADJ	8EWE00IL	-21.24	-23.70	-25.45	-31.85	-34.44	-33.55
SO YBADJ	8EWE00IL	-31.64	-28.77	-25.03	-20.53	-15.40	-9.80
SO YBADJ	8EWE00IL	-3.28	1.35	5.95	10.37	14.47	18.13
SO YBADJ	8EWE00IL	21.24	23.70	25.45	31.85	34.44	33.55
SO BUILDHGT	8EWE00IM	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IM	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
SO BUILDHGT	8EWE00IM	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

Attachment A

RE GRIDCART 8EWE00IN HILL 14 0
RE GRIDCART 8EWE00IN HILL 15 0
RE GRIDCART 8EWE00IN HILL 16 0
RE GRIDCART 8EWE00IN HILL 17 0
RE GRIDCART 8EWE00IN HILL 18 0
RE GRIDCART 8EWE00IN HILL 19 0
RE GRIDCART 8EWE00IN HILL 20
RE GRIDCART 8EWE00IN HILL 21 0
RE GRIDCART 8EWE00IN END

RE DISCCART 451449.5 3742858.4 0 0
** SENSITIV
** RCPDESCR R1
RE DISCCART 451396 3742995.2 0 0
** SENSITIV
** RCPDESCR R2
RE DISCCART 451225.9 3743157 0 0
** SENSITIV
** RCPDESCR R3
RE DISCCART 451278.2 3743358 0 0
** SENSITIV
** RCPDESCR R4
RE DISCCART 451545.9 3743352.1 0 0
** SENSITIV
** RCPDESCR R5
RE DISCCART 451712.4 3743358 0 0
** SENSITIV
** RCPDESCR R6
RE DISCCART 451855.2 3743360.4 0 0
** SENSITIV
** RCPDESCR R7
RE DISCCART 451952.7 3743366.3 0 0
** SENSITIV
** RCPDESCR R8
RE DISCCART 452212.3 3743485.6 0 0
** SENSITIV
** RCPDESCR R9
RE DISCCART 452333.1 3743477 0 0
** SENSITIV
** RCPDESCR R10
RE FINISHED

ME STARTING
ME SURFFILE "C:\Users\ryan\OneDrive\LDNONE~1\19-05L~1\AERMOD\ELSI8.SFC"
** SURFFILE "C:\Users\ryan\OneDrive\LDNONE~1\19-05L~1\AERMOD\ELSI8.SFC"
ME PROFFILE "C:\Users\ryan\OneDrive\LDNONE~1\19-05L~1\AERMOD\ELSI8.PFL"
** PROFFILE "C:\Users\ryan\OneDrive\LDNONE~1\19-05L~1\AERMOD\ELSI8.PFL"
ME SURFDATA 0 2008
ME UAIRDATA 3190 2008
ME SITEDATA 00099999 2008
ME PROFBASE 0 METERS
ME STARTEND 2012 1 1 1 2012 12 31 24
ME FINISHED

OU STARTING
OU FILEFORM FIX
OU PLOTFILE ANNUAL ALL ALL`ANNUAL.plt 10000
OU FINISHED

** *****
** It is recommended that the user not edit any data below this line
** *****

** BUILDING BLD 0 0 0 10 8
** BUILDING IDN 8EWE00FU
** BUILDING NAM bldg10
** BUILDING CRN 451708.7 3743119.9
** BUILDING CRN 451912.1 3743217.4
** BUILDING CRN 451964.6 3743114.3
** BUILDING CRN 451932.8 3743099.1

Attachment A

** BUILDING CRN 451921.7 3743115
** BUILDING CRN 451867.8 3743090.1
** BUILDING CRN 451749.5 3743035.5
** BUILDING CRN 451708.7 3743119.9
** BUILDING BLD 0 0 0 6 7
** BUILDING IDN 8EWE00FV
** BUILDING NAM Bldg 11
** BUILDING CRN 451661.6 3743043.5
** BUILDING CRN 451688.2 3742995.4
** BUILDING CRN 451658.6 3742983.5
** BUILDING CRN 451653.9 3742995.8
** BUILDING CRN 451600.8 3742971.1
** BUILDING CRN 451585.4 3743008.9
** BUILDING CRN 451661.6 3743043.5
** BUILDING BLD 0 0 0 6 8
** BUILDING IDN 8EWE00FW
** BUILDING NAM Bldg12
** BUILDING CRN 451615.3 3743128.2
** BUILDING CRN 451649.4 3743062.1
** BUILDING CRN 451616.4 3743048
** BUILDING CRN 451608.5 3743063.7
** BUILDING CRN 451602.7 3743062.1
** BUILDING CRN 451536.2 3743031.7
** BUILDING CRN 451511.6 3743079.4
** BUILDING CRN 451615.3 3743128.2
** BUILDING BLD 0 0 0 6 5
** BUILDING IDN 8EWE00FX
** BUILDING NAM Bldg13
** BUILDING CRN 451511.1 3743145.4
** BUILDING CRN 451473.3 3743106.2
** BUILDING CRN 451407.7 3743167.5
** BUILDING CRN 451443.4 3743210.3
** BUILDING CRN 451511.1 3743145.4
** BUILDING BLD 0 0 0 6 7
** BUILDING IDN 8EWE00FY
** BUILDING NAM Bldg14
** BUILDING CRN 451420.6 3743226.7
** BUILDING CRN 451350.7 3743288
** BUILDING CRN 451312 3743243.4
** BUILDING CRN 451382 3743184.8
** BUILDING CRN 451382 3743183
** BUILDING CRN 451382 3743183
** BUILDING CRN 451420.6 3743226.7
** BUILDING BLD 0 0 0 6 5
** BUILDING IDN 8EWE00FZ
** BUILDING NAM Bldg15
** BUILDING CRN 451488.8 3743303.8
** BUILDING CRN 451458.1 3743269.7
** BUILDING CRN 451539.5 3743195.3
** BUILDING CRN 451572.8 3743234.7
** BUILDING CRN 451488.8 3743303.8
** BUILDING BLD 0 0 0 10 10
** BUILDING IDN 8EWE00G0
** BUILDING NAM Bldg 1
** BUILDING CRN 451736.7 3743313.5
** BUILDING CRN 451764.8 3743315.4
** BUILDING CRN 451803.8 3743235.4
** BUILDING CRN 451775.1 3743220.2
** BUILDING CRN 451767.2 3743237.3
** BUILDING CRN 451682.4 3743195.1
** BUILDING CRN 451689.7 3743176.2
** BUILDING CRN 451657.3 3743164.6
** BUILDING CRN 451614.6 3743255.6
** BUILDING CRN 451736.7 3743313.5
** BUILDING BLD 0 0 0 6 9
** BUILDING IDN 8EWE00G1
** BUILDING NAM Bldg 2
** BUILDING CRN 451810.5 3743289.1
** BUILDING CRN 451828.2 3743243.4

Attachment A

** BUILDING CRN 451845.9 3743251.9
** BUILDING CRN 451880.7 3743269.6
** BUILDING CRN 451891.7 3743257.4
** BUILDING CRN 451922.8 3743272.7
** BUILDING CRN 451897.8 3743323.9
** BUILDING CRN 451877 3743323.3
** BUILDING CRN 451810.5 3743289.1
** BUILDING BLD 0 0 0 6 7
** BUILDING IDN 8EWE00G2
** BUILDING NAM Bldg 9
** BUILDING CRN 452011.3 3743240.3
** BUILDING CRN 451945.4 3743209.8
** BUILDING CRN 452004.6 3743094.4
** BUILDING CRN 452055.3 3743120.7
** BUILDING CRN 452019.9 3743189
** BUILDING CRN 452032.7 3743197
** BUILDING CRN 452011.3 3743240.3
** BUILDING BLD 0 0 0 6 5
** BUILDING IDN 8EWE00G3
** BUILDING NAM Bldg 3
** BUILDING CRN 451963.9 3743331.9
** BUILDING CRN 451964.5 3743279.4
** BUILDING CRN 452034.2 3743276.5
** BUILDING CRN 452033.6 3743331.9
** BUILDING CRN 451963.9 3743331.9
** BUILDING BLD 0 0 0 6 6
** BUILDING IDN 8EWE00G4
** BUILDING NAM Bldg4
** BUILDING CRN 452114.9 3743331.9
** BUILDING CRN 452116 3743279.4
** BUILDING CRN 452152.9 3743277.1
** BUILDING CRN 452170.8 3743292.7
** BUILDING CRN 452169.6 3743331.3
** BUILDING CRN 452114.9 3743331.9
** BUILDING BLD 0 0 0 6 7
** BUILDING IDN 8EWE00G5
** BUILDING NAM BLDG 5
** BUILDING CRN 452193.8 3743331.9
** BUILDING CRN 452195.5 3743282.3
** BUILDING CRN 452250.8 3743281.2
** BUILDING CRN 452250.3 3743293.3
** BUILDING CRN 452235.3 3743295.6
** BUILDING CRN 452232.4 3743329.6
** BUILDING CRN 452193.8 3743331.9
** BUILDING BLD 0 0 0 6 5
** BUILDING IDN 8EWE00G6
** BUILDING NAM Bldg6
** BUILDING CRN 452309 3743295.6
** BUILDING CRN 452325.8 3743270.2
** BUILDING CRN 452270.4 3743244.9
** BUILDING CRN 452258.3 3743273.7
** BUILDING CRN 452309 3743295.6
** BUILDING BLD 0 0 0 6 5
** BUILDING IDN 8EWE00G7
** BUILDING NAM Bldg 7
** BUILDING CRN 452217.4 3743248.3
** BUILDING CRN 452091.2 3743190.1
** BUILDING CRN 452099.9 3743169.4
** BUILDING CRN 452226.6 3743225.8
** BUILDING CRN 452217.4 3743248.3
** BUILDING BLD 0 0 0 6 5
** BUILDING IDN 8EWE00G8
** BUILDING NAM Bldg8
** BUILDING CRN 452074 3743225.8
** BUILDING CRN 452084.3 3743205.1
** BUILDING CRN 452171.9 3743246
** BUILDING CRN 452164.4 3743261
** BUILDING CRN 452074 3743225.8

Attachment A

```

** TAG NAM 8EWE002A
** TAG PRM 0 2 F F 1 255,0,0,0
** TAG CRD
451750.9,3742963.4,0,451704.4,3743056.3,0,451653.0,3743133.8,0,451644.1,3743140.3,0,451671.8,3743163.9,0,451781.9,3
743212.1,0,451781.9,3743211.2,0
** TAG NAM 8EWE0041
** TAG PRM 0 2 F F 1 255,0,0,0
** TAG CRD
452275.3,3743210.1,0,452251.7,3743258.4,0,452239.9,3743268.1,0,452223.9,3743269.2,0,451956.0,3743265.0,0,451924.2,3
743248.6,0,451873.9,3743248.1,0,451874.9,3743247.6,0
** TAG NAM 8EWE0064
** TAG PRM 0 2 F F 1 255,0,0,0
** TAG CRD
451752.3,3742960.9,0,451757.9,3742950.6,0,451909.3,3743019.9,0,451989.8,3743064.6,0,452127.0,3743130.7,0,452278.4,3
743202.5,0,452344.6,3743234.4,0,452398.0,3743278.2,0,452398.0,3743278.2,0,452398.0,3743278.2,0
** TAG NAM 8EWE009K
** TAG PRM 0 2 F F 1 255,0,0,0
** TAG CRD
452403.7,3743275.6,0,452506.2,3743180.6,0,452558.7,3743140.5,0,452636.3,3743033.0,0,452741.4,3742827.9,0,452793.9,3
742737.8,0,452516.2,3742617.7,0,452306.1,3742527.7,0,452173.5,3742470.2,0

```

```

** AMPATYPE
** AMPDATUM -1
** AMPZONE -1
** AMPHEMISPHERE

```

```

** PROJECTIONWKT
PROJCS["UTM_6326_Zone11",GEOGCS["WGS_84",DATUM["World_Geodetic_System_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137,298.2572235
63],TOWGS84[0,0,0,0,0,0]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Universal_Transver
se_Mercator"],PARAMETER["Zone",11],UNIT["Meter",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]]]
** PROJECTION UTM
** DATUM WGE
** UNITS METER
** ZONE 11
** HEMISPHERE N
** ORIGINLON 0
** ORIGINLAT 0
** PARALLEL1 0
** PARALLEL2 0
** AZIMUTH 0
** SCALEFACT 0
** FALSEEAST 0
** FALSENORTH 0

```

```

** POSTFMT UNIFORM
** TEMPLATE USERDEFINED
** AERMODEXE AERMOD_BREEZE_19191_64.EXE
** AERMAPEXE AERMAP_EPA_18081_64.EXE

```

```

*****
*** SETUP Finishes Successfully ***
*****

```

```

^ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
02/20/20
*** AERMET - VERSION 14134 *** ***
13:40:41

```

```

PAGE 1
*** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

```

*** MODEL SETUP OPTIONS SUMMARY ***

**Model Is Setup For Calculation of Average CONCentration Values.

-- DEPOSITION LOGIC --

Attachment A

```
**NO GAS DEPOSITION Data Provided.
**NO PARTICLE DEPOSITION Data Provided.
**Model Uses NO DRY DEPLETION. DRYDPLT = F
**Model Uses NO WET DEPLETION. WETDPLT = F

**Model Uses RURAL Dispersion Only.

**Model Uses Regulatory DEFAULT Options:
  1. Stack-tip Downwash.
  2. Model Accounts for ELEVated Terrain Effects.
  3. Use Calms Processing Routine.
  4. Use Missing Data Processing Routine.
  5. No Exponential Decay.

**Other Options Specified:
  TEMP_Sub - Meteorological data includes TEMP substitutions

**Model Assumes No FLAGPOLE Receptor Heights.

**The User Specified a Pollutant Type of: PM10

**Model Calculates ANNUAL Averages Only

**This Run Includes:   634 Source(s);       1 Source Group(s); and   451 Receptor(s)

                    with:  153 POINT(s), including
                              0 POINTCAP(s) and      0 POINTHOR(s)
                    and:  481 VOLUME source(s)
                    and:   0 AREA type source(s)
                    and:   0 LINE source(s)
                    and:   0 RLINE/RLINEXT source(s)
                    and:   0 OPENPIT source(s)
                    and:   0 BUOYANT LINE source(s) with  0 line(s)

**Model Set To Continue RUNNING After the Setup Testing.

**The AERMET Input Meteorological Data Version Date: 14134

**Output Options Selected:
  Model Outputs Tables of ANNUAL Averages by Receptor
  Model Outputs External File(s) of High Values for Plotting (PLOTFILE Keyword)

**NOTE: The Following Flags May Appear Following CONC Values:  c for Calm Hours
                                                                m for Missing Hours
                                                                b for Both Calm and Missing Hours

**Misc. Inputs: Base Elev. for Pot. Temp. Profile (m MSL) =   0.00 ; Decay Coef. =   0.000   ; Rot. Angle
=   0.0
                    Emission Units = GRAMS/SEC                ; Emission Rate Unit Factor =
0.10000E+07          Output Units   = MICROGRAMS/M**3

**Approximate Storage Requirements of Model =   4.7 MB of RAM.

**Input Runstream File:      aermod.inp
**Output Print File:        aermod.out

* *** AERMOD - VERSION 19191 ***   *** Latitude PM10 Construction ***
  02/20/20
*** AERMET - VERSION 14134 ***   ***
  13:40:41

PAGE 2
*** MODELOPTS:   RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL
```

Attachment A

*** POINT SOURCE DATA ***

CAP/ HOR	EMIS SOURCE SCALAR ID VARY BY	NUMBER PART. CATS.	EMISSION RATE			BASE	STACK	STACK	STACK	STACK	BLDG EXISTS	URBAN SOURCE
			(GRAMS/SEC)	X	Y	ELEV. (METERS)	HEIGHT (METERS)	TEMP. (DEG.K)	EXIT VEL. (M/SEC)	DIAMETER (METERS)		
8EWE0000	NO	0	0.85504E-07	452238.9	3743309.8	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE0001	NO	0	0.85504E-07	452239.4	3743302.9	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE0002	NO	0	0.85504E-07	452190.0	3743315.2	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE0003	NO	0	0.85504E-07	452190.0	3743308.3	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE0004	NO	0	0.85504E-07	452191.5	3743301.9	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE0005	NO	0	0.85504E-07	452174.4	3743316.1	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE0006	NO	0	0.85504E-07	452174.4	3743308.8	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE0007	NO	0	0.85504E-07	452174.4	3743301.5	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE0008	NO	0	0.85504E-07	452050.1	3743142.0	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE0009	NO	0	0.85504E-07	452046.2	3743148.3	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE000A	NO	0	0.85504E-07	452043.2	3743154.7	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE000B	NO	0	0.85504E-07	452038.8	3743161.0	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE000C	NO	0	0.85504E-07	452036.9	3743167.4	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE000D	NO	0	0.85504E-07	452033.9	3743173.3	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE000E	NO	0	0.85504E-07	452030.5	3743177.2	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE000F	NO	0	0.85504E-07	452029.5	3743183.5	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE000G	NO	0	0.85504E-07	452053.0	3743136.6	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE000H	NO	0	0.85504E-07	451865.1	3743083.7	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE000I	NO	0	0.85504E-07	451859.8	3743080.8	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE000J	NO	0	0.85504E-07	451853.9	3743078.3	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE000K	NO	0	0.85504E-07	451850.0	3743075.4	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE000L	NO	0	0.85504E-07	451845.6	3743074.4	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE000M	NO	0	0.85504E-07	451841.2	3743072.5	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE000N	NO	0	0.85504E-07	451836.8	3743070.0	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE000O	NO	0	0.85504E-07	451832.9	3743068.6	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE000P	NO	0	0.85504E-07	451828.0	3743065.6	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE000Q	NO	0	0.85504E-07	451824.5	3743064.2	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE000R	NO	0	0.85504E-07	451820.6	3743062.2	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE000S	NO	0	0.85504E-07	451816.7	3743060.2	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO

Attachment A

8EWE000T NO	0	0.85504E-07	451810.4	3743058.7	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE000U NO	0	0.85504E-07	451807.5	3743056.2	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE000V NO	0	0.85504E-07	451879.4	3743263.0	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE000W NO	0	0.85504E-07	451875.5	3743261.9	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE000X NO	0	0.85504E-07	451871.1	3743258.6	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE000Y NO	0	0.85504E-07	451866.7	3743257.5	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE000Z NO	0	0.85504E-07	451862.3	3743256.4	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE0010 NO	0	0.85504E-07	451855.7	3743253.6	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE0011 NO	0	0.85504E-07	451850.8	3743250.9	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE0012 NO	0	0.85504E-07	451758.2	3743227.0	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE0013 NO	0	0.85504E-07	451755.1	3743224.9	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 3

*** MODELOPTs: RegDFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** POINT SOURCE DATA ***

CAP/ SOURCE HOR	EMIS RATE SCALAR ID VARY BY	NUMBER PART.	EMISSION RATE (GRAMS/SEC)	X	Y	BASE	STACK	STACK	STACK	STACK	BLDG EXISTS	URBAN SOURCE
						ELEV. (METERS)	HEIGHT (METERS)	TEMP. (DEG.K)	EXIT VEL. (M/SEC)	DIAMETER (METERS)		
8EWE0014 NO	0	0.85504E-07	451752.0	3743222.9	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO	
8EWE0015 NO	0	0.85504E-07	451747.8	3743221.3	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO	
8EWE0016 NO	0	0.85504E-07	451744.1	3743219.2	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO	
8EWE0017 NO	0	0.85504E-07	451739.4	3743217.1	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO	
8EWE0018 NO	0	0.85504E-07	451735.8	3743215.0	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO	
8EWE0019 NO	0	0.85504E-07	451731.6	3743213.5	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO	
8EWE001A NO	0	0.85504E-07	451727.4	3743212.4	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO	
8EWE001B NO	0	0.85504E-07	451723.8	3743209.3	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO	
8EWE001C NO	0	0.85504E-07	451719.1	3743207.7	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO	
8EWE001D NO	0	0.85504E-07	451714.4	3743205.6	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO	
8EWE001E NO	0	0.85504E-07	451710.7	3743202.5	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO	
8EWE001F NO	0	0.85504E-07	451705.5	3743200.4	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO	
8EWE001G NO	0	0.85504E-07	451701.3	3743198.8	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO	
8EWE001H	0	0.85504E-07	451697.7	3743195.7	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO	

Attachment A

NO											
8EWE001I	0	0.85504E-07	451691.9	3743195.2	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO											
8EWE001J	0	0.85504E-07	451762.9	3743228.6	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO											
8EWE001K	0	0.85504E-07	451602.1	3743058.4	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO											
8EWE001L	0	0.85504E-07	451596.9	3743056.8	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO											
8EWE001M	0	0.85504E-07	451592.7	3743053.7	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO											
8EWE001N	0	0.85504E-07	451589.1	3743051.6	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO											
8EWE001O	0	0.85504E-07	451584.4	3743049.5	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO											
8EWE001P	0	0.85504E-07	451580.2	3743047.4	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO											
8EWE001Q	0	0.85504E-07	451577.0	3743045.3	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO											
8EWE001R	0	0.85504E-07	451572.9	3743044.3	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO											
8EWE001S	0	0.85504E-07	451568.7	3743041.7	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO											
8EWE001T	0	0.85504E-07	451644.0	3742989.0	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO											
8EWE001U	0	0.85504E-07	451637.5	3742985.4	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO											
8EWE001V	0	0.85504E-07	451631.7	3742983.3	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO											
8EWE001W	0	0.85504E-07	451626.7	3742980.4	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO											
8EWE00GB	0	0.85504E-07	452238.9	3743309.8	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO											
8EWE00GC	0	0.85504E-07	452239.4	3743302.9	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO											
8EWE00GD	0	0.85504E-07	452190.0	3743315.2	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO											
8EWE00GE	0	0.85504E-07	452190.0	3743308.3	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO											
8EWE00GF	0	0.85504E-07	452191.5	3743301.9	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO											
8EWE00GG	0	0.85504E-07	452174.4	3743316.1	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO											
8EWE00GH	0	0.85504E-07	452174.4	3743308.8	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO											
8EWE00GI	0	0.85504E-07	452174.4	3743301.5	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO											
8EWE00GJ	0	0.85504E-07	452050.1	3743142.0	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO											
8EWE00GK	0	0.85504E-07	452046.2	3743148.3	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO											
8EWE00GL	0	0.85504E-07	452043.2	3743154.7	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO											

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41 ***

PAGE 4

*** MODELOPTs: RegDFault CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** POINT SOURCE DATA ***

CAP/ SOURCE HOR ID	EMIS RATE SCALAR	NUMBER PART. CATS.	EMISSION RATE (GRAMS/SEC)	X	Y	BASE ELEV. (METERS)	STACK HEIGHT (METERS)	STACK TEMP. (DEG.K)	STACK EXIT VEL. (M/SEC)	STACK DIAMETER (METERS)	BLDG EXISTS	URBAN SOURCE
-----------------------------	---------------------	--------------------------	------------------------------	---	---	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------	-----------------

Attachment A

VARY BY

8EWE00GM NO	0	0.85504E-07	452038.8	3743161.0	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00GN NO	0	0.85504E-07	452036.9	3743167.4	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00GO NO	0	0.85504E-07	452033.9	3743173.3	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00GP NO	0	0.85504E-07	452030.5	3743177.2	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00GQ NO	0	0.85504E-07	452029.5	3743183.5	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00GR NO	0	0.85504E-07	452053.0	3743136.6	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00GS NO	0	0.85504E-07	451865.1	3743083.7	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00GT NO	0	0.85504E-07	451859.8	3743080.8	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00GU NO	0	0.85504E-07	451853.9	3743078.3	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00GV NO	0	0.85504E-07	451850.0	3743075.4	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00GW NO	0	0.85504E-07	451845.6	3743074.4	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00GX NO	0	0.85504E-07	451841.2	3743072.5	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00GY NO	0	0.85504E-07	451836.8	3743070.0	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00GZ NO	0	0.85504E-07	451832.9	3743068.6	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00H0 NO	0	0.85504E-07	451828.0	3743065.6	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00H1 NO	0	0.85504E-07	451824.5	3743064.2	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00H2 NO	0	0.85504E-07	451820.6	3743062.2	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00H3 NO	0	0.85504E-07	451816.7	3743060.2	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00H4 NO	0	0.85504E-07	451810.4	3743058.7	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00H5 NO	0	0.85504E-07	451807.5	3743056.2	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00H6 NO	0	0.85504E-07	451879.4	3743263.0	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00H7 NO	0	0.85504E-07	451875.5	3743261.9	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00H8 NO	0	0.85504E-07	451871.1	3743258.6	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00H9 NO	0	0.85504E-07	451866.7	3743257.5	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00HA NO	0	0.85504E-07	451862.3	3743256.4	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00HB NO	0	0.85504E-07	451855.7	3743253.6	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00HC NO	0	0.85504E-07	451850.8	3743250.9	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00HD NO	0	0.85504E-07	451758.2	3743227.0	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00HE NO	0	0.85504E-07	451755.1	3743224.9	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00HF NO	0	0.85504E-07	451752.0	3743222.9	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00HG NO	0	0.85504E-07	451747.8	3743221.3	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00HH NO	0	0.85504E-07	451744.1	3743219.2	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00HI	0	0.85504E-07	451739.4	3743217.1	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO

Attachment A

NO	8EWE00HJ	0	0.85504E-07	451735.8	3743215.0	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO	8EWE00HK	0	0.85504E-07	451731.6	3743213.5	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO	8EWE00HL	0	0.85504E-07	451727.4	3743212.4	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO	8EWE00HM	0	0.85504E-07	451723.8	3743209.3	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO	8EWE00HN	0	0.85504E-07	451719.1	3743207.7	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO	8EWE00HO	0	0.85504E-07	451714.4	3743205.6	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO	8EWE00HP	0	0.85504E-07	451710.7	3743202.5	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** ** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** **
 13:40:41

PAGE 5
 *** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** POINT SOURCE DATA ***

CAP/ HOR	EMIS RATE SOURCE SCALAR ID VARY BY	NUMBER PART. CATS.	EMISSION RATE (GRAMS/SEC)	X	Y	BASE ELEV. (METERS)	STACK HEIGHT (METERS)	STACK TEMP. (DEG.K)	STACK EXIT VEL. (M/SEC)	STACK DIAMETER (METERS)	BLDG EXISTS	URBAN SOURCE
-------------	--	--------------------------	------------------------------	---	---	---------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------	-----------------

NO	8EWE00HQ	0	0.85504E-07	451705.5	3743200.4	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO	8EWE00HR	0	0.85504E-07	451701.3	3743198.8	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO	8EWE00HS	0	0.85504E-07	451697.7	3743195.7	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO	8EWE00HT	0	0.85504E-07	451691.9	3743195.2	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO	8EWE00HU	0	0.85504E-07	451762.9	3743228.6	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO	8EWE00HV	0	0.85504E-07	451602.1	3743058.4	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO	8EWE00HW	0	0.85504E-07	451596.9	3743056.8	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO	8EWE00HX	0	0.85504E-07	451592.7	3743053.7	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO	8EWE00HY	0	0.85504E-07	451589.1	3743051.6	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO	8EWE00HZ	0	0.85504E-07	451584.4	3743049.5	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO	8EWE00I0	0	0.85504E-07	451580.2	3743047.4	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO	8EWE00I1	0	0.85504E-07	451577.0	3743045.3	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO	8EWE00I2	0	0.85504E-07	451572.9	3743044.3	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO	8EWE00I3	0	0.85504E-07	451568.7	3743041.7	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO	8EWE00I4	0	0.85504E-07	451644.0	3742989.0	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO	8EWE00I5	0	0.85504E-07	451637.5	3742985.4	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
NO	8EWE00I6	0	0.85504E-07	451631.7	3742983.3	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO

Attachment A

8EWE00I7 NO	0	0.85504E-07	451626.7	3742980.4	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00I8 NO	0	0.85504E-07	452238.9	3743309.8	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00I9 NO	0	0.85504E-07	452239.4	3743302.9	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00IA NO	0	0.85504E-07	452190.0	3743315.2	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00IB NO	0	0.85504E-07	452190.0	3743308.3	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00IC NO	0	0.85504E-07	452191.5	3743301.9	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00ID NO	0	0.85504E-07	452174.4	3743316.1	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00IE NO	0	0.85504E-07	452174.4	3743308.8	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00IF NO	0	0.85504E-07	452174.4	3743301.5	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00IG NO	0	0.85504E-07	452050.1	3743142.0	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00IH NO	0	0.85504E-07	452046.2	3743148.3	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00II NO	0	0.85504E-07	452043.2	3743154.7	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00IJ NO	0	0.85504E-07	452038.8	3743161.0	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00IK NO	0	0.85504E-07	452036.9	3743167.4	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00IL NO	0	0.85504E-07	452033.9	3743173.3	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO
8EWE00IM NO	0	0.85504E-07	452030.5	3743177.2	0.0	3.00	325.00	0.00	0.10	YES	NO

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 6

*** MODELOPTs: RegDFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** VOLUME SOURCE DATA ***

SOURCE ID	NUMBER PART. CATS.	EMISSION RATE (GRAMS/SEC)	X (METERS)	Y (METERS)	BASE ELEV. (METERS)	RELEASE HEIGHT (METERS)	INIT. SY (METERS)	INIT. SZ (METERS)	URBAN SOURCE	EMISSION RATE SCALAR VARY BY
8EWE002B	0	0.11530E-06	451749.6	3742966.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE002C	0	0.11530E-06	451746.9	3742971.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE002D	0	0.11530E-06	451744.2	3742976.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE002E	0	0.11530E-06	451741.5	3742982.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE002F	0	0.11530E-06	451738.8	3742987.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE002G	0	0.11530E-06	451736.1	3742992.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE002H	0	0.11530E-06	451733.4	3742998.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE002I	0	0.11530E-06	451730.8	3743003.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE002J	0	0.11530E-06	451728.1	3743009.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE002K	0	0.11530E-06	451725.4	3743014.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE002L	0	0.11530E-06	451722.7	3743019.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE002M	0	0.11530E-06	451720.0	3743025.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE002N	0	0.11530E-06	451717.3	3743030.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE002O	0	0.11530E-06	451714.6	3743035.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE002P	0	0.11530E-06	451712.0	3743041.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE002Q	0	0.11530E-06	451709.3	3743046.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE002R	0	0.11530E-06	451706.6	3743051.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE002S	0	0.11530E-06	451703.8	3743057.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE002T	0	0.11530E-06	451700.5	3743062.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE002U	0	0.11530E-06	451697.2	3743067.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	

Attachment A

8EWE002V	0	0.11530E-06	451693.8	3743072.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE002W	0	0.11530E-06	451690.5	3743077.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE002X	0	0.11530E-06	451687.2	3743082.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE002Y	0	0.11530E-06	451683.9	3743087.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE002Z	0	0.11530E-06	451680.6	3743092.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE0030	0	0.11530E-06	451677.3	3743097.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE0031	0	0.11530E-06	451673.9	3743102.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE0032	0	0.11530E-06	451670.6	3743107.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE0033	0	0.11530E-06	451667.3	3743112.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE0034	0	0.11530E-06	451664.0	3743117.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE0035	0	0.11530E-06	451660.7	3743122.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE0036	0	0.11530E-06	451657.4	3743127.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE0037	0	0.11530E-06	451654.0	3743132.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE0038	0	0.11530E-06	451649.7	3743136.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE0039	0	0.11530E-06	451644.8	3743139.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE003A	0	0.11530E-06	451648.0	3743143.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE003B	0	0.11530E-06	451652.5	3743147.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE003C	0	0.11530E-06	451657.1	3743151.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE003D	0	0.11530E-06	451661.7	3743155.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE003E	0	0.11530E-06	451666.2	3743159.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 7

*** MODELOPTs: RegDFault CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** VOLUME SOURCE DATA ***

SOURCE ID	NUMBER PART. CATS.	EMISSION RATE (GRAMS/SEC)	X (METERS)	Y (METERS)	BASE ELEV. (METERS)	RELEASE HEIGHT (METERS)	INIT. SY (METERS)	INIT. SZ (METERS)	URBAN SOURCE	EMISSION RATE SCALAR VARY BY
8EWE003F	0	0.11530E-06	451670.8	3743163.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE003G	0	0.11530E-06	451676.1	3743165.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE003H	0	0.11530E-06	451681.6	3743168.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE003I	0	0.11530E-06	451687.1	3743170.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE003J	0	0.11530E-06	451692.6	3743173.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE003K	0	0.11530E-06	451698.1	3743175.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE003L	0	0.11530E-06	451703.6	3743177.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE003M	0	0.11530E-06	451709.1	3743180.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE003N	0	0.11530E-06	451714.6	3743182.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE003O	0	0.11530E-06	451720.1	3743185.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE003P	0	0.11530E-06	451725.6	3743187.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE003Q	0	0.11530E-06	451731.1	3743189.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE003R	0	0.11530E-06	451736.6	3743192.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE003S	0	0.11530E-06	451742.1	3743194.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE003T	0	0.11530E-06	451747.6	3743197.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE003U	0	0.11530E-06	451753.1	3743199.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE003V	0	0.11530E-06	451758.6	3743201.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE003W	0	0.11530E-06	451764.1	3743204.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE003X	0	0.11530E-06	451769.5	3743206.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE003Y	0	0.11530E-06	451775.0	3743209.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE003Z	0	0.11530E-06	451780.5	3743211.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0042	0	0.30640E-07	452274.0	3743212.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0043	0	0.30640E-07	452271.3	3743218.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0044	0	0.30640E-07	452268.7	3743223.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0045	0	0.30640E-07	452266.1	3743229.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0046	0	0.30640E-07	452263.4	3743234.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0047	0	0.30640E-07	452260.8	3743239.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0048	0	0.30640E-07	452258.2	3743245.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0049	0	0.30640E-07	452255.5	3743250.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE004A	0	0.30640E-07	452252.9	3743255.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE004B	0	0.30640E-07	452249.2	3743260.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE004C	0	0.30640E-07	452244.6	3743264.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	

Attachment A

8EWE004D	0	0.30640E-07	452239.9	3743268.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE004E	0	0.30640E-07	452233.9	3743268.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE004F	0	0.30640E-07	452228.0	3743268.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE004G	0	0.30640E-07	452222.0	3743269.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE004H	0	0.30640E-07	452216.0	3743269.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE004I	0	0.30640E-07	452210.0	3743269.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE004J	0	0.30640E-07	452204.0	3743268.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE004K	0	0.30640E-07	452198.0	3743268.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 8

*** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** VOLUME SOURCE DATA ***

SOURCE ID	NUMBER PART. CATS.	EMISSION RATE (GRAMS/SEC)	X (METERS)	Y (METERS)	BASE ELEV. (METERS)	RELEASE HEIGHT (METERS)	INIT. SY (METERS)	INIT. SZ (METERS)	URBAN SOURCE	EMISSION RATE SCALAR VARY BY
8EWE004L	0	0.30640E-07	452192.0	3743268.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE004M	0	0.30640E-07	452186.0	3743268.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE004N	0	0.30640E-07	452180.0	3743268.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE004O	0	0.30640E-07	452174.0	3743268.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE004P	0	0.30640E-07	452168.0	3743268.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE004Q	0	0.30640E-07	452162.0	3743268.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE004R	0	0.30640E-07	452156.0	3743268.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE004S	0	0.30640E-07	452150.0	3743268.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE004T	0	0.30640E-07	452144.0	3743267.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE004U	0	0.30640E-07	452138.0	3743267.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE004V	0	0.30640E-07	452132.0	3743267.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE004W	0	0.30640E-07	452126.0	3743267.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE004X	0	0.30640E-07	452120.0	3743267.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE004Y	0	0.30640E-07	452114.0	3743267.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE004Z	0	0.30640E-07	452108.0	3743267.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0050	0	0.30640E-07	452102.0	3743267.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0051	0	0.30640E-07	452096.0	3743267.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0052	0	0.30640E-07	452090.0	3743267.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0053	0	0.30640E-07	452084.0	3743267.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0054	0	0.30640E-07	452078.0	3743266.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0055	0	0.30640E-07	452072.0	3743266.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0056	0	0.30640E-07	452066.0	3743266.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0057	0	0.30640E-07	452060.0	3743266.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0058	0	0.30640E-07	452054.0	3743266.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0059	0	0.30640E-07	452048.0	3743266.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE005A	0	0.30640E-07	452042.0	3743266.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE005B	0	0.30640E-07	452036.0	3743266.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE005C	0	0.30640E-07	452030.0	3743266.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE005D	0	0.30640E-07	452024.0	3743266.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE005E	0	0.30640E-07	452018.0	3743266.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE005F	0	0.30640E-07	452012.0	3743265.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE005G	0	0.30640E-07	452006.0	3743265.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE005H	0	0.30640E-07	452000.0	3743265.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE005I	0	0.30640E-07	451994.0	3743265.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE005J	0	0.30640E-07	451988.0	3743265.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE005K	0	0.30640E-07	451982.0	3743265.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE005L	0	0.30640E-07	451976.0	3743265.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE005M	0	0.30640E-07	451970.0	3743265.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE005N	0	0.30640E-07	451964.0	3743265.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE005O	0	0.30640E-07	451958.0	3743265.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

Attachment A

PAGE 9

*** MODELOPTS: RegDFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** VOLUME SOURCE DATA ***

SOURCE ID	NUMBER PART. CATS.	EMISSION RATE (GRAMS/SEC)	X (METERS)	Y (METERS)	BASE ELEV. (METERS)	RELEASE HEIGHT (METERS)	INIT. SY (METERS)	INIT. SZ (METERS)	URBAN SOURCE	EMISSION RATE SCALAR VARY BY
8EWE005P	0	0.30640E-07	451952.4	3743263.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE005Q	0	0.30640E-07	451947.1	3743260.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE005R	0	0.30640E-07	451941.8	3743257.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE005S	0	0.30640E-07	451936.4	3743254.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE005T	0	0.30640E-07	451931.1	3743252.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE005U	0	0.30640E-07	451925.8	3743249.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE005V	0	0.30640E-07	451920.0	3743248.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE005W	0	0.30640E-07	451914.0	3743248.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE005X	0	0.30640E-07	451908.0	3743248.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE005Y	0	0.30640E-07	451902.0	3743248.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE005Z	0	0.30640E-07	451896.0	3743248.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0060	0	0.30640E-07	451890.0	3743248.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0061	0	0.30640E-07	451884.0	3743248.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0062	0	0.30640E-07	451878.0	3743248.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0065	0	0.14730E-06	451753.7	3742958.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0066	0	0.14730E-06	451756.6	3742953.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0067	0	0.14730E-06	451760.9	3742952.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0068	0	0.14730E-06	451766.3	3742954.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0069	0	0.14730E-06	451771.8	3742957.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE006A	0	0.14730E-06	451777.2	3742959.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE006B	0	0.14730E-06	451782.7	3742962.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE006C	0	0.14730E-06	451788.2	3742964.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE006D	0	0.14730E-06	451793.6	3742966.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE006E	0	0.14730E-06	451799.1	3742969.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE006F	0	0.14730E-06	451804.5	3742971.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE006G	0	0.14730E-06	451810.0	3742974.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE006H	0	0.14730E-06	451815.4	3742976.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE006I	0	0.14730E-06	451820.9	3742979.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE006J	0	0.14730E-06	451826.3	3742981.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE006K	0	0.14730E-06	451831.8	3742984.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE006L	0	0.14730E-06	451837.3	3742986.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE006M	0	0.14730E-06	451842.7	3742989.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE006N	0	0.14730E-06	451848.2	3742991.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE006O	0	0.14730E-06	451853.6	3742994.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE006P	0	0.14730E-06	451859.1	3742996.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE006Q	0	0.14730E-06	451864.5	3742999.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE006R	0	0.14730E-06	451870.0	3743001.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE006S	0	0.14730E-06	451875.4	3743004.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE006T	0	0.14730E-06	451880.9	3743006.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE006U	0	0.14730E-06	451886.4	3743009.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***

02/20/20

*** AERMET - VERSION 14134 *** *** ***

13:40:41

PAGE 10

*** MODELOPTS: RegDFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** VOLUME SOURCE DATA ***

SOURCE ID	NUMBER PART. CATS.	EMISSION RATE (GRAMS/SEC)	X (METERS)	Y (METERS)	BASE ELEV. (METERS)	RELEASE HEIGHT (METERS)	INIT. SY (METERS)	INIT. SZ (METERS)	URBAN SOURCE	EMISSION RATE SCALAR VARY BY
-----------	--------------------	---------------------------	------------	------------	---------------------	-------------------------	-------------------	-------------------	--------------	------------------------------

Attachment A

8EWE006V	0	0.14730E-06	451891.8	3743011.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE006W	0	0.14730E-06	451897.3	3743014.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE006X	0	0.14730E-06	451902.7	3743016.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE006Y	0	0.14730E-06	451908.2	3743019.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE006Z	0	0.14730E-06	451913.5	3743022.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE0070	0	0.14730E-06	451918.7	3743025.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE0071	0	0.14730E-06	451924.0	3743028.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE0072	0	0.14730E-06	451929.2	3743031.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE0073	0	0.14730E-06	451934.5	3743033.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE0074	0	0.14730E-06	451939.7	3743036.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE0075	0	0.14730E-06	451944.9	3743039.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE0076	0	0.14730E-06	451950.2	3743042.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE0077	0	0.14730E-06	451955.4	3743045.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE0078	0	0.14730E-06	451960.7	3743048.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE0079	0	0.14730E-06	451965.9	3743051.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE007A	0	0.14730E-06	451971.2	3743054.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE007B	0	0.14730E-06	451976.4	3743057.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE007C	0	0.14730E-06	451981.7	3743060.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE007D	0	0.14730E-06	451986.9	3743063.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE007E	0	0.14730E-06	451992.2	3743065.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE007F	0	0.14730E-06	451997.6	3743068.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE007G	0	0.14730E-06	452003.0	3743071.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE007H	0	0.14730E-06	452008.4	3743073.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE007I	0	0.14730E-06	452013.8	3743076.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE007J	0	0.14730E-06	452019.3	3743078.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE007K	0	0.14730E-06	452024.7	3743081.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE007L	0	0.14730E-06	452030.1	3743084.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE007M	0	0.14730E-06	452035.5	3743086.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE007N	0	0.14730E-06	452040.9	3743089.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE007O	0	0.14730E-06	452046.3	3743091.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE007P	0	0.14730E-06	452051.7	3743094.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE007Q	0	0.14730E-06	452057.1	3743097.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE007R	0	0.14730E-06	452062.5	3743099.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE007S	0	0.14730E-06	452067.9	3743102.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE007T	0	0.14730E-06	452073.3	3743104.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE007U	0	0.14730E-06	452078.7	3743107.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE007V	0	0.14730E-06	452084.1	3743110.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE007W	0	0.14730E-06	452089.5	3743112.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE007X	0	0.14730E-06	452094.9	3743115.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE007Y	0	0.14730E-06	452100.3	3743117.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41 ***

PAGE 11

*** MODELOPTS: RegFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** VOLUME SOURCE DATA ***

SOURCE ID	NUMBER PART. CATS.	EMISSION RATE (GRAMS/SEC)	X (METERS)	Y (METERS)	BASE ELEV. (METERS)	RELEASE HEIGHT (METERS)	INIT. SY (METERS)	INIT. SZ (METERS)	URBAN SOURCE	EMISSION RATE SCALAR VARY BY
8EWE007Z	0	0.14730E-06	452105.7	3743120.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0080	0	0.14730E-06	452111.1	3743123.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0081	0	0.14730E-06	452116.5	3743125.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0082	0	0.14730E-06	452122.0	3743128.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0083	0	0.14730E-06	452127.4	3743130.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0084	0	0.14730E-06	452132.8	3743133.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0085	0	0.14730E-06	452138.2	3743136.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0086	0	0.14730E-06	452143.6	3743138.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0087	0	0.14730E-06	452149.0	3743141.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0088	0	0.14730E-06	452154.5	3743143.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0089	0	0.14730E-06	452159.9	3743146.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	

Attachment A

8EWE008A	0	0.14730E-06	452165.3	3743148.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE008B	0	0.14730E-06	452170.7	3743151.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE008C	0	0.14730E-06	452176.2	3743154.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE008D	0	0.14730E-06	452181.6	3743156.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE008E	0	0.14730E-06	452187.0	3743159.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE008F	0	0.14730E-06	452192.4	3743161.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE008G	0	0.14730E-06	452197.8	3743164.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE008H	0	0.14730E-06	452203.3	3743166.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE008I	0	0.14730E-06	452208.7	3743169.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE008J	0	0.14730E-06	452214.1	3743172.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE008K	0	0.14730E-06	452219.5	3743174.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE008L	0	0.14730E-06	452224.9	3743177.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE008M	0	0.14730E-06	452230.4	3743179.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE008N	0	0.14730E-06	452235.8	3743182.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE008O	0	0.14730E-06	452241.2	3743184.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE008P	0	0.14730E-06	452246.6	3743187.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE008Q	0	0.14730E-06	452252.0	3743190.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE008R	0	0.14730E-06	452257.5	3743192.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE008S	0	0.14730E-06	452262.9	3743195.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE008T	0	0.14730E-06	452268.3	3743197.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE008U	0	0.14730E-06	452273.7	3743200.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE008V	0	0.14730E-06	452279.2	3743202.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE008W	0	0.14730E-06	452284.6	3743205.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE008X	0	0.14730E-06	452290.0	3743208.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE008Y	0	0.14730E-06	452295.4	3743210.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE008Z	0	0.14730E-06	452300.8	3743213.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE0090	0	0.14730E-06	452306.2	3743215.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE0091	0	0.14730E-06	452311.6	3743218.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE0092	0	0.14730E-06	452317.0	3743221.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 12
 *** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** VOLUME SOURCE DATA ***

SOURCE ID	NUMBER PART. CATS.	EMISSION RATE (GRAMS/SEC)	X (METERS)	Y (METERS)	BASE ELEV. (METERS)	RELEASE HEIGHT (METERS)	INIT. SY (METERS)	INIT. SZ (METERS)	URBAN SOURCE	EMISSION RATE SCALAR VARY BY
8EWE0093	0	0.14730E-06	452322.4	3743223.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0094	0	0.14730E-06	452327.8	3743226.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0095	0	0.14730E-06	452333.2	3743228.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0096	0	0.14730E-06	452338.6	3743231.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0097	0	0.14730E-06	452344.0	3743234.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0098	0	0.14730E-06	452348.7	3743237.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE0099	0	0.14730E-06	452353.4	3743241.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE009A	0	0.14730E-06	452358.0	3743245.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE009B	0	0.14730E-06	452362.7	3743249.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE009C	0	0.14730E-06	452367.3	3743253.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE009D	0	0.14730E-06	452371.9	3743256.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE009E	0	0.14730E-06	452376.6	3743260.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE009F	0	0.14730E-06	452381.2	3743264.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE009G	0	0.14730E-06	452385.9	3743268.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE009H	0	0.14730E-06	452390.5	3743272.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE009I	0	0.14730E-06	452395.1	3743275.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE009L	0	0.14730E-06	452405.9	3743273.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE009M	0	0.14730E-06	452410.3	3743269.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE009N	0	0.14730E-06	452414.7	3743265.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE009O	0	0.14730E-06	452419.1	3743261.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE009P	0	0.14730E-06	452423.5	3743257.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE009Q	0	0.14730E-06	452427.9	3743253.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE009R	0	0.14730E-06	452432.3	3743249.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	

Attachment A

8EWE009S	0	0.14730E-06	452436.7	3743245.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE009T	0	0.14730E-06	452441.1	3743240.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE009U	0	0.14730E-06	452445.5	3743236.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE009V	0	0.14730E-06	452449.9	3743232.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE009W	0	0.14730E-06	452454.3	3743228.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE009X	0	0.14730E-06	452458.7	3743224.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE009Y	0	0.14730E-06	452463.1	3743220.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE009Z	0	0.14730E-06	452467.5	3743216.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00A0	0	0.14730E-06	452471.9	3743212.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00A1	0	0.14730E-06	452476.3	3743208.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00A2	0	0.14730E-06	452480.7	3743204.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00A3	0	0.14730E-06	452485.1	3743200.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00A4	0	0.14730E-06	452489.5	3743196.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00A5	0	0.14730E-06	452493.9	3743192.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00A6	0	0.14730E-06	452498.3	3743187.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00A7	0	0.14730E-06	452502.7	3743183.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00A8	0	0.14730E-06	452507.2	3743179.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 13

*** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** VOLUME SOURCE DATA ***

SOURCE ID	PART. CATS.	EMISSION RATE (GRAMS/SEC)	X (METERS)	Y (METERS)	BASE ELEV. (METERS)	RELEASE HEIGHT (METERS)	INIT. SY (METERS)	INIT. SZ (METERS)	URBAN SOURCE	EMISSION RATE SCALAR VARY BY
8EWE00A9	0	0.14730E-06	452512.0	3743176.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00AA	0	0.14730E-06	452516.7	3743172.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00AB	0	0.14730E-06	452521.5	3743168.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00AC	0	0.14730E-06	452526.3	3743165.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00AD	0	0.14730E-06	452531.0	3743161.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00AE	0	0.14730E-06	452535.8	3743158.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00AF	0	0.14730E-06	452540.6	3743154.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00AG	0	0.14730E-06	452545.3	3743150.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00AH	0	0.14730E-06	452550.1	3743147.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00AI	0	0.14730E-06	452554.9	3743143.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00AJ	0	0.14730E-06	452559.4	3743139.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00AK	0	0.14730E-06	452562.9	3743134.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00AL	0	0.14730E-06	452566.4	3743129.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00AM	0	0.14730E-06	452569.9	3743124.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00AN	0	0.14730E-06	452573.4	3743120.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00AO	0	0.14730E-06	452577.0	3743115.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00AP	0	0.14730E-06	452580.5	3743110.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00AQ	0	0.14730E-06	452584.0	3743105.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00AR	0	0.14730E-06	452587.5	3743100.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00AS	0	0.14730E-06	452591.0	3743095.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00AT	0	0.14730E-06	452594.5	3743090.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00AU	0	0.14730E-06	452598.0	3743086.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00AV	0	0.14730E-06	452601.5	3743081.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00AW	0	0.14730E-06	452605.0	3743076.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00AX	0	0.14730E-06	452608.6	3743071.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00AY	0	0.14730E-06	452612.1	3743066.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00AZ	0	0.14730E-06	452615.6	3743061.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00B0	0	0.14730E-06	452619.1	3743056.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00B1	0	0.14730E-06	452622.6	3743052.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00B2	0	0.14730E-06	452626.1	3743047.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00B3	0	0.14730E-06	452629.6	3743042.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00B4	0	0.14730E-06	452633.1	3743037.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00B5	0	0.14730E-06	452636.6	3743032.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00B6	0	0.14730E-06	452639.3	3743027.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00B7	0	0.14730E-06	452642.0	3743021.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	

Attachment A

8EWE00B8	0	0.14730E-06	452644.8	3743016.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00B9	0	0.14730E-06	452647.5	3743011.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00BA	0	0.14730E-06	452650.3	3743005.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00BB	0	0.14730E-06	452653.0	3743000.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00BC	0	0.14730E-06	452655.7	3742995.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20

*** AERMET - VERSION 14134 *** *** ***
 13:40:41

PAGE 14

*** MODELOPTs: RegDFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** VOLUME SOURCE DATA ***

SOURCE ID	NUMBER PART. CATS.	EMISSION RATE (GRAMS/SEC)	X (METERS)	Y (METERS)	BASE ELEV. (METERS)	RELEASE HEIGHT (METERS)	INIT. SY (METERS)	INIT. SZ (METERS)	URBAN SOURCE	EMISSION RATE SCALAR VARY BY
8EWE00BD	0	0.14730E-06	452658.5	3742989.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00BE	0	0.14730E-06	452661.2	3742984.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00BF	0	0.14730E-06	452663.9	3742979.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00BG	0	0.14730E-06	452666.7	3742973.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00BH	0	0.14730E-06	452669.4	3742968.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00BI	0	0.14730E-06	452672.1	3742963.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00BJ	0	0.14730E-06	452674.9	3742957.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00BK	0	0.14730E-06	452677.6	3742952.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00BL	0	0.14730E-06	452680.4	3742947.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00BM	0	0.14730E-06	452683.1	3742941.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00BN	0	0.14730E-06	452685.8	3742936.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00BO	0	0.14730E-06	452688.6	3742931.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00BP	0	0.14730E-06	452691.3	3742925.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00BQ	0	0.14730E-06	452694.0	3742920.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00BR	0	0.14730E-06	452696.8	3742915.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00BS	0	0.14730E-06	452699.5	3742909.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00BT	0	0.14730E-06	452702.2	3742904.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00BU	0	0.14730E-06	452705.0	3742899.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00BV	0	0.14730E-06	452707.7	3742893.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00BW	0	0.14730E-06	452710.5	3742888.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00BX	0	0.14730E-06	452713.2	3742883.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00BY	0	0.14730E-06	452715.9	3742877.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00BZ	0	0.14730E-06	452718.7	3742872.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00C0	0	0.14730E-06	452721.4	3742866.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00C1	0	0.14730E-06	452724.1	3742861.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00C2	0	0.14730E-06	452726.9	3742856.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00C3	0	0.14730E-06	452729.6	3742850.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00C4	0	0.14730E-06	452732.3	3742845.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00C5	0	0.14730E-06	452735.1	3742840.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00C6	0	0.14730E-06	452737.8	3742834.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00C7	0	0.14730E-06	452740.6	3742829.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00C8	0	0.14730E-06	452743.5	3742824.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00C9	0	0.14730E-06	452746.5	3742819.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00CA	0	0.14730E-06	452749.5	3742814.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00CB	0	0.14730E-06	452752.5	3742808.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00CC	0	0.14730E-06	452755.6	3742803.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00CD	0	0.14730E-06	452758.6	3742798.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00CE	0	0.14730E-06	452761.6	3742793.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00CF	0	0.14730E-06	452764.6	3742788.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00CG	0	0.14730E-06	452767.7	3742782.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20

*** AERMET - VERSION 14134 *** *** ***
 13:40:41

PAGE 15

*** MODELOPTs: RegDFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

Attachment A

*** VOLUME SOURCE DATA ***

SOURCE ID	NUMBER PART. CATS.	EMISSION RATE (GRAMS/SEC)	X (METERS)	Y (METERS)	BASE ELEV. (METERS)	RELEASE HEIGHT (METERS)	INIT. SY (METERS)	INIT. SZ (METERS)	URBAN SOURCE	EMISSION RATE SCALAR VARY BY
8EWE00CH	0	0.14730E-06	452770.7	3742777.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00CI	0	0.14730E-06	452773.7	3742772.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00CJ	0	0.14730E-06	452776.7	3742767.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00CK	0	0.14730E-06	452779.7	3742762.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00CL	0	0.14730E-06	452782.8	3742756.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00CM	0	0.14730E-06	452785.8	3742751.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00CN	0	0.14730E-06	452788.8	3742746.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00CO	0	0.14730E-06	452791.8	3742741.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00CP	0	0.14730E-06	452792.2	3742737.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00CQ	0	0.14730E-06	452786.7	3742734.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00CR	0	0.14730E-06	452781.2	3742732.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00CS	0	0.14730E-06	452775.7	3742729.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00CT	0	0.14730E-06	452770.2	3742727.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00CU	0	0.14730E-06	452764.7	3742725.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00CV	0	0.14730E-06	452759.1	3742722.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00CW	0	0.14730E-06	452753.6	3742720.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00CX	0	0.14730E-06	452748.1	3742718.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00CY	0	0.14730E-06	452742.6	3742715.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00CZ	0	0.14730E-06	452737.1	3742713.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00D0	0	0.14730E-06	452731.6	3742710.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00D1	0	0.14730E-06	452726.1	3742708.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00D2	0	0.14730E-06	452720.6	3742706.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00D3	0	0.14730E-06	452715.1	3742703.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00D4	0	0.14730E-06	452709.6	3742701.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00D5	0	0.14730E-06	452704.1	3742699.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00D6	0	0.14730E-06	452698.6	3742696.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00D7	0	0.14730E-06	452693.1	3742694.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00D8	0	0.14730E-06	452687.6	3742691.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00D9	0	0.14730E-06	452682.1	3742689.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00DA	0	0.14730E-06	452676.5	3742687.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00DB	0	0.14730E-06	452671.0	3742684.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00DC	0	0.14730E-06	452665.5	3742682.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00DD	0	0.14730E-06	452660.0	3742679.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00DE	0	0.14730E-06	452654.5	3742677.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00DF	0	0.14730E-06	452649.0	3742675.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00DG	0	0.14730E-06	452643.5	3742672.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00DH	0	0.14730E-06	452638.0	3742670.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00DI	0	0.14730E-06	452632.5	3742668.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00DJ	0	0.14730E-06	452627.0	3742665.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00DK	0	0.14730E-06	452621.5	3742663.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 16
 *** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** VOLUME SOURCE DATA ***

SOURCE ID	NUMBER PART. CATS.	EMISSION RATE (GRAMS/SEC)	X (METERS)	Y (METERS)	BASE ELEV. (METERS)	RELEASE HEIGHT (METERS)	INIT. SY (METERS)	INIT. SZ (METERS)	URBAN SOURCE	EMISSION RATE SCALAR VARY BY
8EWE00DL	0	0.14730E-06	452616.0	3742660.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00DM	0	0.14730E-06	452610.5	3742658.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	

Attachment A

8EWE00DN	0	0.14730E-06	452605.0	3742656.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00DO	0	0.14730E-06	452599.4	3742653.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00DP	0	0.14730E-06	452593.9	3742651.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00DQ	0	0.14730E-06	452588.4	3742648.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00DR	0	0.14730E-06	452582.9	3742646.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00DS	0	0.14730E-06	452577.4	3742644.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00DT	0	0.14730E-06	452571.9	3742641.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00DU	0	0.14730E-06	452566.4	3742639.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00DV	0	0.14730E-06	452560.9	3742637.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00DW	0	0.14730E-06	452555.4	3742634.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00DX	0	0.14730E-06	452549.9	3742632.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00DY	0	0.14730E-06	452544.4	3742629.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00DZ	0	0.14730E-06	452538.9	3742627.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00E0	0	0.14730E-06	452533.4	3742625.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00E1	0	0.14730E-06	452527.9	3742622.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00E2	0	0.14730E-06	452522.3	3742620.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00E3	0	0.14730E-06	452516.8	3742618.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00E4	0	0.14730E-06	452511.3	3742615.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00E5	0	0.14730E-06	452505.8	3742613.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00E6	0	0.14730E-06	452500.3	3742610.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00E7	0	0.14730E-06	452494.8	3742608.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00E8	0	0.14730E-06	452489.3	3742606.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00E9	0	0.14730E-06	452483.7	3742603.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00EA	0	0.14730E-06	452478.2	3742601.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00EB	0	0.14730E-06	452472.7	3742599.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00EC	0	0.14730E-06	452467.2	3742596.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00ED	0	0.14730E-06	452461.7	3742594.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00EE	0	0.14730E-06	452456.2	3742592.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00EF	0	0.14730E-06	452450.7	3742589.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00EG	0	0.14730E-06	452445.1	3742587.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00EH	0	0.14730E-06	452439.6	3742584.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00EI	0	0.14730E-06	452434.1	3742582.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00EJ	0	0.14730E-06	452428.6	3742580.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00EK	0	0.14730E-06	452423.1	3742577.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00EL	0	0.14730E-06	452417.6	3742575.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00EM	0	0.14730E-06	452412.1	3742573.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00EN	0	0.14730E-06	452406.5	3742570.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00EO	0	0.14730E-06	452401.0	3742568.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 17
 *** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** VOLUME SOURCE DATA ***

SOURCE ID	NUMBER PART. CATS.	EMISSION RATE (GRAMS/SEC)	X (METERS)	Y (METERS)	BASE ELEV. (METERS)	RELEASE HEIGHT (METERS)	INIT. SY (METERS)	INIT. SZ (METERS)	URBAN SOURCE	EMISSION RATE SCALAR VARY BY
8EWE00EP	0	0.14730E-06	452395.5	3742566.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00EQ	0	0.14730E-06	452390.0	3742563.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00ER	0	0.14730E-06	452384.5	3742561.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00ES	0	0.14730E-06	452379.0	3742558.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00ET	0	0.14730E-06	452373.4	3742556.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00EU	0	0.14730E-06	452367.9	3742554.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00EV	0	0.14730E-06	452362.4	3742551.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00EW	0	0.14730E-06	452356.9	3742549.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00EX	0	0.14730E-06	452351.4	3742547.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00EY	0	0.14730E-06	452345.9	3742544.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00EZ	0	0.14730E-06	452340.4	3742542.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00F0	0	0.14730E-06	452334.8	3742540.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00F1	0	0.14730E-06	452329.3	3742537.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	
8EWE00F2	0	0.14730E-06	452323.8	3742535.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	

Attachment A

8EWE00F3	0	0.14730E-06	452318.3	3742532.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00F4	0	0.14730E-06	452312.8	3742530.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00F5	0	0.14730E-06	452307.3	3742528.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00F6	0	0.14730E-06	452301.8	3742525.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00F7	0	0.14730E-06	452296.2	3742523.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00F8	0	0.14730E-06	452290.7	3742521.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00F9	0	0.14730E-06	452285.2	3742518.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00FA	0	0.14730E-06	452279.7	3742516.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00FB	0	0.14730E-06	452274.2	3742513.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00FC	0	0.14730E-06	452268.7	3742511.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00FD	0	0.14730E-06	452263.2	3742509.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00FE	0	0.14730E-06	452257.7	3742506.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00FF	0	0.14730E-06	452252.2	3742504.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00FG	0	0.14730E-06	452246.7	3742501.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00FH	0	0.14730E-06	452241.2	3742499.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00FI	0	0.14730E-06	452235.7	3742497.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00FJ	0	0.14730E-06	452230.2	3742494.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00FK	0	0.14730E-06	452224.7	3742492.4	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00FL	0	0.14730E-06	452219.2	3742490.0	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00FM	0	0.14730E-06	452213.7	3742487.6	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00FN	0	0.14730E-06	452208.2	3742485.2	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00FO	0	0.14730E-06	452202.7	3742482.8	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00FP	0	0.14730E-06	452197.2	3742480.5	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00FQ	0	0.14730E-06	452191.7	3742478.1	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00FR	0	0.14730E-06	452186.2	3742475.7	0.0	2.00	2.79	1.86	NO
8EWE00FS	0	0.14730E-06	452180.6	3742473.3	0.0	2.00	2.79	1.86	NO

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 18

*** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** VOLUME SOURCE DATA ***

SOURCE ID	NUMBER PART. CATS.	EMISSION RATE (GRAMS/SEC)	X (METERS)	Y (METERS)	BASE ELEV. (METERS)	RELEASE HEIGHT (METERS)	INIT. SY (METERS)	INIT. SZ (METERS)	URBAN SOURCE	EMISSION RATE SCALAR VARY BY
8EWE00FT	0	0.14730E-06	452175.1	3742470.9	0.0	2.00	2.79	1.86	NO	

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 19

*** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** SOURCE IDs DEFINING SOURCE GROUPS ***

SRCGROUP ID	SOURCE IDs
ALL 8EWE0007	8EWE0000 , 8EWE0001 , 8EWE0002 , 8EWE0003 , 8EWE0004 , 8EWE0005 , 8EWE0006 ,
8EWE000F	8EWE0008 , 8EWE0009 , 8EWE000A , 8EWE000B , 8EWE000C , 8EWE000D , 8EWE000E ,
8EWE000N	8EWE000G , 8EWE000H , 8EWE000I , 8EWE000J , 8EWE000K , 8EWE000L , 8EWE000M ,
	8EWE000O , 8EWE000P , 8EWE000Q , 8EWE000R , 8EWE000S , 8EWE000T , 8EWE000U ,

Attachment A

```

8EWE000V ,
8EWE0013 , 8EWE000W , 8EWE000X , 8EWE000Y , 8EWE000Z , 8EWE0010 , 8EWE0011 , 8EWE0012 ,
8EWE001B , 8EWE0014 , 8EWE0015 , 8EWE0016 , 8EWE0017 , 8EWE0018 , 8EWE0019 , 8EWE001A ,
8EWE001J , 8EWE001C , 8EWE001D , 8EWE001E , 8EWE001F , 8EWE001G , 8EWE001H , 8EWE001I ,
8EWE001R , 8EWE001K , 8EWE001L , 8EWE001M , 8EWE001N , 8EWE001O , 8EWE001P , 8EWE001Q ,
8EWE002D , 8EWE001S , 8EWE001T , 8EWE001U , 8EWE001V , 8EWE001W , 8EWE002B , 8EWE002C ,
8EWE002L , 8EWE002E , 8EWE002F , 8EWE002G , 8EWE002H , 8EWE002I , 8EWE002J , 8EWE002K ,
8EWE002T , 8EWE002M , 8EWE002N , 8EWE002O , 8EWE002P , 8EWE002Q , 8EWE002R , 8EWE002S ,
8EWE0031 , 8EWE002U , 8EWE002V , 8EWE002W , 8EWE002X , 8EWE002Y , 8EWE002Z , 8EWE0030 ,
8EWE0039 , 8EWE0032 , 8EWE0033 , 8EWE0034 , 8EWE0035 , 8EWE0036 , 8EWE0037 , 8EWE0038 ,
8EWE003H , 8EWE003A , 8EWE003B , 8EWE003C , 8EWE003D , 8EWE003E , 8EWE003F , 8EWE003G ,
8EWE003P , 8EWE003I , 8EWE003J , 8EWE003K , 8EWE003L , 8EWE003M , 8EWE003N , 8EWE003O ,
8EWE003X , 8EWE003Q , 8EWE003R , 8EWE003S , 8EWE003T , 8EWE003U , 8EWE003V , 8EWE003W ,
8EWE0047 , 8EWE003Y , 8EWE003Z , 8EWE0042 , 8EWE0043 , 8EWE0044 , 8EWE0045 , 8EWE0046 ,
8EWE004F , 8EWE0048 , 8EWE0049 , 8EWE004A , 8EWE004B , 8EWE004C , 8EWE004D , 8EWE004E ,
8EWE004N , 8EWE004G , 8EWE004H , 8EWE004I , 8EWE004J , 8EWE004K , 8EWE004L , 8EWE004M ,
8EWE004V , 8EWE004O , 8EWE004P , 8EWE004Q , 8EWE004R , 8EWE004S , 8EWE004T , 8EWE004U ,

```

```

^ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
02/20/20
*** AERMET - VERSION 14134 *** ***
13:40:41

```

```

PAGE 20
*** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

```

*** SOURCE IDs DEFINING SOURCE GROUPS ***

```

SRCGROUP ID SOURCE IDs
-----
8EWE0053 , 8EWE004W , 8EWE004X , 8EWE004Y , 8EWE004Z , 8EWE0050 , 8EWE0051 , 8EWE0052 ,
8EWE005B , 8EWE0054 , 8EWE0055 , 8EWE0056 , 8EWE0057 , 8EWE0058 , 8EWE0059 , 8EWE005A ,

```

Attachment A

```

8EWE005J , 8EWE005C , 8EWE005D , 8EWE005E , 8EWE005F , 8EWE005G , 8EWE005H , 8EWE005I ,
8EWE005R , 8EWE005K , 8EWE005L , 8EWE005M , 8EWE005N , 8EWE005O , 8EWE005P , 8EWE005Q ,
8EWE005Z , 8EWE005S , 8EWE005T , 8EWE005U , 8EWE005V , 8EWE005W , 8EWE005X , 8EWE005Y ,
8EWE0069 , 8EWE0060 , 8EWE0061 , 8EWE0062 , 8EWE0065 , 8EWE0066 , 8EWE0067 , 8EWE0068 ,
8EWE006H , 8EWE006A , 8EWE006B , 8EWE006C , 8EWE006D , 8EWE006E , 8EWE006F , 8EWE006G ,
8EWE006P , 8EWE006I , 8EWE006J , 8EWE006K , 8EWE006L , 8EWE006M , 8EWE006N , 8EWE006O ,
8EWE006X , 8EWE006Q , 8EWE006R , 8EWE006S , 8EWE006T , 8EWE006U , 8EWE006V , 8EWE006W ,
8EWE0075 , 8EWE006Y , 8EWE006Z , 8EWE0070 , 8EWE0071 , 8EWE0072 , 8EWE0073 , 8EWE0074 ,
8EWE007D , 8EWE0076 , 8EWE0077 , 8EWE0078 , 8EWE0079 , 8EWE007A , 8EWE007B , 8EWE007C ,
8EWE007L , 8EWE007E , 8EWE007F , 8EWE007G , 8EWE007H , 8EWE007I , 8EWE007J , 8EWE007K ,
8EWE007T , 8EWE007M , 8EWE007N , 8EWE007O , 8EWE007P , 8EWE007Q , 8EWE007R , 8EWE007S ,
8EWE0081 , 8EWE007U , 8EWE007V , 8EWE007W , 8EWE007X , 8EWE007Y , 8EWE007Z , 8EWE0080 ,
8EWE0089 , 8EWE0082 , 8EWE0083 , 8EWE0084 , 8EWE0085 , 8EWE0086 , 8EWE0087 , 8EWE0088 ,
8EWE008H , 8EWE008A , 8EWE008B , 8EWE008C , 8EWE008D , 8EWE008E , 8EWE008F , 8EWE008G ,
8EWE008P , 8EWE008I , 8EWE008J , 8EWE008K , 8EWE008L , 8EWE008M , 8EWE008N , 8EWE008O ,
8EWE008X , 8EWE008Q , 8EWE008R , 8EWE008S , 8EWE008T , 8EWE008U , 8EWE008V , 8EWE008W ,
8EWE0095 , 8EWE008Y , 8EWE008Z , 8EWE0090 , 8EWE0091 , 8EWE0092 , 8EWE0093 , 8EWE0094 ,
8EWE009D , 8EWE0096 , 8EWE0097 , 8EWE0098 , 8EWE0099 , 8EWE009A , 8EWE009B , 8EWE009C ,

```

```

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
02/20/20
*** AERMET - VERSION 14134 *** ***
13:40:41

```

PAGE 21
 *** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** SOURCE IDs DEFINING SOURCE GROUPS ***

```

SRCGROUP ID SOURCE IDs
-----

```

Attachment A

8EWE009N	8EWE009E	8EWE009F	8EWE009G	8EWE009H	8EWE009I	8EWE009L	8EWE009M	,
8EWE009V	8EWE009O	8EWE009P	8EWE009Q	8EWE009R	8EWE009S	8EWE009T	8EWE009U	,
8EWE00A3	8EWE009W	8EWE009X	8EWE009Y	8EWE009Z	8EWE00A0	8EWE00A1	8EWE00A2	,
8EWE00AB	8EWE00A4	8EWE00A5	8EWE00A6	8EWE00A7	8EWE00A8	8EWE00A9	8EWE00AA	,
8EWE00AJ	8EWE00AC	8EWE00AD	8EWE00AE	8EWE00AF	8EWE00AG	8EWE00AH	8EWE00AI	,
8EWE00AR	8EWE00AK	8EWE00AL	8EWE00AM	8EWE00AN	8EWE00AO	8EWE00AP	8EWE00AQ	,
8EWE00AZ	8EWE00AS	8EWE00AT	8EWE00AU	8EWE00AV	8EWE00AW	8EWE00AX	8EWE00AY	,
8EWE00B7	8EWE00B0	8EWE00B1	8EWE00B2	8EWE00B3	8EWE00B4	8EWE00B5	8EWE00B6	,
8EWE00BF	8EWE00B8	8EWE00B9	8EWE00BA	8EWE00BB	8EWE00BC	8EWE00BD	8EWE00BE	,
8EWE00BN	8EWE00BG	8EWE00BH	8EWE00BI	8EWE00BJ	8EWE00BK	8EWE00BL	8EWE00BM	,
8EWE00BV	8EWE00B0	8EWE00BP	8EWE00BQ	8EWE00BR	8EWE00BS	8EWE00BT	8EWE00BU	,
8EWE00C3	8EWE00BW	8EWE00BX	8EWE00BY	8EWE00BZ	8EWE00C0	8EWE00C1	8EWE00C2	,
8EWE00CB	8EWE00C4	8EWE00C5	8EWE00C6	8EWE00C7	8EWE00C8	8EWE00C9	8EWE00CA	,
8EWE00CJ	8EWE00CC	8EWE00CD	8EWE00CE	8EWE00CF	8EWE00CG	8EWE00CH	8EWE00CI	,
8EWE00CR	8EWE00CK	8EWE00CL	8EWE00CM	8EWE00CN	8EWE00CO	8EWE00CP	8EWE00CQ	,
8EWE00CZ	8EWE00CS	8EWE00CT	8EWE00CU	8EWE00CV	8EWE00CW	8EWE00CX	8EWE00CY	,
8EWE00D7	8EWE00D0	8EWE00D1	8EWE00D2	8EWE00D3	8EWE00D4	8EWE00D5	8EWE00D6	,
8EWE00DF	8EWE00D8	8EWE00D9	8EWE00DA	8EWE00DB	8EWE00DC	8EWE00DD	8EWE00DE	,
8EWE00DN	8EWE00DG	8EWE00DH	8EWE00DI	8EWE00DJ	8EWE00DK	8EWE00DL	8EWE00DM	,
8EWE00DV	8EWE00D0	8EWE00DP	8EWE00DQ	8EWE00DR	8EWE00DS	8EWE00DT	8EWE00DU	,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 22
 *** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** SOURCE IDs DEFINING SOURCE GROUPS ***

Attachment A

SRCGROUP ID	SOURCE IDs							
8EWE00E3	8EWE00DW	8EWE00DX	8EWE00DY	8EWE00DZ	8EWE00E0	8EWE00E1	8EWE00E2	,
8EWE00EB	8EWE00E4	8EWE00E5	8EWE00E6	8EWE00E7	8EWE00E8	8EWE00E9	8EWE00EA	,
8EWE00EJ	8EWE00EC	8EWE00ED	8EWE00EE	8EWE00EF	8EWE00EG	8EWE00EH	8EWE00EI	,
8EWE00ER	8EWE00EK	8EWE00EL	8EWE00EM	8EWE00EN	8EWE00EO	8EWE00EP	8EWE00EQ	,
8EWE00EZ	8EWE00ES	8EWE00ET	8EWE00EU	8EWE00EV	8EWE00EW	8EWE00EX	8EWE00EY	,
8EWE00F7	8EWE00F0	8EWE00F1	8EWE00F2	8EWE00F3	8EWE00F4	8EWE00F5	8EWE00F6	,
8EWE00FF	8EWE00F8	8EWE00F9	8EWE00FA	8EWE00FB	8EWE00FC	8EWE00FD	8EWE00FE	,
8EWE00FN	8EWE00FG	8EWE00FH	8EWE00FI	8EWE00FJ	8EWE00FK	8EWE00FL	8EWE00FM	,
8EWE00GC	8EWE00FO	8EWE00FP	8EWE00FQ	8EWE00FR	8EWE00FS	8EWE00FT	8EWE00GB	,
8EWE00GK	8EWE00GD	8EWE00GE	8EWE00GF	8EWE00GG	8EWE00GH	8EWE00GI	8EWE00GJ	,
8EWE00GS	8EWE00GL	8EWE00GM	8EWE00GN	8EWE00GO	8EWE00GP	8EWE00GQ	8EWE00GR	,
8EWE00H0	8EWE00GT	8EWE00GU	8EWE00GV	8EWE00GW	8EWE00GX	8EWE00GY	8EWE00GZ	,
8EWE00H8	8EWE00H1	8EWE00H2	8EWE00H3	8EWE00H4	8EWE00H5	8EWE00H6	8EWE00H7	,
8EWE00HG	8EWE00H9	8EWE00HA	8EWE00HB	8EWE00HC	8EWE00HD	8EWE00HE	8EWE00HF	,
8EWE00HO	8EWE00HH	8EWE00HI	8EWE00HJ	8EWE00HK	8EWE00HL	8EWE00HM	8EWE00HN	,
8EWE00HW	8EWE00HP	8EWE00HQ	8EWE00HR	8EWE00HS	8EWE00HT	8EWE00HU	8EWE00HV	,
8EWE00I4	8EWE00HX	8EWE00HY	8EWE00HZ	8EWE00I0	8EWE00I1	8EWE00I2	8EWE00I3	,
8EWE00IC	8EWE00I5	8EWE00I6	8EWE00I7	8EWE00I8	8EWE00I9	8EWE00IA	8EWE00IB	,
8EWE00IK	8EWE00ID	8EWE00IE	8EWE00IF	8EWE00IG	8EWE00IH	8EWE00II	8EWE00IJ	,

8EWE00IL , 8EWE00IM ,
 ▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41 ***

Attachment A

*** MODELOPTS: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE0000

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0	64.9	53.0	-34.6	15.8	2	6.0	70.9	57.1	-40.7	14.5
3	6.0	74.7	59.4	-45.5	12.8	4	6.0	76.2	59.9	-49.0	10.6
5	6.0	75.5	58.7	-50.9	8.2	6	6.0	72.4	55.6	-51.3	5.5
7	6.0	67.1	55.3	-50.2	2.6	8	6.0	59.8	55.9	-47.5	-0.3
9	6.0	50.7	57.0	-45.1	-3.2	10	6.0	53.0	64.9	-48.2	-8.1
11	6.0	57.1	70.9	-49.9	-12.2	12	6.0	59.4	74.7	-50.1	-15.8
13	6.0	59.9	76.2	-48.8	-19.0	14	6.0	58.7	75.5	-45.9	-21.6
15	6.0	55.6	72.4	-41.7	-23.5	16	6.0	55.3	67.1	-36.2	-22.6
17	6.0	55.9	59.8	-29.6	-19.6	18	6.0	57.0	50.7	-22.1	-16.6
19	6.0	64.9	53.0	-18.4	-15.8	20	6.0	70.9	57.1	-16.4	-14.5
21	6.0	74.7	59.4	-13.9	-12.8	22	6.0	76.2	59.9	-11.0	-10.6
23	6.0	75.5	58.7	-7.8	-8.2	24	6.0	72.4	55.6	-4.3	-5.5
25	6.0	67.1	55.3	-5.1	-2.6	26	6.0	59.8	55.9	-8.4	0.3
27	6.0	50.7	57.0	-11.9	3.2	28	6.0	53.0	64.9	-16.7	8.1
29	6.0	57.1	70.9	-21.0	12.2	30	6.0	59.4	74.7	-24.6	15.8
31	6.0	59.9	76.2	-27.5	19.0	32	6.0	58.7	75.5	-29.6	21.6
33	6.0	55.6	72.4	-30.7	23.5	34	6.0	55.3	67.1	-30.9	22.6
35	6.0	55.9	59.8	-30.2	19.6	36	6.0	57.0	50.7	-28.6	16.6

SOURCE ID: 8EWE0001

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0	64.9	53.0	-27.9	17.5	2	6.0	70.9	57.1	-34.4	17.3
3	6.0	74.7	59.4	-39.8	16.6	4	6.0	76.2	59.9	-44.0	15.5
5	6.0	75.5	58.7	-46.9	13.8	6	6.0	72.4	55.6	-48.3	11.7
7	6.0	67.1	55.3	-48.3	9.3	8	6.0	59.8	55.9	-46.8	6.6
9	6.0	50.7	57.0	-45.6	3.6	10	6.0	53.0	64.9	-49.9	-1.4
11	6.0	57.1	70.9	-52.8	-5.8	12	6.0	59.4	74.7	-54.0	-10.1
13	6.0	59.9	76.2	-53.6	-14.0	14	6.0	58.7	75.5	-51.5	-17.5
15	6.0	55.6	72.4	-47.9	-20.5	16	6.0	55.3	67.1	-42.8	-20.7
17	6.0	55.9	59.8	-36.5	-18.9	18	6.0	57.0	50.7	-29.0	-17.1
19	6.0	64.9	53.0	-25.1	-17.5	20	6.0	70.9	57.1	-22.7	-17.3
21	6.0	74.7	59.4	-19.6	-16.6	22	6.0	76.2	59.9	-16.0	-15.5
23	6.0	75.5	58.7	-11.8	-13.8	24	6.0	72.4	55.6	-7.3	-11.7
25	6.0	67.1	55.3	-7.0	-9.3	26	6.0	59.8	55.9	-9.1	-6.6
27	6.0	50.7	57.0	-11.4	-3.6	28	6.0	53.0	64.9	-15.0	1.4
29	6.0	57.1	70.9	-18.1	5.8	30	6.0	59.4	74.7	-20.7	10.1
31	6.0	59.9	76.2	-22.7	14.0	32	6.0	58.7	75.5	-23.9	17.5
33	6.0	55.6	72.4	-24.5	20.5	34	6.0	55.3	67.1	-24.3	20.7
35	6.0	55.9	59.8	-23.4	18.9	36	6.0	57.0	50.7	-21.7	17.1

SOURCE ID: 8EWE0002

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0	64.9	53.0	-31.4	-33.3	2	6.0	70.9	57.1	-29.0	-33.3
3	6.0	74.7	59.4	-25.7	-32.3	4	6.0	68.0	74.2	-75.0	34.2
5	6.0	66.4	74.4	-79.7	27.9	6	6.0	66.5	72.4	-82.0	18.8
7	6.0	64.5	68.1	-81.8	9.1	8	6.0	59.8	55.9	-0.3	-14.1
9	6.0	50.7	57.0	3.8	-8.7	10	6.0	53.0	64.9	0.8	-5.0
11	6.0	57.1	70.9	-2.1	-0.5	12	6.0	59.4	74.7	-5.1	4.0
13	6.0	59.9	76.2	-7.8	8.3	14	6.0	58.7	75.5	-10.4	12.4
15	6.0	55.6	72.4	-12.6	16.1	16	6.0	55.3	67.1	-14.4	21.5
17	6.0	55.9	59.8	-15.8	27.6	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	6.0	64.9	53.0	-21.5	33.3	20	6.0	70.9	57.1	-28.0	33.3
21	6.0	74.7	59.4	-33.7	32.3	22	6.0	68.0	74.2	0.8	-34.2
23	6.0	66.4	74.4	5.3	-27.9	24	6.0	66.5	72.4	9.6	-18.8
25	6.0	67.1	55.3	-49.2	19.2	26	6.0	59.8	55.9	-55.6	14.1
27	6.0	50.7	57.0	-60.8	8.7	28	6.0	53.0	64.9	-65.8	5.0
29	6.0	57.1	70.9	-68.8	0.5	30	6.0	59.4	74.7	-69.6	-4.0
31	6.0	59.9	76.2	-68.4	-8.3	32	6.0	58.7	75.5	-65.1	-12.4
33	6.0	55.6	72.4	-59.8	-16.1	34	6.0	55.3	67.1	-52.7	-21.5
35	6.0	55.9	59.8	-44.0	-27.6	36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Attachment A

SOURCE ID: 8EWE0003

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	64.9,	53.0,	-24.7,	-32.1,	2	6.0,	70.9,	57.1,	-22.6,	-30.9,
3	6.0,	74.7,	59.4,	-19.8,	-28.9,	4	6.0,	76.2,	59.9,	-16.4,	-25.9,
5	6.0,	66.4,	74.4,	-75.3,	33.1,	6	6.0,	66.5,	72.4,	-78.5,	24.8,
7	6.0,	64.5,	68.1,	-79.4,	15.6,	8	6.0,	59.8,	55.9,	0.9,	-7.3,
9	6.0,	50.7,	57.0,	3.8,	-1.8,	10	6.0,	53.0,	64.9,	-0.4,	1.8,
11	6.0,	57.1,	70.9,	-4.5,	6.0,	12	6.0,	59.4,	74.7,	-8.5,	9.9,
13	6.0,	59.9,	76.2,	-12.3,	13.6,	14	6.0,	58.7,	75.5,	-15.6,	16.8,
15	6.0,	55.6,	72.4,	-18.5,	19.6,	16	6.0,	55.3,	67.1,	-20.9,	23.9,
17	6.0,	55.9,	59.8,	-22.6,	28.8,	18	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,
19	6.0,	64.9,	53.0,	-28.3,	32.1,	20	6.0,	70.9,	57.1,	-34.5,	30.9,
21	6.0,	74.7,	59.4,	-39.6,	28.9,	22	6.0,	76.2,	59.9,	-43.6,	25.9,
23	6.0,	66.4,	74.4,	0.8,	-33.1,	24	6.0,	66.5,	72.4,	6.2,	-24.8,
25	6.0,	64.5,	68.1,	11.3,	-15.6,	26	6.0,	59.8,	55.9,	-56.8,	7.3,
27	6.0,	50.7,	57.0,	-60.8,	1.8,	28	6.0,	53.0,	64.9,	-64.6,	-1.8,
29	6.0,	57.1,	70.9,	-66.4,	-6.0,	30	6.0,	59.4,	74.7,	-66.2,	-9.9,
31	6.0,	59.9,	76.2,	-64.0,	-13.6,	32	6.0,	58.7,	75.5,	-59.8,	-16.8,
33	6.0,	55.6,	72.4,	-53.9,	-19.6,	34	6.0,	55.3,	67.1,	-46.3,	-23.9,
35	6.0,	55.9,	59.8,	-37.2,	-28.8,	36	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41 ***

PAGE 24
 *** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE0004

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	64.9,	53.0,	-18.6,	-29.5,	2	6.0,	70.9,	57.1,	-17.1,	-27.4,
3	6.0,	74.7,	59.4,	-15.0,	-24.4,	4	6.0,	76.2,	59.9,	-12.4,	-20.6,
5	6.0,	75.5,	58.7,	-9.5,	-16.2,	6	6.0,	66.5,	72.4,	-76.6,	31.1,
7	6.0,	64.5,	68.1,	-78.6,	22.1,	8	6.0,	59.8,	55.9,	0.5,	-0.8,
9	6.0,	50.7,	57.0,	2.3,	4.6,	10	6.0,	53.0,	64.9,	-2.9,	7.9,
11	6.0,	57.1,	70.9,	-8.1,	11.5,	12	6.0,	59.4,	74.7,	-13.0,	14.7,
13	6.0,	59.9,	76.2,	-17.5,	17.5,	14	6.0,	58.7,	75.5,	-21.5,	19.8,
15	6.0,	55.6,	72.4,	-24.8,	21.5,	16	6.0,	55.3,	67.1,	-27.4,	24.7,
17	6.0,	55.9,	59.8,	-29.1,	28.5,	18	6.0,	57.0,	50.7,	-30.0,	30.8,
19	6.0,	64.9,	53.0,	-34.4,	29.5,	20	6.0,	70.9,	57.1,	-40.0,	27.4,
21	6.0,	74.7,	59.4,	-44.4,	24.4,	22	6.0,	76.2,	59.9,	-47.5,	20.6,
23	6.0,	75.5,	58.7,	-49.1,	16.2,	24	6.0,	66.5,	72.4,	4.3,	-31.1,
25	6.0,	64.5,	68.1,	10.5,	-22.1,	26	6.0,	59.8,	55.9,	-56.4,	0.8,
27	6.0,	50.7,	57.0,	-59.3,	-4.6,	28	6.0,	53.0,	64.9,	-62.0,	-7.9,
29	6.0,	57.1,	70.9,	-62.8,	-11.5,	30	6.0,	59.4,	74.7,	-61.7,	-14.7,
31	6.0,	59.9,	76.2,	-58.7,	-17.5,	32	6.0,	58.7,	75.5,	-54.0,	-19.8,
33	6.0,	55.6,	72.4,	-47.6,	-21.5,	34	6.0,	55.3,	67.1,	-39.7,	-24.7,
35	6.0,	55.9,	59.8,	-30.7,	-28.5,	36	6.0,	57.0,	50.7,	-20.7,	-30.8,

SOURCE ID: 8EWE0005

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	61.9,	60.4,	-46.3,	30.4,	2	6.0,	65.9,	67.1,	-54.5,	28.4,
3	6.0,	68.0,	71.8,	-61.0,	25.4,	4	6.0,	68.0,	74.2,	-65.6,	21.7,
5	6.0,	66.4,	74.4,	-68.3,	17.2,	6	6.0,	66.5,	72.4,	-68.9,	10.2,
7	6.0,	64.5,	68.1,	-67.4,	2.9,	8	6.0,	60.6,	61.8,	-63.9,	-4.4,
9	6.0,	54.8,	55.9,	-59.5,	-11.6,	10	6.0,	60.4,	61.9,	-61.3,	-16.1,
11	6.0,	67.1,	65.9,	-61.3,	-20.9,	12	6.0,	59.4,	74.7,	8.9,	11.0,
13	6.0,	59.9,	76.2,	4.7,	17.7,	14	6.0,	58.7,	75.5,	0.4,	23.8,
15	6.0,	55.6,	72.4,	-4.0,	29.2,	16	6.0,	68.1,	64.5,	-35.2,	-33.4,
17	6.0,	61.8,	60.6,	-25.9,	-33.0,	18	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,
19	6.0,	61.9,	60.4,	-14.1,	-30.4,	20	6.0,	65.9,	67.1,	-12.6,	-28.4,
21	6.0,	68.0,	71.8,	-10.8,	-25.4,	22	6.0,	68.0,	74.2,	-8.6,	-21.7,

Attachment A

23	6.0,	66.4,	74.4,	-6.1,	-17.2,	24	6.0,	66.5,	72.4,	-3.4,	-10.2,
25	6.0,	64.5,	68.1,	-0.7,	-2.9,	26	6.0,	59.8,	55.9,	-70.8,	17.7,
27	6.0,	50.7,	57.0,	-76.4,	9.6,	28	6.0,	53.0,	64.9,	-81.3,	3.1,
29	6.0,	57.1,	70.9,	-83.7,	-4.0,	30	6.0,	59.4,	74.7,	-83.6,	-11.0,
31	6.0,	59.9,	76.2,	-81.0,	-17.7,	32	6.0,	58.7,	75.5,	-75.8,	-23.8,
33	6.0,	55.6,	72.4,	-68.4,	-29.2,	34	6.0,	68.1,	64.5,	-29.3,	33.4,
35	6.0,	61.8,	60.6,	-34.7,	33.0,	36	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,

SOURCE ID: 8EWE0006

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	61.9,	60.4,	-39.1,	31.7,	2	6.0,	65.9,	67.1,	-47.6,	30.8,
3	6.0,	68.0,	71.8,	-54.7,	29.1,	4	6.0,	68.0,	74.2,	-60.1,	26.4,
5	6.0,	66.4,	74.4,	-63.6,	22.7,	6	6.0,	66.5,	72.4,	-65.3,	16.5,
7	6.0,	64.5,	68.1,	-64.9,	9.8,	8	6.0,	60.6,	61.8,	-62.6,	2.8,
9	6.0,	54.8,	55.9,	-59.5,	-4.3,	10	6.0,	60.4,	61.9,	-62.6,	-8.9,
11	6.0,	57.1,	70.9,	10.3,	10.9,	12	6.0,	59.4,	74.7,	5.2,	17.3,
13	6.0,	59.9,	76.2,	0.0,	23.2,	14	6.0,	58.7,	75.5,	-5.2,	28.5,
15	6.0,	72.4,	66.5,	-49.8,	-29.1,	16	6.0,	68.1,	64.5,	-42.1,	-30.9,
17	6.0,	61.8,	60.6,	-33.1,	-31.7,	18	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,
19	6.0,	61.9,	60.4,	-21.3,	-31.7,	20	6.0,	65.9,	67.1,	-19.5,	-30.8,
21	6.0,	68.0,	71.8,	-17.1,	-29.1,	22	6.0,	68.0,	74.2,	-14.2,	-26.4,
23	6.0,	66.4,	74.4,	-10.8,	-22.7,	24	6.0,	66.5,	72.4,	-7.1,	-16.5,
25	6.0,	64.5,	68.1,	-3.2,	-9.8,	26	6.0,	59.8,	55.9,	-72.1,	10.5,
27	6.0,	50.7,	57.0,	-76.4,	2.2,	28	6.0,	53.0,	64.9,	-80.0,	-4.1,
29	6.0,	57.1,	70.9,	-81.2,	-10.9,	30	6.0,	59.4,	74.7,	-80.0,	-17.3,
31	6.0,	59.9,	76.2,	-76.3,	-23.2,	32	6.0,	58.7,	75.5,	-70.2,	-28.5,
33	6.0,	72.4,	66.5,	-16.7,	29.1,	34	6.0,	68.1,	64.5,	-22.4,	30.9,
35	6.0,	61.8,	60.6,	-27.5,	31.7,	36	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,

SOURCE ID: 8EWE0007

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	61.9,	60.4,	-31.9,	32.9,	2	6.0,	65.9,	67.1,	-40.7,	33.3,
3	6.0,	68.0,	71.8,	-48.3,	32.7,	4	6.0,	68.0,	74.2,	-54.5,	31.1,
5	6.0,	66.4,	74.4,	-58.9,	28.3,	6	6.0,	66.5,	72.4,	-61.6,	22.9,
7	6.0,	64.5,	68.1,	-62.4,	16.7,	8	6.0,	60.6,	61.8,	-61.3,	10.0,
9	6.0,	54.8,	55.9,	-59.5,	3.0,	10	6.0,	60.4,	61.9,	-63.9,	-1.7,
11	6.0,	57.1,	70.9,	7.8,	17.7,	12	6.0,	59.4,	74.7,	1.6,	23.6,
13	6.0,	59.9,	76.2,	-4.7,	28.8,	14	6.0,	74.4,	66.4,	-61.5,	-21.7,
15	6.0,	72.4,	66.5,	-56.1,	-25.4,	16	6.0,	68.1,	64.5,	-48.9,	-28.4,
17	6.0,	61.8,	60.6,	-40.3,	-30.4,	18	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,
19	6.0,	61.9,	60.4,	-28.5,	-32.9,	20	6.0,	65.9,	67.1,	-26.4,	-33.3,
21	6.0,	68.0,	71.8,	-23.4,	-32.7,	22	6.0,	68.0,	74.2,	-19.7,	-31.1,
23	6.0,	66.4,	74.4,	-15.5,	-28.3,	24	6.0,	66.5,	72.4,	-10.7,	-22.9,
25	6.0,	64.5,	68.1,	-5.7,	-16.7,	26	6.0,	59.8,	55.9,	-73.3,	3.3,
27	6.0,	50.7,	57.0,	-76.4,	-5.0,	28	6.0,	53.0,	64.9,	-78.8,	-11.2,
29	6.0,	57.1,	70.9,	-78.7,	-17.7,	30	6.0,	59.4,	74.7,	-76.3,	-23.6,
31	6.0,	59.9,	76.2,	-71.6,	-28.8,	32	6.0,	74.4,	66.4,	-4.9,	21.7,
33	6.0,	72.4,	66.5,	-10.4,	25.4,	34	6.0,	68.1,	64.5,	-15.6,	28.4,
35	6.0,	61.8,	60.6,	-20.3,	30.4,	36	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 25

*** MODELOPTS: RegDFault CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE0008

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	123.7,	144.9,	-54.8,	53.0,	2	6.0,	133.8,	139.4,	-60.3,	54.7,
3	6.0,	139.7,	129.7,	-64.0,	54.7,	4	6.0,	141.5,	116.1,	-65.7,	53.1,
5	6.0,	138.9,	98.9,	-65.5,	49.8,	6	6.0,	132.1,	78.8,	-63.2,	45.0,
7	6.0,	134.8,	77.7,	-75.2,	38.2,	8	6.0,	142.5,	92.8,	-91.3,	32.3,

Attachment A

9	6.0,	145.9,	109.9,	-104.7,	25.4,	10	6.0,	144.9,	123.7,	-114.9,	17.7,
11	6.0,	139.4,	133.8,	-121.6,	9.4,	12	6.0,	129.7,	139.7,	-124.6,	0.9,
13	6.0,	116.1,	141.5,	-123.8,	-7.7,	14	6.0,	98.9,	138.9,	-119.2,	-16.0,
15	6.0,	78.8,	132.1,	-111.1,	-23.8,	16	6.0,	77.7,	134.8,	-105.6,	-36.4,
17	6.0,	92.8,	142.5,	-103.5,	-45.0,	18	6.0,	109.9,	145.9,	-98.3,	-49.8,
19	6.0,	123.7,	144.9,	-90.1,	-53.0,	20	6.0,	133.8,	139.4,	-79.1,	-54.7,
21	6.0,	139.7,	129.7,	-65.7,	-54.7,	22	6.0,	141.5,	116.1,	-50.4,	-53.1,
23	6.0,	138.9,	98.9,	-33.5,	-49.8,	24	6.0,	132.1,	78.8,	-15.6,	-45.0,
25	6.0,	134.8,	77.7,	-2.5,	-38.2,	26	6.0,	142.5,	92.8,	-1.4,	-32.3,
27	6.0,	145.9,	109.9,	-5.2,	-25.4,	28	6.0,	144.9,	123.7,	-8.8,	-17.7,
29	6.0,	139.4,	133.8,	-12.2,	-9.4,	30	6.0,	129.7,	139.7,	-15.2,	-0.9,
31	6.0,	116.1,	141.5,	-17.7,	7.7,	32	6.0,	98.9,	138.9,	-19.7,	16.0,
33	6.0,	78.8,	132.1,	-21.1,	23.8,	34	6.0,	77.7,	134.8,	-29.2,	36.4,
35	6.0,	92.8,	142.5,	-39.0,	45.0,	36	6.0,	109.9,	145.9,	-47.6,	49.8,

SOURCE ID: 8EWE0009

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	123.7,	144.9,	-60.3,	48.1,	2	6.0,	133.8,	139.4,	-64.9,	48.9,
3	6.0,	139.7,	129.7,	-67.5,	48.2,	4	6.0,	141.5,	116.1,	-68.0,	46.0,
5	6.0,	138.9,	98.9,	-66.5,	42.5,	6	6.0,	132.1,	78.8,	-63.0,	37.6,
7	6.0,	134.8,	77.7,	-73.7,	31.0,	8	6.0,	142.5,	92.8,	-88.6,	25.4,
9	6.0,	145.9,	109.9,	-100.8,	19.1,	10	6.0,	144.9,	123.7,	-110.0,	12.1,
11	6.0,	139.4,	133.8,	-115.8,	4.8,	12	6.0,	129.7,	139.7,	-118.0,	-2.6,
13	6.0,	116.1,	141.5,	-116.8,	-10.0,	14	6.0,	98.9,	138.9,	-111.9,	-17.1,
15	6.0,	78.8,	132.1,	-103.7,	-23.6,	16	6.0,	77.7,	134.8,	-98.4,	-34.9,
17	6.0,	92.8,	142.5,	-96.7,	-42.2,	18	6.0,	109.9,	145.9,	-92.0,	-45.8,
19	6.0,	123.7,	144.9,	-84.5,	-48.1,	20	6.0,	133.8,	139.4,	-74.5,	-48.9,
21	6.0,	139.7,	129.7,	-62.2,	-48.2,	22	6.0,	141.5,	116.1,	-48.0,	-46.0,
23	6.0,	138.9,	98.9,	-32.4,	-42.5,	24	6.0,	132.1,	78.8,	-15.8,	-37.6,
25	6.0,	134.8,	77.7,	-4.0,	-31.0,	26	6.0,	142.5,	92.8,	-4.2,	-25.4,
27	6.0,	145.9,	109.9,	-9.1,	-19.1,	28	6.0,	144.9,	123.7,	-13.8,	-12.1,
29	6.0,	139.4,	133.8,	-18.0,	-4.8,	30	6.0,	129.7,	139.7,	-21.7,	2.6,
31	6.0,	116.1,	141.5,	-24.7,	10.0,	32	6.0,	98.9,	138.9,	-27.0,	17.1,
33	6.0,	78.8,	132.1,	-28.4,	23.6,	34	6.0,	77.7,	134.8,	-36.4,	34.9,
35	6.0,	92.8,	142.5,	-45.9,	42.2,	36	6.0,	109.9,	145.9,	-53.9,	45.8,

SOURCE ID: 8EWE000A

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	123.7,	144.9,	-66.1,	44.0,	2	6.0,	133.8,	139.4,	-69.9,	43.9,
3	6.0,	139.7,	129.7,	-71.5,	42.4,	4	6.0,	141.5,	116.1,	-71.0,	39.6,
5	6.0,	138.9,	98.9,	-68.3,	35.6,	6	6.0,	132.1,	78.8,	-63.6,	30.6,
7	6.0,	134.8,	77.7,	-73.1,	23.9,	8	6.0,	142.5,	92.8,	-86.8,	18.6,
9	6.0,	145.9,	109.9,	-97.8,	12.7,	10	6.0,	144.9,	123.7,	-105.9,	6.3,
11	6.0,	139.4,	133.8,	-110.8,	-0.2,	12	6.0,	129.7,	139.7,	-112.2,	-6.7,
13	6.0,	116.1,	141.5,	-110.3,	-13.0,	14	6.0,	98.9,	138.9,	-105.1,	-18.9,
15	6.0,	78.8,	132.1,	-96.6,	-24.2,	16	6.0,	77.7,	134.8,	-91.3,	-34.2,
17	6.0,	92.8,	142.5,	-89.8,	-40.4,	18	6.0,	109.9,	145.9,	-85.6,	-42.8,
19	6.0,	123.7,	144.9,	-78.8,	-44.0,	20	6.0,	133.8,	139.4,	-69.5,	-43.9,
21	6.0,	139.7,	129.7,	-58.2,	-42.4,	22	6.0,	141.5,	116.1,	-45.1,	-39.6,
23	6.0,	138.9,	98.9,	-30.6,	-35.6,	24	6.0,	132.1,	78.8,	-15.2,	-30.6,
25	6.0,	134.8,	77.7,	-4.6,	-23.9,	26	6.0,	142.5,	92.8,	-6.0,	-18.6,
27	6.0,	145.9,	109.9,	-12.1,	-12.7,	28	6.0,	144.9,	123.7,	-17.8,	-6.3,
29	6.0,	139.4,	133.8,	-23.0,	0.2,	30	6.0,	129.7,	139.7,	-27.5,	6.7,
31	6.0,	116.1,	141.5,	-31.1,	13.0,	32	6.0,	98.9,	138.9,	-33.8,	18.9,
33	6.0,	78.8,	132.1,	-35.5,	24.2,	34	6.0,	77.7,	134.8,	-43.5,	34.2,
35	6.0,	92.8,	142.5,	-52.7,	40.4,	36	6.0,	109.9,	145.9,	-60.3,	42.8,

SOURCE ID: 8EWE000B

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	123.7,	144.9,	-71.5,	38.6,	2	6.0,	133.8,	139.4,	-74.3,	37.6,
3	6.0,	139.7,	129.7,	-74.8,	35.4,	4	6.0,	141.5,	116.1,	-73.0,	32.2,
5	6.0,	138.9,	98.9,	-69.0,	28.0,	6	6.0,	132.1,	78.8,	-62.9,	22.9,
7	6.0,	134.8,	77.7,	-71.1,	16.5,	8	6.0,	142.5,	92.8,	-83.5,	11.6,
9	6.0,	145.9,	109.9,	-93.4,	6.3,	10	6.0,	144.9,	123.7,	-100.5,	0.9,
11	6.0,	139.4,	133.8,	-104.5,	-4.6,	12	6.0,	129.7,	139.7,	-105.3,	-9.9,
13	6.0,	116.1,	141.5,	-102.9,	-15.0,	14	6.0,	98.9,	138.9,	-97.4,	-19.6,

Attachment A

15	6.0,	78.8,	132.1,	-89.0,	-23.5,	16	6.0,	77.7,	134.8,	-83.9,	-32.2,
17	6.0,	92.8,	142.5,	-82.9,	-37.1,	18	6.0,	109.9,	145.9,	-79.3,	-38.4,
19	6.0,	123.7,	144.9,	-73.3,	-38.6,	20	6.0,	133.8,	139.4,	-65.1,	-37.6,
21	6.0,	139.7,	129.7,	-54.9,	-35.4,	22	6.0,	141.5,	116.1,	-43.1,	-32.2,
23	6.0,	138.9,	98.9,	-29.9,	-28.0,	24	6.0,	132.1,	78.8,	-15.8,	-22.9,
25	6.0,	134.8,	77.7,	-6.6,	-16.5,	26	6.0,	142.5,	92.8,	-9.2,	-11.6,
27	6.0,	145.9,	109.9,	-16.5,	-6.3,	28	6.0,	144.9,	123.7,	-23.2,	-0.9,
29	6.0,	139.4,	133.8,	-29.3,	4.6,	30	6.0,	129.7,	139.7,	-34.4,	9.9,
31	6.0,	116.1,	141.5,	-38.5,	15.0,	32	6.0,	98.9,	138.9,	-41.5,	19.6,
33	6.0,	78.8,	132.1,	-43.1,	23.5,	34	6.0,	77.7,	134.8,	-50.9,	32.2,
35	6.0,	92.8,	142.5,	-59.6,	37.1,	36	6.0,	109.9,	145.9,	-66.6,	38.4,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20

*** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 26

*** MODELOPTS: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE000C

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	123.7,	144.9,	-77.5,	35.6,	2	6.0,	133.8,	139.4,	-79.6,	33.6,
3	6.0,	139.7,	129.7,	-79.4,	30.6,	4	6.0,	141.5,	116.1,	-76.7,	26.6,
5	6.0,	138.9,	98.9,	-71.7,	21.9,	6	6.0,	132.1,	78.8,	-64.5,	16.4,
7	6.0,	134.8,	77.7,	-71.5,	9.9,	8	6.0,	142.5,	92.8,	-82.8,	5.0,
9	6.0,	145.9,	109.9,	-91.5,	-0.1,	10	6.0,	144.9,	123.7,	-97.5,	-5.1,
11	6.0,	139.4,	133.8,	-100.5,	-10.0,	12	6.0,	129.7,	139.7,	-100.4,	-14.5,
13	6.0,	116.1,	141.5,	-97.3,	-18.7,	14	6.0,	98.9,	138.9,	-91.3,	-22.2,
15	6.0,	78.8,	132.1,	-82.5,	-25.1,	16	6.0,	77.7,	134.8,	-77.3,	-32.6,
17	6.0,	92.8,	142.5,	-76.2,	-36.4,	18	6.0,	109.9,	145.9,	-72.9,	-36.5,
19	6.0,	123.7,	144.9,	-67.3,	-35.6,	20	6.0,	133.8,	139.4,	-59.8,	-33.6,
21	6.0,	139.7,	129.7,	-50.3,	-30.6,	22	6.0,	141.5,	116.1,	-39.4,	-26.6,
23	6.0,	138.9,	98.9,	-27.2,	-21.9,	24	6.0,	132.1,	78.8,	-14.3,	-16.4,
25	6.0,	134.8,	77.7,	-6.2,	-9.9,	26	6.0,	142.5,	92.8,	-10.0,	-5.0,
27	6.0,	145.9,	109.9,	-18.4,	0.1,	28	6.0,	144.9,	123.7,	-26.2,	5.1,
29	6.0,	139.4,	133.8,	-33.3,	10.0,	30	6.0,	129.7,	139.7,	-39.3,	14.5,
31	6.0,	116.1,	141.5,	-44.1,	18.7,	32	6.0,	98.9,	138.9,	-47.6,	22.2,
33	6.0,	78.8,	132.1,	-49.6,	25.1,	34	6.0,	77.7,	134.8,	-57.5,	32.6,
35	6.0,	92.8,	142.5,	-66.3,	36.4,	36	6.0,	109.9,	145.9,	-73.0,	36.5,

SOURCE ID: 8EWE000D

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	123.7,	144.9,	-82.8,	31.6,	2	6.0,	133.8,	139.4,	-84.2,	28.8,
3	6.0,	139.7,	129.7,	-83.0,	25.0,	4	6.0,	141.5,	116.1,	-79.3,	20.5,
5	6.0,	138.9,	98.9,	-73.2,	15.4,	6	6.0,	132.1,	78.8,	-64.8,	9.8,
7	6.0,	134.8,	77.7,	-70.7,	3.3,	8	6.0,	142.5,	92.8,	-80.8,	-1.4,
9	6.0,	145.9,	109.9,	-88.5,	-6.0,	10	6.0,	144.9,	123.7,	-93.5,	-10.4,
11	6.0,	139.4,	133.8,	-95.6,	-14.5,	12	6.0,	129.7,	139.7,	-94.9,	-18.1,
13	6.0,	116.1,	141.5,	-91.3,	-21.2,	14	6.0,	98.9,	138.9,	-84.8,	-23.7,
15	6.0,	78.8,	132.1,	-75.9,	-25.4,	16	6.0,	77.7,	134.8,	-70.7,	-31.9,
17	6.0,	92.8,	142.5,	-69.9,	-34.4,	18	6.0,	109.9,	145.9,	-67.0,	-33.5,
19	6.0,	123.7,	144.9,	-62.1,	-31.6,	20	6.0,	133.8,	139.4,	-55.2,	-28.8,
21	6.0,	139.7,	129.7,	-46.7,	-25.0,	22	6.0,	141.5,	116.1,	-36.8,	-20.5,
23	6.0,	138.9,	98.9,	-25.8,	-15.4,	24	6.0,	132.1,	78.8,	-13.9,	-9.8,
25	6.0,	134.8,	77.7,	-7.0,	-3.3,	26	6.0,	142.5,	92.8,	-11.9,	1.4,
27	6.0,	145.9,	109.9,	-21.4,	6.0,	28	6.0,	144.9,	123.7,	-30.2,	10.4,
29	6.0,	139.4,	133.8,	-38.1,	14.5,	30	6.0,	129.7,	139.7,	-44.8,	18.1,
31	6.0,	116.1,	141.5,	-50.2,	21.2,	32	6.0,	98.9,	138.9,	-54.0,	23.7,
33	6.0,	78.8,	132.1,	-56.2,	25.4,	34	6.0,	77.7,	134.8,	-64.1,	31.9,
35	6.0,	92.8,	142.5,	-72.6,	34.4,	36	6.0,	109.9,	145.9,	-78.9,	33.5,

SOURCE ID: 8EWE000E

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
-----	----	----	----	------	------	-----	----	----	----	------	------

Attachment A

1	6.0,	123.7,	144.9,	-86.0,	27.6,	2	6.0,	133.8,	139.4,	-86.7,	24.2,
3	6.0,	139.7,	129.7,	-84.7,	20.1,	4	6.0,	141.5,	116.1,	-80.1,	15.4,
5	6.0,	138.9,	98.9,	-73.1,	10.2,	6	6.0,	132.1,	78.8,	-63.8,	4.7,
7	6.0,	134.8,	77.7,	-68.8,	-1.5,	8	6.0,	142.5,	92.8,	-78.1,	-5.8,
9	6.0,	145.9,	109.9,	-85.1,	-9.9,	10	6.0,	144.9,	123.7,	-89.5,	-13.6,
11	6.0,	139.4,	133.8,	-91.1,	-17.0,	12	6.0,	129.7,	139.7,	-90.0,	-19.8,
13	6.0,	116.1,	141.5,	-86.1,	-22.0,	14	6.0,	98.9,	138.9,	-79.7,	-23.6,
15	6.0,	78.8,	132.1,	-70.8,	-24.4,	16	6.0,	77.7,	134.8,	-65.9,	-30.0,
17	6.0,	92.8,	142.5,	-65.5,	-31.8,	18	6.0,	109.9,	145.9,	-63.1,	-30.2,
19	6.0,	123.7,	144.9,	-58.8,	-27.6,	20	6.0,	133.8,	139.4,	-52.7,	-24.2,
21	6.0,	139.7,	129.7,	-45.0,	-20.1,	22	6.0,	141.5,	116.1,	-36.0,	-15.4,
23	6.0,	138.9,	98.9,	-25.9,	-10.2,	24	6.0,	132.1,	78.8,	-14.9,	-4.7,
25	6.0,	134.8,	77.7,	-8.8,	1.5,	26	6.0,	142.5,	92.8,	-14.6,	5.8,
27	6.0,	145.9,	109.9,	-24.8,	9.9,	28	6.0,	144.9,	123.7,	-34.2,	13.6,
29	6.0,	139.4,	133.8,	-42.6,	17.0,	30	6.0,	129.7,	139.7,	-49.7,	19.8,
31	6.0,	116.1,	141.5,	-55.3,	22.0,	32	6.0,	98.9,	138.9,	-59.2,	23.6,
33	6.0,	78.8,	132.1,	-61.3,	24.4,	34	6.0,	77.7,	134.8,	-69.0,	30.0,
35	6.0,	92.8,	142.5,	-77.0,	31.8,	36	6.0,	109.9,	145.9,	-82.8,	30.2,

SOURCE ID: 8EWE000F

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	123.7,	144.9,	-92.1,	25.5,	2	6.0,	133.8,	139.4,	-92.2,	21.2,
3	6.0,	139.7,	129.7,	-89.6,	16.1,	4	6.0,	141.5,	116.1,	-84.3,	10.6,
5	6.0,	138.9,	98.9,	-76.3,	4.8,	6	6.0,	132.1,	78.8,	-66.1,	-1.2,
7	6.0,	134.8,	77.7,	-70.0,	-7.8,	8	6.0,	142.5,	92.8,	-78.3,	-12.2,
9	6.0,	145.9,	109.9,	-84.1,	-16.2,	10	6.0,	144.9,	123.7,	-87.4,	-19.7,
11	6.0,	139.4,	133.8,	-88.0,	-22.6,	12	6.0,	129.7,	139.7,	-86.0,	-24.8,
13	6.0,	116.1,	141.5,	-81.3,	-26.2,	14	6.0,	98.9,	138.9,	-74.2,	-26.9,
15	6.0,	78.8,	132.1,	-64.8,	-26.7,	16	6.0,	77.7,	134.8,	-59.6,	-31.2,
17	6.0,	92.8,	142.5,	-59.1,	-31.9,	18	6.0,	109.9,	145.9,	-56.8,	-29.2,
19	6.0,	123.7,	144.9,	-52.8,	-25.5,	20	6.0,	133.8,	139.4,	-47.1,	-21.2,
21	6.0,	139.7,	129.7,	-40.1,	-16.1,	22	6.0,	141.5,	116.1,	-31.8,	-10.6,
23	6.0,	138.9,	98.9,	-22.6,	-4.8,	24	6.0,	132.1,	78.8,	-12.6,	1.2,
25	6.0,	134.8,	77.7,	-7.6,	7.8,	26	6.0,	142.5,	92.8,	-14.5,	12.2,
27	6.0,	145.9,	109.9,	-25.8,	16.2,	28	6.0,	144.9,	123.7,	-36.3,	19.7,
29	6.0,	139.4,	133.8,	-45.7,	22.6,	30	6.0,	129.7,	139.7,	-53.7,	24.8,
31	6.0,	116.1,	141.5,	-60.1,	26.2,	32	6.0,	98.9,	138.9,	-64.7,	26.9,
33	6.0,	78.8,	132.1,	-67.3,	26.7,	34	6.0,	77.7,	134.8,	-75.2,	31.2,
35	6.0,	92.8,	142.5,	-83.4,	31.9,	36	6.0,	109.9,	145.9,	-89.1,	29.2,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
02/20/20

*** AERMET - VERSION 14134 *** ***
13:40:41

PAGE 27

*** MODELOPTS: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE000G

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	123.7,	144.9,	-50.0,	56.8,	2	6.0,	133.8,	139.4,	-56.2,	59.3,
3	6.0,	139.7,	129.7,	-60.8,	59.9,	4	6.0,	141.5,	116.1,	-63.4,	58.8,
5	6.0,	138.9,	98.9,	-64.2,	55.8,	6	6.0,	132.1,	78.8,	-63.0,	51.1,
7	6.0,	134.8,	77.7,	-76.1,	44.3,	8	6.0,	142.5,	92.8,	-93.2,	38.1,
9	6.0,	145.9,	109.9,	-107.6,	30.8,	10	6.0,	144.9,	123.7,	-118.7,	22.5,
11	6.0,	139.4,	133.8,	-126.1,	13.5,	12	6.0,	129.7,	139.7,	-129.8,	4.1,
13	6.0,	116.1,	141.5,	-129.5,	-5.4,	14	6.0,	98.9,	138.9,	-125.2,	-14.7,
15	6.0,	78.8,	132.1,	-117.2,	-23.6,	16	6.0,	77.7,	134.8,	-111.7,	-37.2,
17	6.0,	92.8,	142.5,	-109.4,	-46.9,	18	6.0,	109.9,	145.9,	-103.7,	-52.6,
19	6.0,	123.7,	144.9,	-94.9,	-56.8,	20	6.0,	133.8,	139.4,	-83.2,	-59.3,
21	6.0,	139.7,	129.7,	-69.0,	-59.9,	22	6.0,	141.5,	116.1,	-52.6,	-58.8,
23	6.0,	138.9,	98.9,	-34.7,	-55.8,	24	6.0,	132.1,	78.8,	-15.7,	-51.1,
25	6.0,	134.8,	77.7,	-1.6,	-44.3,	26	6.0,	142.5,	92.8,	0.5,	-38.1,
27	6.0,	145.9,	109.9,	-2.3,	-30.8,	28	6.0,	144.9,	123.7,	-5.0,	-22.5,
29	6.0,	139.4,	133.8,	-7.6,	-13.5,	30	6.0,	129.7,	139.7,	-9.9,	-4.1,

Attachment A

31	6.0,	116.1,	141.5,	-12.0,	5.4,	32	6.0,	98.9,	138.9,	-13.7,	14.7,
33	6.0,	78.8,	132.1,	-14.9,	23.6,	34	6.0,	77.7,	134.8,	-23.1,	37.2,
35	6.0,	92.8,	142.5,	-33.1,	46.9,	36	6.0,	109.9,	145.9,	-42.2,	52.6,

SOURCE ID: 8EWE000H

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	253.0,	207.4,	-67.5,	33.8,	2	10.0,	242.4,	226.5,	-84.8,	38.2,
3	10.0,	224.4,	238.8,	-99.5,	41.3,	4	10.0,	199.6,	243.9,	-111.2,	43.3,
5	10.0,	168.8,	241.5,	-119.5,	43.9,	6	10.0,	132.8,	231.8,	-124.2,	43.1,
7	10.0,	118.2,	238.6,	-134.6,	50.4,	8	10.0,	150.9,	251.0,	-147.7,	48.1,
9	10.0,	181.9,	255.9,	-156.4,	42.8,	10	10.0,	207.4,	253.0,	-160.3,	36.1,
11	10.0,	226.5,	242.4,	-159.4,	28.4,	12	10.0,	238.8,	224.4,	-153.6,	19.9,
13	10.0,	243.9,	199.6,	-143.1,	10.7,	14	10.0,	241.5,	168.8,	-128.3,	1.2,
15	10.0,	231.8,	132.8,	-109.5,	-8.3,	16	10.0,	238.6,	118.2,	-109.6,	-15.3,
17	10.0,	251.0,	150.9,	-123.5,	-22.2,	18	10.0,	255.9,	181.9,	-133.7,	-28.4,
19	10.0,	253.0,	207.4,	-139.8,	-33.8,	20	10.0,	242.4,	226.5,	-141.7,	-38.2,
21	10.0,	224.4,	238.8,	-139.3,	-41.3,	22	10.0,	199.6,	243.9,	-132.6,	-43.3,
23	10.0,	168.8,	241.5,	-121.9,	-43.9,	24	10.0,	132.8,	231.8,	-107.5,	-43.1,
25	10.0,	118.2,	238.6,	-104.0,	-50.4,	26	10.0,	150.9,	251.0,	-103.3,	-48.1,
27	10.0,	181.9,	255.9,	-99.5,	-42.8,	28	10.0,	207.4,	253.0,	-92.7,	-36.1,
29	10.0,	226.5,	242.4,	-83.0,	-28.4,	30	10.0,	238.8,	224.4,	-70.9,	-19.9,
31	10.0,	243.9,	199.6,	-56.5,	-10.7,	32	10.0,	241.5,	168.8,	-40.5,	-1.2,
33	10.0,	231.8,	132.8,	-23.2,	8.3,	34	10.0,	238.6,	118.2,	-8.7,	15.3,
35	10.0,	251.0,	150.9,	-27.4,	22.2,	36	10.0,	255.9,	181.9,	-48.2,	28.4,

SOURCE ID: 8EWE000I

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	253.0,	207.4,	-63.8,	29.1,	2	10.0,	242.4,	226.5,	-80.3,	34.2,
3	10.0,	224.4,	238.8,	-94.4,	38.2,	4	10.0,	199.6,	243.9,	-105.6,	41.1,
5	10.0,	168.8,	241.5,	-113.6,	42.7,	6	10.0,	132.8,	231.8,	-118.2,	43.0,
7	10.0,	118.2,	238.6,	-128.6,	51.3,	8	10.0,	150.9,	251.0,	-142.0,	50.0,
9	10.0,	181.9,	255.9,	-151.1,	45.6,	10	10.0,	207.4,	253.0,	-155.6,	39.9,
11	10.0,	226.5,	242.4,	-155.4,	33.0,	12	10.0,	238.8,	224.4,	-150.4,	25.0,
13	10.0,	243.9,	199.6,	-140.9,	16.3,	14	10.0,	241.5,	168.8,	-127.1,	7.1,
15	10.0,	231.8,	132.8,	-109.4,	-2.3,	16	10.0,	238.6,	118.2,	-110.5,	-9.3,
17	10.0,	251.0,	150.9,	-125.4,	-16.5,	18	10.0,	255.9,	181.9,	-136.6,	-23.2,
19	10.0,	253.0,	207.4,	-143.6,	-29.1,	20	10.0,	242.4,	226.5,	-146.2,	-34.2,
21	10.0,	224.4,	238.8,	-144.5,	-38.2,	22	10.0,	199.6,	243.9,	-138.3,	-41.1,
23	10.0,	168.8,	241.5,	-127.9,	-42.7,	24	10.0,	132.8,	231.8,	-113.6,	-43.0,
25	10.0,	118.2,	238.6,	-109.9,	-51.3,	26	10.0,	150.9,	251.0,	-109.0,	-50.0,
27	10.0,	181.9,	255.9,	-104.8,	-45.6,	28	10.0,	207.4,	253.0,	-97.4,	-39.9,
29	10.0,	226.5,	242.4,	-87.0,	-33.0,	30	10.0,	238.8,	224.4,	-74.0,	-25.0,
31	10.0,	243.9,	199.6,	-58.8,	-16.3,	32	10.0,	241.5,	168.8,	-41.7,	-7.1,
33	10.0,	231.8,	132.8,	-23.4,	2.3,	34	10.0,	238.6,	118.2,	-7.8,	9.3,
35	10.0,	251.0,	150.9,	-25.5,	16.5,	36	10.0,	255.9,	181.9,	-45.3,	23.2,

SOURCE ID: 8EWE000J

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	253.0,	207.4,	-60.3,	23.7,	2	10.0,	242.4,	226.5,	-75.9,	29.5,
3	10.0,	224.4,	238.8,	-89.3,	34.3,	4	10.0,	199.6,	243.9,	-99.9,	38.1,
5	10.0,	168.8,	241.5,	-107.5,	40.8,	6	10.0,	132.8,	231.8,	-111.8,	42.2,
7	10.0,	118.2,	238.6,	-122.2,	51.7,	8	10.0,	150.9,	251.0,	-135.8,	51.4,
9	10.0,	181.9,	255.9,	-145.2,	48.1,	10	10.0,	207.4,	253.0,	-150.2,	43.4,
11	10.0,	226.5,	242.4,	-150.7,	37.3,	12	10.0,	238.8,	224.4,	-146.6,	30.2,
13	10.0,	243.9,	199.6,	-138.0,	22.0,	14	10.0,	241.5,	168.8,	-125.2,	13.2,
15	10.0,	231.8,	132.8,	-108.6,	4.1,	16	10.0,	238.6,	118.2,	-110.8,	-2.9,
17	10.0,	251.0,	150.9,	-126.9,	-10.2,	18	10.0,	255.9,	181.9,	-139.1,	-17.2,
19	10.0,	253.0,	207.4,	-147.1,	-23.7,	20	10.0,	242.4,	226.5,	-150.6,	-29.5,
21	10.0,	224.4,	238.8,	-149.6,	-34.3,	22	10.0,	199.6,	243.9,	-144.0,	-38.1,
23	10.0,	168.8,	241.5,	-134.0,	-40.8,	24	10.0,	132.8,	231.8,	-120.0,	-42.2,
25	10.0,	118.2,	238.6,	-116.3,	-51.7,	26	10.0,	150.9,	251.0,	-115.3,	-51.4,
27	10.0,	181.9,	255.9,	-110.7,	-48.1,	28	10.0,	207.4,	253.0,	-102.8,	-43.4,
29	10.0,	226.5,	242.4,	-91.7,	-37.3,	30	10.0,	238.8,	224.4,	-77.9,	-30.2,
31	10.0,	243.9,	199.6,	-61.7,	-22.0,	32	10.0,	241.5,	168.8,	-43.6,	-13.2,
33	10.0,	231.8,	132.8,	-24.2,	-4.1,	34	10.0,	238.6,	118.2,	-7.4,	2.9,
35	10.0,	251.0,	150.9,	-24.0,	10.2,	36	10.0,	255.9,	181.9,	-42.8,	17.2,

Attachment A

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 28
 *** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE000K

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0	253.0	207.4	-56.8	20.4	2	10.0	242.4	226.5	-71.9	26.8
3	10.0	224.4	238.8	-84.8	32.4	4	10.0	199.6	243.9	-95.2	37.0
5	10.0	168.8	241.5	-102.6	40.5	6	10.0	132.8	231.8	-107.0	42.8
7	10.0	118.2	238.6	-117.6	53.1	8	10.0	150.9	251.0	-131.4	53.6
9	10.0	181.9	255.9	-141.3	51.0	10	10.0	207.4	253.0	-146.9	46.9
11	10.0	226.5	242.4	-148.0	41.4	12	10.0	238.8	224.4	-144.6	34.6
13	10.0	243.9	199.6	-136.9	26.8	14	10.0	241.5	168.8	-124.9	18.1
15	10.0	231.8	132.8	-109.2	8.9	16	10.0	238.6	118.2	-112.2	1.7
17	10.0	251.0	150.9	-129.1	-5.9	18	10.0	255.9	181.9	-142.0	-13.4
19	10.0	253.0	207.4	-150.6	-20.4	20	10.0	242.4	226.5	-154.7	-26.8
21	10.0	224.4	238.8	-154.0	-32.4	22	10.0	199.6	243.9	-148.7	-37.0
23	10.0	168.8	241.5	-138.9	-40.5	24	10.0	132.8	231.8	-124.8	-42.8
25	10.0	118.2	238.6	-121.0	-53.1	26	10.0	150.9	251.0	-119.6	-53.6
27	10.0	181.9	255.9	-114.6	-51.0	28	10.0	207.4	253.0	-106.1	-46.9
29	10.0	226.5	242.4	-94.4	-41.4	30	10.0	238.8	224.4	-79.8	-34.6
31	10.0	243.9	199.6	-62.8	-26.8	32	10.0	241.5	168.8	-43.9	-18.1
33	10.0	231.8	132.8	-23.6	-8.9	34	10.0	238.6	118.2	-6.0	-1.7
35	10.0	251.0	150.9	-21.8	5.9	36	10.0	255.9	181.9	-39.9	13.4

SOURCE ID: 8EWE000L

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0	253.0	207.4	-55.0	16.2	2	10.0	242.4	226.5	-69.4	23.0
3	10.0	224.4	238.8	-81.7	29.1	4	10.0	199.6	243.9	-91.6	34.3
5	10.0	168.8	241.5	-98.6	38.5	6	10.0	132.8	231.8	-102.7	41.4
7	10.0	118.2	238.6	-113.1	52.5	8	10.0	150.9	251.0	-126.9	53.8
9	10.0	181.9	255.9	-136.9	52.0	10	10.0	207.4	253.0	-142.7	48.7
11	10.0	226.5	242.4	-144.2	43.8	12	10.0	238.8	224.4	-141.3	37.7
13	10.0	243.9	199.6	-134.1	30.4	14	10.0	241.5	168.8	-122.8	22.1
15	10.0	231.8	132.8	-107.8	13.2	16	10.0	238.6	118.2	-111.6	6.2
17	10.0	251.0	150.9	-129.3	-1.4	18	10.0	255.9	181.9	-143.0	-9.0
19	10.0	253.0	207.4	-152.4	-16.2	20	10.0	242.4	226.5	-157.1	-23.0
21	10.0	224.4	238.8	-157.1	-29.1	22	10.0	199.6	243.9	-152.3	-34.3
23	10.0	168.8	241.5	-142.9	-38.5	24	10.0	132.8	231.8	-129.1	-41.4
25	10.0	118.2	238.6	-125.5	-52.5	26	10.0	150.9	251.0	-124.1	-53.8
27	10.0	181.9	255.9	-119.0	-52.0	28	10.0	207.4	253.0	-110.3	-48.7
29	10.0	226.5	242.4	-98.2	-43.8	30	10.0	238.8	224.4	-83.1	-37.7
31	10.0	243.9	199.6	-65.5	-30.4	32	10.0	241.5	168.8	-45.9	-22.1
33	10.0	231.8	132.8	-24.9	-13.2	34	10.0	238.6	118.2	-6.6	-6.2
35	10.0	251.0	150.9	-21.6	1.4	36	10.0	255.9	181.9	-38.9	9.0

SOURCE ID: 8EWE000M

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0	253.0	207.4	-52.4	12.2	2	10.0	242.4	226.5	-66.1	19.5
3	10.0	224.4	238.8	-77.9	26.2	4	10.0	199.6	243.9	-87.3	32.1
5	10.0	168.8	241.5	-94.0	37.1	6	10.0	132.8	231.8	-97.9	40.9
7	10.0	118.2	238.6	-108.3	52.8	8	10.0	150.9	251.0	-122.3	54.9
9	10.0	181.9	255.9	-132.5	53.9	10	10.0	207.4	253.0	-138.7	51.3
11	10.0	226.5	242.4	-140.7	47.1	12	10.0	238.8	224.4	-138.5	41.5
13	10.0	243.9	199.6	-132.0	34.6	14	10.0	241.5	168.8	-121.5	26.7
15	10.0	231.8	132.8	-107.3	18.0	16	10.0	238.6	118.2	-111.9	11.0
17	10.0	251.0	150.9	-130.4	3.3	18	10.0	255.9	181.9	-144.9	-4.5
19	10.0	253.0	207.4	-155.0	-12.2	20	10.0	242.4	226.5	-160.4	-19.5
21	10.0	224.4	238.8	-160.9	-26.2	22	10.0	199.6	243.9	-156.6	-32.1

Attachment A

23	10.0,	168.8,	241.5,	-147.5,	-37.1,	24	10.0,	132.8,	231.8,	-133.9,	-40.9,
25	10.0,	118.2,	238.6,	-130.2,	-52.8,	26	10.0,	150.9,	251.0,	-128.8,	-54.9,
27	10.0,	181.9,	255.9,	-123.4,	-53.9,	28	10.0,	207.4,	253.0,	-114.3,	-51.3,
29	10.0,	226.5,	242.4,	-101.7,	-47.1,	30	10.0,	238.8,	224.4,	-86.0,	-41.5,
31	10.0,	243.9,	199.6,	-67.7,	-34.6,	32	10.0,	241.5,	168.8,	-47.3,	-26.7,
33	10.0,	231.8,	132.8,	-25.5,	-18.0,	34	10.0,	238.6,	118.2,	-6.3,	-11.0,
35	10.0,	251.0,	150.9,	-20.5,	-3.3,	36	10.0,	255.9,	181.9,	-37.0,	4.5,

SOURCE ID: 8EWE000N

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	253.0,	207.4,	-49.1,	8.3,	2	10.0,	242.4,	226.5,	-62.3,	16.2,
3	10.0,	224.4,	238.8,	-73.5,	23.7,	4	10.0,	199.6,	243.9,	-82.5,	30.4,
5	10.0,	168.8,	241.5,	-89.0,	36.2,	6	10.0,	132.8,	231.8,	-92.8,	40.9,
7	10.0,	118.2,	238.6,	-103.3,	53.6,	8	10.0,	150.9,	251.0,	-117.5,	56.6,
9	10.0,	181.9,	255.9,	-128.1,	56.4,	10	10.0,	207.4,	253.0,	-134.8,	54.5,
11	10.0,	226.5,	242.4,	-137.4,	51.0,	12	10.0,	238.8,	224.4,	-135.9,	45.9,
13	10.0,	243.9,	199.6,	-130.2,	39.4,	14	10.0,	241.5,	168.8,	-120.6,	31.7,
15	10.0,	231.8,	132.8,	-107.3,	23.0,	16	10.0,	238.6,	118.2,	-112.8,	16.0,
17	10.0,	251.0,	150.9,	-132.1,	8.0,	18	10.0,	255.9,	181.9,	-147.4,	-0.2,
19	10.0,	253.0,	207.4,	-158.2,	-8.3,	20	10.0,	242.4,	226.5,	-164.3,	-16.2,
21	10.0,	224.4,	238.8,	-165.3,	-23.7,	22	10.0,	199.6,	243.9,	-161.3,	-30.4,
23	10.0,	168.8,	241.5,	-152.4,	-36.2,	24	10.0,	132.8,	231.8,	-138.9,	-40.9,
25	10.0,	118.2,	238.6,	-135.2,	-53.6,	26	10.0,	150.9,	251.0,	-133.6,	-56.6,
27	10.0,	181.9,	255.9,	-127.8,	-56.4,	28	10.0,	207.4,	253.0,	-118.2,	-54.5,
29	10.0,	226.5,	242.4,	-104.9,	-51.0,	30	10.0,	238.8,	224.4,	-88.5,	-45.9,
31	10.0,	243.9,	199.6,	-69.4,	-39.4,	32	10.0,	241.5,	168.8,	-48.2,	-31.7,
33	10.0,	231.8,	132.8,	-25.5,	-23.0,	34	10.0,	238.6,	118.2,	-5.5,	-16.0,
35	10.0,	251.0,	150.9,	-18.8,	-8.0,	36	10.0,	255.9,	181.9,	-34.5,	0.2,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41 ***

PAGE 29

*** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE000O

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	253.0,	207.4,	-47.1,	4.7,	2	10.0,	242.4,	226.5,	-59.6,	13.1,
3	10.0,	224.4,	238.8,	-70.4,	21.0,	4	10.0,	199.6,	243.9,	-79.0,	28.3,
5	10.0,	168.8,	241.5,	-85.2,	34.7,	6	10.0,	132.8,	231.8,	-88.8,	40.1,
7	10.0,	118.2,	238.6,	-99.2,	53.6,	8	10.0,	150.9,	251.0,	-113.4,	57.3,
9	10.0,	181.9,	255.9,	-124.2,	57.8,	10	10.0,	207.4,	253.0,	-131.2,	56.6,
11	10.0,	226.5,	242.4,	-134.3,	53.6,	12	10.0,	238.8,	224.4,	-133.2,	49.0,
13	10.0,	243.9,	199.6,	-128.1,	43.0,	14	10.0,	241.5,	168.8,	-119.1,	35.6,
15	10.0,	231.8,	132.8,	-106.5,	27.1,	16	10.0,	238.6,	118.2,	-112.7,	20.1,
17	10.0,	251.0,	150.9,	-132.8,	12.1,	18	10.0,	255.9,	181.9,	-148.8,	3.8,
19	10.0,	253.0,	207.4,	-160.3,	-4.7,	20	10.0,	242.4,	226.5,	-166.9,	-13.1,
21	10.0,	224.4,	238.8,	-168.5,	-21.0,	22	10.0,	199.6,	243.9,	-164.9,	-28.3,
23	10.0,	168.8,	241.5,	-156.3,	-34.7,	24	10.0,	132.8,	231.8,	-143.0,	-40.1,
25	10.0,	118.2,	238.6,	-139.4,	-53.6,	26	10.0,	150.9,	251.0,	-137.6,	-57.3,
27	10.0,	181.9,	255.9,	-131.7,	-57.8,	28	10.0,	207.4,	253.0,	-121.8,	-56.6,
29	10.0,	226.5,	242.4,	-108.1,	-53.6,	30	10.0,	238.8,	224.4,	-91.2,	-49.0,
31	10.0,	243.9,	199.6,	-71.5,	-43.0,	32	10.0,	241.5,	168.8,	-49.6,	-35.6,
33	10.0,	231.8,	132.8,	-26.3,	-27.1,	34	10.0,	238.6,	118.2,	-5.5,	-20.1,
35	10.0,	251.0,	150.9,	-18.1,	-12.1,	36	10.0,	255.9,	181.9,	-33.1,	-3.8,

SOURCE ID: 8EWE000P

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	253.0,	207.4,	-43.3,	0.4,	2	10.0,	242.4,	226.5,	-55.1,	9.5,
3	10.0,	224.4,	238.8,	-65.3,	18.3,	4	10.0,	199.6,	243.9,	-73.5,	26.5,
5	10.0,	168.8,	241.5,	-79.5,	33.9,	6	10.0,	132.8,	231.8,	-83.0,	40.3,
7	10.0,	118.2,	238.6,	-93.5,	54.8,	8	10.0,	150.9,	251.0,	-108.1,	59.4,

Attachment A

9	10.0,	181.9,	255.9,	-119.3,	60.8,	10	10.0,	207.4,	253.0,	-126.9,	60.4,
11	10.0,	226.5,	242.4,	-130.7,	58.1,	12	10.0,	238.8,	224.4,	-130.5,	54.1,
13	10.0,	243.9,	199.6,	-126.3,	48.4,	14	10.0,	241.5,	168.8,	-118.3,	41.3,
15	10.0,	231.8,	132.8,	-106.7,	32.8,	16	10.0,	238.6,	118.2,	-113.9,	25.7,
17	10.0,	251.0,	150.9,	-134.9,	17.5,	18	10.0,	255.9,	181.9,	-151.8,	8.7,
19	10.0,	253.0,	207.4,	-164.1,	-0.4,	20	10.0,	242.4,	226.5,	-171.4,	-9.5,
21	10.0,	224.4,	238.8,	-173.5,	-18.3,	22	10.0,	199.6,	243.9,	-170.3,	-26.5,
23	10.0,	168.8,	241.5,	-162.0,	-33.9,	24	10.0,	132.8,	231.8,	-148.7,	-40.3,
25	10.0,	118.2,	238.6,	-145.0,	-54.8,	26	10.0,	150.9,	251.0,	-143.0,	-59.4,
27	10.0,	181.9,	255.9,	-136.6,	-60.8,	28	10.0,	207.4,	253.0,	-126.1,	-60.4,
29	10.0,	226.5,	242.4,	-111.7,	-58.1,	30	10.0,	238.8,	224.4,	-94.0,	-54.1,
31	10.0,	243.9,	199.6,	-73.3,	-48.4,	32	10.0,	241.5,	168.8,	-50.5,	-41.3,
33	10.0,	231.8,	132.8,	-26.1,	-32.8,	34	10.0,	238.6,	118.2,	-4.4,	-25.7,
35	10.0,	251.0,	150.9,	-16.0,	-17.5,	36	10.0,	255.9,	181.9,	-30.1,	-8.7,

SOURCE ID: 8EWE000Q

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	253.0,	207.4,	-41.3,	-2.8,	2	10.0,	242.4,	226.5,	-52.6,	6.7,
3	10.0,	224.4,	238.8,	-62.3,	15.9,	4	10.0,	199.6,	243.9,	-70.2,	24.7,
5	10.0,	168.8,	241.5,	-75.9,	32.7,	6	10.0,	132.8,	231.8,	-79.3,	39.7,
7	10.0,	118.2,	238.6,	-89.8,	54.9,	8	10.0,	150.9,	251.0,	-104.4,	60.2,
9	10.0,	181.9,	255.9,	-115.8,	62.2,	10	10.0,	207.4,	253.0,	-123.7,	62.4,
11	10.0,	226.5,	242.4,	-127.9,	60.6,	12	10.0,	238.8,	224.4,	-128.1,	57.1,
13	10.0,	243.9,	199.6,	-124.5,	51.7,	14	10.0,	241.5,	168.8,	-117.1,	44.8,
15	10.0,	231.8,	132.8,	-106.1,	36.6,	16	10.0,	238.6,	118.2,	-114.0,	29.5,
17	10.0,	251.0,	150.9,	-135.7,	21.2,	18	10.0,	255.9,	181.9,	-153.2,	12.2,
19	10.0,	253.0,	207.4,	-166.1,	2.8,	20	10.0,	242.4,	226.5,	-173.9,	-6.7,
21	10.0,	224.4,	238.8,	-176.5,	-15.9,	22	10.0,	199.6,	243.9,	-173.7,	-24.7,
23	10.0,	168.8,	241.5,	-165.6,	-32.7,	24	10.0,	132.8,	231.8,	-152.5,	-39.7,
25	10.0,	118.2,	238.6,	-148.8,	-54.9,	26	10.0,	150.9,	251.0,	-146.7,	-60.2,
27	10.0,	181.9,	255.9,	-140.1,	-62.2,	28	10.0,	207.4,	253.0,	-129.3,	-62.4,
29	10.0,	226.5,	242.4,	-114.5,	-60.6,	30	10.0,	238.8,	224.4,	-96.3,	-57.1,
31	10.0,	243.9,	199.6,	-75.1,	-51.7,	32	10.0,	241.5,	168.8,	-51.7,	-44.8,
33	10.0,	231.8,	132.8,	-26.7,	-36.6,	34	10.0,	238.6,	118.2,	-4.2,	-29.5,
35	10.0,	251.0,	150.9,	-15.2,	-21.2,	36	10.0,	255.9,	181.9,	-28.7,	-12.2,

SOURCE ID: 8EWE000R

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	253.0,	207.4,	-38.6,	-6.3,	2	10.0,	242.4,	226.5,	-49.4,	3.7,
3	10.0,	224.4,	238.8,	-58.7,	13.6,	4	10.0,	199.6,	243.9,	-66.2,	23.0,
5	10.0,	168.8,	241.5,	-71.6,	31.7,	6	10.0,	132.8,	231.8,	-74.9,	39.5,
7	10.0,	118.2,	238.6,	-85.4,	55.4,	8	10.0,	150.9,	251.0,	-100.2,	61.5,
9	10.0,	181.9,	255.9,	-111.9,	64.2,	10	10.0,	207.4,	253.0,	-120.2,	65.0,
11	10.0,	226.5,	242.4,	-124.9,	63.9,	12	10.0,	238.8,	224.4,	-125.8,	60.7,
13	10.0,	243.9,	199.6,	-122.8,	55.8,	14	10.0,	241.5,	168.8,	-116.1,	49.1,
15	10.0,	231.8,	132.8,	-105.9,	41.0,	16	10.0,	238.6,	118.2,	-114.5,	33.9,
17	10.0,	251.0,	150.9,	-137.0,	25.3,	18	10.0,	255.9,	181.9,	-155.2,	16.1,
19	10.0,	253.0,	207.4,	-168.7,	6.3,	20	10.0,	242.4,	226.5,	-177.1,	-3.7,
21	10.0,	224.4,	238.8,	-180.2,	-13.6,	22	10.0,	199.6,	243.9,	-177.7,	-23.0,
23	10.0,	168.8,	241.5,	-169.9,	-31.7,	24	10.0,	132.8,	231.8,	-156.8,	-39.5,
25	10.0,	118.2,	238.6,	-153.1,	-55.4,	26	10.0,	150.9,	251.0,	-150.9,	-61.5,
27	10.0,	181.9,	255.9,	-144.0,	-64.2,	28	10.0,	207.4,	253.0,	-132.8,	-65.0,
29	10.0,	226.5,	242.4,	-117.5,	-63.9,	30	10.0,	238.8,	224.4,	-98.7,	-60.7,
31	10.0,	243.9,	199.6,	-76.8,	-55.8,	32	10.0,	241.5,	168.8,	-52.6,	-49.1,
33	10.0,	231.8,	132.8,	-26.9,	-41.0,	34	10.0,	238.6,	118.2,	-3.7,	-33.9,
35	10.0,	251.0,	150.9,	-14.0,	-25.3,	36	10.0,	255.9,	181.9,	-26.7,	-16.1,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 30
 *** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

Attachment A

SOURCE ID: 8EWE000S

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0	253.0	207.4	-36.0	-9.8	2	10.0	242.4	226.5	-46.2	0.7
3	10.0	224.4	238.8	-55.0	11.2	4	10.0	199.6	243.9	-62.1	21.3
5	10.0	168.8	241.5	-67.4	30.8	6	10.0	132.8	231.8	-70.5	39.3
7	10.0	118.2	238.6	-81.1	56.0	8	10.0	150.9	251.0	-96.0	62.8
9	10.0	181.9	255.9	-108.0	66.2	10	10.0	207.4	253.0	-116.7	67.7
11	10.0	226.5	242.4	-121.9	67.1	12	10.0	238.8	224.4	-123.4	64.4
13	10.0	243.9	199.6	-121.1	59.8	14	10.0	241.5	168.8	-115.1	53.4
15	10.0	231.8	132.8	-105.7	45.3	16	10.0	238.6	118.2	-115.1	38.2
17	10.0	251.0	150.9	-138.2	29.5	18	10.0	255.9	181.9	-157.2	19.9
19	10.0	253.0	207.4	-171.4	9.8	20	10.0	242.4	226.5	-180.4	-0.7
21	10.0	224.4	238.8	-183.8	-11.2	22	10.0	199.6	243.9	-181.7	-21.3
23	10.0	168.8	241.5	-174.1	-30.8	24	10.0	132.8	231.8	-161.2	-39.3
25	10.0	118.2	238.6	-157.5	-56.0	26	10.0	150.9	251.0	-155.1	-62.8
27	10.0	181.9	255.9	-147.9	-66.2	28	10.0	207.4	253.0	-136.3	-67.7
29	10.0	226.5	242.4	-120.5	-67.1	30	10.0	238.8	224.4	-101.0	-64.4
31	10.0	243.9	199.6	-78.5	-59.8	32	10.0	241.5	168.8	-53.6	-53.4
33	10.0	231.8	132.8	-27.1	-45.3	34	10.0	238.6	118.2	-3.1	-38.2
35	10.0	251.0	150.9	-12.7	-29.5	36	10.0	255.9	181.9	-24.7	-19.9

SOURCE ID: 8EWE000T

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0	253.0	207.4	-33.4	-15.7	2	10.0	242.4	226.5	-42.6	-4.7
3	10.0	224.4	238.8	-50.5	6.5	4	10.0	199.6	243.9	-56.9	17.4
5	10.0	168.8	241.5	-61.6	27.9	6	10.0	132.8	231.8	-64.3	37.4
7	10.0	118.2	238.6	-74.6	55.2	8	10.0	150.9	251.0	-89.5	63.2
9	10.0	181.9	255.9	-101.7	67.8	10	10.0	207.4	253.0	-110.8	70.3
11	10.0	226.5	242.4	-116.5	70.6	12	10.0	238.8	224.4	-118.7	68.9
13	10.0	243.9	199.6	-117.2	65.0	14	10.0	241.5	168.8	-112.2	59.2
15	10.0	231.8	132.8	-103.8	51.5	16	10.0	238.6	118.2	-114.3	44.6
17	10.0	251.0	150.9	-138.6	36.0	18	10.0	255.9	181.9	-158.7	26.2
19	10.0	253.0	207.4	-174.0	15.7	20	10.0	242.4	226.5	-183.9	4.7
21	10.0	224.4	238.8	-188.3	-6.5	22	10.0	199.6	243.9	-186.9	-17.4
23	10.0	168.8	241.5	-179.9	-27.9	24	10.0	132.8	231.8	-167.4	-37.4
25	10.0	118.2	238.6	-163.9	-55.2	26	10.0	150.9	251.0	-161.5	-63.2
27	10.0	181.9	255.9	-154.2	-67.8	28	10.0	207.4	253.0	-142.2	-70.3
29	10.0	226.5	242.4	-125.9	-70.6	30	10.0	238.8	224.4	-105.7	-68.9
31	10.0	243.9	199.6	-82.4	-65.0	32	10.0	241.5	168.8	-56.5	-59.2
33	10.0	231.8	132.8	-28.9	-51.5	34	10.0	238.6	118.2	-3.9	-44.6
35	10.0	251.0	150.9	-12.3	-36.0	36	10.0	255.9	181.9	-23.2	-26.2

SOURCE ID: 8EWE000U

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0	253.0	207.4	-30.5	-18.1	2	10.0	242.4	226.5	-39.3	-6.6
3	10.0	224.4	238.8	-46.9	5.2	4	10.0	199.6	243.9	-53.1	16.8
5	10.0	168.8	241.5	-57.7	27.9	6	10.0	132.8	231.8	-60.6	38.2
7	10.0	118.2	238.6	-71.0	56.6	8	10.0	150.9	251.0	-86.2	65.1
9	10.0	181.9	255.9	-98.8	70.2	10	10.0	207.4	253.0	-108.4	73.2
11	10.0	226.5	242.4	-114.6	74.0	12	10.0	238.8	224.4	-117.4	72.5
13	10.0	243.9	199.6	-116.6	68.8	14	10.0	241.5	168.8	-112.3	63.0
15	10.0	231.8	132.8	-104.6	55.3	16	10.0	238.6	118.2	-115.7	48.2
17	10.0	251.0	150.9	-140.6	39.3	18	10.0	255.9	181.9	-161.2	29.2
19	10.0	253.0	207.4	-176.9	18.1	20	10.0	242.4	226.5	-187.2	6.6
21	10.0	224.4	238.8	-191.9	-5.2	22	10.0	199.6	243.9	-190.7	-16.8
23	10.0	168.8	241.5	-183.8	-27.9	24	10.0	132.8	231.8	-171.2	-38.2
25	10.0	118.2	238.6	-167.5	-56.6	26	10.0	150.9	251.0	-164.8	-65.1
27	10.0	181.9	255.9	-157.1	-70.2	28	10.0	207.4	253.0	-144.6	-73.2
29	10.0	226.5	242.4	-127.8	-74.0	30	10.0	238.8	224.4	-107.0	-72.5
31	10.0	243.9	199.6	-83.0	-68.8	32	10.0	241.5	168.8	-56.5	-63.0
33	10.0	231.8	132.8	-28.2	-55.3	34	10.0	238.6	118.2	-2.5	-48.2
35	10.0	251.0	150.9	-10.3	-39.3	36	10.0	255.9	181.9	-20.7	-29.2

SOURCE ID: 8EWE000V

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
-----	----	----	----	------	------	-----	----	----	----	------	------

Attachment A

1	6.0,	113.4,	91.4,	-28.2,	15.7,	2	6.0,	111.1,	99.5,	-35.9,	18.1,
3	6.0,	105.5,	104.5,	-42.6,	20.0,	4	6.0,	96.6,	106.4,	-47.9,	21.3,
5	6.0,	84.8,	105.1,	-51.8,	21.9,	6	6.0,	70.3,	100.5,	-54.1,	21.9,
7	6.0,	67.0,	99.9,	-55.8,	24.0,	8	6.0,	70.2,	107.8,	-63.3,	24.7,
9	6.0,	80.5,	112.3,	-68.9,	20.7,	10	6.0,	91.4,	113.4,	-72.4,	17.5,
11	6.0,	99.5,	111.1,	-73.7,	13.8,	12	6.0,	104.5,	105.5,	-72.7,	9.7,
13	6.0,	106.4,	96.6,	-69.6,	5.3,	14	6.0,	105.1,	84.8,	-64.3,	0.7,
15	6.0,	100.5,	70.3,	-57.0,	-3.9,	16	6.0,	99.9,	67.0,	-57.5,	-5.9,
17	6.0,	107.8,	70.2,	-59.8,	-9.5,	18	6.0,	112.3,	80.5,	-60.9,	-12.8,
19	6.0,	113.4,	91.4,	-63.2,	-15.7,	20	6.0,	111.1,	99.5,	-63.5,	-18.1,
21	6.0,	105.5,	104.5,	-61.9,	-20.0,	22	6.0,	96.6,	106.4,	-58.5,	-21.3,
23	6.0,	84.8,	105.1,	-53.2,	-21.9,	24	6.0,	70.3,	100.5,	-46.4,	-21.9,
25	6.0,	67.0,	99.9,	-44.1,	-24.0,	26	6.0,	70.2,	107.8,	-44.4,	-24.7,
27	6.0,	80.5,	112.3,	-43.4,	-20.7,	28	6.0,	91.4,	113.4,	-41.1,	-17.5,
29	6.0,	99.5,	111.1,	-37.5,	-13.8,	30	6.0,	104.5,	105.5,	-32.7,	-9.7,
31	6.0,	106.4,	96.6,	-27.0,	-5.3,	32	6.0,	105.1,	84.8,	-20.5,	-0.7,
33	6.0,	100.5,	70.3,	-13.3,	3.9,	34	6.0,	99.9,	67.0,	-9.5,	5.9,
35	6.0,	107.8,	70.2,	-10.4,	9.5,	36	6.0,	112.3,	80.5,	-19.6,	12.8,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 31

*** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE000W

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	113.4,	91.4,	-26.4,	12.0,	2	6.0,	111.1,	99.5,	-33.6,	14.8,
3	6.0,	105.5,	104.5,	-39.7,	17.2,	4	6.0,	96.6,	106.4,	-44.6,	19.0,
5	6.0,	84.8,	105.1,	-48.1,	20.2,	6	6.0,	70.3,	100.5,	-50.2,	20.9,
7	6.0,	67.0,	99.9,	-51.8,	23.7,	8	6.0,	70.2,	107.8,	-59.3,	25.1,
9	6.0,	80.5,	112.3,	-65.0,	21.8,	10	6.0,	91.4,	113.4,	-68.7,	19.2,
11	6.0,	99.5,	111.1,	-70.4,	16.2,	12	6.0,	104.5,	105.5,	-69.9,	12.6,
13	6.0,	106.4,	96.6,	-67.3,	8.6,	14	6.0,	105.1,	84.8,	-62.6,	4.4,
15	6.0,	100.5,	70.3,	-56.1,	0.1,	16	6.0,	99.9,	67.0,	-57.2,	-1.8,
17	6.0,	107.8,	70.2,	-60.2,	-5.4,	18	6.0,	112.3,	80.5,	-62.0,	-8.9,
19	6.0,	113.4,	91.4,	-64.9,	-12.0,	20	6.0,	111.1,	99.5,	-65.9,	-14.8,
21	6.0,	105.5,	104.5,	-64.8,	-17.2,	22	6.0,	96.6,	106.4,	-61.8,	-19.0,
23	6.0,	84.8,	105.1,	-56.9,	-20.2,	24	6.0,	70.3,	100.5,	-50.3,	-20.9,
25	6.0,	67.0,	99.9,	-48.1,	-23.7,	26	6.0,	70.2,	107.8,	-48.5,	-25.1,
27	6.0,	80.5,	112.3,	-47.3,	-21.8,	28	6.0,	91.4,	113.4,	-44.7,	-19.2,
29	6.0,	99.5,	111.1,	-40.8,	-16.2,	30	6.0,	104.5,	105.5,	-35.6,	-12.6,
31	6.0,	106.4,	96.6,	-29.3,	-8.6,	32	6.0,	105.1,	84.8,	-22.1,	-4.4,
33	6.0,	100.5,	70.3,	-14.3,	-0.1,	34	6.0,	99.9,	67.0,	-9.8,	1.8,
35	6.0,	107.8,	70.2,	-10.0,	5.4,	36	6.0,	112.3,	80.5,	-18.5,	8.9,

SOURCE ID: 8EWE000X

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	113.4,	91.4,	-22.4,	8.2,	2	6.0,	111.1,	99.5,	-29.0,	11.8,
3	6.0,	105.5,	104.5,	-34.6,	15.0,	4	6.0,	96.6,	106.4,	-39.2,	17.7,
5	6.0,	84.8,	105.1,	-42.6,	19.9,	6	6.0,	70.3,	100.5,	-44.8,	21.5,
7	6.0,	67.0,	99.9,	-46.5,	25.3,	8	6.0,	70.2,	107.8,	-54.4,	27.6,
9	6.0,	80.5,	112.3,	-60.6,	25.1,	10	6.0,	91.4,	113.4,	-65.0,	23.3,
11	6.0,	99.5,	111.1,	-67.4,	20.8,	12	6.0,	104.5,	105.5,	-67.7,	17.6,
13	6.0,	106.4,	96.6,	-66.0,	14.0,	14	6.0,	105.1,	84.8,	-62.3,	9.9,
15	6.0,	100.5,	70.3,	-56.7,	5.5,	16	6.0,	99.9,	67.0,	-58.8,	3.4,
17	6.0,	107.8,	70.2,	-62.7,	-0.5,	18	6.0,	112.3,	80.5,	-65.3,	-4.5,
19	6.0,	113.4,	91.4,	-68.9,	-8.2,	20	6.0,	111.1,	99.5,	-70.5,	-11.8,
21	6.0,	105.5,	104.5,	-69.9,	-15.0,	22	6.0,	96.6,	106.4,	-67.2,	-17.7,
23	6.0,	84.8,	105.1,	-62.4,	-19.9,	24	6.0,	70.3,	100.5,	-55.8,	-21.5,
25	6.0,	67.0,	99.9,	-53.4,	-25.3,	26	6.0,	70.2,	107.8,	-53.4,	-27.6,
27	6.0,	80.5,	112.3,	-51.7,	-25.1,	28	6.0,	91.4,	113.4,	-48.5,	-23.3,
29	6.0,	99.5,	111.1,	-43.8,	-20.8,	30	6.0,	104.5,	105.5,	-37.7,	-17.6,

Attachment A

31	6.0,	106.4,	96.6,	-30.5,	-14.0,	32	6.0,	105.1,	84.8,	-22.4,	-9.9,
33	6.0,	100.5,	70.3,	-13.6,	-5.5,	34	6.0,	99.9,	67.0,	-8.2,	-3.4,
35	6.0,	107.8,	70.2,	-7.5,	0.5,	36	6.0,	112.3,	80.5,	-15.2,	4.5,

SOURCE ID: 8EWE000Y

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	113.4,	91.4,	-20.6,	4.1,	2	6.0,	111.1,	99.5,	-26.4,	8.1,
3	6.0,	105.5,	104.5,	-31.5,	11.7,	4	6.0,	96.6,	106.4,	-35.5,	15.1,
5	6.0,	84.8,	105.1,	-38.6,	18.0,	6	6.0,	70.3,	100.5,	-40.4,	20.3,
7	6.0,	67.0,	99.9,	-42.0,	24.8,	8	6.0,	70.2,	107.8,	-49.9,	27.9,
9	6.0,	80.5,	112.3,	-56.2,	26.2,	10	6.0,	91.4,	113.4,	-60.8,	25.1,
11	6.0,	99.5,	111.1,	-63.6,	23.3,	12	6.0,	104.5,	105.5,	-64.5,	20.8,
13	6.0,	106.4,	96.6,	-63.4,	17.7,	14	6.0,	105.1,	84.8,	-60.3,	14.0,
15	6.0,	100.5,	70.3,	-55.5,	9.9,	16	6.0,	99.9,	67.0,	-58.3,	8.0,
17	6.0,	107.8,	70.2,	-63.0,	4.0,	18	6.0,	112.3,	80.5,	-66.4,	-0.1,
19	6.0,	113.4,	91.4,	-70.8,	-4.1,	20	6.0,	111.1,	99.5,	-73.0,	-8.1,
21	6.0,	105.5,	104.5,	-73.0,	-11.7,	22	6.0,	96.6,	106.4,	-70.9,	-15.1,
23	6.0,	84.8,	105.1,	-66.5,	-18.0,	24	6.0,	70.3,	100.5,	-60.1,	-20.3,
25	6.0,	67.0,	99.9,	-57.9,	-24.8,	26	6.0,	70.2,	107.8,	-57.9,	-27.9,
27	6.0,	80.5,	112.3,	-56.1,	-26.2,	28	6.0,	91.4,	113.4,	-52.6,	-25.1,
29	6.0,	99.5,	111.1,	-47.5,	-23.3,	30	6.0,	104.5,	105.5,	-41.0,	-20.8,
31	6.0,	106.4,	96.6,	-33.2,	-17.7,	32	6.0,	105.1,	84.8,	-24.4,	-14.0,
33	6.0,	100.5,	70.3,	-14.9,	-9.9,	34	6.0,	99.9,	67.0,	-8.6,	-8.0,
35	6.0,	107.8,	70.2,	-7.2,	-4.0,	36	6.0,	112.3,	80.5,	-14.1,	0.1,

SOURCE ID: 8EWE000Z

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	113.4,	91.4,	-18.7,	-0.0,	2	6.0,	111.1,	99.5,	-23.9,	4.3,
3	6.0,	105.5,	104.5,	-28.3,	8.5,	4	6.0,	96.6,	106.4,	-31.9,	12.4,
5	6.0,	84.8,	105.1,	-34.5,	16.0,	6	6.0,	70.3,	100.5,	-36.0,	19.0,
7	6.0,	67.0,	99.9,	-37.5,	24.4,	8	6.0,	70.2,	107.8,	-45.3,	28.2,
9	6.0,	80.5,	112.3,	-51.8,	27.2,	10	6.0,	91.4,	113.4,	-56.7,	27.0,
11	6.0,	99.5,	111.1,	-59.9,	25.9,	12	6.0,	104.5,	105.5,	-61.2,	23.9,
13	6.0,	106.4,	96.6,	-60.7,	21.3,	14	6.0,	105.1,	84.8,	-58.3,	18.1,
15	6.0,	100.5,	70.3,	-54.2,	14.2,	16	6.0,	99.9,	67.0,	-57.8,	12.5,
17	6.0,	107.8,	70.2,	-63.3,	8.5,	18	6.0,	112.3,	80.5,	-67.5,	4.3,
19	6.0,	113.4,	91.4,	-72.6,	0.0,	20	6.0,	111.1,	99.5,	-75.6,	-4.3,
21	6.0,	105.5,	104.5,	-76.2,	-8.5,	22	6.0,	96.6,	106.4,	-74.5,	-12.4,
23	6.0,	84.8,	105.1,	-70.6,	-16.0,	24	6.0,	70.3,	100.5,	-64.5,	-19.0,
25	6.0,	67.0,	99.9,	-62.4,	-24.4,	26	6.0,	70.2,	107.8,	-62.4,	-28.2,
27	6.0,	80.5,	112.3,	-60.5,	-27.2,	28	6.0,	91.4,	113.4,	-56.8,	-27.0,
29	6.0,	99.5,	111.1,	-51.3,	-25.9,	30	6.0,	104.5,	105.5,	-44.2,	-23.9,
31	6.0,	106.4,	96.6,	-35.9,	-21.3,	32	6.0,	105.1,	84.8,	-26.4,	-18.1,
33	6.0,	100.5,	70.3,	-16.1,	-14.2,	34	6.0,	99.9,	67.0,	-9.1,	-12.5,
35	6.0,	107.8,	70.2,	-6.9,	-8.5,	36	6.0,	112.3,	80.5,	-13.0,	-4.3,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction 02/20/20 ***

*** AERMET - VERSION 14134 *** *** 13:40:41 ***

PAGE 32

*** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE0010

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	113.4,	91.4,	-14.8,	-6.0,	2	6.0,	111.1,	99.5,	-19.0,	-1.0,
3	6.0,	105.5,	104.5,	-22.6,	4.2,	4	6.0,	96.6,	106.4,	-25.5,	9.2,
5	6.0,	84.8,	105.1,	-27.6,	13.9,	6	6.0,	70.3,	100.5,	-28.9,	18.2,
7	6.0,	67.0,	99.9,	-30.3,	24.7,	8	6.0,	70.2,	107.8,	-38.3,	29.8,
9	6.0,	80.5,	112.3,	-45.2,	30.1,	10	6.0,	91.4,	113.4,	-50.7,	30.9,
11	6.0,	99.5,	111.1,	-54.6,	30.7,	12	6.0,	104.5,	105.5,	-56.9,	29.7,
13	6.0,	106.4,	96.6,	-57.4,	27.7,	14	6.0,	105.1,	84.8,	-56.2,	24.9,
15	6.0,	100.5,	70.3,	-53.3,	21.4,	16	6.0,	99.9,	67.0,	-58.2,	19.6,

Attachment A

17	6.0,	107.8,	70.2,	-64.9,	15.5,	18	6.0,	112.3,	80.5,	-70.3,	11.0,
19	6.0,	113.4,	91.4,	-76.5,	6.0,	20	6.0,	111.1,	99.5,	-80.5,	1.0,
21	6.0,	105.5,	104.5,	-81.9,	-4.2,	22	6.0,	96.6,	106.4,	-80.9,	-9.2,
23	6.0,	84.8,	105.1,	-77.4,	-13.9,	24	6.0,	70.3,	100.5,	-71.6,	-18.2,
25	6.0,	67.0,	99.9,	-69.6,	-24.7,	26	6.0,	70.2,	107.8,	-69.4,	-29.8,
27	6.0,	80.5,	112.3,	-67.1,	-30.1,	28	6.0,	91.4,	113.4,	-62.8,	-30.9,
29	6.0,	99.5,	111.1,	-56.5,	-30.7,	30	6.0,	104.5,	105.5,	-48.6,	-29.7,
31	6.0,	106.4,	96.6,	-39.1,	-27.7,	32	6.0,	105.1,	84.8,	-28.5,	-24.9,
33	6.0,	100.5,	70.3,	-17.0,	-21.4,	34	6.0,	99.9,	67.0,	-8.7,	-19.6,
35	6.0,	107.8,	70.2,	-5.3,	-15.5,	36	6.0,	112.3,	80.5,	-10.2,	-11.0,

SOURCE ID: 8EWE0011

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	113.4,	91.4,	-11.3,	-10.4,	2	6.0,	111.1,	99.5,	-14.8,	-4.6,
3	6.0,	105.5,	104.5,	-17.8,	1.3,	4	6.0,	96.6,	106.4,	-20.3,	7.1,
5	6.0,	84.8,	105.1,	-22.1,	12.8,	6	6.0,	70.3,	100.5,	-23.3,	18.1,
7	10.0,	112.9,	170.9,	-220.4,	41.4,	8	10.0,	132.9,	182.8,	-231.8,	15.0,
9	10.0,	150.8,	189.2,	-236.2,	-10.9,	10	10.0,	167.2,	189.8,	-233.4,	-35.0,
11	10.0,	178.5,	184.7,	-223.6,	-58.0,	12	10.0,	184.4,	174.0,	-206.9,	-79.3,
13	6.0,	106.4,	96.6,	-55.4,	32.9,	14	6.0,	105.1,	84.8,	-55.2,	30.4,
15	6.0,	100.5,	70.3,	-53.2,	26.9,	16	6.0,	99.9,	67.0,	-59.1,	25.2,
17	6.0,	107.8,	70.2,	-66.8,	20.8,	18	6.0,	112.3,	80.5,	-73.0,	15.9,
19	6.0,	113.4,	91.4,	-80.0,	10.4,	20	6.0,	111.1,	99.5,	-84.7,	4.6,
21	6.0,	105.5,	104.5,	-86.7,	-1.3,	22	6.0,	96.6,	106.4,	-86.1,	-7.1,
23	6.0,	84.8,	105.1,	-82.9,	-12.8,	24	6.0,	70.3,	100.5,	-77.2,	-18.1,
25	6.0,	67.0,	99.9,	-75.1,	-25.6,	26	6.0,	70.2,	107.8,	-74.7,	-31.6,
27	6.0,	80.5,	112.3,	-72.0,	-32.8,	28	6.0,	91.4,	113.4,	-67.1,	-34.4,
29	6.0,	99.5,	111.1,	-60.2,	-34.9,	30	6.0,	104.5,	105.5,	-51.4,	-34.5,
31	6.0,	106.4,	96.6,	-41.1,	-32.9,	32	6.0,	105.1,	84.8,	-29.6,	-30.4,
33	6.0,	100.5,	70.3,	-17.1,	-26.9,	34	6.0,	99.9,	67.0,	-7.9,	-25.2,
35	6.0,	107.8,	70.2,	-3.5,	-20.8,	36	6.0,	112.3,	80.5,	-7.5,	-15.9,

SOURCE ID: 8EWE0012

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	189.8,	167.2,	-79.0,	51.5,	2	10.0,	184.7,	178.5,	-93.1,	52.4,
3	10.0,	174.0,	184.4,	-104.5,	51.7,	4	10.0,	157.9,	184.6,	-112.7,	49.4,
5	10.0,	137.1,	179.3,	-117.4,	45.7,	6	10.0,	112.1,	168.5,	-118.6,	40.5,
7	10.0,	112.9,	170.9,	-125.2,	32.2,	8	10.0,	132.9,	182.8,	-136.5,	22.5,
9	10.0,	150.8,	189.2,	-143.6,	13.0,	10	10.0,	167.2,	189.8,	-146.4,	4.6,
11	10.0,	178.5,	184.7,	-144.7,	-3.9,	12	10.0,	184.4,	174.0,	-138.7,	-12.3,
13	10.0,	184.6,	157.9,	-128.4,	-20.4,	14	10.0,	179.3,	137.1,	-114.2,	-27.8,
15	10.0,	168.5,	112.1,	-96.6,	-34.3,	16	10.0,	170.9,	112.9,	-88.6,	-39.7,
17	10.0,	182.8,	132.9,	-88.9,	-45.0,	18	10.0,	189.2,	150.8,	-88.4,	-49.0,
19	10.0,	189.8,	167.2,	-88.2,	-51.5,	20	10.0,	184.7,	178.5,	-85.3,	-52.4,
21	10.0,	174.0,	184.4,	-79.9,	-51.7,	22	10.0,	157.9,	184.6,	-72.0,	-49.4,
23	10.0,	137.1,	179.3,	-61.9,	-45.7,	24	10.0,	112.1,	168.5,	-49.9,	-40.5,
25	10.0,	112.9,	170.9,	-45.7,	-32.2,	26	10.0,	132.9,	182.8,	-46.4,	-22.5,
27	10.0,	150.8,	189.2,	-45.6,	-13.0,	28	10.0,	167.2,	189.8,	-43.4,	-4.6,
29	10.0,	178.5,	184.7,	-40.0,	3.9,	30	10.0,	184.4,	174.0,	-35.3,	12.3,
31	10.0,	184.6,	157.9,	-29.5,	20.4,	32	10.0,	179.3,	137.1,	-22.9,	27.8,
33	10.0,	168.5,	112.1,	-15.5,	34.3,	34	10.0,	170.9,	112.9,	-24.3,	39.7,
35	10.0,	182.8,	132.9,	-43.9,	45.0,	36	10.0,	189.2,	150.8,	-62.4,	49.0,

SOURCE ID: 8EWE0013

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	189.8,	167.2,	-76.4,	48.8,	2	10.0,	184.7,	178.5,	-90.1,	50.2,
3	10.0,	174.0,	184.4,	-101.1,	50.0,	4	10.0,	157.9,	184.6,	-109.1,	48.4,
5	10.0,	137.1,	179.3,	-113.7,	45.3,	6	10.0,	112.1,	168.5,	-114.8,	40.8,
7	10.0,	112.9,	170.9,	-121.5,	33.1,	8	10.0,	132.9,	182.8,	-133.0,	24.0,
9	10.0,	150.8,	189.2,	-140.5,	15.1,	10	10.0,	167.2,	189.8,	-143.7,	7.2,
11	10.0,	178.5,	184.7,	-142.5,	-0.9,	12	10.0,	184.4,	174.0,	-137.0,	-9.0,
13	10.0,	184.6,	157.9,	-127.4,	-16.8,	14	10.0,	179.3,	137.1,	-113.8,	-24.0,
15	10.0,	168.5,	112.1,	-96.8,	-30.6,	16	10.0,	170.9,	112.9,	-89.5,	-36.1,
17	10.0,	182.8,	132.9,	-90.5,	-41.6,	18	10.0,	189.2,	150.8,	-90.5,	-45.9,
19	10.0,	189.8,	167.2,	-90.8,	-48.8,	20	10.0,	184.7,	178.5,	-88.4,	-50.2,
21	10.0,	174.0,	184.4,	-83.2,	-50.0,	22	10.0,	157.9,	184.6,	-75.6,	-48.4,

Attachment A

23	10.0,	137.1,	179.3,	-65.6,	-45.3,	24	10.0,	112.1,	168.5,	-53.6,	-40.8,
25	10.0,	112.9,	170.9,	-49.3,	-33.1,	26	10.0,	132.9,	182.8,	-49.8,	-24.0,
27	10.0,	150.8,	189.2,	-48.7,	-15.1,	28	10.0,	167.2,	189.8,	-46.1,	-7.2,
29	10.0,	178.5,	184.7,	-42.2,	0.9,	30	10.0,	184.4,	174.0,	-36.9,	9.0,
31	10.0,	184.6,	157.9,	-30.6,	16.8,	32	10.0,	179.3,	137.1,	-23.3,	24.0,
33	10.0,	168.5,	112.1,	-15.3,	30.6,	34	10.0,	170.9,	112.9,	-23.4,	36.1,
35	10.0,	182.8,	132.9,	-42.4,	41.6,	36	10.0,	189.2,	150.8,	-60.3,	45.9,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41 ***

PAGE 33

*** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE0014

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	189.8,	167.2,	-73.9,	46.1,	2	10.0,	184.7,	178.5,	-87.2,	47.9,
3	10.0,	174.0,	184.4,	-97.8,	48.4,	4	10.0,	157.9,	184.6,	-105.5,	47.3,
5	10.0,	137.1,	179.3,	-110.0,	44.8,	6	10.0,	112.1,	168.5,	-111.2,	41.0,
7	10.0,	112.9,	170.9,	-117.9,	33.9,	8	10.0,	132.9,	182.8,	-129.6,	25.5,
9	10.0,	150.8,	189.2,	-137.4,	17.1,	10	10.0,	167.2,	189.8,	-141.0,	9.7,
11	10.0,	178.5,	184.7,	-140.3,	2.1,	12	10.0,	184.4,	174.0,	-135.3,	-5.7,
13	10.0,	184.6,	157.9,	-126.3,	-13.2,	14	10.0,	179.3,	137.1,	-113.4,	-20.4,
15	10.0,	168.5,	112.1,	-97.0,	-26.9,	16	10.0,	170.9,	112.9,	-90.4,	-32.5,
17	10.0,	182.8,	132.9,	-91.9,	-38.2,	18	10.0,	189.2,	150.8,	-92.5,	-42.8,
19	10.0,	189.8,	167.2,	-93.3,	-46.1,	20	10.0,	184.7,	178.5,	-91.3,	-47.9,
21	10.0,	174.0,	184.4,	-86.5,	-48.4,	22	10.0,	157.9,	184.6,	-79.1,	-47.3,
23	10.0,	137.1,	179.3,	-69.3,	-44.8,	24	10.0,	112.1,	168.5,	-57.3,	-41.0,
25	10.0,	112.9,	170.9,	-52.9,	-33.9,	26	10.0,	132.9,	182.8,	-53.2,	-25.5,
27	10.0,	150.8,	189.2,	-51.8,	-17.1,	28	10.0,	167.2,	189.8,	-48.8,	-9.7,
29	10.0,	178.5,	184.7,	-44.4,	-2.1,	30	10.0,	184.4,	174.0,	-38.6,	5.7,
31	10.0,	184.6,	157.9,	-31.7,	13.2,	32	10.0,	179.3,	137.1,	-23.7,	20.4,
33	10.0,	168.5,	112.1,	-15.1,	26.9,	34	10.0,	170.9,	112.9,	-22.6,	32.5,
35	10.0,	182.8,	132.9,	-41.0,	38.2,	36	10.0,	189.2,	150.8,	-58.3,	42.8,

SOURCE ID: 8EWE0015

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	189.8,	167.2,	-71.5,	42.2,	2	10.0,	184.7,	178.5,	-84.2,	44.5,
3	10.0,	174.0,	184.4,	-94.3,	45.5,	4	10.0,	157.9,	184.6,	-101.6,	45.1,
5	10.0,	137.1,	179.3,	-105.8,	43.3,	6	10.0,	112.1,	168.5,	-106.7,	40.3,
7	10.0,	112.9,	170.9,	-113.4,	34.0,	8	10.0,	132.9,	182.8,	-125.2,	26.3,
9	10.0,	150.8,	189.2,	-133.2,	18.7,	10	10.0,	167.2,	189.8,	-137.1,	12.0,
11	10.0,	178.5,	184.7,	-136.9,	5.0,	12	10.0,	184.4,	174.0,	-132.5,	-2.2,
13	10.0,	184.6,	157.9,	-124.1,	-9.3,	14	10.0,	179.3,	137.1,	-111.9,	-16.1,
15	10.0,	168.5,	112.1,	-96.3,	-22.5,	16	10.0,	170.9,	112.9,	-90.4,	-28.0,
17	10.0,	182.8,	132.9,	-92.7,	-33.8,	18	10.0,	189.2,	150.8,	-94.1,	-38.6,
19	10.0,	189.8,	167.2,	-95.6,	-42.2,	20	10.0,	184.7,	178.5,	-94.2,	-44.5,
21	10.0,	174.0,	184.4,	-90.0,	-45.5,	22	10.0,	157.9,	184.6,	-83.0,	-45.1,
23	10.0,	137.1,	179.3,	-73.5,	-43.3,	24	10.0,	112.1,	168.5,	-61.8,	-40.3,
25	10.0,	112.9,	170.9,	-57.4,	-34.0,	26	10.0,	132.9,	182.8,	-57.6,	-26.3,
27	10.0,	150.8,	189.2,	-56.0,	-18.7,	28	10.0,	167.2,	189.8,	-52.7,	-12.0,
29	10.0,	178.5,	184.7,	-47.8,	-5.0,	30	10.0,	184.4,	174.0,	-41.4,	2.2,
31	10.0,	184.6,	157.9,	-33.8,	9.3,	32	10.0,	179.3,	137.1,	-25.2,	16.1,
33	10.0,	168.5,	112.1,	-15.8,	22.5,	34	10.0,	170.9,	112.9,	-22.5,	28.0,
35	10.0,	182.8,	132.9,	-40.1,	33.8,	36	10.0,	189.2,	150.8,	-56.7,	38.6,

SOURCE ID: 8EWE0016

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	189.8,	167.2,	-68.8,	38.9,	2	10.0,	184.7,	178.5,	-81.0,	41.8,
3	10.0,	174.0,	184.4,	-90.7,	43.4,	4	10.0,	157.9,	184.6,	-97.6,	43.6,
5	10.0,	137.1,	179.3,	-101.6,	42.6,	6	10.0,	112.1,	168.5,	-102.5,	40.2,
7	10.0,	112.9,	170.9,	-109.2,	34.7,	8	10.0,	132.9,	182.8,	-121.2,	27.7,

Attachment A

9	10.0,	150.8,	189.2,	-129.5,	20.8,	10	10.0,	167.2,	189.8,	-133.9,	14.7,
11	10.0,	178.5,	184.7,	-134.1,	8.2,	12	10.0,	184.4,	174.0,	-130.4,	1.5,
13	10.0,	184.6,	157.9,	-122.6,	-5.3,	14	10.0,	179.3,	137.1,	-111.1,	-12.0,
15	10.0,	168.5,	112.1,	-96.3,	-18.2,	16	10.0,	170.9,	112.9,	-91.1,	-23.8,
17	10.0,	182.8,	132.9,	-94.1,	-29.8,	18	10.0,	189.2,	150.8,	-96.2,	-34.9,
19	10.0,	189.8,	167.2,	-98.3,	-38.9,	20	10.0,	184.7,	178.5,	-97.5,	-41.8,
21	10.0,	174.0,	184.4,	-93.7,	-43.4,	22	10.0,	157.9,	184.6,	-87.0,	-43.6,
23	10.0,	137.1,	179.3,	-77.7,	-42.6,	24	10.0,	112.1,	168.5,	-66.0,	-40.2,
25	10.0,	112.9,	170.9,	-61.6,	-34.7,	26	10.0,	132.9,	182.8,	-61.6,	-27.7,
27	10.0,	150.8,	189.2,	-59.7,	-20.8,	28	10.0,	167.2,	189.8,	-56.0,	-14.7,
29	10.0,	178.5,	184.7,	-50.6,	-8.2,	30	10.0,	184.4,	174.0,	-43.6,	-1.5,
31	10.0,	184.6,	157.9,	-35.3,	5.3,	32	10.0,	179.3,	137.1,	-26.0,	12.0,
33	10.0,	168.5,	112.1,	-15.8,	18.2,	34	10.0,	170.9,	112.9,	-21.8,	23.8,
35	10.0,	182.8,	132.9,	-38.7,	29.8,	36	10.0,	189.2,	150.8,	-54.6,	34.9,

SOURCE ID: 8EWE0017

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	189.8,	167.2,	-66.0,	34.7,	2	10.0,	184.7,	178.5,	-77.4,	38.1,
3	10.0,	174.0,	184.4,	-86.5,	40.3,	4	10.0,	157.9,	184.6,	-93.0,	41.4,
5	10.0,	137.1,	179.3,	-96.6,	41.2,	6	10.0,	112.1,	168.5,	-97.3,	39.7,
7	10.0,	112.9,	170.9,	-104.1,	35.0,	8	10.0,	132.9,	182.8,	-116.2,	29.0,
9	10.0,	150.8,	189.2,	-124.8,	22.9,	10	10.0,	167.2,	189.8,	-129.6,	17.6,
11	10.0,	178.5,	184.7,	-130.4,	11.8,	12	10.0,	184.4,	174.0,	-127.3,	5.7,
13	10.0,	184.6,	157.9,	-120.3,	-0.7,	14	10.0,	179.3,	137.1,	-109.7,	-7.0,
15	10.0,	168.5,	112.1,	-95.7,	-13.1,	16	10.0,	170.9,	112.9,	-91.5,	-18.7,
17	10.0,	182.8,	132.9,	-95.4,	-24.8,	18	10.0,	189.2,	150.8,	-98.3,	-30.2,
19	10.0,	189.8,	167.2,	-101.2,	-34.7,	20	10.0,	184.7,	178.5,	-101.1,	-38.1,
21	10.0,	174.0,	184.4,	-97.8,	-40.3,	22	10.0,	157.9,	184.6,	-91.6,	-41.4,
23	10.0,	137.1,	179.3,	-82.6,	-41.2,	24	10.0,	112.1,	168.5,	-71.1,	-39.7,
25	10.0,	112.9,	170.9,	-66.8,	-35.0,	26	10.0,	132.9,	182.8,	-66.6,	-29.0,
27	10.0,	150.8,	189.2,	-64.4,	-22.9,	28	10.0,	167.2,	189.8,	-60.2,	-17.6,
29	10.0,	178.5,	184.7,	-54.3,	-11.8,	30	10.0,	184.4,	174.0,	-46.6,	-5.7,
31	10.0,	184.6,	157.9,	-37.6,	0.7,	32	10.0,	179.3,	137.1,	-27.4,	7.0,
33	10.0,	168.5,	112.1,	-16.4,	13.1,	34	10.0,	170.9,	112.9,	-21.4,	18.7,
35	10.0,	182.8,	132.9,	-37.4,	24.8,	36	10.0,	189.2,	150.8,	-52.5,	30.2,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction
02/20/20

*** AERMET - VERSION 14134 *** ***
13:40:41

PAGE 34

*** MODELOPTs: RegDFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE0018

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	189.8,	167.2,	-63.3,	31.5,	2	10.0,	184.7,	178.5,	-74.2,	35.4,
3	10.0,	174.0,	184.4,	-82.9,	38.3,	4	10.0,	157.9,	184.6,	-89.1,	40.0,
5	10.0,	137.1,	179.3,	-92.5,	40.5,	6	10.0,	112.1,	168.5,	-93.2,	39.7,
7	10.0,	112.9,	170.9,	-100.0,	35.8,	8	10.0,	132.9,	182.8,	-112.3,	30.4,
9	10.0,	150.8,	189.2,	-121.2,	25.0,	10	10.0,	167.2,	189.8,	-126.4,	20.3,
11	10.0,	178.5,	184.7,	-127.8,	15.0,	12	10.0,	184.4,	174.0,	-125.3,	9.3,
13	10.0,	184.6,	157.9,	-118.9,	3.2,	14	10.0,	179.3,	137.1,	-109.0,	-2.9,
15	10.0,	168.5,	112.1,	-95.8,	-8.9,	16	10.0,	170.9,	112.9,	-92.2,	-14.6,
17	10.0,	182.8,	132.9,	-96.8,	-20.9,	18	10.0,	189.2,	150.8,	-100.4,	-26.6,
19	10.0,	189.8,	167.2,	-103.9,	-31.5,	20	10.0,	184.7,	178.5,	-104.3,	-35.4,
21	10.0,	174.0,	184.4,	-101.5,	-38.3,	22	10.0,	157.9,	184.6,	-95.5,	-40.0,
23	10.0,	137.1,	179.3,	-86.8,	-40.5,	24	10.0,	112.1,	168.5,	-75.3,	-39.7,
25	10.0,	112.9,	170.9,	-70.9,	-35.8,	26	10.0,	132.9,	182.8,	-70.5,	-30.4,
27	10.0,	150.8,	189.2,	-68.0,	-25.0,	28	10.0,	167.2,	189.8,	-63.4,	-20.3,
29	10.0,	178.5,	184.7,	-56.9,	-15.0,	30	10.0,	184.4,	174.0,	-48.7,	-9.3,
31	10.0,	184.6,	157.9,	-39.0,	-3.2,	32	10.0,	179.3,	137.1,	-28.1,	2.9,
33	10.0,	168.5,	112.1,	-16.3,	8.9,	34	10.0,	170.9,	112.9,	-20.7,	14.6,
35	10.0,	182.8,	132.9,	-36.0,	20.9,	36	10.0,	189.2,	150.8,	-50.4,	26.6,

Attachment A

SOURCE ID: 8EWE0019

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0	189.8	167.2	-61.1	27.6	2	10.0	184.7	178.5	-71.4	32.0
3	10.0	174.0	184.4	-79.5	35.4	4	10.0	157.9	184.6	-85.2	37.7
5	10.0	137.1	179.3	-88.3	38.9	6	10.0	112.1	168.5	-88.8	38.9
7	10.0	112.9	170.9	-95.5	35.8	8	10.0	132.9	182.8	-107.9	31.2
9	10.0	150.8	189.2	-117.0	26.5	10	10.0	167.2	189.8	-122.5	22.5
11	10.0	178.5	184.7	-124.3	17.9	12	10.0	184.4	174.0	-122.4	12.7
13	10.0	184.6	157.9	-116.7	7.1	14	10.0	179.3	137.1	-107.5	1.3
15	10.0	168.5	112.1	-95.0	-4.5	16	10.0	170.9	112.9	-92.2	-10.1
17	10.0	182.8	132.9	-97.6	-16.5	18	10.0	189.2	150.8	-101.9	-22.4
19	10.0	189.8	167.2	-106.1	-27.6	20	10.0	184.7	178.5	-107.1	-32.0
21	10.0	174.0	184.4	-104.8	-35.4	22	10.0	157.9	184.6	-99.4	-37.7
23	10.0	137.1	179.3	-90.9	-38.9	24	10.0	112.1	168.5	-79.7	-38.9
25	10.0	112.9	170.9	-75.3	-35.8	26	10.0	132.9	182.8	-74.9	-31.2
27	10.0	150.8	189.2	-72.2	-26.5	28	10.0	167.2	189.8	-67.3	-22.5
29	10.0	178.5	184.7	-60.4	-17.9	30	10.0	184.4	174.0	-51.6	-12.7
31	10.0	184.6	157.9	-41.2	-7.1	32	10.0	179.3	137.1	-29.6	-1.3
33	10.0	168.5	112.1	-17.1	4.5	34	10.0	170.9	112.9	-20.7	10.1
35	10.0	182.8	132.9	-35.3	16.5	36	10.0	189.2	150.8	-48.9	22.4

SOURCE ID: 8EWE001A

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0	189.8	167.2	-59.2	23.7	2	10.0	184.7	178.5	-68.9	28.4
3	10.0	174.0	184.4	-76.5	32.3	4	10.0	157.9	184.6	-81.7	35.2
5	10.0	137.1	179.3	-84.4	37.0	6	10.0	112.1	168.5	-84.6	37.8
7	10.0	112.9	170.9	-91.2	35.3	8	10.0	132.9	182.8	-103.6	31.5
9	10.0	150.8	189.2	-112.8	27.6	10	10.0	167.2	189.8	-118.6	24.3
11	10.0	178.5	184.7	-120.8	20.3	12	10.0	184.4	174.0	-119.3	15.7
13	10.0	184.6	157.9	-114.2	10.6	14	10.0	179.3	137.1	-105.6	5.2
15	10.0	168.5	112.1	-93.8	-0.4	16	10.0	170.9	112.9	-91.8	-5.8
17	10.0	182.8	132.9	-98.0	-12.2	18	10.0	189.2	150.8	-103.0	-18.2
19	10.0	189.8	167.2	-107.9	-23.7	20	10.0	184.7	178.5	-109.6	-28.4
21	10.0	174.0	184.4	-107.9	-32.3	22	10.0	157.9	184.6	-102.9	-35.2
23	10.0	137.1	179.3	-94.9	-37.0	24	10.0	112.1	168.5	-83.9	-37.8
25	10.0	112.9	170.9	-79.7	-35.3	26	10.0	132.9	182.8	-79.2	-31.5
27	10.0	150.8	189.2	-76.4	-27.6	28	10.0	167.2	189.8	-71.2	-24.3
29	10.0	178.5	184.7	-63.9	-20.3	30	10.0	184.4	174.0	-54.7	-15.7
31	10.0	184.6	157.9	-43.7	-10.6	32	10.0	179.3	137.1	-31.5	-5.2
33	10.0	168.5	112.1	-18.3	0.4	34	10.0	170.9	112.9	-21.1	5.8
35	10.0	182.8	132.9	-34.9	12.2	36	10.0	189.2	150.8	-47.8	18.2

SOURCE ID: 8EWE001B

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0	189.8	167.2	-55.6	20.7	2	10.0	184.7	178.5	-64.8	26.1
3	10.0	174.0	184.4	-72.0	30.7	4	10.0	157.9	184.6	-77.0	34.4
5	10.0	137.1	179.3	-79.7	37.1	6	10.0	112.1	168.5	-79.9	38.6
7	10.0	112.9	170.9	-86.8	37.0	8	10.0	132.9	182.8	-99.5	33.9
9	10.0	150.8	189.2	-109.2	30.7	10	10.0	167.2	189.8	-115.6	28.0
11	10.0	178.5	184.7	-118.5	24.5	12	10.0	184.4	174.0	-117.7	20.2
13	10.0	184.6	157.9	-113.4	15.3	14	10.0	179.3	137.1	-105.7	10.0
15	10.0	168.5	112.1	-94.7	4.3	16	10.0	170.9	112.9	-93.5	-1.3
17	10.0	182.8	132.9	-100.4	-8.1	18	10.0	189.2	150.8	-106.1	-14.6
19	10.0	189.8	167.2	-111.6	-20.7	20	10.0	184.7	178.5	-113.7	-26.1
21	10.0	174.0	184.4	-112.4	-30.7	22	10.0	157.9	184.6	-107.6	-34.4
23	10.0	137.1	179.3	-99.6	-37.1	24	10.0	112.1	168.5	-88.6	-38.6
25	10.0	112.9	170.9	-84.1	-37.0	26	10.0	132.9	182.8	-83.3	-33.9
27	10.0	150.8	189.2	-80.0	-30.7	28	10.0	167.2	189.8	-74.2	-28.0
29	10.0	178.5	184.7	-66.2	-24.5	30	10.0	184.4	174.0	-56.2	-20.2
31	10.0	184.6	157.9	-44.5	-15.3	32	10.0	179.3	137.1	-31.4	-10.0
33	10.0	168.5	112.1	-17.4	-4.3	34	10.0	170.9	112.9	-19.4	1.3
35	10.0	182.8	132.9	-32.5	8.1	36	10.0	189.2	150.8	-44.7	14.6

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction
02/20/20

*** AERMET - VERSION 14134 *** ***

Attachment A

13:40:41

PAGE 35

*** MODELOPTs: RegDFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE001C

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0	189.8	167.2	-53.2	16.3	2	10.0	184.7	178.5	-61.6	22.2
3	10.0	174.0	184.4	-68.2	27.5	4	10.0	157.9	184.6	-72.7	31.9
5	10.0	137.1	179.3	-75.0	35.3	6	10.0	112.1	168.5	-75.1	37.7
7	10.0	112.9	170.9	-81.8	36.9	8	10.0	132.9	182.8	-94.6	34.7
9	10.0	150.8	189.2	-104.5	32.3	10	10.0	167.2	189.8	-111.2	30.4
11	10.0	178.5	184.7	-114.6	27.6	12	10.0	184.4	174.0	-114.5	23.9
13	10.0	184.6	157.9	-110.8	19.6	14	10.0	179.3	137.1	-103.9	14.6
15	10.0	168.5	112.1	-93.7	9.2	16	10.0	170.9	112.9	-93.4	3.6
17	10.0	182.8	132.9	-101.1	-3.2	18	10.0	189.2	150.8	-107.7	-9.9
19	10.0	189.8	167.2	-114.0	-16.3	20	10.0	184.7	178.5	-116.8	-22.2
21	10.0	174.0	184.4	-116.1	-27.5	22	10.0	157.9	184.6	-111.9	-31.9
23	10.0	137.1	179.3	-104.2	-35.3	24	10.0	112.1	168.5	-93.4	-37.7
25	10.0	112.9	170.9	-89.1	-36.9	26	10.0	132.9	182.8	-88.2	-34.7
27	10.0	150.8	189.2	-84.7	-32.3	28	10.0	167.2	189.8	-78.6	-30.4
29	10.0	178.5	184.7	-70.1	-27.6	30	10.0	184.4	174.0	-59.5	-23.9
31	10.0	184.6	157.9	-47.1	-19.6	32	10.0	179.3	137.1	-33.2	-14.6
33	10.0	168.5	112.1	-18.4	-9.2	34	10.0	170.9	112.9	-19.5	-3.6
35	10.0	182.8	132.9	-31.7	3.2	36	10.0	189.2	150.8	-43.1	9.9

SOURCE ID: 8EWE001D

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0	189.8	167.2	-50.3	12.1	2	10.0	184.7	178.5	-58.1	18.5
3	10.0	174.0	184.4	-64.1	24.4	4	10.0	157.9	184.6	-68.1	29.6
5	10.0	137.1	179.3	-70.1	33.9	6	10.0	112.1	168.5	-70.0	37.1
7	10.0	112.9	170.9	-76.7	37.3	8	10.0	132.9	182.8	-89.6	36.0
9	10.0	150.8	189.2	-99.8	34.4	10	10.0	167.2	189.8	-107.0	33.3
11	10.0	178.5	184.7	-110.9	31.2	12	10.0	184.4	174.0	-111.4	28.1
13	10.0	184.6	157.9	-108.6	24.2	14	10.0	179.3	137.1	-102.5	19.6
15	10.0	168.5	112.1	-93.2	14.3	16	10.0	170.9	112.9	-93.8	8.8
17	10.0	182.8	132.9	-102.4	1.8	18	10.0	189.2	150.8	-109.8	-5.2
19	10.0	189.8	167.2	-116.9	-12.1	20	10.0	184.7	178.5	-120.4	-18.5
21	10.0	174.0	184.4	-120.3	-24.4	22	10.0	157.9	184.6	-116.5	-29.6
23	10.0	137.1	179.3	-109.2	-33.9	24	10.0	112.1	168.5	-98.5	-37.1
25	10.0	112.9	170.9	-94.2	-37.3	26	10.0	132.9	182.8	-93.2	-36.0
27	10.0	150.8	189.2	-89.4	-34.4	28	10.0	167.2	189.8	-82.9	-33.3
29	10.0	178.5	184.7	-73.8	-31.2	30	10.0	184.4	174.0	-62.5	-28.1
31	10.0	184.6	157.9	-49.3	-24.2	32	10.0	179.3	137.1	-34.6	-19.6
33	10.0	168.5	112.1	-18.9	-14.3	34	10.0	170.9	112.9	-19.2	-8.8
35	10.0	182.8	132.9	-30.5	-1.8	36	10.0	189.2	150.8	-41.0	5.2

SOURCE ID: 8EWE001E

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0	189.8	167.2	-46.6	8.9	2	10.0	184.7	178.5	-53.9	16.1
3	10.0	174.0	184.4	-59.5	22.8	4	10.0	157.9	184.6	-63.4	28.8
5	10.0	137.1	179.3	-65.3	33.9	6	10.0	112.1	168.5	-65.2	38.0
7	10.0	112.9	170.9	-72.1	38.9	8	10.0	132.9	182.8	-85.4	38.4
9	10.0	150.8	189.2	-96.1	37.5	10	10.0	167.2	189.8	-103.9	37.0
11	10.0	178.5	184.7	-108.5	35.4	12	10.0	184.4	174.0	-109.8	32.6
13	10.0	184.6	157.9	-107.8	28.9	14	10.0	179.3	137.1	-102.5	24.4
15	10.0	168.5	112.1	-94.0	19.1	16	10.0	170.9	112.9	-95.4	13.3
17	10.0	182.8	132.9	-104.8	6.0	18	10.0	189.2	150.8	-112.9	-1.5
19	10.0	189.8	167.2	-120.6	-8.9	20	10.0	184.7	178.5	-124.6	-16.1
21	10.0	174.0	184.4	-124.8	-22.8	22	10.0	157.9	184.6	-121.3	-28.8
23	10.0	137.1	179.3	-114.0	-33.9	24	10.0	112.1	168.5	-103.3	-38.0
25	10.0	112.9	170.9	-98.7	-38.9	26	10.0	132.9	182.8	-97.4	-38.4
27	10.0	150.8	189.2	-93.1	-37.5	28	10.0	167.2	189.8	-86.0	-37.0
29	10.0	178.5	184.7	-76.2	-35.4	30	10.0	184.4	174.0	-64.2	-32.6

Attachment A

31	10.0,	184.6,	157.9,	-50.2,	-28.9,	32	10.0,	179.3,	137.1,	-34.6,	-24.4,
33	10.0,	168.5,	112.1,	-18.1,	-19.1,	34	10.0,	170.9,	112.9,	-17.5,	-13.3,
35	10.0,	182.8,	132.9,	-28.1,	-6.0,	36	10.0,	189.2,	150.8,	-37.9,	1.5,

SOURCE ID: 8EWE001F

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	189.8,	167.2,	-43.6,	4.2,	2	10.0,	184.7,	178.5,	-50.1,	12.0,
3	10.0,	174.0,	184.4,	-55.1,	19.4,	4	10.0,	157.9,	184.6,	-58.4,	26.2,
5	10.0,	137.1,	179.3,	-59.9,	32.2,	6	10.0,	112.1,	168.5,	-59.6,	37.2,
7	10.0,	112.9,	170.9,	-66.5,	39.1,	8	10.0,	132.9,	182.8,	-79.9,	39.5,
9	10.0,	150.8,	189.2,	-90.9,	39.6,	10	10.0,	167.2,	189.8,	-99.1,	40.0,
11	10.0,	178.5,	184.7,	-104.3,	39.1,	12	10.0,	184.4,	174.0,	-106.3,	37.1,
13	10.0,	184.6,	157.9,	-105.1,	33.9,	14	10.0,	179.3,	137.1,	-100.7,	29.7,
15	10.0,	168.5,	112.1,	-93.2,	24.6,	16	10.0,	170.9,	112.9,	-95.6,	18.9,
17	10.0,	182.8,	132.9,	-106.0,	11.5,	18	10.0,	189.2,	150.8,	-115.0,	3.7,
19	10.0,	189.8,	167.2,	-123.5,	-4.2,	20	10.0,	184.7,	178.5,	-128.4,	-12.0,
21	10.0,	174.0,	184.4,	-129.2,	-19.4,	22	10.0,	157.9,	184.6,	-126.2,	-26.2,
23	10.0,	137.1,	179.3,	-119.3,	-32.2,	24	10.0,	112.1,	168.5,	-108.9,	-37.2,
25	10.0,	112.9,	170.9,	-104.3,	-39.1,	26	10.0,	132.9,	182.8,	-102.9,	-39.5,
27	10.0,	150.8,	189.2,	-98.3,	-39.6,	28	10.0,	167.2,	189.8,	-90.7,	-40.0,
29	10.0,	178.5,	184.7,	-80.4,	-39.1,	30	10.0,	184.4,	174.0,	-67.6,	-37.1,
31	10.0,	184.6,	157.9,	-52.8,	-33.9,	32	10.0,	179.3,	137.1,	-36.4,	-29.7,
33	10.0,	168.5,	112.1,	-18.8,	-24.6,	34	10.0,	170.9,	112.9,	-17.3,	-18.9,
35	10.0,	182.8,	132.9,	-26.9,	-11.5,	36	10.0,	189.2,	150.8,	-35.8,	-3.7,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41 ***

PAGE 36

*** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE001G

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	189.8,	167.2,	-41.3,	0.3,	2	10.0,	184.7,	178.5,	-47.2,	8.6,
3	10.0,	174.0,	184.4,	-51.6,	16.5,	4	10.0,	157.9,	184.6,	-54.5,	24.0,
5	10.0,	137.1,	179.3,	-55.7,	30.7,	6	10.0,	112.1,	168.5,	-55.2,	36.5,
7	10.0,	112.9,	170.9,	-62.0,	39.2,	8	10.0,	132.9,	182.8,	-75.5,	40.4,
9	10.0,	150.8,	189.2,	-86.7,	41.2,	10	10.0,	167.2,	189.8,	-95.2,	42.3,
11	10.0,	178.5,	184.7,	-100.9,	42.0,	12	10.0,	184.4,	174.0,	-103.5,	40.6,
13	10.0,	184.6,	157.9,	-102.9,	37.8,	14	10.0,	179.3,	137.1,	-99.2,	33.9,
15	10.0,	168.5,	112.1,	-92.5,	29.0,	16	10.0,	170.9,	112.9,	-95.7,	23.4,
17	10.0,	182.8,	132.9,	-106.8,	15.9,	18	10.0,	189.2,	150.8,	-116.6,	7.9,
19	10.0,	189.8,	167.2,	-125.9,	-0.3,	20	10.0,	184.7,	178.5,	-131.3,	-8.6,
21	10.0,	174.0,	184.4,	-132.7,	-16.5,	22	10.0,	157.9,	184.6,	-130.1,	-24.0,
23	10.0,	137.1,	179.3,	-123.6,	-30.7,	24	10.0,	112.1,	168.5,	-113.3,	-36.5,
25	10.0,	112.9,	170.9,	-108.8,	-39.2,	26	10.0,	132.9,	182.8,	-107.3,	-40.4,
27	10.0,	150.8,	189.2,	-102.5,	-41.2,	28	10.0,	167.2,	189.8,	-94.6,	-42.3,
29	10.0,	178.5,	184.7,	-83.8,	-42.0,	30	10.0,	184.4,	174.0,	-70.5,	-40.6,
31	10.0,	184.6,	157.9,	-55.0,	-37.8,	32	10.0,	179.3,	137.1,	-37.8,	-33.9,
33	10.0,	168.5,	112.1,	-19.6,	-29.0,	34	10.0,	170.9,	112.9,	-17.3,	-23.4,
35	10.0,	182.8,	132.9,	-26.0,	-15.9,	36	10.0,	189.2,	150.8,	-34.2,	-7.9,

SOURCE ID: 8EWE001H

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	189.8,	167.2,	-37.6,	-2.7,	2	10.0,	184.7,	178.5,	-43.0,	6.2,
3	10.0,	174.0,	184.4,	-47.1,	14.9,	4	10.0,	157.9,	184.6,	-49.8,	23.2,
5	10.0,	137.1,	179.3,	-50.9,	30.8,	6	10.0,	112.1,	168.5,	-50.5,	37.4,
7	10.0,	112.9,	170.9,	-57.6,	40.9,	8	10.0,	132.9,	182.8,	-71.4,	42.8,
9	10.0,	150.8,	189.2,	-83.1,	44.3,	10	10.0,	167.2,	189.8,	-92.2,	45.9,
11	10.0,	178.5,	184.7,	-98.6,	46.2,	12	10.0,	184.4,	174.0,	-101.9,	45.0,
13	10.0,	184.6,	157.9,	-102.2,	42.5,	14	10.0,	179.3,	137.1,	-99.3,	38.7,
15	10.0,	168.5,	112.1,	-93.4,	33.7,	16	10.0,	170.9,	112.9,	-97.4,	27.8,

Attachment A

17	10.0,	182.8,	132.9,	-109.2,	20.0,	18	10.0,	189.2,	150.8,	-119.7,	11.5,
19	10.0,	189.8,	167.2,	-129.5,	2.7,	20	10.0,	184.7,	178.5,	-135.4,	-6.2,
21	10.0,	174.0,	184.4,	-137.2,	-14.9,	22	10.0,	157.9,	184.6,	-134.8,	-23.2,
23	10.0,	137.1,	179.3,	-128.3,	-30.8,	24	10.0,	112.1,	168.5,	-118.0,	-37.4,
25	10.0,	112.9,	170.9,	-113.3,	-40.9,	26	10.0,	132.9,	182.8,	-111.4,	-42.8,
27	10.0,	150.8,	189.2,	-106.1,	-44.3,	28	10.0,	167.2,	189.8,	-97.6,	-45.9,
29	10.0,	178.5,	184.7,	-86.1,	-46.2,	30	10.0,	184.4,	174.0,	-72.0,	-45.0,
31	10.0,	184.6,	157.9,	-55.8,	-42.5,	32	10.0,	179.3,	137.1,	-37.8,	-38.7,
33	10.0,	168.5,	112.1,	-18.7,	-33.7,	34	10.0,	170.9,	112.9,	-15.6,	-27.8,
35	10.0,	182.8,	132.9,	-23.6,	-20.0,	36	10.0,	189.2,	150.8,	-31.1,	-11.5,

SOURCE ID: 8EWE001I

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	189.8,	167.2,	-36.1,	-8.3,	2	10.0,	184.7,	178.5,	-40.6,	1.0,
3	10.0,	174.0,	184.4,	-43.8,	10.2,	4	10.0,	157.9,	184.6,	-45.7,	19.1,
5	10.0,	137.1,	179.3,	-46.2,	27.4,	6	10.0,	112.1,	168.5,	-45.3,	34.9,
7	10.0,	112.9,	170.9,	-52.0,	39.4,	8	10.0,	132.9,	182.8,	-65.6,	42.3,
9	10.0,	150.8,	189.2,	-77.3,	44.8,	10	10.0,	167.2,	189.8,	-86.6,	47.4,
11	10.0,	178.5,	184.7,	-93.3,	48.6,	12	10.0,	184.4,	174.0,	-97.1,	48.4,
13	10.0,	184.6,	157.9,	-98.0,	46.6,	14	10.0,	179.3,	137.1,	-96.0,	43.5,
15	10.0,	168.5,	112.1,	-91.0,	39.0,	16	10.0,	170.9,	112.9,	-95.8,	33.5,
17	10.0,	182.8,	132.9,	-108.7,	25.8,	18	10.0,	189.2,	150.8,	-120.2,	17.3,
19	10.0,	189.8,	167.2,	-131.0,	8.3,	20	10.0,	184.7,	178.5,	-137.9,	-1.0,
21	10.0,	174.0,	184.4,	-140.6,	-10.2,	22	10.0,	157.9,	184.6,	-138.9,	-19.1,
23	10.0,	137.1,	179.3,	-133.1,	-27.4,	24	10.0,	112.1,	168.5,	-123.2,	-34.9,
25	10.0,	112.9,	170.9,	-118.9,	-39.4,	26	10.0,	132.9,	182.8,	-117.2,	-42.3,
27	10.0,	150.8,	189.2,	-111.9,	-44.8,	28	10.0,	167.2,	189.8,	-103.2,	-47.4,
29	10.0,	178.5,	184.7,	-91.4,	-48.6,	30	10.0,	184.4,	174.0,	-76.8,	-48.4,
31	10.0,	184.6,	157.9,	-59.9,	-46.6,	32	10.0,	179.3,	137.1,	-41.1,	-43.5,
33	10.0,	168.5,	112.1,	-21.1,	-39.0,	34	10.0,	170.9,	112.9,	-17.1,	-33.5,
35	10.0,	182.8,	132.9,	-24.1,	-25.8,	36	10.0,	189.2,	150.8,	-30.6,	-17.3,

SOURCE ID: 8EWE001J

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	189.8,	167.2,	-81.4,	55.8,	2	10.0,	184.7,	178.5,	-96.3,	56.2,
3	10.0,	174.0,	184.4,	-108.2,	55.0,	4	10.0,	157.9,	184.6,	-116.9,	52.0,
5	10.0,	137.1,	179.3,	-122.0,	47.5,	6	10.0,	112.1,	168.5,	-123.5,	41.5,
7	10.0,	112.9,	170.9,	-130.1,	32.3,	8	10.0,	132.9,	182.8,	-141.4,	21.7,
9	10.0,	150.8,	189.2,	-148.3,	11.4,	10	10.0,	167.2,	189.8,	-150.7,	2.2,
11	10.0,	178.5,	184.7,	-148.6,	-7.0,	12	10.0,	184.4,	174.0,	-141.9,	-16.1,
13	10.0,	184.6,	157.9,	-131.0,	-24.6,	14	10.0,	179.3,	137.1,	-116.0,	-32.4,
15	10.0,	168.5,	112.1,	-97.5,	-39.2,	16	10.0,	170.9,	112.9,	-88.7,	-44.7,
17	10.0,	182.8,	132.9,	-88.2,	-49.9,	18	10.0,	189.2,	150.8,	-86.8,	-53.7,
19	10.0,	189.8,	167.2,	-85.8,	-55.8,	20	10.0,	184.7,	178.5,	-82.2,	-56.2,
21	10.0,	174.0,	184.4,	-76.1,	-55.0,	22	10.0,	157.9,	184.6,	-67.7,	-52.0,
23	10.0,	137.1,	179.3,	-57.2,	-47.5,	24	10.0,	112.1,	168.5,	-45.0,	-41.5,
25	10.0,	112.9,	170.9,	-40.8,	-32.3,	26	10.0,	132.9,	182.8,	-41.5,	-21.7,
27	10.0,	150.8,	189.2,	-40.9,	-11.4,	28	10.0,	167.2,	189.8,	-39.1,	-2.2,
29	10.0,	178.5,	184.7,	-36.1,	7.0,	30	10.0,	184.4,	174.0,	-32.0,	16.1,
31	10.0,	184.6,	157.9,	-27.0,	24.6,	32	10.0,	179.3,	137.1,	-21.1,	32.4,
33	10.0,	168.5,	112.1,	-14.6,	39.2,	34	10.0,	170.9,	112.9,	-24.2,	44.7,
35	10.0,	182.8,	132.9,	-44.7,	49.9,	36	10.0,	189.2,	150.8,	-64.0,	53.7,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 37
 *** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE001K

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	138.7,	108.8,	-37.7,	23.4,	2	6.0,	135.4,	117.7,	-47.6,	24.5,

Attachment A

3	6.0,	128.0,	123.1,	-56.1,	24.9,	4	6.0,	116.7,	124.8,	-62.8,	24.5,
5	6.0,	101.8,	122.6,	-67.6,	23.3,	6	6.0,	83.9,	116.8,	-70.4,	21.5,
7	6.0,	75.7,	123.6,	-77.9,	23.2,	8	6.0,	81.3,	132.7,	-85.5,	25.8,
9	6.0,	96.5,	137.8,	-90.5,	21.6,	10	6.0,	108.8,	138.7,	-92.8,	16.7,
11	6.0,	117.7,	135.4,	-92.2,	11.2,	12	6.0,	123.1,	128.0,	-88.9,	5.5,
13	6.0,	124.8,	116.7,	-82.8,	-0.4,	14	6.0,	122.6,	101.8,	-74.3,	-6.3,
15	6.0,	116.8,	83.9,	-63.4,	-12.0,	16	6.0,	123.6,	75.7,	-61.1,	-16.1,
17	6.0,	132.7,	81.3,	-66.5,	-19.1,	18	6.0,	137.8,	96.5,	-69.8,	-21.6,
19	6.0,	138.7,	108.8,	-71.0,	-23.4,	20	6.0,	135.4,	117.7,	-70.1,	-24.5,
21	6.0,	128.0,	123.1,	-67.0,	-24.9,	22	6.0,	116.7,	124.8,	-61.9,	-24.5,
23	6.0,	101.8,	122.6,	-55.0,	-23.3,	24	6.0,	83.9,	116.8,	-46.3,	-21.5,
25	6.0,	75.7,	123.6,	-45.7,	-23.2,	26	6.0,	81.3,	132.7,	-47.2,	-25.8,
27	6.0,	96.5,	137.8,	-47.3,	-21.6,	28	6.0,	108.8,	138.7,	-45.9,	-16.7,
29	6.0,	117.7,	135.4,	-43.2,	-11.2,	30	6.0,	123.1,	128.0,	-39.1,	-5.5,
31	6.0,	124.8,	116.7,	-33.9,	0.4,	32	6.0,	122.6,	101.8,	-27.6,	6.3,
33	6.0,	116.8,	83.9,	-20.4,	12.0,	34	6.0,	123.6,	75.7,	-14.7,	16.1,
35	6.0,	132.7,	81.3,	-14.9,	19.1,	36	6.0,	137.8,	96.5,	-26.7,	21.6,

SOURCE ID: 8EWE001L

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	138.7,	108.8,	-35.3,	18.6,	2	6.0,	135.4,	117.7,	-44.3,	20.2,
3	6.0,	128.0,	123.1,	-52.1,	21.2,	4	6.0,	116.7,	124.8,	-58.2,	21.5,
5	6.0,	101.8,	122.6,	-62.6,	21.2,	6	6.0,	83.9,	116.8,	-65.1,	20.3,
7	6.0,	75.7,	123.6,	-72.4,	22.9,	8	6.0,	81.3,	132.7,	-80.1,	26.5,
9	6.0,	96.5,	137.8,	-85.3,	23.2,	10	6.0,	108.8,	138.7,	-87.9,	19.1,
11	6.0,	117.7,	135.4,	-87.9,	14.5,	12	6.0,	123.1,	128.0,	-85.2,	9.5,
13	6.0,	124.8,	116.7,	-79.9,	4.1,	14	6.0,	122.6,	101.8,	-72.1,	-1.3,
15	6.0,	116.8,	83.9,	-62.2,	-6.7,	16	6.0,	123.6,	75.7,	-60.8,	-10.6,
17	6.0,	132.7,	81.3,	-67.1,	-13.7,	18	6.0,	137.8,	96.5,	-71.4,	-16.4,
19	6.0,	138.7,	108.8,	-73.5,	-18.6,	20	6.0,	135.4,	117.7,	-73.4,	-20.2,
21	6.0,	128.0,	123.1,	-71.0,	-21.2,	22	6.0,	116.7,	124.8,	-66.5,	-21.5,
23	6.0,	101.8,	122.6,	-60.0,	-21.2,	24	6.0,	83.9,	116.8,	-51.6,	-20.3,
25	6.0,	75.7,	123.6,	-51.1,	-22.9,	26	6.0,	81.3,	132.7,	-52.6,	-26.5,
27	6.0,	96.5,	137.8,	-52.5,	-23.2,	28	6.0,	108.8,	138.7,	-50.8,	-19.1,
29	6.0,	117.7,	135.4,	-47.5,	-14.5,	30	6.0,	123.1,	128.0,	-42.8,	-9.5,
31	6.0,	124.8,	116.7,	-36.8,	-4.1,	32	6.0,	122.6,	101.8,	-29.7,	1.3,
33	6.0,	116.8,	83.9,	-21.7,	6.7,	34	6.0,	123.6,	75.7,	-14.9,	10.6,
35	6.0,	132.7,	81.3,	-14.2,	13.7,	36	6.0,	137.8,	96.5,	-25.1,	16.4,

SOURCE ID: 8EWE001M

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	138.7,	108.8,	-31.5,	15.0,	2	6.0,	135.4,	117.7,	-40.0,	17.3,
3	6.0,	128.0,	123.1,	-47.3,	19.1,	4	6.0,	116.7,	124.8,	-53.2,	20.3,
5	6.0,	101.8,	122.6,	-57.4,	20.9,	6	6.0,	83.9,	116.8,	-59.9,	20.9,
7	6.0,	75.7,	123.6,	-67.4,	24.4,	8	6.0,	81.3,	132.7,	-75.4,	28.8,
9	6.0,	96.5,	137.8,	-81.1,	26.2,	10	6.0,	108.8,	138.7,	-84.3,	22.9,
11	6.0,	117.7,	135.4,	-85.0,	18.9,	12	6.0,	123.1,	128.0,	-83.1,	14.3,
13	6.0,	124.8,	116.7,	-78.6,	9.2,	14	6.0,	122.6,	101.8,	-71.8,	3.9,
15	6.0,	116.8,	83.9,	-62.8,	-1.6,	16	6.0,	123.6,	75.7,	-62.3,	-5.6,
17	6.0,	132.7,	81.3,	-69.4,	-9.1,	18	6.0,	137.8,	96.5,	-74.5,	-12.2,
19	6.0,	138.7,	108.8,	-77.3,	-15.0,	20	6.0,	135.4,	117.7,	-77.7,	-17.3,
21	6.0,	128.0,	123.1,	-75.8,	-19.1,	22	6.0,	116.7,	124.8,	-71.6,	-20.3,
23	6.0,	101.8,	122.6,	-65.2,	-20.9,	24	6.0,	83.9,	116.8,	-56.8,	-20.9,
25	6.0,	75.7,	123.6,	-56.1,	-24.4,	26	6.0,	81.3,	132.7,	-57.3,	-28.8,
27	6.0,	96.5,	137.8,	-56.7,	-26.2,	28	6.0,	108.8,	138.7,	-54.4,	-22.9,
29	6.0,	117.7,	135.4,	-50.4,	-18.9,	30	6.0,	123.1,	128.0,	-44.9,	-14.3,
31	6.0,	124.8,	116.7,	-38.0,	-9.2,	32	6.0,	122.6,	101.8,	-30.0,	-3.9,
33	6.0,	116.8,	83.9,	-21.1,	1.6,	34	6.0,	123.6,	75.7,	-13.5,	5.6,
35	6.0,	132.7,	81.3,	-11.9,	9.1,	36	6.0,	137.8,	96.5,	-22.0,	12.2,

SOURCE ID: 8EWE001N

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	138.7,	108.8,	-28.8,	11.8,	2	6.0,	135.4,	117.7,	-36.8,	14.6,
3	6.0,	128.0,	123.1,	-43.7,	17.0,	4	6.0,	116.7,	124.8,	-49.2,	18.9,
5	6.0,	101.8,	122.6,	-53.3,	20.2,	6	6.0,	83.9,	116.8,	-55.8,	20.9,
7	6.0,	75.7,	123.6,	-63.3,	25.2,	8	6.0,	81.3,	132.7,	-71.5,	30.2,

Attachment A

9	6.0,	96.5,	137.8,	-77.5,	28.4,	10	6.0,	108.8,	138.7,	-81.1,	25.6,
11	6.0,	117.7,	135.4,	-82.3,	22.1,	12	6.0,	123.1,	128.0,	-81.0,	17.9,
13	6.0,	124.8,	116.7,	-77.2,	13.1,	14	6.0,	122.6,	101.8,	-71.1,	8.0,
15	6.0,	116.8,	83.9,	-62.8,	2.6,	16	6.0,	123.6,	75.7,	-63.0,	-1.5,
17	6.0,	132.7,	81.3,	-70.9,	-5.1,	18	6.0,	137.8,	96.5,	-76.6,	-8.6,
19	6.0,	138.7,	108.8,	-80.0,	-11.8,	20	6.0,	135.4,	117.7,	-80.9,	-14.6,
21	6.0,	128.0,	123.1,	-79.4,	-17.0,	22	6.0,	116.7,	124.8,	-75.5,	-18.9,
23	6.0,	101.8,	122.6,	-69.3,	-20.2,	24	6.0,	83.9,	116.8,	-61.0,	-20.9,
25	6.0,	75.7,	123.6,	-60.2,	-25.2,	26	6.0,	81.3,	132.7,	-61.2,	-30.2,
27	6.0,	96.5,	137.8,	-60.3,	-28.4,	28	6.0,	108.8,	138.7,	-57.6,	-25.6,
29	6.0,	117.7,	135.4,	-53.1,	-22.1,	30	6.0,	123.1,	128.0,	-47.0,	-17.9,
31	6.0,	124.8,	116.7,	-39.4,	-13.1,	32	6.0,	122.6,	101.8,	-30.7,	-8.0,
33	6.0,	116.8,	83.9,	-21.1,	-2.6,	34	6.0,	123.6,	75.7,	-12.7,	1.5,
35	6.0,	132.7,	81.3,	-10.4,	5.1,	36	6.0,	137.8,	96.5,	-19.9,	8.6,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 38
 *** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE0010

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	138.7,	108.8,	-25.9,	7.5,	2	6.0,	135.4,	117.7,	-33.2,	10.9,
3	6.0,	128.0,	123.1,	-39.5,	14.0,	4	6.0,	116.7,	124.8,	-44.6,	16.7,
5	6.0,	101.8,	122.6,	-48.4,	18.8,	6	6.0,	83.9,	116.8,	-50.6,	20.4,
7	6.0,	75.7,	123.6,	-58.2,	25.5,	8	6.0,	81.3,	132.7,	-66.5,	31.5,
9	6.0,	96.5,	137.8,	-72.8,	30.4,	10	6.0,	108.8,	138.7,	-76.9,	28.5,
11	6.0,	117.7,	135.4,	-78.6,	25.7,	12	6.0,	123.1,	128.0,	-78.0,	22.1,
13	6.0,	124.8,	116.7,	-75.0,	17.8,	14	6.0,	122.6,	101.8,	-69.7,	13.0,
15	6.0,	116.8,	83.9,	-62.3,	7.7,	16	6.0,	123.6,	75.7,	-63.4,	3.6,
17	6.0,	132.7,	81.3,	-72.1,	-0.2,	18	6.0,	137.8,	96.5,	-78.7,	-3.9,
19	6.0,	138.7,	108.8,	-82.9,	-7.5,	20	6.0,	135.4,	117.7,	-84.5,	-10.9,
21	6.0,	128.0,	123.1,	-83.6,	-14.0,	22	6.0,	116.7,	124.8,	-80.1,	-16.7,
23	6.0,	101.8,	122.6,	-74.3,	-18.8,	24	6.0,	83.9,	116.8,	-66.1,	-20.4,
25	6.0,	75.7,	123.6,	-65.4,	-25.5,	26	6.0,	81.3,	132.7,	-66.2,	-31.5,
27	6.0,	96.5,	137.8,	-65.0,	-30.4,	28	6.0,	108.8,	138.7,	-61.8,	-28.5,
29	6.0,	117.7,	135.4,	-56.8,	-25.7,	30	6.0,	123.1,	128.0,	-50.0,	-22.1,
31	6.0,	124.8,	116.7,	-41.7,	-17.8,	32	6.0,	122.6,	101.8,	-32.1,	-13.0,
33	6.0,	116.8,	83.9,	-21.6,	-7.7,	34	6.0,	123.6,	75.7,	-12.4,	-3.6,
35	6.0,	132.7,	81.3,	-9.2,	0.2,	36	6.0,	137.8,	96.5,	-17.8,	3.9,

SOURCE ID: 8EWE001P

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	138.7,	108.8,	-23.1,	3.8,	2	6.0,	135.4,	117.7,	-29.8,	7.7,
3	6.0,	128.0,	123.1,	-35.6,	11.4,	4	6.0,	116.7,	124.8,	-40.3,	14.8,
5	6.0,	101.8,	122.6,	-43.8,	17.7,	6	6.0,	83.9,	116.8,	-46.0,	20.1,
7	6.0,	75.7,	123.6,	-53.5,	26.1,	8	6.0,	81.3,	132.7,	-62.0,	32.8,
9	6.0,	96.5,	137.8,	-68.6,	32.5,	10	6.0,	108.8,	138.7,	-73.1,	31.3,
11	6.0,	117.7,	135.4,	-75.4,	29.1,	12	6.0,	123.1,	128.0,	-75.4,	26.0,
13	6.0,	124.8,	116.7,	-73.1,	22.1,	14	6.0,	122.6,	101.8,	-68.6,	17.5,
15	6.0,	116.8,	83.9,	-62.0,	12.4,	16	6.0,	123.6,	75.7,	-63.9,	8.3,
17	6.0,	132.7,	81.3,	-73.5,	4.3,	18	6.0,	137.8,	96.5,	-80.8,	0.3,
19	6.0,	138.7,	108.8,	-85.7,	-3.8,	20	6.0,	135.4,	117.7,	-87.9,	-7.7,
21	6.0,	128.0,	123.1,	-87.5,	-11.4,	22	6.0,	116.7,	124.8,	-84.5,	-14.8,
23	6.0,	101.8,	122.6,	-78.8,	-17.7,	24	6.0,	83.9,	116.8,	-70.8,	-20.1,
25	6.0,	75.7,	123.6,	-70.0,	-26.1,	26	6.0,	81.3,	132.7,	-70.7,	-32.8,
27	6.0,	96.5,	137.8,	-69.2,	-32.5,	28	6.0,	108.8,	138.7,	-65.6,	-31.3,
29	6.0,	117.7,	135.4,	-60.0,	-29.1,	30	6.0,	123.1,	128.0,	-52.6,	-26.0,
31	6.0,	124.8,	116.7,	-43.6,	-22.1,	32	6.0,	122.6,	101.8,	-33.2,	-17.5,
33	6.0,	116.8,	83.9,	-21.9,	-12.4,	34	6.0,	123.6,	75.7,	-11.8,	-8.3,
35	6.0,	132.7,	81.3,	-7.8,	-4.3,	36	6.0,	137.8,	96.5,	-15.7,	-0.3,

Attachment A

SOURCE ID: 8EWE001Q

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0	138.7	108.8	-20.5	1.0	2	6.0	135.4	117.7	-26.7	5.4
3	6.0	128.0	123.1	-32.2	9.7	4	6.0	116.7	124.8	-36.6	13.7
5	6.0	101.8	122.6	-40.0	17.2	6	6.0	83.9	116.8	-42.1	20.3
7	6.0	75.7	123.6	-49.8	26.9	8	6.0	81.3	132.7	-58.5	34.3
9	6.0	96.5	137.8	-65.4	34.6	10	6.0	108.8	138.7	-70.3	33.9
11	6.0	117.7	135.4	-73.1	32.1	12	6.0	123.1	128.0	-73.7	29.4
13	6.0	124.8	116.7	-72.0	25.7	14	6.0	122.6	101.8	-68.2	21.3
15	6.0	116.8	83.9	-62.2	16.2	16	6.0	123.6	75.7	-64.8	12.0
17	6.0	132.7	81.3	-75.0	7.9	18	6.0	137.8	96.5	-82.9	3.5
19	6.0	138.7	108.8	-88.3	-1.0	20	6.0	135.4	117.7	-91.0	-5.4
21	6.0	128.0	123.1	-90.9	-9.7	22	6.0	116.7	124.8	-88.1	-13.7
23	6.0	101.8	122.6	-82.6	-17.2	24	6.0	83.9	116.8	-74.6	-20.3
25	6.0	75.7	123.6	-73.8	-26.9	26	6.0	81.3	132.7	-74.2	-34.3
27	6.0	96.5	137.8	-72.4	-34.6	28	6.0	108.8	138.7	-68.4	-33.9
29	6.0	117.7	135.4	-62.3	-32.1	30	6.0	123.1	128.0	-54.3	-29.4
31	6.0	124.8	116.7	-44.7	-25.7	32	6.0	122.6	101.8	-33.7	-21.3
33	6.0	116.8	83.9	-21.7	-16.2	34	6.0	123.6	75.7	-10.9	-12.0
35	6.0	132.7	81.3	-6.3	-7.9	36	6.0	137.8	96.5	-13.6	-3.5

SOURCE ID: 8EWE001R

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0	138.7	108.8	-18.8	-2.9	2	6.0	135.4	117.7	-24.4	1.9
3	6.0	128.0	123.1	-29.3	6.6	4	6.0	116.7	124.8	-33.2	11.2
5	6.0	101.8	122.6	-36.2	15.4	6	6.0	83.9	116.8	-38.1	19.1
7	6.0	75.7	123.6	-45.6	26.5	8	6.0	81.3	132.7	-54.3	34.6
9	6.0	96.5	137.8	-61.3	35.6	10	6.0	108.8	138.7	-66.5	35.6
11	6.0	117.7	135.4	-69.6	34.5	12	6.0	123.1	128.0	-70.6	32.3
13	6.0	124.8	116.7	-69.5	29.1	14	6.0	122.6	101.8	-66.3	25.1
15	6.0	116.8	83.9	-61.0	20.3	16	6.0	123.6	75.7	-64.3	16.2
17	6.0	132.7	81.3	-75.3	12.1	18	6.0	137.8	96.5	-83.9	7.6
19	6.0	138.7	108.8	-90.0	2.9	20	6.0	135.4	117.7	-93.3	-1.9
21	6.0	128.0	123.1	-93.9	-6.6	22	6.0	116.7	124.8	-91.5	-11.2
23	6.0	101.8	122.6	-86.4	-15.4	24	6.0	83.9	116.8	-78.7	-19.1
25	6.0	75.7	123.6	-78.0	-26.5	26	6.0	81.3	132.7	-78.4	-34.6
27	6.0	96.5	137.8	-76.5	-35.6	28	6.0	108.8	138.7	-72.2	-35.6
29	6.0	117.7	135.4	-65.8	-34.5	30	6.0	123.1	128.0	-57.3	-32.3
31	6.0	124.8	116.7	-47.2	-29.1	32	6.0	122.6	101.8	-35.5	-25.1
33	6.0	116.8	83.9	-22.8	-20.3	34	6.0	123.6	75.7	-11.4	-16.2
35	6.0	132.7	81.3	-6.0	-12.1	36	6.0	137.8	96.5	-12.6	-7.6

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41 ***

PAGE 39
 *** MODELOPTS: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE001S

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0	138.7	108.8	-15.5	-6.6	2	6.0	135.4	117.7	-20.5	-1.2
3	6.0	128.0	123.1	-24.9	4.3	4	6.0	116.7	124.8	-28.6	9.6
5	6.0	101.8	122.6	-31.3	14.7	6	6.0	83.9	116.8	-33.1	19.3
7	6.0	75.7	123.6	-40.8	27.5	8	6.0	81.3	132.7	-49.7	36.4
9	6.0	96.5	137.8	-57.1	38.2	10	6.0	108.8	138.7	-62.8	38.9
11	6.0	117.7	135.4	-66.5	38.3	12	6.0	123.1	128.0	-68.3	36.6
13	6.0	124.8	116.7	-68.0	33.8	14	6.0	122.6	101.8	-65.6	30.0
15	6.0	116.8	83.9	-61.2	25.2	16	6.0	123.6	75.7	-65.3	21.0
17	6.0	132.7	81.3	-77.1	16.7	18	6.0	137.8	96.5	-86.5	11.8
19	6.0	138.7	108.8	-93.3	6.6	20	6.0	135.4	117.7	-97.2	1.2
21	6.0	128.0	123.1	-98.2	-4.3	22	6.0	116.7	124.8	-96.2	-9.6
23	6.0	101.8	122.6	-91.3	-14.7	24	6.0	83.9	116.8	-83.6	-19.3

Attachment A

25	6.0,	75.7,	123.6,	-82.8,	-27.5,	26	6.0,	81.3,	132.7,	-83.0,	-36.4,
27	6.0,	96.5,	137.8,	-80.7,	-38.2,	28	6.0,	108.8,	138.7,	-75.9,	-38.9,
29	6.0,	117.7,	135.4,	-68.9,	-38.3,	30	6.0,	123.1,	128.0,	-59.7,	-36.6,
31	6.0,	124.8,	116.7,	-48.7,	-33.8,	32	6.0,	122.6,	101.8,	-36.2,	-30.0,
33	6.0,	116.8,	83.9,	-22.7,	-25.2,	34	6.0,	123.6,	75.7,	-10.4,	-21.0,
35	6.0,	132.7,	81.3,	-4.2,	-16.7,	36	6.0,	137.8,	96.5,	-10.0,	-11.8,

SOURCE ID: 8EWE001T

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	103.6,	81.9,	-25.1,	9.4,	2	6.0,	101.2,	88.8,	-31.6,	11.3,
3	6.0,	95.8,	93.1,	-37.1,	12.8,	4	6.0,	87.4,	94.5,	-41.5,	14.0,
5	6.0,	76.4,	93.1,	-44.6,	14.7,	6	6.0,	63.1,	88.8,	-46.4,	15.0,
7	6.0,	55.4,	92.0,	-48.3,	17.5,	8	6.0,	60.7,	98.9,	-54.2,	20.2,
9	6.0,	72.4,	102.8,	-58.6,	18.3,	10	6.0,	81.9,	103.6,	-61.2,	15.8,
11	6.0,	88.8,	101.2,	-61.9,	12.8,	12	6.0,	93.1,	95.8,	-60.7,	9.5,
13	6.0,	94.5,	87.4,	-57.7,	5.8,	14	6.0,	93.1,	76.4,	-52.9,	2.0,
15	6.0,	88.8,	63.1,	-46.5,	-1.9,	16	6.0,	92.0,	55.4,	-45.2,	-2.3,
17	6.0,	98.9,	60.7,	-50.6,	-4.8,	18	6.0,	102.8,	72.4,	-54.5,	-7.2,
19	6.0,	103.6,	81.9,	-56.7,	-9.4,	20	6.0,	101.2,	88.8,	-57.2,	-11.3,
21	6.0,	95.8,	93.1,	-56.0,	-12.8,	22	6.0,	87.4,	94.5,	-53.1,	-14.0,
23	6.0,	76.4,	93.1,	-48.5,	-14.7,	24	6.0,	63.1,	88.8,	-42.5,	-15.0,
25	6.0,	55.4,	92.0,	-43.7,	-17.5,	26	6.0,	60.7,	98.9,	-44.6,	-20.2,
27	6.0,	72.4,	102.8,	-44.2,	-18.3,	28	6.0,	81.9,	103.6,	-42.4,	-15.8,
29	6.0,	88.8,	101.2,	-39.3,	-12.8,	30	6.0,	93.1,	95.8,	-35.1,	-9.5,
31	6.0,	94.5,	87.4,	-29.8,	-5.8,	32	6.0,	93.1,	76.4,	-23.5,	-2.0,
33	6.0,	88.8,	63.1,	-16.6,	1.9,	34	6.0,	92.0,	55.4,	-10.2,	2.3,
35	6.0,	98.9,	60.7,	-10.1,	4.8,	36	6.0,	102.8,	72.4,	-17.9,	7.2,

SOURCE ID: 8EWE001U

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	103.6,	81.9,	-20.5,	3.6,	2	6.0,	101.2,	88.8,	-26.0,	6.4,
3	6.0,	95.8,	93.1,	-30.7,	9.0,	4	6.0,	87.4,	94.5,	-34.5,	11.3,
5	6.0,	76.4,	93.1,	-37.3,	13.3,	6	6.0,	63.1,	88.8,	-38.9,	14.9,
7	6.0,	55.4,	92.0,	-40.9,	18.7,	8	6.0,	60.7,	98.9,	-47.2,	22.7,
9	6.0,	72.4,	102.8,	-52.1,	21.9,	10	6.0,	81.9,	103.6,	-55.4,	20.5,
11	6.0,	88.8,	101.2,	-57.0,	18.4,	12	6.0,	93.1,	95.8,	-56.9,	15.8,
13	6.0,	94.5,	87.4,	-55.0,	12.7,	14	6.0,	93.1,	76.4,	-51.5,	9.2,
15	6.0,	88.8,	63.1,	-46.4,	5.5,	16	6.0,	92.0,	55.4,	-46.3,	5.1,
17	6.0,	98.9,	60.7,	-53.0,	2.2,	18	6.0,	102.8,	72.4,	-58.1,	-0.7,
19	6.0,	103.6,	81.9,	-61.4,	-3.6,	20	6.0,	101.2,	88.8,	-62.8,	-6.4,
21	6.0,	95.8,	93.1,	-62.4,	-9.0,	22	6.0,	87.4,	94.5,	-60.0,	-11.3,
23	6.0,	76.4,	93.1,	-55.8,	-13.3,	24	6.0,	63.1,	88.8,	-49.9,	-14.9,
25	6.0,	55.4,	92.0,	-51.1,	-18.7,	26	6.0,	60.7,	98.9,	-51.7,	-22.7,
27	6.0,	72.4,	102.8,	-50.7,	-21.9,	28	6.0,	81.9,	103.6,	-48.2,	-20.5,
29	6.0,	88.8,	101.2,	-44.2,	-18.4,	30	6.0,	93.1,	95.8,	-38.9,	-15.8,
31	6.0,	94.5,	87.4,	-32.4,	-12.7,	32	6.0,	93.1,	76.4,	-24.9,	-9.2,
33	6.0,	88.8,	63.1,	-16.7,	-5.5,	34	6.0,	92.0,	55.4,	-9.0,	-5.1,
35	6.0,	98.9,	60.7,	-7.7,	-2.2,	36	6.0,	102.8,	72.4,	-14.3,	0.7,

SOURCE ID: 8EWE001V

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	103.6,	81.9,	-17.4,	-1.8,	2	6.0,	101.2,	88.8,	-22.0,	1.7,
3	6.0,	95.8,	93.1,	-26.0,	5.0,	4	6.0,	87.4,	94.5,	-29.2,	8.2,
5	6.0,	76.4,	93.1,	-31.5,	11.2,	6	6.0,	63.1,	88.8,	-32.9,	13.8,
7	6.0,	55.4,	92.0,	-34.8,	18.7,	8	6.0,	60.7,	98.9,	-41.1,	23.7,
9	6.0,	72.4,	102.8,	-46.3,	24.0,	10	6.0,	81.9,	103.6,	-50.0,	23.6,
11	6.0,	88.8,	101.2,	-52.3,	22.4,	12	6.0,	93.1,	95.8,	-52.9,	20.5,
13	6.0,	94.5,	87.4,	-51.9,	18.1,	14	6.0,	93.1,	76.4,	-49.4,	15.0,
15	6.0,	88.8,	63.1,	-45.3,	11.6,	16	6.0,	92.0,	55.4,	-46.3,	11.2,
17	6.0,	98.9,	60.7,	-54.1,	8.3,	18	6.0,	102.8,	72.4,	-60.2,	5.1,
19	6.0,	103.6,	81.9,	-64.5,	1.8,	20	6.0,	101.2,	88.8,	-66.8,	-1.7,
21	6.0,	95.8,	93.1,	-67.1,	-5.0,	22	6.0,	87.4,	94.5,	-65.3,	-8.2,
23	6.0,	76.4,	93.1,	-61.6,	-11.2,	24	6.0,	63.1,	88.8,	-56.0,	-13.8,
25	6.0,	55.4,	92.0,	-57.2,	-18.7,	26	6.0,	60.7,	98.9,	-57.7,	-23.7,
27	6.0,	72.4,	102.8,	-56.5,	-24.0,	28	6.0,	81.9,	103.6,	-53.5,	-23.6,
29	6.0,	88.8,	101.2,	-48.9,	-22.4,	30	6.0,	93.1,	95.8,	-42.9,	-20.5,

Attachment A

31	6.0,	94.5,	87.4,	-35.5,	-18.1,	32	6.0,	93.1,	76.4,	-27.1,	-15.0,
33	6.0,	88.8,	63.1,	-17.8,	-11.6,	34	6.0,	92.0,	55.4,	-9.0,	-11.2,
35	6.0,	98.9,	60.7,	-6.6,	-8.3,	36	6.0,	102.8,	72.4,	-12.2,	-5.1,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41 ***

PAGE 40
 *** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE001W

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	103.6,	81.9,	-13.7,	-6.2,	2	6.0,	101.2,	88.8,	-17.6,	-2.0,
3	6.0,	95.8,	93.1,	-21.0,	2.1,	4	6.0,	87.4,	94.5,	-23.8,	6.2,
5	6.0,	76.4,	93.1,	-25.8,	10.2,	6	6.0,	63.1,	88.8,	-27.1,	13.8,
7	6.0,	55.4,	92.0,	-29.1,	19.7,	8	6.0,	60.7,	98.9,	-35.7,	25.7,
9	6.0,	72.4,	102.8,	-41.3,	26.9,	10	6.0,	81.9,	103.6,	-45.6,	27.3,
11	6.0,	88.8,	101.2,	-48.6,	26.8,	12	6.0,	93.1,	95.8,	-50.0,	25.6,
13	6.0,	94.5,	87.4,	-50.0,	23.5,	14	6.0,	93.1,	76.4,	-48.4,	20.7,
15	6.0,	88.8,	63.1,	-45.3,	17.4,	16	6.0,	92.0,	55.4,	-47.4,	16.9,
17	6.0,	98.9,	60.7,	-56.1,	13.7,	18	6.0,	102.8,	72.4,	-63.1,	10.1,
19	6.0,	103.6,	81.9,	-68.2,	6.2,	20	6.0,	101.2,	88.8,	-71.2,	2.0,
21	6.0,	95.8,	93.1,	-72.1,	-2.1,	22	6.0,	87.4,	94.5,	-70.8,	-6.2,
23	6.0,	76.4,	93.1,	-67.3,	-10.2,	24	6.0,	63.1,	88.8,	-61.8,	-13.8,
25	6.0,	55.4,	92.0,	-62.9,	-19.7,	26	6.0,	60.7,	98.9,	-63.2,	-25.7,
27	6.0,	72.4,	102.8,	-61.5,	-26.9,	28	6.0,	81.9,	103.6,	-58.0,	-27.3,
29	6.0,	88.8,	101.2,	-52.7,	-26.8,	30	6.0,	93.1,	95.8,	-45.8,	-25.6,
31	6.0,	94.5,	87.4,	-37.5,	-23.5,	32	6.0,	93.1,	76.4,	-28.0,	-20.7,
33	6.0,	88.8,	63.1,	-17.8,	-17.4,	34	6.0,	92.0,	55.4,	-8.0,	-16.9,
35	6.0,	98.9,	60.7,	-4.7,	-13.7,	36	6.0,	102.8,	72.4,	-9.3,	-10.1,

SOURCE ID: 8EWE00GB

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	64.9,	53.0,	-34.6,	15.8,	2	6.0,	70.9,	57.1,	-40.7,	14.5,
3	6.0,	74.7,	59.4,	-45.5,	12.8,	4	6.0,	76.2,	59.9,	-49.0,	10.6,
5	6.0,	75.5,	58.7,	-50.9,	8.2,	6	6.0,	72.4,	55.6,	-51.3,	5.5,
7	6.0,	67.1,	55.3,	-50.2,	2.6,	8	6.0,	59.8,	55.9,	-47.5,	-0.3,
9	6.0,	50.7,	57.0,	-45.1,	-3.2,	10	6.0,	53.0,	64.9,	-48.2,	-8.1,
11	6.0,	57.1,	70.9,	-49.9,	-12.2,	12	6.0,	59.4,	74.7,	-50.1,	-15.8,
13	6.0,	59.9,	76.2,	-48.8,	-19.0,	14	6.0,	58.7,	75.5,	-45.9,	-21.6,
15	6.0,	55.6,	72.4,	-41.7,	-23.5,	16	6.0,	55.3,	67.1,	-36.2,	-22.6,
17	6.0,	55.9,	59.8,	-29.6,	-19.6,	18	6.0,	57.0,	50.7,	-22.1,	-16.6,
19	6.0,	64.9,	53.0,	-18.4,	-15.8,	20	6.0,	70.9,	57.1,	-16.4,	-14.5,
21	6.0,	74.7,	59.4,	-13.9,	-12.8,	22	6.0,	76.2,	59.9,	-11.0,	-10.6,
23	6.0,	75.5,	58.7,	-7.8,	-8.2,	24	6.0,	72.4,	55.6,	-4.3,	-5.5,
25	6.0,	67.1,	55.3,	-5.1,	-2.6,	26	6.0,	59.8,	55.9,	-8.4,	0.3,
27	6.0,	50.7,	57.0,	-11.9,	3.2,	28	6.0,	53.0,	64.9,	-16.7,	8.1,
29	6.0,	57.1,	70.9,	-21.0,	12.2,	30	6.0,	59.4,	74.7,	-24.6,	15.8,
31	6.0,	59.9,	76.2,	-27.5,	19.0,	32	6.0,	58.7,	75.5,	-29.6,	21.6,
33	6.0,	55.6,	72.4,	-30.7,	23.5,	34	6.0,	55.3,	67.1,	-30.9,	22.6,
35	6.0,	55.9,	59.8,	-30.2,	19.6,	36	6.0,	57.0,	50.7,	-28.6,	16.6,

SOURCE ID: 8EWE00GC

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	64.9,	53.0,	-27.9,	17.5,	2	6.0,	70.9,	57.1,	-34.4,	17.3,
3	6.0,	74.7,	59.4,	-39.8,	16.6,	4	6.0,	76.2,	59.9,	-44.0,	15.5,
5	6.0,	75.5,	58.7,	-46.9,	13.8,	6	6.0,	72.4,	55.6,	-48.3,	11.7,
7	6.0,	67.1,	55.3,	-48.3,	9.3,	8	6.0,	59.8,	55.9,	-46.8,	6.6,
9	6.0,	50.7,	57.0,	-45.6,	3.6,	10	6.0,	53.0,	64.9,	-49.9,	-1.4,
11	6.0,	57.1,	70.9,	-52.8,	-5.8,	12	6.0,	59.4,	74.7,	-54.0,	-10.1,
13	6.0,	59.9,	76.2,	-53.6,	-14.0,	14	6.0,	58.7,	75.5,	-51.5,	-17.5,
15	6.0,	55.6,	72.4,	-47.9,	-20.5,	16	6.0,	55.3,	67.1,	-42.8,	-20.7,

Attachment A

17	6.0,	55.9,	59.8,	-36.5,	-18.9,	18	6.0,	57.0,	50.7,	-29.0,	-17.1,
19	6.0,	64.9,	53.0,	-25.1,	-17.5,	20	6.0,	70.9,	57.1,	-22.7,	-17.3,
21	6.0,	74.7,	59.4,	-19.6,	-16.6,	22	6.0,	76.2,	59.9,	-16.0,	-15.5,
23	6.0,	75.5,	58.7,	-11.8,	-13.8,	24	6.0,	72.4,	55.6,	-7.3,	-11.7,
25	6.0,	67.1,	55.3,	-7.0,	-9.3,	26	6.0,	59.8,	55.9,	-9.1,	-6.6,
27	6.0,	50.7,	57.0,	-11.4,	-3.6,	28	6.0,	53.0,	64.9,	-15.0,	1.4,
29	6.0,	57.1,	70.9,	-18.1,	5.8,	30	6.0,	59.4,	74.7,	-20.7,	10.1,
31	6.0,	59.9,	76.2,	-22.7,	14.0,	32	6.0,	58.7,	75.5,	-23.9,	17.5,
33	6.0,	55.6,	72.4,	-24.5,	20.5,	34	6.0,	55.3,	67.1,	-24.3,	20.7,
35	6.0,	55.9,	59.8,	-23.4,	18.9,	36	6.0,	57.0,	50.7,	-21.7,	17.1,

SOURCE ID: 8EWE00GD

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	64.9,	53.0,	-31.4,	-33.3,	2	6.0,	70.9,	57.1,	-29.0,	-33.3,
3	6.0,	74.7,	59.4,	-25.7,	-32.3,	4	6.0,	68.0,	74.2,	-75.0,	34.2,
5	6.0,	66.4,	74.4,	-79.7,	27.9,	6	6.0,	66.5,	72.4,	-82.0,	18.8,
7	6.0,	64.5,	68.1,	-81.8,	9.1,	8	6.0,	59.8,	55.9,	-0.3,	-14.1,
9	6.0,	50.7,	57.0,	3.8,	-8.7,	10	6.0,	53.0,	64.9,	0.8,	-5.0,
11	6.0,	57.1,	70.9,	-2.1,	-0.5,	12	6.0,	59.4,	74.7,	-5.1,	4.0,
13	6.0,	59.9,	76.2,	-7.8,	8.3,	14	6.0,	58.7,	75.5,	-10.4,	12.4,
15	6.0,	55.6,	72.4,	-12.6,	16.1,	16	6.0,	55.3,	67.1,	-14.4,	21.5,
17	6.0,	55.9,	59.8,	-15.8,	27.6,	18	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,
19	6.0,	64.9,	53.0,	-21.5,	33.3,	20	6.0,	70.9,	57.1,	-28.0,	33.3,
21	6.0,	74.7,	59.4,	-33.7,	32.3,	22	6.0,	68.0,	74.2,	0.8,	-34.2,
23	6.0,	66.4,	74.4,	5.3,	-27.9,	24	6.0,	66.5,	72.4,	9.6,	-18.8,
25	6.0,	67.1,	55.3,	-49.2,	19.2,	26	6.0,	59.8,	55.9,	-55.6,	14.1,
27	6.0,	50.7,	57.0,	-60.8,	8.7,	28	6.0,	53.0,	64.9,	-65.8,	5.0,
29	6.0,	57.1,	70.9,	-68.8,	0.5,	30	6.0,	59.4,	74.7,	-69.6,	-4.0,
31	6.0,	59.9,	76.2,	-68.4,	-8.3,	32	6.0,	58.7,	75.5,	-65.1,	-12.4,
33	6.0,	55.6,	72.4,	-59.8,	-16.1,	34	6.0,	55.3,	67.1,	-52.7,	-21.5,
35	6.0,	55.9,	59.8,	-44.0,	-27.6,	36	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 41

*** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE00GE

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	64.9,	53.0,	-24.7,	-32.1,	2	6.0,	70.9,	57.1,	-22.6,	-30.9,
3	6.0,	74.7,	59.4,	-19.8,	-28.9,	4	6.0,	76.2,	59.9,	-16.4,	-25.9,
5	6.0,	66.4,	74.4,	-75.3,	33.1,	6	6.0,	66.5,	72.4,	-78.5,	24.8,
7	6.0,	64.5,	68.1,	-79.4,	15.6,	8	6.0,	59.8,	55.9,	0.9,	-7.3,
9	6.0,	50.7,	57.0,	3.8,	-1.8,	10	6.0,	53.0,	64.9,	-0.4,	1.8,
11	6.0,	57.1,	70.9,	-4.5,	6.0,	12	6.0,	59.4,	74.7,	-8.5,	9.9,
13	6.0,	59.9,	76.2,	-12.3,	13.6,	14	6.0,	58.7,	75.5,	-15.6,	16.8,
15	6.0,	55.6,	72.4,	-18.5,	19.6,	16	6.0,	55.3,	67.1,	-20.9,	23.9,
17	6.0,	55.9,	59.8,	-22.6,	28.8,	18	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,
19	6.0,	64.9,	53.0,	-28.3,	32.1,	20	6.0,	70.9,	57.1,	-34.5,	30.9,
21	6.0,	74.7,	59.4,	-39.6,	28.9,	22	6.0,	76.2,	59.9,	-43.6,	25.9,
23	6.0,	66.4,	74.4,	0.8,	-33.1,	24	6.0,	66.5,	72.4,	6.2,	-24.8,
25	6.0,	64.5,	68.1,	11.3,	-15.6,	26	6.0,	59.8,	55.9,	-56.8,	7.3,
27	6.0,	50.7,	57.0,	-60.8,	1.8,	28	6.0,	53.0,	64.9,	-64.6,	-1.8,
29	6.0,	57.1,	70.9,	-66.4,	-6.0,	30	6.0,	59.4,	74.7,	-66.2,	-9.9,
31	6.0,	59.9,	76.2,	-64.0,	-13.6,	32	6.0,	58.7,	75.5,	-59.8,	-16.8,
33	6.0,	55.6,	72.4,	-53.9,	-19.6,	34	6.0,	55.3,	67.1,	-46.3,	-23.9,
35	6.0,	55.9,	59.8,	-37.2,	-28.8,	36	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,

SOURCE ID: 8EWE00GF

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	64.9,	53.0,	-18.6,	-29.5,	2	6.0,	70.9,	57.1,	-17.1,	-27.4,

Attachment A

3	6.0,	74.7,	59.4,	-15.0,	-24.4,	4	6.0,	76.2,	59.9,	-12.4,	-20.6,
5	6.0,	75.5,	58.7,	-9.5,	-16.2,	6	6.0,	66.5,	72.4,	-76.6,	31.1,
7	6.0,	64.5,	68.1,	-78.6,	22.1,	8	6.0,	59.8,	55.9,	0.5,	-0.8,
9	6.0,	50.7,	57.0,	2.3,	4.6,	10	6.0,	53.0,	64.9,	-2.9,	7.9,
11	6.0,	57.1,	70.9,	-8.1,	11.5,	12	6.0,	59.4,	74.7,	-13.0,	14.7,
13	6.0,	59.9,	76.2,	-17.5,	17.5,	14	6.0,	58.7,	75.5,	-21.5,	19.8,
15	6.0,	55.6,	72.4,	-24.8,	21.5,	16	6.0,	55.3,	67.1,	-27.4,	24.7,
17	6.0,	55.9,	59.8,	-29.1,	28.5,	18	6.0,	57.0,	50.7,	-30.0,	30.8,
19	6.0,	64.9,	53.0,	-34.4,	29.5,	20	6.0,	70.9,	57.1,	-40.0,	27.4,
21	6.0,	74.7,	59.4,	-44.4,	24.4,	22	6.0,	76.2,	59.9,	-47.5,	20.6,
23	6.0,	75.5,	58.7,	-49.1,	16.2,	24	6.0,	66.5,	72.4,	4.3,	-31.1,
25	6.0,	64.5,	68.1,	10.5,	-22.1,	26	6.0,	59.8,	55.9,	-56.4,	0.8,
27	6.0,	50.7,	57.0,	-59.3,	-4.6,	28	6.0,	53.0,	64.9,	-62.0,	-7.9,
29	6.0,	57.1,	70.9,	-62.8,	-11.5,	30	6.0,	59.4,	74.7,	-61.7,	-14.7,
31	6.0,	59.9,	76.2,	-58.7,	-17.5,	32	6.0,	58.7,	75.5,	-54.0,	-19.8,
33	6.0,	55.6,	72.4,	-47.6,	-21.5,	34	6.0,	55.3,	67.1,	-39.7,	-24.7,
35	6.0,	55.9,	59.8,	-30.7,	-28.5,	36	6.0,	57.0,	50.7,	-20.7,	-30.8,

SOURCE ID: 8EWE00GG

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	61.9,	60.4,	-46.3,	30.4,	2	6.0,	65.9,	67.1,	-54.5,	28.4,
3	6.0,	68.0,	71.8,	-61.0,	25.4,	4	6.0,	68.0,	74.2,	-65.6,	21.7,
5	6.0,	66.4,	74.4,	-68.3,	17.2,	6	6.0,	66.5,	72.4,	-68.9,	10.2,
7	6.0,	64.5,	68.1,	-67.4,	2.9,	8	6.0,	60.6,	61.8,	-63.9,	-4.4,
9	6.0,	54.8,	55.9,	-59.5,	-11.6,	10	6.0,	60.4,	61.9,	-61.3,	-16.1,
11	6.0,	67.1,	65.9,	-61.3,	-20.9,	12	6.0,	59.4,	74.7,	8.9,	11.0,
13	6.0,	59.9,	76.2,	4.7,	17.7,	14	6.0,	58.7,	75.5,	0.4,	23.8,
15	6.0,	55.6,	72.4,	-4.0,	29.2,	16	6.0,	68.1,	64.5,	-35.2,	-33.4,
17	6.0,	61.8,	60.6,	-25.9,	-33.0,	18	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,
19	6.0,	61.9,	60.4,	-14.1,	-30.4,	20	6.0,	65.9,	67.1,	-12.6,	-28.4,
21	6.0,	68.0,	71.8,	-10.8,	-25.4,	22	6.0,	68.0,	74.2,	-8.6,	-21.7,
23	6.0,	66.4,	74.4,	-6.1,	-17.2,	24	6.0,	66.5,	72.4,	-3.4,	-10.2,
25	6.0,	64.5,	68.1,	-0.7,	-2.9,	26	6.0,	59.8,	55.9,	-70.8,	17.7,
27	6.0,	50.7,	57.0,	-76.4,	9.6,	28	6.0,	53.0,	64.9,	-81.3,	3.1,
29	6.0,	57.1,	70.9,	-83.7,	-4.0,	30	6.0,	59.4,	74.7,	-83.6,	-11.0,
31	6.0,	59.9,	76.2,	-81.0,	-17.7,	32	6.0,	58.7,	75.5,	-75.8,	-23.8,
33	6.0,	55.6,	72.4,	-68.4,	-29.2,	34	6.0,	68.1,	64.5,	-29.3,	33.4,
35	6.0,	61.8,	60.6,	-34.7,	33.0,	36	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,

SOURCE ID: 8EWE00GH

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	61.9,	60.4,	-39.1,	31.7,	2	6.0,	65.9,	67.1,	-47.6,	30.8,
3	6.0,	68.0,	71.8,	-54.7,	29.1,	4	6.0,	68.0,	74.2,	-60.1,	26.4,
5	6.0,	66.4,	74.4,	-63.6,	22.7,	6	6.0,	66.5,	72.4,	-65.3,	16.5,
7	6.0,	64.5,	68.1,	-64.9,	9.8,	8	6.0,	60.6,	61.8,	-62.6,	2.8,
9	6.0,	54.8,	55.9,	-59.5,	-4.3,	10	6.0,	60.4,	61.9,	-62.6,	-8.9,
11	6.0,	57.1,	70.9,	10.3,	10.9,	12	6.0,	59.4,	74.7,	5.2,	17.3,
13	6.0,	59.9,	76.2,	0.0,	23.2,	14	6.0,	58.7,	75.5,	-5.2,	28.5,
15	6.0,	72.4,	66.5,	-49.8,	-29.1,	16	6.0,	68.1,	64.5,	-42.1,	-30.9,
17	6.0,	61.8,	60.6,	-33.1,	-31.7,	18	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,
19	6.0,	61.9,	60.4,	-21.3,	-31.7,	20	6.0,	65.9,	67.1,	-19.5,	-30.8,
21	6.0,	68.0,	71.8,	-17.1,	-29.1,	22	6.0,	68.0,	74.2,	-14.2,	-26.4,
23	6.0,	66.4,	74.4,	-10.8,	-22.7,	24	6.0,	66.5,	72.4,	-7.1,	-16.5,
25	6.0,	64.5,	68.1,	-3.2,	-9.8,	26	6.0,	59.8,	55.9,	-72.1,	10.5,
27	6.0,	50.7,	57.0,	-76.4,	2.2,	28	6.0,	53.0,	64.9,	-80.0,	-4.1,
29	6.0,	57.1,	70.9,	-81.2,	-10.9,	30	6.0,	59.4,	74.7,	-80.0,	-17.3,
31	6.0,	59.9,	76.2,	-76.3,	-23.2,	32	6.0,	58.7,	75.5,	-70.2,	-28.5,
33	6.0,	72.4,	66.5,	-16.7,	29.1,	34	6.0,	68.1,	64.5,	-22.4,	30.9,
35	6.0,	61.8,	60.6,	-27.5,	31.7,	36	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction

02/20/20

*** AERMET - VERSION 14134 *** ***
13:40:41

PAGE 42

*** MODELOPTS: RegDFault CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

Attachment A

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE00GI

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	61.9,	60.4,	-31.9,	32.9,	2	6.0,	65.9,	67.1,	-40.7,	33.3,
3	6.0,	68.0,	71.8,	-48.3,	32.7,	4	6.0,	68.0,	74.2,	-54.5,	31.1,
5	6.0,	66.4,	74.4,	-58.9,	28.3,	6	6.0,	66.5,	72.4,	-61.6,	22.9,
7	6.0,	64.5,	68.1,	-62.4,	16.7,	8	6.0,	60.6,	61.8,	-61.3,	10.0,
9	6.0,	54.8,	55.9,	-59.5,	3.0,	10	6.0,	60.4,	61.9,	-63.9,	-1.7,
11	6.0,	57.1,	70.9,	7.8,	17.7,	12	6.0,	59.4,	74.7,	1.6,	23.6,
13	6.0,	59.9,	76.2,	-4.7,	28.8,	14	6.0,	74.4,	66.4,	-61.5,	-21.7,
15	6.0,	72.4,	66.5,	-56.1,	-25.4,	16	6.0,	68.1,	64.5,	-48.9,	-28.4,
17	6.0,	61.8,	60.6,	-40.3,	-30.4,	18	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,
19	6.0,	61.9,	60.4,	-28.5,	-32.9,	20	6.0,	65.9,	67.1,	-26.4,	-33.3,
21	6.0,	68.0,	71.8,	-23.4,	-32.7,	22	6.0,	68.0,	74.2,	-19.7,	-31.1,
23	6.0,	66.4,	74.4,	-15.5,	-28.3,	24	6.0,	66.5,	72.4,	-10.7,	-22.9,
25	6.0,	64.5,	68.1,	-5.7,	-16.7,	26	6.0,	59.8,	55.9,	-73.3,	3.3,
27	6.0,	50.7,	57.0,	-76.4,	-5.0,	28	6.0,	53.0,	64.9,	-78.8,	-11.2,
29	6.0,	57.1,	70.9,	-78.7,	-17.7,	30	6.0,	59.4,	74.7,	-76.3,	-23.6,
31	6.0,	59.9,	76.2,	-71.6,	-28.8,	32	6.0,	74.4,	66.4,	-4.9,	21.7,
33	6.0,	72.4,	66.5,	-10.4,	25.4,	34	6.0,	68.1,	64.5,	-15.6,	28.4,
35	6.0,	61.8,	60.6,	-20.3,	30.4,	36	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,

SOURCE ID: 8EWE00GJ

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	123.7,	144.9,	-54.8,	53.0,	2	6.0,	133.8,	139.4,	-60.3,	54.7,
3	6.0,	139.7,	129.7,	-64.0,	54.7,	4	6.0,	141.5,	116.1,	-65.7,	53.1,
5	6.0,	138.9,	98.9,	-65.5,	49.8,	6	6.0,	132.1,	78.8,	-63.2,	45.0,
7	6.0,	134.8,	77.7,	-75.2,	38.2,	8	6.0,	142.5,	92.8,	-91.3,	32.3,
9	6.0,	145.9,	109.9,	-104.7,	25.4,	10	6.0,	144.9,	123.7,	-114.9,	17.7,
11	6.0,	139.4,	133.8,	-121.6,	9.4,	12	6.0,	129.7,	139.7,	-124.6,	0.9,
13	6.0,	116.1,	141.5,	-123.8,	-7.7,	14	6.0,	98.9,	138.9,	-119.2,	-16.0,
15	6.0,	78.8,	132.1,	-111.1,	-23.8,	16	6.0,	77.7,	134.8,	-105.6,	-36.4,
17	6.0,	92.8,	142.5,	-103.5,	-45.0,	18	6.0,	109.9,	145.9,	-98.3,	-49.8,
19	6.0,	123.7,	144.9,	-90.1,	-53.0,	20	6.0,	133.8,	139.4,	-79.1,	-54.7,
21	6.0,	139.7,	129.7,	-65.7,	-54.7,	22	6.0,	141.5,	116.1,	-50.4,	-53.1,
23	6.0,	138.9,	98.9,	-33.5,	-49.8,	24	6.0,	132.1,	78.8,	-15.6,	-45.0,
25	6.0,	134.8,	77.7,	-2.5,	-38.2,	26	6.0,	142.5,	92.8,	-1.4,	-32.3,
27	6.0,	145.9,	109.9,	-5.2,	-25.4,	28	6.0,	144.9,	123.7,	-8.8,	-17.7,
29	6.0,	139.4,	133.8,	-12.2,	-9.4,	30	6.0,	129.7,	139.7,	-15.2,	-0.9,
31	6.0,	116.1,	141.5,	-17.7,	7.7,	32	6.0,	98.9,	138.9,	-19.7,	16.0,
33	6.0,	78.8,	132.1,	-21.1,	23.8,	34	6.0,	77.7,	134.8,	-29.2,	36.4,
35	6.0,	92.8,	142.5,	-39.0,	45.0,	36	6.0,	109.9,	145.9,	-47.6,	49.8,

SOURCE ID: 8EWE00GK

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	123.7,	144.9,	-60.3,	48.1,	2	6.0,	133.8,	139.4,	-64.9,	48.9,
3	6.0,	139.7,	129.7,	-67.5,	48.2,	4	6.0,	141.5,	116.1,	-68.0,	46.0,
5	6.0,	138.9,	98.9,	-66.5,	42.5,	6	6.0,	132.1,	78.8,	-63.0,	37.6,
7	6.0,	134.8,	77.7,	-73.7,	31.0,	8	6.0,	142.5,	92.8,	-88.6,	25.4,
9	6.0,	145.9,	109.9,	-100.8,	19.1,	10	6.0,	144.9,	123.7,	-110.0,	12.1,
11	6.0,	139.4,	133.8,	-115.8,	4.8,	12	6.0,	129.7,	139.7,	-118.0,	-2.6,
13	6.0,	116.1,	141.5,	-116.8,	-10.0,	14	6.0,	98.9,	138.9,	-111.9,	-17.1,
15	6.0,	78.8,	132.1,	-103.7,	-23.6,	16	6.0,	77.7,	134.8,	-98.4,	-34.9,
17	6.0,	92.8,	142.5,	-96.7,	-42.2,	18	6.0,	109.9,	145.9,	-92.0,	-45.8,
19	6.0,	123.7,	144.9,	-84.5,	-48.1,	20	6.0,	133.8,	139.4,	-74.5,	-48.9,
21	6.0,	139.7,	129.7,	-62.2,	-48.2,	22	6.0,	141.5,	116.1,	-48.0,	-46.0,
23	6.0,	138.9,	98.9,	-32.4,	-42.5,	24	6.0,	132.1,	78.8,	-15.8,	-37.6,
25	6.0,	134.8,	77.7,	-4.0,	-31.0,	26	6.0,	142.5,	92.8,	-4.2,	-25.4,
27	6.0,	145.9,	109.9,	-9.1,	-19.1,	28	6.0,	144.9,	123.7,	-13.8,	-12.1,
29	6.0,	139.4,	133.8,	-18.0,	-4.8,	30	6.0,	129.7,	139.7,	-21.7,	2.6,
31	6.0,	116.1,	141.5,	-24.7,	10.0,	32	6.0,	98.9,	138.9,	-27.0,	17.1,
33	6.0,	78.8,	132.1,	-28.4,	23.6,	34	6.0,	77.7,	134.8,	-36.4,	34.9,
35	6.0,	92.8,	142.5,	-45.9,	42.2,	36	6.0,	109.9,	145.9,	-53.9,	45.8,

Attachment A

SOURCE ID: 8EWE00GL

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0	123.7	144.9	-66.1	44.0	2	6.0	133.8	139.4	-69.9	43.9
3	6.0	139.7	129.7	-71.5	42.4	4	6.0	141.5	116.1	-71.0	39.6
5	6.0	138.9	98.9	-68.3	35.6	6	6.0	132.1	78.8	-63.6	30.6
7	6.0	134.8	77.7	-73.1	23.9	8	6.0	142.5	92.8	-86.8	18.6
9	6.0	145.9	109.9	-97.8	12.7	10	6.0	144.9	123.7	-105.9	6.3
11	6.0	139.4	133.8	-110.8	-0.2	12	6.0	129.7	139.7	-112.2	-6.7
13	6.0	116.1	141.5	-110.3	-13.0	14	6.0	98.9	138.9	-105.1	-18.9
15	6.0	78.8	132.1	-96.6	-24.2	16	6.0	77.7	134.8	-91.3	-34.2
17	6.0	92.8	142.5	-89.8	-40.4	18	6.0	109.9	145.9	-85.6	-42.8
19	6.0	123.7	144.9	-78.8	-44.0	20	6.0	133.8	139.4	-69.5	-43.9
21	6.0	139.7	129.7	-58.2	-42.4	22	6.0	141.5	116.1	-45.1	-39.6
23	6.0	138.9	98.9	-30.6	-35.6	24	6.0	132.1	78.8	-15.2	-30.6
25	6.0	134.8	77.7	-4.6	-23.9	26	6.0	142.5	92.8	-6.0	-18.6
27	6.0	145.9	109.9	-12.1	-12.7	28	6.0	144.9	123.7	-17.8	-6.3
29	6.0	139.4	133.8	-23.0	0.2	30	6.0	129.7	139.7	-27.5	6.7
31	6.0	116.1	141.5	-31.1	13.0	32	6.0	98.9	138.9	-33.8	18.9
33	6.0	78.8	132.1	-35.5	24.2	34	6.0	77.7	134.8	-43.5	34.2
35	6.0	92.8	142.5	-52.7	40.4	36	6.0	109.9	145.9	-60.3	42.8

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41 ***

PAGE 43

*** MODELOPTs: RegDFault CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE00GM

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0	123.7	144.9	-71.5	38.6	2	6.0	133.8	139.4	-74.3	37.6
3	6.0	139.7	129.7	-74.8	35.4	4	6.0	141.5	116.1	-73.0	32.2
5	6.0	138.9	98.9	-69.0	28.0	6	6.0	132.1	78.8	-62.9	22.9
7	6.0	134.8	77.7	-71.1	16.5	8	6.0	142.5	92.8	-83.5	11.6
9	6.0	145.9	109.9	-93.4	6.3	10	6.0	144.9	123.7	-100.5	0.9
11	6.0	139.4	133.8	-104.5	-4.6	12	6.0	129.7	139.7	-105.3	-9.9
13	6.0	116.1	141.5	-102.9	-15.0	14	6.0	98.9	138.9	-97.4	-19.6
15	6.0	78.8	132.1	-89.0	-23.5	16	6.0	77.7	134.8	-83.9	-32.2
17	6.0	92.8	142.5	-82.9	-37.1	18	6.0	109.9	145.9	-79.3	-38.4
19	6.0	123.7	144.9	-73.3	-38.6	20	6.0	133.8	139.4	-65.1	-37.6
21	6.0	139.7	129.7	-54.9	-35.4	22	6.0	141.5	116.1	-43.1	-32.2
23	6.0	138.9	98.9	-29.9	-28.0	24	6.0	132.1	78.8	-15.8	-22.9
25	6.0	134.8	77.7	-6.6	-16.5	26	6.0	142.5	92.8	-9.2	-11.6
27	6.0	145.9	109.9	-16.5	-6.3	28	6.0	144.9	123.7	-23.2	-0.9
29	6.0	139.4	133.8	-29.3	4.6	30	6.0	129.7	139.7	-34.4	9.9
31	6.0	116.1	141.5	-38.5	15.0	32	6.0	98.9	138.9	-41.5	19.6
33	6.0	78.8	132.1	-43.1	23.5	34	6.0	77.7	134.8	-50.9	32.2
35	6.0	92.8	142.5	-59.6	37.1	36	6.0	109.9	145.9	-66.6	38.4

SOURCE ID: 8EWE00GN

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0	123.7	144.9	-77.5	35.6	2	6.0	133.8	139.4	-79.6	33.6
3	6.0	139.7	129.7	-79.4	30.6	4	6.0	141.5	116.1	-76.7	26.6
5	6.0	138.9	98.9	-71.7	21.9	6	6.0	132.1	78.8	-64.5	16.4
7	6.0	134.8	77.7	-71.5	9.9	8	6.0	142.5	92.8	-82.8	5.0
9	6.0	145.9	109.9	-91.5	-0.1	10	6.0	144.9	123.7	-97.5	-5.1
11	6.0	139.4	133.8	-100.5	-10.0	12	6.0	129.7	139.7	-100.4	-14.5
13	6.0	116.1	141.5	-97.3	-18.7	14	6.0	98.9	138.9	-91.3	-22.2
15	6.0	78.8	132.1	-82.5	-25.1	16	6.0	77.7	134.8	-77.3	-32.6
17	6.0	92.8	142.5	-76.2	-36.4	18	6.0	109.9	145.9	-72.9	-36.5
19	6.0	123.7	144.9	-67.3	-35.6	20	6.0	133.8	139.4	-59.8	-33.6
21	6.0	139.7	129.7	-50.3	-30.6	22	6.0	141.5	116.1	-39.4	-26.6
23	6.0	138.9	98.9	-27.2	-21.9	24	6.0	132.1	78.8	-14.3	-16.4

Attachment A

25	6.0,	134.8,	77.7,	-6.2,	-9.9,	26	6.0,	142.5,	92.8,	-10.0,	-5.0,
27	6.0,	145.9,	109.9,	-18.4,	0.1,	28	6.0,	144.9,	123.7,	-26.2,	5.1,
29	6.0,	139.4,	133.8,	-33.3,	10.0,	30	6.0,	129.7,	139.7,	-39.3,	14.5,
31	6.0,	116.1,	141.5,	-44.1,	18.7,	32	6.0,	98.9,	138.9,	-47.6,	22.2,
33	6.0,	78.8,	132.1,	-49.6,	25.1,	34	6.0,	77.7,	134.8,	-57.5,	32.6,
35	6.0,	92.8,	142.5,	-66.3,	36.4,	36	6.0,	109.9,	145.9,	-73.0,	36.5,

SOURCE ID: 8EWE00GO

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	123.7,	144.9,	-82.8,	31.6,	2	6.0,	133.8,	139.4,	-84.2,	28.8,
3	6.0,	139.7,	129.7,	-83.0,	25.0,	4	6.0,	141.5,	116.1,	-79.3,	20.5,
5	6.0,	138.9,	98.9,	-73.2,	15.4,	6	6.0,	132.1,	78.8,	-64.8,	9.8,
7	6.0,	134.8,	77.7,	-70.7,	3.3,	8	6.0,	142.5,	92.8,	-80.8,	-1.4,
9	6.0,	145.9,	109.9,	-88.5,	-6.0,	10	6.0,	144.9,	123.7,	-93.5,	-10.4,
11	6.0,	139.4,	133.8,	-95.6,	-14.5,	12	6.0,	129.7,	139.7,	-94.9,	-18.1,
13	6.0,	116.1,	141.5,	-91.3,	-21.2,	14	6.0,	98.9,	138.9,	-84.8,	-23.7,
15	6.0,	78.8,	132.1,	-75.9,	-25.4,	16	6.0,	77.7,	134.8,	-70.7,	-31.9,
17	6.0,	92.8,	142.5,	-69.9,	-34.4,	18	6.0,	109.9,	145.9,	-67.0,	-33.5,
19	6.0,	123.7,	144.9,	-62.1,	-31.6,	20	6.0,	133.8,	139.4,	-55.2,	-28.8,
21	6.0,	139.7,	129.7,	-46.7,	-25.0,	22	6.0,	141.5,	116.1,	-36.8,	-20.5,
23	6.0,	138.9,	98.9,	-25.8,	-15.4,	24	6.0,	132.1,	78.8,	-13.9,	-9.8,
25	6.0,	134.8,	77.7,	-7.0,	-3.3,	26	6.0,	142.5,	92.8,	-11.9,	1.4,
27	6.0,	145.9,	109.9,	-21.4,	6.0,	28	6.0,	144.9,	123.7,	-30.2,	10.4,
29	6.0,	139.4,	133.8,	-38.1,	14.5,	30	6.0,	129.7,	139.7,	-44.8,	18.1,
31	6.0,	116.1,	141.5,	-50.2,	21.2,	32	6.0,	98.9,	138.9,	-54.0,	23.7,
33	6.0,	78.8,	132.1,	-56.2,	25.4,	34	6.0,	77.7,	134.8,	-64.1,	31.9,
35	6.0,	92.8,	142.5,	-72.6,	34.4,	36	6.0,	109.9,	145.9,	-78.9,	33.5,

SOURCE ID: 8EWE00GP

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	123.7,	144.9,	-86.0,	27.6,	2	6.0,	133.8,	139.4,	-86.7,	24.2,
3	6.0,	139.7,	129.7,	-84.7,	20.1,	4	6.0,	141.5,	116.1,	-80.1,	15.4,
5	6.0,	138.9,	98.9,	-73.1,	10.2,	6	6.0,	132.1,	78.8,	-63.8,	4.7,
7	6.0,	134.8,	77.7,	-68.8,	-1.5,	8	6.0,	142.5,	92.8,	-78.1,	-5.8,
9	6.0,	145.9,	109.9,	-85.1,	-9.9,	10	6.0,	144.9,	123.7,	-89.5,	-13.6,
11	6.0,	139.4,	133.8,	-91.1,	-17.0,	12	6.0,	129.7,	139.7,	-90.0,	-19.8,
13	6.0,	116.1,	141.5,	-86.1,	-22.0,	14	6.0,	98.9,	138.9,	-79.7,	-23.6,
15	6.0,	78.8,	132.1,	-70.8,	-24.4,	16	6.0,	77.7,	134.8,	-65.9,	-30.0,
17	6.0,	92.8,	142.5,	-65.5,	-31.8,	18	6.0,	109.9,	145.9,	-63.1,	-30.2,
19	6.0,	123.7,	144.9,	-58.8,	-27.6,	20	6.0,	133.8,	139.4,	-52.7,	-24.2,
21	6.0,	139.7,	129.7,	-45.0,	-20.1,	22	6.0,	141.5,	116.1,	-36.0,	-15.4,
23	6.0,	138.9,	98.9,	-25.9,	-10.2,	24	6.0,	132.1,	78.8,	-14.9,	-4.7,
25	6.0,	134.8,	77.7,	-8.8,	1.5,	26	6.0,	142.5,	92.8,	-14.6,	5.8,
27	6.0,	145.9,	109.9,	-24.8,	9.9,	28	6.0,	144.9,	123.7,	-34.2,	13.6,
29	6.0,	139.4,	133.8,	-42.6,	17.0,	30	6.0,	129.7,	139.7,	-49.7,	19.8,
31	6.0,	116.1,	141.5,	-55.3,	22.0,	32	6.0,	98.9,	138.9,	-59.2,	23.6,
33	6.0,	78.8,	132.1,	-61.3,	24.4,	34	6.0,	77.7,	134.8,	-69.0,	30.0,
35	6.0,	92.8,	142.5,	-77.0,	31.8,	36	6.0,	109.9,	145.9,	-82.8,	30.2,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** *** ***
 13:40:41

PAGE 44
 *** MODELOPTs: RegDFault CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE00GQ

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	123.7,	144.9,	-92.1,	25.5,	2	6.0,	133.8,	139.4,	-92.2,	21.2,
3	6.0,	139.7,	129.7,	-89.6,	16.1,	4	6.0,	141.5,	116.1,	-84.3,	10.6,
5	6.0,	138.9,	98.9,	-76.3,	4.8,	6	6.0,	132.1,	78.8,	-66.1,	-1.2,
7	6.0,	134.8,	77.7,	-70.0,	-7.8,	8	6.0,	142.5,	92.8,	-78.3,	-12.2,
9	6.0,	145.9,	109.9,	-84.1,	-16.2,	10	6.0,	144.9,	123.7,	-87.4,	-19.7,

Attachment A

11	6.0,	139.4,	133.8,	-88.0,	-22.6,	12	6.0,	129.7,	139.7,	-86.0,	-24.8,
13	6.0,	116.1,	141.5,	-81.3,	-26.2,	14	6.0,	98.9,	138.9,	-74.2,	-26.9,
15	6.0,	78.8,	132.1,	-64.8,	-26.7,	16	6.0,	77.7,	134.8,	-59.6,	-31.2,
17	6.0,	92.8,	142.5,	-59.1,	-31.9,	18	6.0,	109.9,	145.9,	-56.8,	-29.2,
19	6.0,	123.7,	144.9,	-52.8,	-25.5,	20	6.0,	133.8,	139.4,	-47.1,	-21.2,
21	6.0,	139.7,	129.7,	-40.1,	-16.1,	22	6.0,	141.5,	116.1,	-31.8,	-10.6,
23	6.0,	138.9,	98.9,	-22.6,	-4.8,	24	6.0,	132.1,	78.8,	-12.6,	1.2,
25	6.0,	134.8,	77.7,	-7.6,	7.8,	26	6.0,	142.5,	92.8,	-14.5,	12.2,
27	6.0,	145.9,	109.9,	-25.8,	16.2,	28	6.0,	144.9,	123.7,	-36.3,	19.7,
29	6.0,	139.4,	133.8,	-45.7,	22.6,	30	6.0,	129.7,	139.7,	-53.7,	24.8,
31	6.0,	116.1,	141.5,	-60.1,	26.2,	32	6.0,	98.9,	138.9,	-64.7,	26.9,
33	6.0,	78.8,	132.1,	-67.3,	26.7,	34	6.0,	77.7,	134.8,	-75.2,	31.2,
35	6.0,	92.8,	142.5,	-83.4,	31.9,	36	6.0,	109.9,	145.9,	-89.1,	29.2,

SOURCE ID: 8EWE00GR

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	123.7,	144.9,	-50.0,	56.8,	2	6.0,	133.8,	139.4,	-56.2,	59.3,
3	6.0,	139.7,	129.7,	-60.8,	59.9,	4	6.0,	141.5,	116.1,	-63.4,	58.8,
5	6.0,	138.9,	98.9,	-64.2,	55.8,	6	6.0,	132.1,	78.8,	-63.0,	51.1,
7	6.0,	134.8,	77.7,	-76.1,	44.3,	8	6.0,	142.5,	92.8,	-93.2,	38.1,
9	6.0,	145.9,	109.9,	-107.6,	30.8,	10	6.0,	144.9,	123.7,	-118.7,	22.5,
11	6.0,	139.4,	133.8,	-126.1,	13.5,	12	6.0,	129.7,	139.7,	-129.8,	4.1,
13	6.0,	116.1,	141.5,	-129.5,	-5.4,	14	6.0,	98.9,	138.9,	-125.2,	-14.7,
15	6.0,	78.8,	132.1,	-117.2,	-23.6,	16	6.0,	77.7,	134.8,	-111.7,	-37.2,
17	6.0,	92.8,	142.5,	-109.4,	-46.9,	18	6.0,	109.9,	145.9,	-103.7,	-52.6,
19	6.0,	123.7,	144.9,	-94.9,	-56.8,	20	6.0,	133.8,	139.4,	-83.2,	-59.3,
21	6.0,	139.7,	129.7,	-69.0,	-59.9,	22	6.0,	141.5,	116.1,	-52.6,	-58.8,
23	6.0,	138.9,	98.9,	-34.7,	-55.8,	24	6.0,	132.1,	78.8,	-15.7,	-51.1,
25	6.0,	134.8,	77.7,	-1.6,	-44.3,	26	6.0,	142.5,	92.8,	0.5,	-38.1,
27	6.0,	145.9,	109.9,	-2.3,	-30.8,	28	6.0,	144.9,	123.7,	-5.0,	-22.5,
29	6.0,	139.4,	133.8,	-7.6,	-13.5,	30	6.0,	129.7,	139.7,	-9.9,	-4.1,
31	6.0,	116.1,	141.5,	-12.0,	5.4,	32	6.0,	98.9,	138.9,	-13.7,	14.7,
33	6.0,	78.8,	132.1,	-14.9,	23.6,	34	6.0,	77.7,	134.8,	-23.1,	37.2,
35	6.0,	92.8,	142.5,	-33.1,	46.9,	36	6.0,	109.9,	145.9,	-42.2,	52.6,

SOURCE ID: 8EWE00GS

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	253.0,	207.4,	-67.5,	33.8,	2	10.0,	242.4,	226.5,	-84.8,	38.2,
3	10.0,	224.4,	238.8,	-99.5,	41.3,	4	10.0,	199.6,	243.9,	-111.2,	43.3,
5	10.0,	168.8,	241.5,	-119.5,	43.9,	6	10.0,	132.8,	231.8,	-124.2,	43.1,
7	10.0,	118.2,	238.6,	-134.6,	50.4,	8	10.0,	150.9,	251.0,	-147.7,	48.1,
9	10.0,	181.9,	255.9,	-156.4,	42.8,	10	10.0,	207.4,	253.0,	-160.3,	36.1,
11	10.0,	226.5,	242.4,	-159.4,	28.4,	12	10.0,	238.8,	224.4,	-153.6,	19.9,
13	10.0,	243.9,	199.6,	-143.1,	10.7,	14	10.0,	241.5,	168.8,	-128.3,	1.2,
15	10.0,	231.8,	132.8,	-109.5,	-8.3,	16	10.0,	238.6,	118.2,	-109.6,	-15.3,
17	10.0,	251.0,	150.9,	-123.5,	-22.2,	18	10.0,	255.9,	181.9,	-133.7,	-28.4,
19	10.0,	253.0,	207.4,	-139.8,	-33.8,	20	10.0,	242.4,	226.5,	-141.7,	-38.2,
21	10.0,	224.4,	238.8,	-139.3,	-41.3,	22	10.0,	199.6,	243.9,	-132.6,	-43.3,
23	10.0,	168.8,	241.5,	-121.9,	-43.9,	24	10.0,	132.8,	231.8,	-107.5,	-43.1,
25	10.0,	118.2,	238.6,	-104.0,	-50.4,	26	10.0,	150.9,	251.0,	-103.3,	-48.1,
27	10.0,	181.9,	255.9,	-99.5,	-42.8,	28	10.0,	207.4,	253.0,	-92.7,	-36.1,
29	10.0,	226.5,	242.4,	-83.0,	-28.4,	30	10.0,	238.8,	224.4,	-70.9,	-19.9,
31	10.0,	243.9,	199.6,	-56.5,	-10.7,	32	10.0,	241.5,	168.8,	-40.5,	-1.2,
33	10.0,	231.8,	132.8,	-23.2,	8.3,	34	10.0,	238.6,	118.2,	-8.7,	15.3,
35	10.0,	251.0,	150.9,	-27.4,	22.2,	36	10.0,	255.9,	181.9,	-48.2,	28.4,

SOURCE ID: 8EWE00GT

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	253.0,	207.4,	-63.8,	29.1,	2	10.0,	242.4,	226.5,	-80.3,	34.2,
3	10.0,	224.4,	238.8,	-94.4,	38.2,	4	10.0,	199.6,	243.9,	-105.6,	41.1,
5	10.0,	168.8,	241.5,	-113.6,	42.7,	6	10.0,	132.8,	231.8,	-118.2,	43.0,
7	10.0,	118.2,	238.6,	-128.6,	51.3,	8	10.0,	150.9,	251.0,	-142.0,	50.0,
9	10.0,	181.9,	255.9,	-151.1,	45.6,	10	10.0,	207.4,	253.0,	-155.6,	39.9,
11	10.0,	226.5,	242.4,	-155.4,	33.0,	12	10.0,	238.8,	224.4,	-150.4,	25.0,
13	10.0,	243.9,	199.6,	-140.9,	16.3,	14	10.0,	241.5,	168.8,	-127.1,	7.1,
15	10.0,	231.8,	132.8,	-109.4,	-2.3,	16	10.0,	238.6,	118.2,	-110.5,	-9.3,

Attachment A

17	10.0,	251.0,	150.9,	-125.4,	-16.5,	18	10.0,	255.9,	181.9,	-136.6,	-23.2,
19	10.0,	253.0,	207.4,	-143.6,	-29.1,	20	10.0,	242.4,	226.5,	-146.2,	-34.2,
21	10.0,	224.4,	238.8,	-144.5,	-38.2,	22	10.0,	199.6,	243.9,	-138.3,	-41.1,
23	10.0,	168.8,	241.5,	-127.9,	-42.7,	24	10.0,	132.8,	231.8,	-113.6,	-43.0,
25	10.0,	118.2,	238.6,	-109.9,	-51.3,	26	10.0,	150.9,	251.0,	-109.0,	-50.0,
27	10.0,	181.9,	255.9,	-104.8,	-45.6,	28	10.0,	207.4,	253.0,	-97.4,	-39.9,
29	10.0,	226.5,	242.4,	-87.0,	-33.0,	30	10.0,	238.8,	224.4,	-74.0,	-25.0,
31	10.0,	243.9,	199.6,	-58.8,	-16.3,	32	10.0,	241.5,	168.8,	-41.7,	-7.1,
33	10.0,	231.8,	132.8,	-23.4,	2.3,	34	10.0,	238.6,	118.2,	-7.8,	9.3,
35	10.0,	251.0,	150.9,	-25.5,	16.5,	36	10.0,	255.9,	181.9,	-45.3,	23.2,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41 ***

PAGE 45

*** MODELOPTS: RegDFault CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE00GU

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	253.0,	207.4,	-60.3,	23.7,	2	10.0,	242.4,	226.5,	-75.9,	29.5,
3	10.0,	224.4,	238.8,	-89.3,	34.3,	4	10.0,	199.6,	243.9,	-99.9,	38.1,
5	10.0,	168.8,	241.5,	-107.5,	40.8,	6	10.0,	132.8,	231.8,	-111.8,	42.2,
7	10.0,	118.2,	238.6,	-122.2,	51.7,	8	10.0,	150.9,	251.0,	-135.8,	51.4,
9	10.0,	181.9,	255.9,	-145.2,	48.1,	10	10.0,	207.4,	253.0,	-150.2,	43.4,
11	10.0,	226.5,	242.4,	-150.7,	37.3,	12	10.0,	238.8,	224.4,	-146.6,	30.2,
13	10.0,	243.9,	199.6,	-138.0,	22.0,	14	10.0,	241.5,	168.8,	-125.2,	13.2,
15	10.0,	231.8,	132.8,	-108.6,	4.1,	16	10.0,	238.6,	118.2,	-110.8,	-2.9,
17	10.0,	251.0,	150.9,	-126.9,	-10.2,	18	10.0,	255.9,	181.9,	-139.1,	-17.2,
19	10.0,	253.0,	207.4,	-147.1,	-23.7,	20	10.0,	242.4,	226.5,	-150.6,	-29.5,
21	10.0,	224.4,	238.8,	-149.6,	-34.3,	22	10.0,	199.6,	243.9,	-144.0,	-38.1,
23	10.0,	168.8,	241.5,	-134.0,	-40.8,	24	10.0,	132.8,	231.8,	-120.0,	-42.2,
25	10.0,	118.2,	238.6,	-116.3,	-51.7,	26	10.0,	150.9,	251.0,	-115.3,	-51.4,
27	10.0,	181.9,	255.9,	-110.7,	-48.1,	28	10.0,	207.4,	253.0,	-102.8,	-43.4,
29	10.0,	226.5,	242.4,	-91.7,	-37.3,	30	10.0,	238.8,	224.4,	-77.9,	-30.2,
31	10.0,	243.9,	199.6,	-61.7,	-22.0,	32	10.0,	241.5,	168.8,	-43.6,	-13.2,
33	10.0,	231.8,	132.8,	-24.2,	-4.1,	34	10.0,	238.6,	118.2,	-7.4,	2.9,
35	10.0,	251.0,	150.9,	-24.0,	10.2,	36	10.0,	255.9,	181.9,	-42.8,	17.2,

SOURCE ID: 8EWE00GV

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	253.0,	207.4,	-56.8,	20.4,	2	10.0,	242.4,	226.5,	-71.9,	26.8,
3	10.0,	224.4,	238.8,	-84.8,	32.4,	4	10.0,	199.6,	243.9,	-95.2,	37.0,
5	10.0,	168.8,	241.5,	-102.6,	40.5,	6	10.0,	132.8,	231.8,	-107.0,	42.8,
7	10.0,	118.2,	238.6,	-117.6,	53.1,	8	10.0,	150.9,	251.0,	-131.4,	53.6,
9	10.0,	181.9,	255.9,	-141.3,	51.0,	10	10.0,	207.4,	253.0,	-146.9,	46.9,
11	10.0,	226.5,	242.4,	-148.0,	41.4,	12	10.0,	238.8,	224.4,	-144.6,	34.6,
13	10.0,	243.9,	199.6,	-136.9,	26.8,	14	10.0,	241.5,	168.8,	-124.9,	18.1,
15	10.0,	231.8,	132.8,	-109.2,	8.9,	16	10.0,	238.6,	118.2,	-112.2,	1.7,
17	10.0,	251.0,	150.9,	-129.1,	-5.9,	18	10.0,	255.9,	181.9,	-142.0,	-13.4,
19	10.0,	253.0,	207.4,	-150.6,	-20.4,	20	10.0,	242.4,	226.5,	-154.7,	-26.8,
21	10.0,	224.4,	238.8,	-154.0,	-32.4,	22	10.0,	199.6,	243.9,	-148.7,	-37.0,
23	10.0,	168.8,	241.5,	-138.9,	-40.5,	24	10.0,	132.8,	231.8,	-124.8,	-42.8,
25	10.0,	118.2,	238.6,	-121.0,	-53.1,	26	10.0,	150.9,	251.0,	-119.6,	-53.6,
27	10.0,	181.9,	255.9,	-114.6,	-51.0,	28	10.0,	207.4,	253.0,	-106.1,	-46.9,
29	10.0,	226.5,	242.4,	-94.4,	-41.4,	30	10.0,	238.8,	224.4,	-79.8,	-34.6,
31	10.0,	243.9,	199.6,	-62.8,	-26.8,	32	10.0,	241.5,	168.8,	-43.9,	-18.1,
33	10.0,	231.8,	132.8,	-23.6,	-8.9,	34	10.0,	238.6,	118.2,	-6.0,	-1.7,
35	10.0,	251.0,	150.9,	-21.8,	5.9,	36	10.0,	255.9,	181.9,	-39.9,	13.4,

SOURCE ID: 8EWE00GW

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	253.0,	207.4,	-55.0,	16.2,	2	10.0,	242.4,	226.5,	-69.4,	23.0,

Attachment A

3	10.0,	224.4,	238.8,	-81.7,	29.1,	4	10.0,	199.6,	243.9,	-91.6,	34.3,
5	10.0,	168.8,	241.5,	-98.6,	38.5,	6	10.0,	132.8,	231.8,	-102.7,	41.4,
7	10.0,	118.2,	238.6,	-113.1,	52.5,	8	10.0,	150.9,	251.0,	-126.9,	53.8,
9	10.0,	181.9,	255.9,	-136.9,	52.0,	10	10.0,	207.4,	253.0,	-142.7,	48.7,
11	10.0,	226.5,	242.4,	-144.2,	43.8,	12	10.0,	238.8,	224.4,	-141.3,	37.7,
13	10.0,	243.9,	199.6,	-134.1,	30.4,	14	10.0,	241.5,	168.8,	-122.8,	22.1,
15	10.0,	231.8,	132.8,	-107.8,	13.2,	16	10.0,	238.6,	118.2,	-111.6,	6.2,
17	10.0,	251.0,	150.9,	-129.3,	-1.4,	18	10.0,	255.9,	181.9,	-143.0,	-9.0,
19	10.0,	253.0,	207.4,	-152.4,	-16.2,	20	10.0,	242.4,	226.5,	-157.1,	-23.0,
21	10.0,	224.4,	238.8,	-157.1,	-29.1,	22	10.0,	199.6,	243.9,	-152.3,	-34.3,
23	10.0,	168.8,	241.5,	-142.9,	-38.5,	24	10.0,	132.8,	231.8,	-129.1,	-41.4,
25	10.0,	118.2,	238.6,	-125.5,	-52.5,	26	10.0,	150.9,	251.0,	-124.1,	-53.8,
27	10.0,	181.9,	255.9,	-119.0,	-52.0,	28	10.0,	207.4,	253.0,	-110.3,	-48.7,
29	10.0,	226.5,	242.4,	-98.2,	-43.8,	30	10.0,	238.8,	224.4,	-83.1,	-37.7,
31	10.0,	243.9,	199.6,	-65.5,	-30.4,	32	10.0,	241.5,	168.8,	-45.9,	-22.1,
33	10.0,	231.8,	132.8,	-24.9,	-13.2,	34	10.0,	238.6,	118.2,	-6.6,	-6.2,
35	10.0,	251.0,	150.9,	-21.6,	1.4,	36	10.0,	255.9,	181.9,	-38.9,	9.0,

SOURCE ID: 8EWE00GX

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	253.0,	207.4,	-52.4,	12.2,	2	10.0,	242.4,	226.5,	-66.1,	19.5,
3	10.0,	224.4,	238.8,	-77.9,	26.2,	4	10.0,	199.6,	243.9,	-87.3,	32.1,
5	10.0,	168.8,	241.5,	-94.0,	37.1,	6	10.0,	132.8,	231.8,	-97.9,	40.9,
7	10.0,	118.2,	238.6,	-108.3,	52.8,	8	10.0,	150.9,	251.0,	-122.3,	54.9,
9	10.0,	181.9,	255.9,	-132.5,	53.9,	10	10.0,	207.4,	253.0,	-138.7,	51.3,
11	10.0,	226.5,	242.4,	-140.7,	47.1,	12	10.0,	238.8,	224.4,	-138.5,	41.5,
13	10.0,	243.9,	199.6,	-132.0,	34.6,	14	10.0,	241.5,	168.8,	-121.5,	26.7,
15	10.0,	231.8,	132.8,	-107.3,	18.0,	16	10.0,	238.6,	118.2,	-111.9,	11.0,
17	10.0,	251.0,	150.9,	-130.4,	3.3,	18	10.0,	255.9,	181.9,	-144.9,	-4.5,
19	10.0,	253.0,	207.4,	-155.0,	-12.2,	20	10.0,	242.4,	226.5,	-160.4,	-19.5,
21	10.0,	224.4,	238.8,	-160.9,	-26.2,	22	10.0,	199.6,	243.9,	-156.6,	-32.1,
23	10.0,	168.8,	241.5,	-147.5,	-37.1,	24	10.0,	132.8,	231.8,	-133.9,	-40.9,
25	10.0,	118.2,	238.6,	-130.2,	-52.8,	26	10.0,	150.9,	251.0,	-128.8,	-54.9,
27	10.0,	181.9,	255.9,	-123.4,	-53.9,	28	10.0,	207.4,	253.0,	-114.3,	-51.3,
29	10.0,	226.5,	242.4,	-101.7,	-47.1,	30	10.0,	238.8,	224.4,	-86.0,	-41.5,
31	10.0,	243.9,	199.6,	-67.7,	-34.6,	32	10.0,	241.5,	168.8,	-47.3,	-26.7,
33	10.0,	231.8,	132.8,	-25.5,	-18.0,	34	10.0,	238.6,	118.2,	-6.3,	-11.0,
35	10.0,	251.0,	150.9,	-20.5,	-3.3,	36	10.0,	255.9,	181.9,	-37.0,	4.5,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 46

*** MODELOPTs: RegDFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE00GY

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	253.0,	207.4,	-49.1,	8.3,	2	10.0,	242.4,	226.5,	-62.3,	16.2,
3	10.0,	224.4,	238.8,	-73.5,	23.7,	4	10.0,	199.6,	243.9,	-82.5,	30.4,
5	10.0,	168.8,	241.5,	-89.0,	36.2,	6	10.0,	132.8,	231.8,	-92.8,	40.9,
7	10.0,	118.2,	238.6,	-103.3,	53.6,	8	10.0,	150.9,	251.0,	-117.5,	56.6,
9	10.0,	181.9,	255.9,	-128.1,	56.4,	10	10.0,	207.4,	253.0,	-134.8,	54.5,
11	10.0,	226.5,	242.4,	-137.4,	51.0,	12	10.0,	238.8,	224.4,	-135.9,	45.9,
13	10.0,	243.9,	199.6,	-130.2,	39.4,	14	10.0,	241.5,	168.8,	-120.6,	31.7,
15	10.0,	231.8,	132.8,	-107.3,	23.0,	16	10.0,	238.6,	118.2,	-112.8,	16.0,
17	10.0,	251.0,	150.9,	-132.1,	8.0,	18	10.0,	255.9,	181.9,	-147.4,	-0.2,
19	10.0,	253.0,	207.4,	-158.2,	-8.3,	20	10.0,	242.4,	226.5,	-164.3,	-16.2,
21	10.0,	224.4,	238.8,	-165.3,	-23.7,	22	10.0,	199.6,	243.9,	-161.3,	-30.4,
23	10.0,	168.8,	241.5,	-152.4,	-36.2,	24	10.0,	132.8,	231.8,	-138.9,	-40.9,
25	10.0,	118.2,	238.6,	-135.2,	-53.6,	26	10.0,	150.9,	251.0,	-133.6,	-56.6,
27	10.0,	181.9,	255.9,	-127.8,	-56.4,	28	10.0,	207.4,	253.0,	-118.2,	-54.5,
29	10.0,	226.5,	242.4,	-104.9,	-51.0,	30	10.0,	238.8,	224.4,	-88.5,	-45.9,
31	10.0,	243.9,	199.6,	-69.4,	-39.4,	32	10.0,	241.5,	168.8,	-48.2,	-31.7,

Attachment A

33	10.0,	231.8,	132.8,	-25.5,	-23.0,	34	10.0,	238.6,	118.2,	-5.5,	-16.0,
35	10.0,	251.0,	150.9,	-18.8,	-8.0,	36	10.0,	255.9,	181.9,	-34.5,	0.2,

SOURCE ID: 8EWE00GZ

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	253.0,	207.4,	-47.1,	4.7,	2	10.0,	242.4,	226.5,	-59.6,	13.1,
3	10.0,	224.4,	238.8,	-70.4,	21.0,	4	10.0,	199.6,	243.9,	-79.0,	28.3,
5	10.0,	168.8,	241.5,	-85.2,	34.7,	6	10.0,	132.8,	231.8,	-88.8,	40.1,
7	10.0,	118.2,	238.6,	-99.2,	53.6,	8	10.0,	150.9,	251.0,	-113.4,	57.3,
9	10.0,	181.9,	255.9,	-124.2,	57.8,	10	10.0,	207.4,	253.0,	-131.2,	56.6,
11	10.0,	226.5,	242.4,	-134.3,	53.6,	12	10.0,	238.8,	224.4,	-133.2,	49.0,
13	10.0,	243.9,	199.6,	-128.1,	43.0,	14	10.0,	241.5,	168.8,	-119.1,	35.6,
15	10.0,	231.8,	132.8,	-106.5,	27.1,	16	10.0,	238.6,	118.2,	-112.7,	20.1,
17	10.0,	251.0,	150.9,	-132.8,	12.1,	18	10.0,	255.9,	181.9,	-148.8,	3.8,
19	10.0,	253.0,	207.4,	-160.3,	-4.7,	20	10.0,	242.4,	226.5,	-166.9,	-13.1,
21	10.0,	224.4,	238.8,	-168.5,	-21.0,	22	10.0,	199.6,	243.9,	-164.9,	-28.3,
23	10.0,	168.8,	241.5,	-156.3,	-34.7,	24	10.0,	132.8,	231.8,	-143.0,	-40.1,
25	10.0,	118.2,	238.6,	-139.4,	-53.6,	26	10.0,	150.9,	251.0,	-137.6,	-57.3,
27	10.0,	181.9,	255.9,	-131.7,	-57.8,	28	10.0,	207.4,	253.0,	-121.8,	-56.6,
29	10.0,	226.5,	242.4,	-108.1,	-53.6,	30	10.0,	238.8,	224.4,	-91.2,	-49.0,
31	10.0,	243.9,	199.6,	-71.5,	-43.0,	32	10.0,	241.5,	168.8,	-49.6,	-35.6,
33	10.0,	231.8,	132.8,	-26.3,	-27.1,	34	10.0,	238.6,	118.2,	-5.5,	-20.1,
35	10.0,	251.0,	150.9,	-18.1,	-12.1,	36	10.0,	255.9,	181.9,	-33.1,	-3.8,

SOURCE ID: 8EWE00H0

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	253.0,	207.4,	-43.3,	0.4,	2	10.0,	242.4,	226.5,	-55.1,	9.5,
3	10.0,	224.4,	238.8,	-65.3,	18.3,	4	10.0,	199.6,	243.9,	-73.5,	26.5,
5	10.0,	168.8,	241.5,	-79.5,	33.9,	6	10.0,	132.8,	231.8,	-83.0,	40.3,
7	10.0,	118.2,	238.6,	-93.5,	54.8,	8	10.0,	150.9,	251.0,	-108.1,	59.4,
9	10.0,	181.9,	255.9,	-119.3,	60.8,	10	10.0,	207.4,	253.0,	-126.9,	60.4,
11	10.0,	226.5,	242.4,	-130.7,	58.1,	12	10.0,	238.8,	224.4,	-130.5,	54.1,
13	10.0,	243.9,	199.6,	-126.3,	48.4,	14	10.0,	241.5,	168.8,	-118.3,	41.3,
15	10.0,	231.8,	132.8,	-106.7,	32.8,	16	10.0,	238.6,	118.2,	-113.9,	25.7,
17	10.0,	251.0,	150.9,	-134.9,	17.5,	18	10.0,	255.9,	181.9,	-151.8,	8.7,
19	10.0,	253.0,	207.4,	-164.1,	-0.4,	20	10.0,	242.4,	226.5,	-171.4,	-9.5,
21	10.0,	224.4,	238.8,	-173.5,	-18.3,	22	10.0,	199.6,	243.9,	-170.3,	-26.5,
23	10.0,	168.8,	241.5,	-162.0,	-33.9,	24	10.0,	132.8,	231.8,	-148.7,	-40.3,
25	10.0,	118.2,	238.6,	-145.0,	-54.8,	26	10.0,	150.9,	251.0,	-143.0,	-59.4,
27	10.0,	181.9,	255.9,	-136.6,	-60.8,	28	10.0,	207.4,	253.0,	-126.1,	-60.4,
29	10.0,	226.5,	242.4,	-111.7,	-58.1,	30	10.0,	238.8,	224.4,	-94.0,	-54.1,
31	10.0,	243.9,	199.6,	-73.3,	-48.4,	32	10.0,	241.5,	168.8,	-50.5,	-41.3,
33	10.0,	231.8,	132.8,	-26.1,	-32.8,	34	10.0,	238.6,	118.2,	-4.4,	-25.7,
35	10.0,	251.0,	150.9,	-16.0,	-17.5,	36	10.0,	255.9,	181.9,	-30.1,	-8.7,

SOURCE ID: 8EWE00H1

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	253.0,	207.4,	-41.3,	-2.8,	2	10.0,	242.4,	226.5,	-52.6,	6.7,
3	10.0,	224.4,	238.8,	-62.3,	15.9,	4	10.0,	199.6,	243.9,	-70.2,	24.7,
5	10.0,	168.8,	241.5,	-75.9,	32.7,	6	10.0,	132.8,	231.8,	-79.3,	39.7,
7	10.0,	118.2,	238.6,	-89.8,	54.9,	8	10.0,	150.9,	251.0,	-104.4,	60.2,
9	10.0,	181.9,	255.9,	-115.8,	62.2,	10	10.0,	207.4,	253.0,	-123.7,	62.4,
11	10.0,	226.5,	242.4,	-127.9,	60.6,	12	10.0,	238.8,	224.4,	-128.1,	57.1,
13	10.0,	243.9,	199.6,	-124.5,	51.7,	14	10.0,	241.5,	168.8,	-117.1,	44.8,
15	10.0,	231.8,	132.8,	-106.1,	36.6,	16	10.0,	238.6,	118.2,	-114.0,	29.5,
17	10.0,	251.0,	150.9,	-135.7,	21.2,	18	10.0,	255.9,	181.9,	-153.2,	12.2,
19	10.0,	253.0,	207.4,	-166.1,	2.8,	20	10.0,	242.4,	226.5,	-173.9,	-6.7,
21	10.0,	224.4,	238.8,	-176.5,	-15.9,	22	10.0,	199.6,	243.9,	-173.7,	-24.7,
23	10.0,	168.8,	241.5,	-165.6,	-32.7,	24	10.0,	132.8,	231.8,	-152.5,	-39.7,
25	10.0,	118.2,	238.6,	-148.8,	-54.9,	26	10.0,	150.9,	251.0,	-146.7,	-60.2,
27	10.0,	181.9,	255.9,	-140.1,	-62.2,	28	10.0,	207.4,	253.0,	-129.3,	-62.4,
29	10.0,	226.5,	242.4,	-114.5,	-60.6,	30	10.0,	238.8,	224.4,	-96.3,	-57.1,
31	10.0,	243.9,	199.6,	-75.1,	-51.7,	32	10.0,	241.5,	168.8,	-51.7,	-44.8,
33	10.0,	231.8,	132.8,	-26.7,	-36.6,	34	10.0,	238.6,	118.2,	-4.2,	-29.5,
35	10.0,	251.0,	150.9,	-15.2,	-21.2,	36	10.0,	255.9,	181.9,	-28.7,	-12.2,

Attachment A

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 47

*** MODELOPTs: RegDFault CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE00H2

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0	253.0	207.4	-38.6	-6.3	2	10.0	242.4	226.5	-49.4	3.7
3	10.0	224.4	238.8	-58.7	13.6	4	10.0	199.6	243.9	-66.2	23.0
5	10.0	168.8	241.5	-71.6	31.7	6	10.0	132.8	231.8	-74.9	39.5
7	10.0	118.2	238.6	-85.4	55.4	8	10.0	150.9	251.0	-100.2	61.5
9	10.0	181.9	255.9	-111.9	64.2	10	10.0	207.4	253.0	-120.2	65.0
11	10.0	226.5	242.4	-124.9	63.9	12	10.0	238.8	224.4	-125.8	60.7
13	10.0	243.9	199.6	-122.8	55.8	14	10.0	241.5	168.8	-116.1	49.1
15	10.0	231.8	132.8	-105.9	41.0	16	10.0	238.6	118.2	-114.5	33.9
17	10.0	251.0	150.9	-137.0	25.3	18	10.0	255.9	181.9	-155.2	16.1
19	10.0	253.0	207.4	-168.7	6.3	20	10.0	242.4	226.5	-177.1	-3.7
21	10.0	224.4	238.8	-180.2	-13.6	22	10.0	199.6	243.9	-177.7	-23.0
23	10.0	168.8	241.5	-169.9	-31.7	24	10.0	132.8	231.8	-156.8	-39.5
25	10.0	118.2	238.6	-153.1	-55.4	26	10.0	150.9	251.0	-150.9	-61.5
27	10.0	181.9	255.9	-144.0	-64.2	28	10.0	207.4	253.0	-132.8	-65.0
29	10.0	226.5	242.4	-117.5	-63.9	30	10.0	238.8	224.4	-98.7	-60.7
31	10.0	243.9	199.6	-76.8	-55.8	32	10.0	241.5	168.8	-52.6	-49.1
33	10.0	231.8	132.8	-26.9	-41.0	34	10.0	238.6	118.2	-3.7	-33.9
35	10.0	251.0	150.9	-14.0	-25.3	36	10.0	255.9	181.9	-26.7	-16.1

SOURCE ID: 8EWE00H3

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0	253.0	207.4	-36.0	-9.8	2	10.0	242.4	226.5	-46.2	0.7
3	10.0	224.4	238.8	-55.0	11.2	4	10.0	199.6	243.9	-62.1	21.3
5	10.0	168.8	241.5	-67.4	30.8	6	10.0	132.8	231.8	-70.5	39.3
7	10.0	118.2	238.6	-81.1	56.0	8	10.0	150.9	251.0	-96.0	62.8
9	10.0	181.9	255.9	-108.0	66.2	10	10.0	207.4	253.0	-116.7	67.7
11	10.0	226.5	242.4	-121.9	67.1	12	10.0	238.8	224.4	-123.4	64.4
13	10.0	243.9	199.6	-121.1	59.8	14	10.0	241.5	168.8	-115.1	53.4
15	10.0	231.8	132.8	-105.7	45.3	16	10.0	238.6	118.2	-115.1	38.2
17	10.0	251.0	150.9	-138.2	29.5	18	10.0	255.9	181.9	-157.2	19.9
19	10.0	253.0	207.4	-171.4	9.8	20	10.0	242.4	226.5	-180.4	-0.7
21	10.0	224.4	238.8	-183.8	-11.2	22	10.0	199.6	243.9	-181.7	-21.3
23	10.0	168.8	241.5	-174.1	-30.8	24	10.0	132.8	231.8	-161.2	-39.3
25	10.0	118.2	238.6	-157.5	-56.0	26	10.0	150.9	251.0	-155.1	-62.8
27	10.0	181.9	255.9	-147.9	-66.2	28	10.0	207.4	253.0	-136.3	-67.7
29	10.0	226.5	242.4	-120.5	-67.1	30	10.0	238.8	224.4	-101.0	-64.4
31	10.0	243.9	199.6	-78.5	-59.8	32	10.0	241.5	168.8	-53.6	-53.4
33	10.0	231.8	132.8	-27.1	-45.3	34	10.0	238.6	118.2	-3.1	-38.2
35	10.0	251.0	150.9	-12.7	-29.5	36	10.0	255.9	181.9	-24.7	-19.9

SOURCE ID: 8EWE00H4

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0	253.0	207.4	-33.4	-15.7	2	10.0	242.4	226.5	-42.6	-4.7
3	10.0	224.4	238.8	-50.5	6.5	4	10.0	199.6	243.9	-56.9	17.4
5	10.0	168.8	241.5	-61.6	27.9	6	10.0	132.8	231.8	-64.3	37.4
7	10.0	118.2	238.6	-74.6	55.2	8	10.0	150.9	251.0	-89.5	63.2
9	10.0	181.9	255.9	-101.7	67.8	10	10.0	207.4	253.0	-110.8	70.3
11	10.0	226.5	242.4	-116.5	70.6	12	10.0	238.8	224.4	-118.7	68.9
13	10.0	243.9	199.6	-117.2	65.0	14	10.0	241.5	168.8	-112.2	59.2
15	10.0	231.8	132.8	-103.8	51.5	16	10.0	238.6	118.2	-114.3	44.6
17	10.0	251.0	150.9	-138.6	36.0	18	10.0	255.9	181.9	-158.7	26.2
19	10.0	253.0	207.4	-174.0	15.7	20	10.0	242.4	226.5	-183.9	4.7
21	10.0	224.4	238.8	-188.3	-6.5	22	10.0	199.6	243.9	-186.9	-17.4
23	10.0	168.8	241.5	-179.9	-27.9	24	10.0	132.8	231.8	-167.4	-37.4

Attachment A

25	10.0,	118.2,	238.6,	-163.9,	-55.2,	26	10.0,	150.9,	251.0,	-161.5,	-63.2,
27	10.0,	181.9,	255.9,	-154.2,	-67.8,	28	10.0,	207.4,	253.0,	-142.2,	-70.3,
29	10.0,	226.5,	242.4,	-125.9,	-70.6,	30	10.0,	238.8,	224.4,	-105.7,	-68.9,
31	10.0,	243.9,	199.6,	-82.4,	-65.0,	32	10.0,	241.5,	168.8,	-56.5,	-59.2,
33	10.0,	231.8,	132.8,	-28.9,	-51.5,	34	10.0,	238.6,	118.2,	-3.9,	-44.6,
35	10.0,	251.0,	150.9,	-12.3,	-36.0,	36	10.0,	255.9,	181.9,	-23.2,	-26.2,

SOURCE ID: 8EWE00H5

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	253.0,	207.4,	-30.5,	-18.1,	2	10.0,	242.4,	226.5,	-39.3,	-6.6,
3	10.0,	224.4,	238.8,	-46.9,	5.2,	4	10.0,	199.6,	243.9,	-53.1,	16.8,
5	10.0,	168.8,	241.5,	-57.7,	27.9,	6	10.0,	132.8,	231.8,	-60.6,	38.2,
7	10.0,	118.2,	238.6,	-71.0,	56.6,	8	10.0,	150.9,	251.0,	-86.2,	65.1,
9	10.0,	181.9,	255.9,	-98.8,	70.2,	10	10.0,	207.4,	253.0,	-108.4,	73.2,
11	10.0,	226.5,	242.4,	-114.6,	74.0,	12	10.0,	238.8,	224.4,	-117.4,	72.5,
13	10.0,	243.9,	199.6,	-116.6,	68.8,	14	10.0,	241.5,	168.8,	-112.3,	63.0,
15	10.0,	231.8,	132.8,	-104.6,	55.3,	16	10.0,	238.6,	118.2,	-115.7,	48.2,
17	10.0,	251.0,	150.9,	-140.6,	39.3,	18	10.0,	255.9,	181.9,	-161.2,	29.2,
19	10.0,	253.0,	207.4,	-176.9,	18.1,	20	10.0,	242.4,	226.5,	-187.2,	6.6,
21	10.0,	224.4,	238.8,	-191.9,	-5.2,	22	10.0,	199.6,	243.9,	-190.7,	-16.8,
23	10.0,	168.8,	241.5,	-183.8,	-27.9,	24	10.0,	132.8,	231.8,	-171.2,	-38.2,
25	10.0,	118.2,	238.6,	-167.5,	-56.6,	26	10.0,	150.9,	251.0,	-164.8,	-65.1,
27	10.0,	181.9,	255.9,	-157.1,	-70.2,	28	10.0,	207.4,	253.0,	-144.6,	-73.2,
29	10.0,	226.5,	242.4,	-127.8,	-74.0,	30	10.0,	238.8,	224.4,	-107.0,	-72.5,
31	10.0,	243.9,	199.6,	-83.0,	-68.8,	32	10.0,	241.5,	168.8,	-56.5,	-63.0,
33	10.0,	231.8,	132.8,	-28.2,	-55.3,	34	10.0,	238.6,	118.2,	-2.5,	-48.2,
35	10.0,	251.0,	150.9,	-10.3,	-39.3,	36	10.0,	255.9,	181.9,	-20.7,	-29.2,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction
02/20/20

*** AERMET - VERSION 14134 *** ***
13:40:41

PAGE 48

*** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE00H6

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	113.4,	91.4,	-28.2,	15.7,	2	6.0,	111.1,	99.5,	-35.9,	18.1,
3	6.0,	105.5,	104.5,	-42.6,	20.0,	4	6.0,	96.6,	106.4,	-47.9,	21.3,
5	6.0,	84.8,	105.1,	-51.8,	21.9,	6	6.0,	70.3,	100.5,	-54.1,	21.9,
7	6.0,	67.0,	99.9,	-55.8,	24.0,	8	6.0,	70.2,	107.8,	-63.3,	24.7,
9	6.0,	80.5,	112.3,	-68.9,	20.7,	10	6.0,	91.4,	113.4,	-72.4,	17.5,
11	6.0,	99.5,	111.1,	-73.7,	13.8,	12	6.0,	104.5,	105.5,	-72.7,	9.7,
13	6.0,	106.4,	96.6,	-69.6,	5.3,	14	6.0,	105.1,	84.8,	-64.3,	0.7,
15	6.0,	100.5,	70.3,	-57.0,	-3.9,	16	6.0,	99.9,	67.0,	-57.5,	-5.9,
17	6.0,	107.8,	70.2,	-59.8,	-9.5,	18	6.0,	112.3,	80.5,	-60.9,	-12.8,
19	6.0,	113.4,	91.4,	-63.2,	-15.7,	20	6.0,	111.1,	99.5,	-63.5,	-18.1,
21	6.0,	105.5,	104.5,	-61.9,	-20.0,	22	6.0,	96.6,	106.4,	-58.5,	-21.3,
23	6.0,	84.8,	105.1,	-53.2,	-21.9,	24	6.0,	70.3,	100.5,	-46.4,	-21.9,
25	6.0,	67.0,	99.9,	-44.1,	-24.0,	26	6.0,	70.2,	107.8,	-44.4,	-24.7,
27	6.0,	80.5,	112.3,	-43.4,	-20.7,	28	6.0,	91.4,	113.4,	-41.1,	-17.5,
29	6.0,	99.5,	111.1,	-37.5,	-13.8,	30	6.0,	104.5,	105.5,	-32.7,	-9.7,
31	6.0,	106.4,	96.6,	-27.0,	-5.3,	32	6.0,	105.1,	84.8,	-20.5,	-0.7,
33	6.0,	100.5,	70.3,	-13.3,	3.9,	34	6.0,	99.9,	67.0,	-9.5,	5.9,
35	6.0,	107.8,	70.2,	-10.4,	9.5,	36	6.0,	112.3,	80.5,	-19.6,	12.8,

SOURCE ID: 8EWE00H7

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	113.4,	91.4,	-26.4,	12.0,	2	6.0,	111.1,	99.5,	-33.6,	14.8,
3	6.0,	105.5,	104.5,	-39.7,	17.2,	4	6.0,	96.6,	106.4,	-44.6,	19.0,
5	6.0,	84.8,	105.1,	-48.1,	20.2,	6	6.0,	70.3,	100.5,	-50.2,	20.9,
7	6.0,	67.0,	99.9,	-51.8,	23.7,	8	6.0,	70.2,	107.8,	-59.3,	25.1,
9	6.0,	80.5,	112.3,	-65.0,	21.8,	10	6.0,	91.4,	113.4,	-68.7,	19.2,

Attachment A

11	6.0,	99.5,	111.1,	-70.4,	16.2,	12	6.0,	104.5,	105.5,	-69.9,	12.6,
13	6.0,	106.4,	96.6,	-67.3,	8.6,	14	6.0,	105.1,	84.8,	-62.6,	4.4,
15	6.0,	100.5,	70.3,	-56.1,	0.1,	16	6.0,	99.9,	67.0,	-57.2,	-1.8,
17	6.0,	107.8,	70.2,	-60.2,	-5.4,	18	6.0,	112.3,	80.5,	-62.0,	-8.9,
19	6.0,	113.4,	91.4,	-64.9,	-12.0,	20	6.0,	111.1,	99.5,	-65.9,	-14.8,
21	6.0,	105.5,	104.5,	-64.8,	-17.2,	22	6.0,	96.6,	106.4,	-61.8,	-19.0,
23	6.0,	84.8,	105.1,	-56.9,	-20.2,	24	6.0,	70.3,	100.5,	-50.3,	-20.9,
25	6.0,	67.0,	99.9,	-48.1,	-23.7,	26	6.0,	70.2,	107.8,	-48.5,	-25.1,
27	6.0,	80.5,	112.3,	-47.3,	-21.8,	28	6.0,	91.4,	113.4,	-44.7,	-19.2,
29	6.0,	99.5,	111.1,	-40.8,	-16.2,	30	6.0,	104.5,	105.5,	-35.6,	-12.6,
31	6.0,	106.4,	96.6,	-29.3,	-8.6,	32	6.0,	105.1,	84.8,	-22.1,	-4.4,
33	6.0,	100.5,	70.3,	-14.3,	-0.1,	34	6.0,	99.9,	67.0,	-9.8,	1.8,
35	6.0,	107.8,	70.2,	-10.0,	5.4,	36	6.0,	112.3,	80.5,	-18.5,	8.9,

SOURCE ID: 8EWE00H8

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	113.4,	91.4,	-22.4,	8.2,	2	6.0,	111.1,	99.5,	-29.0,	11.8,
3	6.0,	105.5,	104.5,	-34.6,	15.0,	4	6.0,	96.6,	106.4,	-39.2,	17.7,
5	6.0,	84.8,	105.1,	-42.6,	19.9,	6	6.0,	70.3,	100.5,	-44.8,	21.5,
7	6.0,	67.0,	99.9,	-46.5,	25.3,	8	6.0,	70.2,	107.8,	-54.4,	27.6,
9	6.0,	80.5,	112.3,	-60.6,	25.1,	10	6.0,	91.4,	113.4,	-65.0,	23.3,
11	6.0,	99.5,	111.1,	-67.4,	20.8,	12	6.0,	104.5,	105.5,	-67.7,	17.6,
13	6.0,	106.4,	96.6,	-66.0,	14.0,	14	6.0,	105.1,	84.8,	-62.3,	9.9,
15	6.0,	100.5,	70.3,	-56.7,	5.5,	16	6.0,	99.9,	67.0,	-58.8,	3.4,
17	6.0,	107.8,	70.2,	-62.7,	-0.5,	18	6.0,	112.3,	80.5,	-65.3,	-4.5,
19	6.0,	113.4,	91.4,	-68.9,	-8.2,	20	6.0,	111.1,	99.5,	-70.5,	-11.8,
21	6.0,	105.5,	104.5,	-69.9,	-15.0,	22	6.0,	96.6,	106.4,	-67.2,	-17.7,
23	6.0,	84.8,	105.1,	-62.4,	-19.9,	24	6.0,	70.3,	100.5,	-55.8,	-21.5,
25	6.0,	67.0,	99.9,	-53.4,	-25.3,	26	6.0,	70.2,	107.8,	-53.4,	-27.6,
27	6.0,	80.5,	112.3,	-51.7,	-25.1,	28	6.0,	91.4,	113.4,	-48.5,	-23.3,
29	6.0,	99.5,	111.1,	-43.8,	-20.8,	30	6.0,	104.5,	105.5,	-37.7,	-17.6,
31	6.0,	106.4,	96.6,	-30.5,	-14.0,	32	6.0,	105.1,	84.8,	-22.4,	-9.9,
33	6.0,	100.5,	70.3,	-13.6,	-5.5,	34	6.0,	99.9,	67.0,	-8.2,	-3.4,
35	6.0,	107.8,	70.2,	-7.5,	0.5,	36	6.0,	112.3,	80.5,	-15.2,	4.5,

SOURCE ID: 8EWE00H9

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	113.4,	91.4,	-20.6,	4.1,	2	6.0,	111.1,	99.5,	-26.4,	8.1,
3	6.0,	105.5,	104.5,	-31.5,	11.7,	4	6.0,	96.6,	106.4,	-35.5,	15.1,
5	6.0,	84.8,	105.1,	-38.6,	18.0,	6	6.0,	70.3,	100.5,	-40.4,	20.3,
7	6.0,	67.0,	99.9,	-42.0,	24.8,	8	6.0,	70.2,	107.8,	-49.9,	27.9,
9	6.0,	80.5,	112.3,	-56.2,	26.2,	10	6.0,	91.4,	113.4,	-60.8,	25.1,
11	6.0,	99.5,	111.1,	-63.6,	23.3,	12	6.0,	104.5,	105.5,	-64.5,	20.8,
13	6.0,	106.4,	96.6,	-63.4,	17.7,	14	6.0,	105.1,	84.8,	-60.3,	14.0,
15	6.0,	100.5,	70.3,	-55.5,	9.9,	16	6.0,	99.9,	67.0,	-58.3,	8.0,
17	6.0,	107.8,	70.2,	-63.0,	4.0,	18	6.0,	112.3,	80.5,	-66.4,	-0.1,
19	6.0,	113.4,	91.4,	-70.8,	-4.1,	20	6.0,	111.1,	99.5,	-73.0,	-8.1,
21	6.0,	105.5,	104.5,	-73.0,	-11.7,	22	6.0,	96.6,	106.4,	-70.9,	-15.1,
23	6.0,	84.8,	105.1,	-66.5,	-18.0,	24	6.0,	70.3,	100.5,	-60.1,	-20.3,
25	6.0,	67.0,	99.9,	-57.9,	-24.8,	26	6.0,	70.2,	107.8,	-57.9,	-27.9,
27	6.0,	80.5,	112.3,	-56.1,	-26.2,	28	6.0,	91.4,	113.4,	-52.6,	-25.1,
29	6.0,	99.5,	111.1,	-47.5,	-23.3,	30	6.0,	104.5,	105.5,	-41.0,	-20.8,
31	6.0,	106.4,	96.6,	-33.2,	-17.7,	32	6.0,	105.1,	84.8,	-24.4,	-14.0,
33	6.0,	100.5,	70.3,	-14.9,	-9.9,	34	6.0,	99.9,	67.0,	-8.6,	-8.0,
35	6.0,	107.8,	70.2,	-7.2,	-4.0,	36	6.0,	112.3,	80.5,	-14.1,	0.1,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41 ***

PAGE 49

*** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

Attachment A

SOURCE ID: 8EWE00HA

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0	113.4	91.4	-18.7	-0.0	2	6.0	111.1	99.5	-23.9	4.3
3	6.0	105.5	104.5	-28.3	8.5	4	6.0	96.6	106.4	-31.9	12.4
5	6.0	84.8	105.1	-34.5	16.0	6	6.0	70.3	100.5	-36.0	19.0
7	6.0	67.0	99.9	-37.5	24.4	8	6.0	70.2	107.8	-45.3	28.2
9	6.0	80.5	112.3	-51.8	27.2	10	6.0	91.4	113.4	-56.7	27.0
11	6.0	99.5	111.1	-59.9	25.9	12	6.0	104.5	105.5	-61.2	23.9
13	6.0	106.4	96.6	-60.7	21.3	14	6.0	105.1	84.8	-58.3	18.1
15	6.0	100.5	70.3	-54.2	14.2	16	6.0	99.9	67.0	-57.8	12.5
17	6.0	107.8	70.2	-63.3	8.5	18	6.0	112.3	80.5	-67.5	4.3
19	6.0	113.4	91.4	-72.6	0.0	20	6.0	111.1	99.5	-75.6	-4.3
21	6.0	105.5	104.5	-76.2	-8.5	22	6.0	96.6	106.4	-74.5	-12.4
23	6.0	84.8	105.1	-70.6	-16.0	24	6.0	70.3	100.5	-64.5	-19.0
25	6.0	67.0	99.9	-62.4	-24.4	26	6.0	70.2	107.8	-62.4	-28.2
27	6.0	80.5	112.3	-60.5	-27.2	28	6.0	91.4	113.4	-56.8	-27.0
29	6.0	99.5	111.1	-51.3	-25.9	30	6.0	104.5	105.5	-44.2	-23.9
31	6.0	106.4	96.6	-35.9	-21.3	32	6.0	105.1	84.8	-26.4	-18.1
33	6.0	100.5	70.3	-16.1	-14.2	34	6.0	99.9	67.0	-9.1	-12.5
35	6.0	107.8	70.2	-6.9	-8.5	36	6.0	112.3	80.5	-13.0	-4.3

SOURCE ID: 8EWE00HB

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0	113.4	91.4	-14.8	-6.0	2	6.0	111.1	99.5	-19.0	-1.0
3	6.0	105.5	104.5	-22.6	4.2	4	6.0	96.6	106.4	-25.5	9.2
5	6.0	84.8	105.1	-27.6	13.9	6	6.0	70.3	100.5	-28.9	18.2
7	6.0	67.0	99.9	-30.3	24.7	8	6.0	70.2	107.8	-38.3	29.8
9	6.0	80.5	112.3	-45.2	30.1	10	6.0	91.4	113.4	-50.7	30.9
11	6.0	99.5	111.1	-54.6	30.7	12	6.0	104.5	105.5	-56.9	29.7
13	6.0	106.4	96.6	-57.4	27.7	14	6.0	105.1	84.8	-56.2	24.9
15	6.0	100.5	70.3	-53.3	21.4	16	6.0	99.9	67.0	-58.2	19.6
17	6.0	107.8	70.2	-64.9	15.5	18	6.0	112.3	80.5	-70.3	11.0
19	6.0	113.4	91.4	-76.5	6.0	20	6.0	111.1	99.5	-80.5	1.0
21	6.0	105.5	104.5	-81.9	-4.2	22	6.0	96.6	106.4	-80.9	-9.2
23	6.0	84.8	105.1	-77.4	-13.9	24	6.0	70.3	100.5	-71.6	-18.2
25	6.0	67.0	99.9	-69.6	-24.7	26	6.0	70.2	107.8	-69.4	-29.8
27	6.0	80.5	112.3	-67.1	-30.1	28	6.0	91.4	113.4	-62.8	-30.9
29	6.0	99.5	111.1	-56.5	-30.7	30	6.0	104.5	105.5	-48.6	-29.7
31	6.0	106.4	96.6	-39.1	-27.7	32	6.0	105.1	84.8	-28.5	-24.9
33	6.0	100.5	70.3	-17.0	-21.4	34	6.0	99.9	67.0	-8.7	-19.6
35	6.0	107.8	70.2	-5.3	-15.5	36	6.0	112.3	80.5	-10.2	-11.0

SOURCE ID: 8EWE00HC

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0	113.4	91.4	-11.3	-10.4	2	6.0	111.1	99.5	-14.8	-4.6
3	6.0	105.5	104.5	-17.8	1.3	4	6.0	96.6	106.4	-20.3	7.1
5	6.0	84.8	105.1	-22.1	12.8	6	6.0	70.3	100.5	-23.3	18.1
7	10.0	112.9	170.9	-220.4	41.4	8	10.0	132.9	182.8	-231.8	15.0
9	10.0	150.8	189.2	-236.2	-10.9	10	10.0	167.2	189.8	-233.4	-35.0
11	10.0	178.5	184.7	-223.6	-58.0	12	10.0	184.4	174.0	-206.9	-79.3
13	6.0	106.4	96.6	-55.4	32.9	14	6.0	105.1	84.8	-55.2	30.4
15	6.0	100.5	70.3	-53.2	26.9	16	6.0	99.9	67.0	-59.1	25.2
17	6.0	107.8	70.2	-66.8	20.8	18	6.0	112.3	80.5	-73.0	15.9
19	6.0	113.4	91.4	-80.0	10.4	20	6.0	111.1	99.5	-84.7	4.6
21	6.0	105.5	104.5	-86.7	-1.3	22	6.0	96.6	106.4	-86.1	-7.1
23	6.0	84.8	105.1	-82.9	-12.8	24	6.0	70.3	100.5	-77.2	-18.1
25	6.0	67.0	99.9	-75.1	-25.6	26	6.0	70.2	107.8	-74.7	-31.6
27	6.0	80.5	112.3	-72.0	-32.8	28	6.0	91.4	113.4	-67.1	-34.4
29	6.0	99.5	111.1	-60.2	-34.9	30	6.0	104.5	105.5	-51.4	-34.5
31	6.0	106.4	96.6	-41.1	-32.9	32	6.0	105.1	84.8	-29.6	-30.4
33	6.0	100.5	70.3	-17.1	-26.9	34	6.0	99.9	67.0	-7.9	-25.2
35	6.0	107.8	70.2	-3.5	-20.8	36	6.0	112.3	80.5	-7.5	-15.9

SOURCE ID: 8EWE00HD

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0	189.8	167.2	-79.0	51.5	2	10.0	184.7	178.5	-93.1	52.4

Attachment A

3	10.0,	174.0,	184.4,	-104.5,	51.7,	4	10.0,	157.9,	184.6,	-112.7,	49.4,
5	10.0,	137.1,	179.3,	-117.4,	45.7,	6	10.0,	112.1,	168.5,	-118.6,	40.5,
7	10.0,	112.9,	170.9,	-125.2,	32.2,	8	10.0,	132.9,	182.8,	-136.5,	22.5,
9	10.0,	150.8,	189.2,	-143.6,	13.0,	10	10.0,	167.2,	189.8,	-146.4,	4.6,
11	10.0,	178.5,	184.7,	-144.7,	-3.9,	12	10.0,	184.4,	174.0,	-138.7,	-12.3,
13	10.0,	184.6,	157.9,	-128.4,	-20.4,	14	10.0,	179.3,	137.1,	-114.2,	-27.8,
15	10.0,	168.5,	112.1,	-96.6,	-34.3,	16	10.0,	170.9,	112.9,	-88.6,	-39.7,
17	10.0,	182.8,	132.9,	-88.9,	-45.0,	18	10.0,	189.2,	150.8,	-88.4,	-49.0,
19	10.0,	189.8,	167.2,	-88.2,	-51.5,	20	10.0,	184.7,	178.5,	-85.3,	-52.4,
21	10.0,	174.0,	184.4,	-79.9,	-51.7,	22	10.0,	157.9,	184.6,	-72.0,	-49.4,
23	10.0,	137.1,	179.3,	-61.9,	-45.7,	24	10.0,	112.1,	168.5,	-49.9,	-40.5,
25	10.0,	112.9,	170.9,	-45.7,	-32.2,	26	10.0,	132.9,	182.8,	-46.4,	-22.5,
27	10.0,	150.8,	189.2,	-45.6,	-13.0,	28	10.0,	167.2,	189.8,	-43.4,	-4.6,
29	10.0,	178.5,	184.7,	-40.0,	3.9,	30	10.0,	184.4,	174.0,	-35.3,	12.3,
31	10.0,	184.6,	157.9,	-29.5,	20.4,	32	10.0,	179.3,	137.1,	-22.9,	27.8,
33	10.0,	168.5,	112.1,	-15.5,	34.3,	34	10.0,	170.9,	112.9,	-24.3,	39.7,
35	10.0,	182.8,	132.9,	-43.9,	45.0,	36	10.0,	189.2,	150.8,	-62.4,	49.0,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***

02/20/20

*** AERMET - VERSION 14134 *** *** ***

13:40:41

PAGE 50

*** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE00HE

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	189.8,	167.2,	-76.4,	48.8,	2	10.0,	184.7,	178.5,	-90.1,	50.2,
3	10.0,	174.0,	184.4,	-101.1,	50.0,	4	10.0,	157.9,	184.6,	-109.1,	48.4,
5	10.0,	137.1,	179.3,	-113.7,	45.3,	6	10.0,	112.1,	168.5,	-114.8,	40.8,
7	10.0,	112.9,	170.9,	-121.5,	33.1,	8	10.0,	132.9,	182.8,	-133.0,	24.0,
9	10.0,	150.8,	189.2,	-140.5,	15.1,	10	10.0,	167.2,	189.8,	-143.7,	7.2,
11	10.0,	178.5,	184.7,	-142.5,	-0.9,	12	10.0,	184.4,	174.0,	-137.0,	-9.0,
13	10.0,	184.6,	157.9,	-127.4,	-16.8,	14	10.0,	179.3,	137.1,	-113.8,	-24.0,
15	10.0,	168.5,	112.1,	-96.8,	-30.6,	16	10.0,	170.9,	112.9,	-89.5,	-36.1,
17	10.0,	182.8,	132.9,	-90.5,	-41.6,	18	10.0,	189.2,	150.8,	-90.5,	-45.9,
19	10.0,	189.8,	167.2,	-90.8,	-48.8,	20	10.0,	184.7,	178.5,	-88.4,	-50.2,
21	10.0,	174.0,	184.4,	-83.2,	-50.0,	22	10.0,	157.9,	184.6,	-75.6,	-48.4,
23	10.0,	137.1,	179.3,	-65.6,	-45.3,	24	10.0,	112.1,	168.5,	-53.6,	-40.8,
25	10.0,	112.9,	170.9,	-49.3,	-33.1,	26	10.0,	132.9,	182.8,	-49.8,	-24.0,
27	10.0,	150.8,	189.2,	-48.7,	-15.1,	28	10.0,	167.2,	189.8,	-46.1,	-7.2,
29	10.0,	178.5,	184.7,	-42.2,	0.9,	30	10.0,	184.4,	174.0,	-36.9,	9.0,
31	10.0,	184.6,	157.9,	-30.6,	16.8,	32	10.0,	179.3,	137.1,	-23.3,	24.0,
33	10.0,	168.5,	112.1,	-15.3,	30.6,	34	10.0,	170.9,	112.9,	-23.4,	36.1,
35	10.0,	182.8,	132.9,	-42.4,	41.6,	36	10.0,	189.2,	150.8,	-60.3,	45.9,

SOURCE ID: 8EWE00HF

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	189.8,	167.2,	-73.9,	46.1,	2	10.0,	184.7,	178.5,	-87.2,	47.9,
3	10.0,	174.0,	184.4,	-97.8,	48.4,	4	10.0,	157.9,	184.6,	-105.5,	47.3,
5	10.0,	137.1,	179.3,	-110.0,	44.8,	6	10.0,	112.1,	168.5,	-111.2,	41.0,
7	10.0,	112.9,	170.9,	-117.9,	33.9,	8	10.0,	132.9,	182.8,	-129.6,	25.5,
9	10.0,	150.8,	189.2,	-137.4,	17.1,	10	10.0,	167.2,	189.8,	-141.0,	9.7,
11	10.0,	178.5,	184.7,	-140.3,	2.1,	12	10.0,	184.4,	174.0,	-135.3,	-5.7,
13	10.0,	184.6,	157.9,	-126.3,	-13.2,	14	10.0,	179.3,	137.1,	-113.4,	-20.4,
15	10.0,	168.5,	112.1,	-97.0,	-26.9,	16	10.0,	170.9,	112.9,	-90.4,	-32.5,
17	10.0,	182.8,	132.9,	-91.9,	-38.2,	18	10.0,	189.2,	150.8,	-92.5,	-42.8,
19	10.0,	189.8,	167.2,	-93.3,	-46.1,	20	10.0,	184.7,	178.5,	-91.3,	-47.9,
21	10.0,	174.0,	184.4,	-86.5,	-48.4,	22	10.0,	157.9,	184.6,	-79.1,	-47.3,
23	10.0,	137.1,	179.3,	-69.3,	-44.8,	24	10.0,	112.1,	168.5,	-57.3,	-41.0,
25	10.0,	112.9,	170.9,	-52.9,	-33.9,	26	10.0,	132.9,	182.8,	-53.2,	-25.5,
27	10.0,	150.8,	189.2,	-51.8,	-17.1,	28	10.0,	167.2,	189.8,	-48.8,	-9.7,
29	10.0,	178.5,	184.7,	-44.4,	-2.1,	30	10.0,	184.4,	174.0,	-38.6,	5.7,
31	10.0,	184.6,	157.9,	-31.7,	13.2,	32	10.0,	179.3,	137.1,	-23.7,	20.4,

Attachment A

33	10.0,	168.5,	112.1,	-15.1,	26.9,	34	10.0,	170.9,	112.9,	-22.6,	32.5,
35	10.0,	182.8,	132.9,	-41.0,	38.2,	36	10.0,	189.2,	150.8,	-58.3,	42.8,

SOURCE ID: 8EWE00HG

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	189.8,	167.2,	-71.5,	42.2,	2	10.0,	184.7,	178.5,	-84.2,	44.5,
3	10.0,	174.0,	184.4,	-94.3,	45.5,	4	10.0,	157.9,	184.6,	-101.6,	45.1,
5	10.0,	137.1,	179.3,	-105.8,	43.3,	6	10.0,	112.1,	168.5,	-106.7,	40.3,
7	10.0,	112.9,	170.9,	-113.4,	34.0,	8	10.0,	132.9,	182.8,	-125.2,	26.3,
9	10.0,	150.8,	189.2,	-133.2,	18.7,	10	10.0,	167.2,	189.8,	-137.1,	12.0,
11	10.0,	178.5,	184.7,	-136.9,	5.0,	12	10.0,	184.4,	174.0,	-132.5,	-2.2,
13	10.0,	184.6,	157.9,	-124.1,	-9.3,	14	10.0,	179.3,	137.1,	-111.9,	-16.1,
15	10.0,	168.5,	112.1,	-96.3,	-22.5,	16	10.0,	170.9,	112.9,	-90.4,	-28.0,
17	10.0,	182.8,	132.9,	-92.7,	-33.8,	18	10.0,	189.2,	150.8,	-94.1,	-38.6,
19	10.0,	189.8,	167.2,	-95.6,	-42.2,	20	10.0,	184.7,	178.5,	-94.2,	-44.5,
21	10.0,	174.0,	184.4,	-90.0,	-45.5,	22	10.0,	157.9,	184.6,	-83.0,	-45.1,
23	10.0,	137.1,	179.3,	-73.5,	-43.3,	24	10.0,	112.1,	168.5,	-61.8,	-40.3,
25	10.0,	112.9,	170.9,	-57.4,	-34.0,	26	10.0,	132.9,	182.8,	-57.6,	-26.3,
27	10.0,	150.8,	189.2,	-56.0,	-18.7,	28	10.0,	167.2,	189.8,	-52.7,	-12.0,
29	10.0,	178.5,	184.7,	-47.8,	-5.0,	30	10.0,	184.4,	174.0,	-41.4,	2.2,
31	10.0,	184.6,	157.9,	-33.8,	9.3,	32	10.0,	179.3,	137.1,	-25.2,	16.1,
33	10.0,	168.5,	112.1,	-15.8,	22.5,	34	10.0,	170.9,	112.9,	-22.5,	28.0,
35	10.0,	182.8,	132.9,	-40.1,	33.8,	36	10.0,	189.2,	150.8,	-56.7,	38.6,

SOURCE ID: 8EWE00HH

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	189.8,	167.2,	-68.8,	38.9,	2	10.0,	184.7,	178.5,	-81.0,	41.8,
3	10.0,	174.0,	184.4,	-90.7,	43.4,	4	10.0,	157.9,	184.6,	-97.6,	43.6,
5	10.0,	137.1,	179.3,	-101.6,	42.6,	6	10.0,	112.1,	168.5,	-102.5,	40.2,
7	10.0,	112.9,	170.9,	-109.2,	34.7,	8	10.0,	132.9,	182.8,	-121.2,	27.7,
9	10.0,	150.8,	189.2,	-129.5,	20.8,	10	10.0,	167.2,	189.8,	-133.9,	14.7,
11	10.0,	178.5,	184.7,	-134.1,	8.2,	12	10.0,	184.4,	174.0,	-130.4,	1.5,
13	10.0,	184.6,	157.9,	-122.6,	-5.3,	14	10.0,	179.3,	137.1,	-111.1,	-12.0,
15	10.0,	168.5,	112.1,	-96.3,	-18.2,	16	10.0,	170.9,	112.9,	-91.1,	-23.8,
17	10.0,	182.8,	132.9,	-94.1,	-29.8,	18	10.0,	189.2,	150.8,	-96.2,	-34.9,
19	10.0,	189.8,	167.2,	-98.3,	-38.9,	20	10.0,	184.7,	178.5,	-97.5,	-41.8,
21	10.0,	174.0,	184.4,	-93.7,	-43.4,	22	10.0,	157.9,	184.6,	-87.0,	-43.6,
23	10.0,	137.1,	179.3,	-77.7,	-42.6,	24	10.0,	112.1,	168.5,	-66.0,	-40.2,
25	10.0,	112.9,	170.9,	-61.6,	-34.7,	26	10.0,	132.9,	182.8,	-61.6,	-27.7,
27	10.0,	150.8,	189.2,	-59.7,	-20.8,	28	10.0,	167.2,	189.8,	-56.0,	-14.7,
29	10.0,	178.5,	184.7,	-50.6,	-8.2,	30	10.0,	184.4,	174.0,	-43.6,	-1.5,
31	10.0,	184.6,	157.9,	-35.3,	5.3,	32	10.0,	179.3,	137.1,	-26.0,	12.0,
33	10.0,	168.5,	112.1,	-15.8,	18.2,	34	10.0,	170.9,	112.9,	-21.8,	23.8,
35	10.0,	182.8,	132.9,	-38.7,	29.8,	36	10.0,	189.2,	150.8,	-54.6,	34.9,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
02/20/20

*** AERMET - VERSION 14134 *** ***
13:40:41

PAGE 51

*** MODELOPTs: RegDFault CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE00HI

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	189.8,	167.2,	-66.0,	34.7,	2	10.0,	184.7,	178.5,	-77.4,	38.1,
3	10.0,	174.0,	184.4,	-86.5,	40.3,	4	10.0,	157.9,	184.6,	-93.0,	41.4,
5	10.0,	137.1,	179.3,	-96.6,	41.2,	6	10.0,	112.1,	168.5,	-97.3,	39.7,
7	10.0,	112.9,	170.9,	-104.1,	35.0,	8	10.0,	132.9,	182.8,	-116.2,	29.0,
9	10.0,	150.8,	189.2,	-124.8,	22.9,	10	10.0,	167.2,	189.8,	-129.6,	17.6,
11	10.0,	178.5,	184.7,	-130.4,	11.8,	12	10.0,	184.4,	174.0,	-127.3,	5.7,
13	10.0,	184.6,	157.9,	-120.3,	-0.7,	14	10.0,	179.3,	137.1,	-109.7,	-7.0,
15	10.0,	168.5,	112.1,	-95.7,	-13.1,	16	10.0,	170.9,	112.9,	-91.5,	-18.7,
17	10.0,	182.8,	132.9,	-95.4,	-24.8,	18	10.0,	189.2,	150.8,	-98.3,	-30.2,

Attachment A

19	10.0,	189.8,	167.2,	-101.2,	-34.7,	20	10.0,	184.7,	178.5,	-101.1,	-38.1,
21	10.0,	174.0,	184.4,	-97.8,	-40.3,	22	10.0,	157.9,	184.6,	-91.6,	-41.4,
23	10.0,	137.1,	179.3,	-82.6,	-41.2,	24	10.0,	112.1,	168.5,	-71.1,	-39.7,
25	10.0,	112.9,	170.9,	-66.8,	-35.0,	26	10.0,	132.9,	182.8,	-66.6,	-29.0,
27	10.0,	150.8,	189.2,	-64.4,	-22.9,	28	10.0,	167.2,	189.8,	-60.2,	-17.6,
29	10.0,	178.5,	184.7,	-54.3,	-11.8,	30	10.0,	184.4,	174.0,	-46.6,	-5.7,
31	10.0,	184.6,	157.9,	-37.6,	0.7,	32	10.0,	179.3,	137.1,	-27.4,	7.0,
33	10.0,	168.5,	112.1,	-16.4,	13.1,	34	10.0,	170.9,	112.9,	-21.4,	18.7,
35	10.0,	182.8,	132.9,	-37.4,	24.8,	36	10.0,	189.2,	150.8,	-52.5,	30.2,

SOURCE ID: 8EWE00HJ

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	189.8,	167.2,	-63.3,	31.5,	2	10.0,	184.7,	178.5,	-74.2,	35.4,
3	10.0,	174.0,	184.4,	-82.9,	38.3,	4	10.0,	157.9,	184.6,	-89.1,	40.0,
5	10.0,	137.1,	179.3,	-92.5,	40.5,	6	10.0,	112.1,	168.5,	-93.2,	39.7,
7	10.0,	112.9,	170.9,	-100.0,	35.8,	8	10.0,	132.9,	182.8,	-112.3,	30.4,
9	10.0,	150.8,	189.2,	-121.2,	25.0,	10	10.0,	167.2,	189.8,	-126.4,	20.3,
11	10.0,	178.5,	184.7,	-127.8,	15.0,	12	10.0,	184.4,	174.0,	-125.3,	9.3,
13	10.0,	184.6,	157.9,	-118.9,	3.2,	14	10.0,	179.3,	137.1,	-109.0,	-2.9,
15	10.0,	168.5,	112.1,	-95.8,	-8.9,	16	10.0,	170.9,	112.9,	-92.2,	-14.6,
17	10.0,	182.8,	132.9,	-96.8,	-20.9,	18	10.0,	189.2,	150.8,	-100.4,	-26.6,
19	10.0,	189.8,	167.2,	-103.9,	-31.5,	20	10.0,	184.7,	178.5,	-104.3,	-35.4,
21	10.0,	174.0,	184.4,	-101.5,	-38.3,	22	10.0,	157.9,	184.6,	-95.5,	-40.0,
23	10.0,	137.1,	179.3,	-86.8,	-40.5,	24	10.0,	112.1,	168.5,	-75.3,	-39.7,
25	10.0,	112.9,	170.9,	-70.9,	-35.8,	26	10.0,	132.9,	182.8,	-70.5,	-30.4,
27	10.0,	150.8,	189.2,	-68.0,	-25.0,	28	10.0,	167.2,	189.8,	-63.4,	-20.3,
29	10.0,	178.5,	184.7,	-56.9,	-15.0,	30	10.0,	184.4,	174.0,	-48.7,	-9.3,
31	10.0,	184.6,	157.9,	-39.0,	-3.2,	32	10.0,	179.3,	137.1,	-28.1,	2.9,
33	10.0,	168.5,	112.1,	-16.3,	8.9,	34	10.0,	170.9,	112.9,	-20.7,	14.6,
35	10.0,	182.8,	132.9,	-36.0,	20.9,	36	10.0,	189.2,	150.8,	-50.4,	26.6,

SOURCE ID: 8EWE00HK

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	189.8,	167.2,	-61.1,	27.6,	2	10.0,	184.7,	178.5,	-71.4,	32.0,
3	10.0,	174.0,	184.4,	-79.5,	35.4,	4	10.0,	157.9,	184.6,	-85.2,	37.7,
5	10.0,	137.1,	179.3,	-88.3,	38.9,	6	10.0,	112.1,	168.5,	-88.8,	38.9,
7	10.0,	112.9,	170.9,	-95.5,	35.8,	8	10.0,	132.9,	182.8,	-107.9,	31.2,
9	10.0,	150.8,	189.2,	-117.0,	26.5,	10	10.0,	167.2,	189.8,	-122.5,	22.5,
11	10.0,	178.5,	184.7,	-124.3,	17.9,	12	10.0,	184.4,	174.0,	-122.4,	12.7,
13	10.0,	184.6,	157.9,	-116.7,	7.1,	14	10.0,	179.3,	137.1,	-107.5,	1.3,
15	10.0,	168.5,	112.1,	-95.0,	-4.5,	16	10.0,	170.9,	112.9,	-92.2,	-10.1,
17	10.0,	182.8,	132.9,	-97.6,	-16.5,	18	10.0,	189.2,	150.8,	-101.9,	-22.4,
19	10.0,	189.8,	167.2,	-106.1,	-27.6,	20	10.0,	184.7,	178.5,	-107.1,	-32.0,
21	10.0,	174.0,	184.4,	-104.8,	-35.4,	22	10.0,	157.9,	184.6,	-99.4,	-37.7,
23	10.0,	137.1,	179.3,	-90.9,	-38.9,	24	10.0,	112.1,	168.5,	-79.7,	-38.9,
25	10.0,	112.9,	170.9,	-75.3,	-35.8,	26	10.0,	132.9,	182.8,	-74.9,	-31.2,
27	10.0,	150.8,	189.2,	-72.2,	-26.5,	28	10.0,	167.2,	189.8,	-67.3,	-22.5,
29	10.0,	178.5,	184.7,	-60.4,	-17.9,	30	10.0,	184.4,	174.0,	-51.6,	-12.7,
31	10.0,	184.6,	157.9,	-41.2,	-7.1,	32	10.0,	179.3,	137.1,	-29.6,	-1.3,
33	10.0,	168.5,	112.1,	-17.1,	4.5,	34	10.0,	170.9,	112.9,	-20.7,	10.1,
35	10.0,	182.8,	132.9,	-35.3,	16.5,	36	10.0,	189.2,	150.8,	-48.9,	22.4,

SOURCE ID: 8EWE00HL

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	189.8,	167.2,	-59.2,	23.7,	2	10.0,	184.7,	178.5,	-68.9,	28.4,
3	10.0,	174.0,	184.4,	-76.5,	32.3,	4	10.0,	157.9,	184.6,	-81.7,	35.2,
5	10.0,	137.1,	179.3,	-84.4,	37.0,	6	10.0,	112.1,	168.5,	-84.6,	37.8,
7	10.0,	112.9,	170.9,	-91.2,	35.3,	8	10.0,	132.9,	182.8,	-103.6,	31.5,
9	10.0,	150.8,	189.2,	-112.8,	27.6,	10	10.0,	167.2,	189.8,	-118.6,	24.3,
11	10.0,	178.5,	184.7,	-120.8,	20.3,	12	10.0,	184.4,	174.0,	-119.3,	15.7,
13	10.0,	184.6,	157.9,	-114.2,	10.6,	14	10.0,	179.3,	137.1,	-105.6,	5.2,
15	10.0,	168.5,	112.1,	-93.8,	-0.4,	16	10.0,	170.9,	112.9,	-91.8,	-5.8,
17	10.0,	182.8,	132.9,	-98.0,	-12.2,	18	10.0,	189.2,	150.8,	-103.0,	-18.2,
19	10.0,	189.8,	167.2,	-107.9,	-23.7,	20	10.0,	184.7,	178.5,	-109.6,	-28.4,
21	10.0,	174.0,	184.4,	-107.9,	-32.3,	22	10.0,	157.9,	184.6,	-102.9,	-35.2,
23	10.0,	137.1,	179.3,	-94.9,	-37.0,	24	10.0,	112.1,	168.5,	-83.9,	-37.8,

Attachment A

25	10.0,	112.9,	170.9,	-79.7,	-35.3,	26	10.0,	132.9,	182.8,	-79.2,	-31.5,
27	10.0,	150.8,	189.2,	-76.4,	-27.6,	28	10.0,	167.2,	189.8,	-71.2,	-24.3,
29	10.0,	178.5,	184.7,	-63.9,	-20.3,	30	10.0,	184.4,	174.0,	-54.7,	-15.7,
31	10.0,	184.6,	157.9,	-43.7,	-10.6,	32	10.0,	179.3,	137.1,	-31.5,	-5.2,
33	10.0,	168.5,	112.1,	-18.3,	0.4,	34	10.0,	170.9,	112.9,	-21.1,	5.8,
35	10.0,	182.8,	132.9,	-34.9,	12.2,	36	10.0,	189.2,	150.8,	-47.8,	18.2,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** *** ***
 13:40:41

PAGE 52

*** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE00HM

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	189.8,	167.2,	-55.6,	20.7,	2	10.0,	184.7,	178.5,	-64.8,	26.1,
3	10.0,	174.0,	184.4,	-72.0,	30.7,	4	10.0,	157.9,	184.6,	-77.0,	34.4,
5	10.0,	137.1,	179.3,	-79.7,	37.1,	6	10.0,	112.1,	168.5,	-79.9,	38.6,
7	10.0,	112.9,	170.9,	-86.8,	37.0,	8	10.0,	132.9,	182.8,	-99.5,	33.9,
9	10.0,	150.8,	189.2,	-109.2,	30.7,	10	10.0,	167.2,	189.8,	-115.6,	28.0,
11	10.0,	178.5,	184.7,	-118.5,	24.5,	12	10.0,	184.4,	174.0,	-117.7,	20.2,
13	10.0,	184.6,	157.9,	-113.4,	15.3,	14	10.0,	179.3,	137.1,	-105.7,	10.0,
15	10.0,	168.5,	112.1,	-94.7,	4.3,	16	10.0,	170.9,	112.9,	-93.5,	-1.3,
17	10.0,	182.8,	132.9,	-100.4,	-8.1,	18	10.0,	189.2,	150.8,	-106.1,	-14.6,
19	10.0,	189.8,	167.2,	-111.6,	-20.7,	20	10.0,	184.7,	178.5,	-113.7,	-26.1,
21	10.0,	174.0,	184.4,	-112.4,	-30.7,	22	10.0,	157.9,	184.6,	-107.6,	-34.4,
23	10.0,	137.1,	179.3,	-99.6,	-37.1,	24	10.0,	112.1,	168.5,	-88.6,	-38.6,
25	10.0,	112.9,	170.9,	-84.1,	-37.0,	26	10.0,	132.9,	182.8,	-83.3,	-33.9,
27	10.0,	150.8,	189.2,	-80.0,	-30.7,	28	10.0,	167.2,	189.8,	-74.2,	-28.0,
29	10.0,	178.5,	184.7,	-66.2,	-24.5,	30	10.0,	184.4,	174.0,	-56.2,	-20.2,
31	10.0,	184.6,	157.9,	-44.5,	-15.3,	32	10.0,	179.3,	137.1,	-31.4,	-10.0,
33	10.0,	168.5,	112.1,	-17.4,	-4.3,	34	10.0,	170.9,	112.9,	-19.4,	1.3,
35	10.0,	182.8,	132.9,	-32.5,	8.1,	36	10.0,	189.2,	150.8,	-44.7,	14.6,

SOURCE ID: 8EWE00HN

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	189.8,	167.2,	-53.2,	16.3,	2	10.0,	184.7,	178.5,	-61.6,	22.2,
3	10.0,	174.0,	184.4,	-68.2,	27.5,	4	10.0,	157.9,	184.6,	-72.7,	31.9,
5	10.0,	137.1,	179.3,	-75.0,	35.3,	6	10.0,	112.1,	168.5,	-75.1,	37.7,
7	10.0,	112.9,	170.9,	-81.8,	36.9,	8	10.0,	132.9,	182.8,	-94.6,	34.7,
9	10.0,	150.8,	189.2,	-104.5,	32.3,	10	10.0,	167.2,	189.8,	-111.2,	30.4,
11	10.0,	178.5,	184.7,	-114.6,	27.6,	12	10.0,	184.4,	174.0,	-114.5,	23.9,
13	10.0,	184.6,	157.9,	-110.8,	19.6,	14	10.0,	179.3,	137.1,	-103.9,	14.6,
15	10.0,	168.5,	112.1,	-93.7,	9.2,	16	10.0,	170.9,	112.9,	-93.4,	3.6,
17	10.0,	182.8,	132.9,	-101.1,	-3.2,	18	10.0,	189.2,	150.8,	-107.7,	-9.9,
19	10.0,	189.8,	167.2,	-114.0,	-16.3,	20	10.0,	184.7,	178.5,	-116.8,	-22.2,
21	10.0,	174.0,	184.4,	-116.1,	-27.5,	22	10.0,	157.9,	184.6,	-111.9,	-31.9,
23	10.0,	137.1,	179.3,	-104.2,	-35.3,	24	10.0,	112.1,	168.5,	-93.4,	-37.7,
25	10.0,	112.9,	170.9,	-89.1,	-36.9,	26	10.0,	132.9,	182.8,	-88.2,	-34.7,
27	10.0,	150.8,	189.2,	-84.7,	-32.3,	28	10.0,	167.2,	189.8,	-78.6,	-30.4,
29	10.0,	178.5,	184.7,	-70.1,	-27.6,	30	10.0,	184.4,	174.0,	-59.5,	-23.9,
31	10.0,	184.6,	157.9,	-47.1,	-19.6,	32	10.0,	179.3,	137.1,	-33.2,	-14.6,
33	10.0,	168.5,	112.1,	-18.4,	-9.2,	34	10.0,	170.9,	112.9,	-19.5,	-3.6,
35	10.0,	182.8,	132.9,	-31.7,	3.2,	36	10.0,	189.2,	150.8,	-43.1,	9.9,

SOURCE ID: 8EWE00HO

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	189.8,	167.2,	-50.3,	12.1,	2	10.0,	184.7,	178.5,	-58.1,	18.5,
3	10.0,	174.0,	184.4,	-64.1,	24.4,	4	10.0,	157.9,	184.6,	-68.1,	29.6,
5	10.0,	137.1,	179.3,	-70.1,	33.9,	6	10.0,	112.1,	168.5,	-70.0,	37.1,
7	10.0,	112.9,	170.9,	-76.7,	37.3,	8	10.0,	132.9,	182.8,	-89.6,	36.0,
9	10.0,	150.8,	189.2,	-99.8,	34.4,	10	10.0,	167.2,	189.8,	-107.0,	33.3,

Attachment A

11	10.0,	178.5,	184.7,	-110.9,	31.2,	12	10.0,	184.4,	174.0,	-111.4,	28.1,
13	10.0,	184.6,	157.9,	-108.6,	24.2,	14	10.0,	179.3,	137.1,	-102.5,	19.6,
15	10.0,	168.5,	112.1,	-93.2,	14.3,	16	10.0,	170.9,	112.9,	-93.8,	8.8,
17	10.0,	182.8,	132.9,	-102.4,	1.8,	18	10.0,	189.2,	150.8,	-109.8,	-5.2,
19	10.0,	189.8,	167.2,	-116.9,	-12.1,	20	10.0,	184.7,	178.5,	-120.4,	-18.5,
21	10.0,	174.0,	184.4,	-120.3,	-24.4,	22	10.0,	157.9,	184.6,	-116.5,	-29.6,
23	10.0,	137.1,	179.3,	-109.2,	-33.9,	24	10.0,	112.1,	168.5,	-98.5,	-37.1,
25	10.0,	112.9,	170.9,	-94.2,	-37.3,	26	10.0,	132.9,	182.8,	-93.2,	-36.0,
27	10.0,	150.8,	189.2,	-89.4,	-34.4,	28	10.0,	167.2,	189.8,	-82.9,	-33.3,
29	10.0,	178.5,	184.7,	-73.8,	-31.2,	30	10.0,	184.4,	174.0,	-62.5,	-28.1,
31	10.0,	184.6,	157.9,	-49.3,	-24.2,	32	10.0,	179.3,	137.1,	-34.6,	-19.6,
33	10.0,	168.5,	112.1,	-18.9,	-14.3,	34	10.0,	170.9,	112.9,	-19.2,	-8.8,
35	10.0,	182.8,	132.9,	-30.5,	-1.8,	36	10.0,	189.2,	150.8,	-41.0,	5.2,

SOURCE ID: 8EWE00HP

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	189.8,	167.2,	-46.6,	8.9,	2	10.0,	184.7,	178.5,	-53.9,	16.1,
3	10.0,	174.0,	184.4,	-59.5,	22.8,	4	10.0,	157.9,	184.6,	-63.4,	28.8,
5	10.0,	137.1,	179.3,	-65.3,	33.9,	6	10.0,	112.1,	168.5,	-65.2,	38.0,
7	10.0,	112.9,	170.9,	-72.1,	38.9,	8	10.0,	132.9,	182.8,	-85.4,	38.4,
9	10.0,	150.8,	189.2,	-96.1,	37.5,	10	10.0,	167.2,	189.8,	-103.9,	37.0,
11	10.0,	178.5,	184.7,	-108.5,	35.4,	12	10.0,	184.4,	174.0,	-109.8,	32.6,
13	10.0,	184.6,	157.9,	-107.8,	28.9,	14	10.0,	179.3,	137.1,	-102.5,	24.4,
15	10.0,	168.5,	112.1,	-94.0,	19.1,	16	10.0,	170.9,	112.9,	-95.4,	13.3,
17	10.0,	182.8,	132.9,	-104.8,	6.0,	18	10.0,	189.2,	150.8,	-112.9,	-1.5,
19	10.0,	189.8,	167.2,	-120.6,	-8.9,	20	10.0,	184.7,	178.5,	-124.6,	-16.1,
21	10.0,	174.0,	184.4,	-124.8,	-22.8,	22	10.0,	157.9,	184.6,	-121.3,	-28.8,
23	10.0,	137.1,	179.3,	-114.0,	-33.9,	24	10.0,	112.1,	168.5,	-103.3,	-38.0,
25	10.0,	112.9,	170.9,	-98.7,	-38.9,	26	10.0,	132.9,	182.8,	-97.4,	-38.4,
27	10.0,	150.8,	189.2,	-93.1,	-37.5,	28	10.0,	167.2,	189.8,	-86.0,	-37.0,
29	10.0,	178.5,	184.7,	-76.2,	-35.4,	30	10.0,	184.4,	174.0,	-64.2,	-32.6,
31	10.0,	184.6,	157.9,	-50.2,	-28.9,	32	10.0,	179.3,	137.1,	-34.6,	-24.4,
33	10.0,	168.5,	112.1,	-18.1,	-19.1,	34	10.0,	170.9,	112.9,	-17.5,	-13.3,
35	10.0,	182.8,	132.9,	-28.1,	-6.0,	36	10.0,	189.2,	150.8,	-37.9,	1.5,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41 ***

PAGE 53

*** MODELOPTs: RegDFault CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE00HQ

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0,	189.8,	167.2,	-43.6,	4.2,	2	10.0,	184.7,	178.5,	-50.1,	12.0,
3	10.0,	174.0,	184.4,	-55.1,	19.4,	4	10.0,	157.9,	184.6,	-58.4,	26.2,
5	10.0,	137.1,	179.3,	-59.9,	32.2,	6	10.0,	112.1,	168.5,	-59.6,	37.2,
7	10.0,	112.9,	170.9,	-66.5,	39.1,	8	10.0,	132.9,	182.8,	-79.9,	39.5,
9	10.0,	150.8,	189.2,	-90.9,	39.6,	10	10.0,	167.2,	189.8,	-99.1,	40.0,
11	10.0,	178.5,	184.7,	-104.3,	39.1,	12	10.0,	184.4,	174.0,	-106.3,	37.1,
13	10.0,	184.6,	157.9,	-105.1,	33.9,	14	10.0,	179.3,	137.1,	-100.7,	29.7,
15	10.0,	168.5,	112.1,	-93.2,	24.6,	16	10.0,	170.9,	112.9,	-95.6,	18.9,
17	10.0,	182.8,	132.9,	-106.0,	11.5,	18	10.0,	189.2,	150.8,	-115.0,	3.7,
19	10.0,	189.8,	167.2,	-123.5,	-4.2,	20	10.0,	184.7,	178.5,	-128.4,	-12.0,
21	10.0,	174.0,	184.4,	-129.2,	-19.4,	22	10.0,	157.9,	184.6,	-126.2,	-26.2,
23	10.0,	137.1,	179.3,	-119.3,	-32.2,	24	10.0,	112.1,	168.5,	-108.9,	-37.2,
25	10.0,	112.9,	170.9,	-104.3,	-39.1,	26	10.0,	132.9,	182.8,	-102.9,	-39.5,
27	10.0,	150.8,	189.2,	-98.3,	-39.6,	28	10.0,	167.2,	189.8,	-90.7,	-40.0,
29	10.0,	178.5,	184.7,	-80.4,	-39.1,	30	10.0,	184.4,	174.0,	-67.6,	-37.1,
31	10.0,	184.6,	157.9,	-52.8,	-33.9,	32	10.0,	179.3,	137.1,	-36.4,	-29.7,
33	10.0,	168.5,	112.1,	-18.8,	-24.6,	34	10.0,	170.9,	112.9,	-17.3,	-18.9,
35	10.0,	182.8,	132.9,	-26.9,	-11.5,	36	10.0,	189.2,	150.8,	-35.8,	-3.7,

Attachment A

SOURCE ID: 8EWE00HR

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0	189.8	167.2	-41.3	0.3	2	10.0	184.7	178.5	-47.2	8.6
3	10.0	174.0	184.4	-51.6	16.5	4	10.0	157.9	184.6	-54.5	24.0
5	10.0	137.1	179.3	-55.7	30.7	6	10.0	112.1	168.5	-55.2	36.5
7	10.0	112.9	170.9	-62.0	39.2	8	10.0	132.9	182.8	-75.5	40.4
9	10.0	150.8	189.2	-86.7	41.2	10	10.0	167.2	189.8	-95.2	42.3
11	10.0	178.5	184.7	-100.9	42.0	12	10.0	184.4	174.0	-103.5	40.6
13	10.0	184.6	157.9	-102.9	37.8	14	10.0	179.3	137.1	-99.2	33.9
15	10.0	168.5	112.1	-92.5	29.0	16	10.0	170.9	112.9	-95.7	23.4
17	10.0	182.8	132.9	-106.8	15.9	18	10.0	189.2	150.8	-116.6	7.9
19	10.0	189.8	167.2	-125.9	-0.3	20	10.0	184.7	178.5	-131.3	-8.6
21	10.0	174.0	184.4	-132.7	-16.5	22	10.0	157.9	184.6	-130.1	-24.0
23	10.0	137.1	179.3	-123.6	-30.7	24	10.0	112.1	168.5	-113.3	-36.5
25	10.0	112.9	170.9	-108.8	-39.2	26	10.0	132.9	182.8	-107.3	-40.4
27	10.0	150.8	189.2	-102.5	-41.2	28	10.0	167.2	189.8	-94.6	-42.3
29	10.0	178.5	184.7	-83.8	-42.0	30	10.0	184.4	174.0	-70.5	-40.6
31	10.0	184.6	157.9	-55.0	-37.8	32	10.0	179.3	137.1	-37.8	-33.9
33	10.0	168.5	112.1	-19.6	-29.0	34	10.0	170.9	112.9	-17.3	-23.4
35	10.0	182.8	132.9	-26.0	-15.9	36	10.0	189.2	150.8	-34.2	-7.9

SOURCE ID: 8EWE00HS

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0	189.8	167.2	-37.6	-2.7	2	10.0	184.7	178.5	-43.0	6.2
3	10.0	174.0	184.4	-47.1	14.9	4	10.0	157.9	184.6	-49.8	23.2
5	10.0	137.1	179.3	-50.9	30.8	6	10.0	112.1	168.5	-50.5	37.4
7	10.0	112.9	170.9	-57.6	40.9	8	10.0	132.9	182.8	-71.4	42.8
9	10.0	150.8	189.2	-83.1	44.3	10	10.0	167.2	189.8	-92.2	45.9
11	10.0	178.5	184.7	-98.6	46.2	12	10.0	184.4	174.0	-101.9	45.0
13	10.0	184.6	157.9	-102.2	42.5	14	10.0	179.3	137.1	-99.3	38.7
15	10.0	168.5	112.1	-93.4	33.7	16	10.0	170.9	112.9	-97.4	27.8
17	10.0	182.8	132.9	-109.2	20.0	18	10.0	189.2	150.8	-119.7	11.5
19	10.0	189.8	167.2	-129.5	2.7	20	10.0	184.7	178.5	-135.4	-6.2
21	10.0	174.0	184.4	-137.2	-14.9	22	10.0	157.9	184.6	-134.8	-23.2
23	10.0	137.1	179.3	-128.3	-30.8	24	10.0	112.1	168.5	-118.0	-37.4
25	10.0	112.9	170.9	-113.3	-40.9	26	10.0	132.9	182.8	-111.4	-42.8
27	10.0	150.8	189.2	-106.1	-44.3	28	10.0	167.2	189.8	-97.6	-45.9
29	10.0	178.5	184.7	-86.1	-46.2	30	10.0	184.4	174.0	-72.0	-45.0
31	10.0	184.6	157.9	-55.8	-42.5	32	10.0	179.3	137.1	-37.8	-38.7
33	10.0	168.5	112.1	-18.7	-33.7	34	10.0	170.9	112.9	-15.6	-27.8
35	10.0	182.8	132.9	-23.6	-20.0	36	10.0	189.2	150.8	-31.1	-11.5

SOURCE ID: 8EWE00HT

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0	189.8	167.2	-36.1	-8.3	2	10.0	184.7	178.5	-40.6	1.0
3	10.0	174.0	184.4	-43.8	10.2	4	10.0	157.9	184.6	-45.7	19.1
5	10.0	137.1	179.3	-46.2	27.4	6	10.0	112.1	168.5	-45.3	34.9
7	10.0	112.9	170.9	-52.0	39.4	8	10.0	132.9	182.8	-65.6	42.3
9	10.0	150.8	189.2	-77.3	44.8	10	10.0	167.2	189.8	-86.6	47.4
11	10.0	178.5	184.7	-93.3	48.6	12	10.0	184.4	174.0	-97.1	48.4
13	10.0	184.6	157.9	-98.0	46.6	14	10.0	179.3	137.1	-96.0	43.5
15	10.0	168.5	112.1	-91.0	39.0	16	10.0	170.9	112.9	-95.8	33.5
17	10.0	182.8	132.9	-108.7	25.8	18	10.0	189.2	150.8	-120.2	17.3
19	10.0	189.8	167.2	-131.0	8.3	20	10.0	184.7	178.5	-137.9	-1.0
21	10.0	174.0	184.4	-140.6	-10.2	22	10.0	157.9	184.6	-138.9	-19.1
23	10.0	137.1	179.3	-133.1	-27.4	24	10.0	112.1	168.5	-123.2	-34.9
25	10.0	112.9	170.9	-118.9	-39.4	26	10.0	132.9	182.8	-117.2	-42.3
27	10.0	150.8	189.2	-111.9	-44.8	28	10.0	167.2	189.8	-103.2	-47.4
29	10.0	178.5	184.7	-91.4	-48.6	30	10.0	184.4	174.0	-76.8	-48.4
31	10.0	184.6	157.9	-59.9	-46.6	32	10.0	179.3	137.1	-41.1	-43.5
33	10.0	168.5	112.1	-21.1	-39.0	34	10.0	170.9	112.9	-17.1	-33.5
35	10.0	182.8	132.9	-24.1	-25.8	36	10.0	189.2	150.8	-30.6	-17.3

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction

02/20/20

*** AERMET - VERSION 14134 *** ***

13:40:41

Attachment A

PAGE 54

*** MODELOPTs: RegDFault CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE00HU

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	10.0	189.8	167.2	-81.4	55.8	2	10.0	184.7	178.5	-96.3	56.2
3	10.0	174.0	184.4	-108.2	55.0	4	10.0	157.9	184.6	-116.9	52.0
5	10.0	137.1	179.3	-122.0	47.5	6	10.0	112.1	168.5	-123.5	41.5
7	10.0	112.9	170.9	-130.1	32.3	8	10.0	132.9	182.8	-141.4	21.7
9	10.0	150.8	189.2	-148.3	11.4	10	10.0	167.2	189.8	-150.7	2.2
11	10.0	178.5	184.7	-148.6	-7.0	12	10.0	184.4	174.0	-141.9	-16.1
13	10.0	184.6	157.9	-131.0	-24.6	14	10.0	179.3	137.1	-116.0	-32.4
15	10.0	168.5	112.1	-97.5	-39.2	16	10.0	170.9	112.9	-88.7	-44.7
17	10.0	182.8	132.9	-88.2	-49.9	18	10.0	189.2	150.8	-86.8	-53.7
19	10.0	189.8	167.2	-85.8	-55.8	20	10.0	184.7	178.5	-82.2	-56.2
21	10.0	174.0	184.4	-76.1	-55.0	22	10.0	157.9	184.6	-67.7	-52.0
23	10.0	137.1	179.3	-57.2	-47.5	24	10.0	112.1	168.5	-45.0	-41.5
25	10.0	112.9	170.9	-40.8	-32.3	26	10.0	132.9	182.8	-41.5	-21.7
27	10.0	150.8	189.2	-40.9	-11.4	28	10.0	167.2	189.8	-39.1	-2.2
29	10.0	178.5	184.7	-36.1	7.0	30	10.0	184.4	174.0	-32.0	16.1
31	10.0	184.6	157.9	-27.0	24.6	32	10.0	179.3	137.1	-21.1	32.4
33	10.0	168.5	112.1	-14.6	39.2	34	10.0	170.9	112.9	-24.2	44.7
35	10.0	182.8	132.9	-44.7	49.9	36	10.0	189.2	150.8	-64.0	53.7

SOURCE ID: 8EWE00HV

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0	138.7	108.8	-37.7	23.4	2	6.0	135.4	117.7	-47.6	24.5
3	6.0	128.0	123.1	-56.1	24.9	4	6.0	116.7	124.8	-62.8	24.5
5	6.0	101.8	122.6	-67.6	23.3	6	6.0	83.9	116.8	-70.4	21.5
7	6.0	75.7	123.6	-77.9	23.2	8	6.0	81.3	132.7	-85.5	25.8
9	6.0	96.5	137.8	-90.5	21.6	10	6.0	108.8	138.7	-92.8	16.7
11	6.0	117.7	135.4	-92.2	11.2	12	6.0	123.1	128.0	-88.9	5.5
13	6.0	124.8	116.7	-82.8	-0.4	14	6.0	122.6	101.8	-74.3	-6.3
15	6.0	116.8	83.9	-63.4	-12.0	16	6.0	123.6	75.7	-61.1	-16.1
17	6.0	132.7	81.3	-66.5	-19.1	18	6.0	137.8	96.5	-69.8	-21.6
19	6.0	138.7	108.8	-71.0	-23.4	20	6.0	135.4	117.7	-70.1	-24.5
21	6.0	128.0	123.1	-67.0	-24.9	22	6.0	116.7	124.8	-61.9	-24.5
23	6.0	101.8	122.6	-55.0	-23.3	24	6.0	83.9	116.8	-46.3	-21.5
25	6.0	75.7	123.6	-45.7	-23.2	26	6.0	81.3	132.7	-47.2	-25.8
27	6.0	96.5	137.8	-47.3	-21.6	28	6.0	108.8	138.7	-45.9	-16.7
29	6.0	117.7	135.4	-43.2	-11.2	30	6.0	123.1	128.0	-39.1	-5.5
31	6.0	124.8	116.7	-33.9	0.4	32	6.0	122.6	101.8	-27.6	6.3
33	6.0	116.8	83.9	-20.4	12.0	34	6.0	123.6	75.7	-14.7	16.1
35	6.0	132.7	81.3	-14.9	19.1	36	6.0	137.8	96.5	-26.7	21.6

SOURCE ID: 8EWE00HW

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0	138.7	108.8	-35.3	18.6	2	6.0	135.4	117.7	-44.3	20.2
3	6.0	128.0	123.1	-52.1	21.2	4	6.0	116.7	124.8	-58.2	21.5
5	6.0	101.8	122.6	-62.6	21.2	6	6.0	83.9	116.8	-65.1	20.3
7	6.0	75.7	123.6	-72.4	22.9	8	6.0	81.3	132.7	-80.1	26.5
9	6.0	96.5	137.8	-85.3	23.2	10	6.0	108.8	138.7	-87.9	19.1
11	6.0	117.7	135.4	-87.9	14.5	12	6.0	123.1	128.0	-85.2	9.5
13	6.0	124.8	116.7	-79.9	4.1	14	6.0	122.6	101.8	-72.1	-1.3
15	6.0	116.8	83.9	-62.2	-6.7	16	6.0	123.6	75.7	-60.8	-10.6
17	6.0	132.7	81.3	-67.1	-13.7	18	6.0	137.8	96.5	-71.4	-16.4
19	6.0	138.7	108.8	-73.5	-18.6	20	6.0	135.4	117.7	-73.4	-20.2
21	6.0	128.0	123.1	-71.0	-21.2	22	6.0	116.7	124.8	-66.5	-21.5
23	6.0	101.8	122.6	-60.0	-21.2	24	6.0	83.9	116.8	-51.6	-20.3
25	6.0	75.7	123.6	-51.1	-22.9	26	6.0	81.3	132.7	-52.6	-26.5
27	6.0	96.5	137.8	-52.5	-23.2	28	6.0	108.8	138.7	-50.8	-19.1
29	6.0	117.7	135.4	-47.5	-14.5	30	6.0	123.1	128.0	-42.8	-9.5
31	6.0	124.8	116.7	-36.8	-4.1	32	6.0	122.6	101.8	-29.7	1.3

Attachment A

33	6.0,	116.8,	83.9,	-21.7,	6.7,	34	6.0,	123.6,	75.7,	-14.9,	10.6,
35	6.0,	132.7,	81.3,	-14.2,	13.7,	36	6.0,	137.8,	96.5,	-25.1,	16.4,

SOURCE ID: 8EWE00HX

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	138.7,	108.8,	-31.5,	15.0,	2	6.0,	135.4,	117.7,	-40.0,	17.3,
3	6.0,	128.0,	123.1,	-47.3,	19.1,	4	6.0,	116.7,	124.8,	-53.2,	20.3,
5	6.0,	101.8,	122.6,	-57.4,	20.9,	6	6.0,	83.9,	116.8,	-59.9,	20.9,
7	6.0,	75.7,	123.6,	-67.4,	24.4,	8	6.0,	81.3,	132.7,	-75.4,	28.8,
9	6.0,	96.5,	137.8,	-81.1,	26.2,	10	6.0,	108.8,	138.7,	-84.3,	22.9,
11	6.0,	117.7,	135.4,	-85.0,	18.9,	12	6.0,	123.1,	128.0,	-83.1,	14.3,
13	6.0,	124.8,	116.7,	-78.6,	9.2,	14	6.0,	122.6,	101.8,	-71.8,	3.9,
15	6.0,	116.8,	83.9,	-62.8,	-1.6,	16	6.0,	123.6,	75.7,	-62.3,	-5.6,
17	6.0,	132.7,	81.3,	-69.4,	-9.1,	18	6.0,	137.8,	96.5,	-74.5,	-12.2,
19	6.0,	138.7,	108.8,	-77.3,	-15.0,	20	6.0,	135.4,	117.7,	-77.7,	-17.3,
21	6.0,	128.0,	123.1,	-75.8,	-19.1,	22	6.0,	116.7,	124.8,	-71.6,	-20.3,
23	6.0,	101.8,	122.6,	-65.2,	-20.9,	24	6.0,	83.9,	116.8,	-56.8,	-20.9,
25	6.0,	75.7,	123.6,	-56.1,	-24.4,	26	6.0,	81.3,	132.7,	-57.3,	-28.8,
27	6.0,	96.5,	137.8,	-56.7,	-26.2,	28	6.0,	108.8,	138.7,	-54.4,	-22.9,
29	6.0,	117.7,	135.4,	-50.4,	-18.9,	30	6.0,	123.1,	128.0,	-44.9,	-14.3,
31	6.0,	124.8,	116.7,	-38.0,	-9.2,	32	6.0,	122.6,	101.8,	-30.0,	-3.9,
33	6.0,	116.8,	83.9,	-21.1,	1.6,	34	6.0,	123.6,	75.7,	-13.5,	5.6,
35	6.0,	132.7,	81.3,	-11.9,	9.1,	36	6.0,	137.8,	96.5,	-22.0,	12.2,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 55

*** MODELOPTs: RegDFault CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE00HY

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	138.7,	108.8,	-28.8,	11.8,	2	6.0,	135.4,	117.7,	-36.8,	14.6,
3	6.0,	128.0,	123.1,	-43.7,	17.0,	4	6.0,	116.7,	124.8,	-49.2,	18.9,
5	6.0,	101.8,	122.6,	-53.3,	20.2,	6	6.0,	83.9,	116.8,	-55.8,	20.9,
7	6.0,	75.7,	123.6,	-63.3,	25.2,	8	6.0,	81.3,	132.7,	-71.5,	30.2,
9	6.0,	96.5,	137.8,	-77.5,	28.4,	10	6.0,	108.8,	138.7,	-81.1,	25.6,
11	6.0,	117.7,	135.4,	-82.3,	22.1,	12	6.0,	123.1,	128.0,	-81.0,	17.9,
13	6.0,	124.8,	116.7,	-77.2,	13.1,	14	6.0,	122.6,	101.8,	-71.1,	8.0,
15	6.0,	116.8,	83.9,	-62.8,	2.6,	16	6.0,	123.6,	75.7,	-63.0,	-1.5,
17	6.0,	132.7,	81.3,	-70.9,	-5.1,	18	6.0,	137.8,	96.5,	-76.6,	-8.6,
19	6.0,	138.7,	108.8,	-80.0,	-11.8,	20	6.0,	135.4,	117.7,	-80.9,	-14.6,
21	6.0,	128.0,	123.1,	-79.4,	-17.0,	22	6.0,	116.7,	124.8,	-75.5,	-18.9,
23	6.0,	101.8,	122.6,	-69.3,	-20.2,	24	6.0,	83.9,	116.8,	-61.0,	-20.9,
25	6.0,	75.7,	123.6,	-60.2,	-25.2,	26	6.0,	81.3,	132.7,	-61.2,	-30.2,
27	6.0,	96.5,	137.8,	-60.3,	-28.4,	28	6.0,	108.8,	138.7,	-57.6,	-25.6,
29	6.0,	117.7,	135.4,	-53.1,	-22.1,	30	6.0,	123.1,	128.0,	-47.0,	-17.9,
31	6.0,	124.8,	116.7,	-39.4,	-13.1,	32	6.0,	122.6,	101.8,	-30.7,	-8.0,
33	6.0,	116.8,	83.9,	-21.1,	-2.6,	34	6.0,	123.6,	75.7,	-12.7,	1.5,
35	6.0,	132.7,	81.3,	-10.4,	5.1,	36	6.0,	137.8,	96.5,	-19.9,	8.6,

SOURCE ID: 8EWE00HZ

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	138.7,	108.8,	-25.9,	7.5,	2	6.0,	135.4,	117.7,	-33.2,	10.9,
3	6.0,	128.0,	123.1,	-39.5,	14.0,	4	6.0,	116.7,	124.8,	-44.6,	16.7,
5	6.0,	101.8,	122.6,	-48.4,	18.8,	6	6.0,	83.9,	116.8,	-50.6,	20.4,
7	6.0,	75.7,	123.6,	-58.2,	25.5,	8	6.0,	81.3,	132.7,	-66.5,	31.5,
9	6.0,	96.5,	137.8,	-72.8,	30.4,	10	6.0,	108.8,	138.7,	-76.9,	28.5,
11	6.0,	117.7,	135.4,	-78.6,	25.7,	12	6.0,	123.1,	128.0,	-78.0,	22.1,
13	6.0,	124.8,	116.7,	-75.0,	17.8,	14	6.0,	122.6,	101.8,	-69.7,	13.0,
15	6.0,	116.8,	83.9,	-62.3,	7.7,	16	6.0,	123.6,	75.7,	-63.4,	3.6,
17	6.0,	132.7,	81.3,	-72.1,	-0.2,	18	6.0,	137.8,	96.5,	-78.7,	-3.9,

Attachment A

19	6.0,	138.7,	108.8,	-82.9,	-7.5,	20	6.0,	135.4,	117.7,	-84.5,	-10.9,
21	6.0,	128.0,	123.1,	-83.6,	-14.0,	22	6.0,	116.7,	124.8,	-80.1,	-16.7,
23	6.0,	101.8,	122.6,	-74.3,	-18.8,	24	6.0,	83.9,	116.8,	-66.1,	-20.4,
25	6.0,	75.7,	123.6,	-65.4,	-25.5,	26	6.0,	81.3,	132.7,	-66.2,	-31.5,
27	6.0,	96.5,	137.8,	-65.0,	-30.4,	28	6.0,	108.8,	138.7,	-61.8,	-28.5,
29	6.0,	117.7,	135.4,	-56.8,	-25.7,	30	6.0,	123.1,	128.0,	-50.0,	-22.1,
31	6.0,	124.8,	116.7,	-41.7,	-17.8,	32	6.0,	122.6,	101.8,	-32.1,	-13.0,
33	6.0,	116.8,	83.9,	-21.6,	-7.7,	34	6.0,	123.6,	75.7,	-12.4,	-3.6,
35	6.0,	132.7,	81.3,	-9.2,	0.2,	36	6.0,	137.8,	96.5,	-17.8,	3.9,

SOURCE ID: 8EWE00I0

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	138.7,	108.8,	-23.1,	3.8,	2	6.0,	135.4,	117.7,	-29.8,	7.7,
3	6.0,	128.0,	123.1,	-35.6,	11.4,	4	6.0,	116.7,	124.8,	-40.3,	14.8,
5	6.0,	101.8,	122.6,	-43.8,	17.7,	6	6.0,	83.9,	116.8,	-46.0,	20.1,
7	6.0,	75.7,	123.6,	-53.5,	26.1,	8	6.0,	81.3,	132.7,	-62.0,	32.8,
9	6.0,	96.5,	137.8,	-68.6,	32.5,	10	6.0,	108.8,	138.7,	-73.1,	31.3,
11	6.0,	117.7,	135.4,	-75.4,	29.1,	12	6.0,	123.1,	128.0,	-75.4,	26.0,
13	6.0,	124.8,	116.7,	-73.1,	22.1,	14	6.0,	122.6,	101.8,	-68.6,	17.5,
15	6.0,	116.8,	83.9,	-62.0,	12.4,	16	6.0,	123.6,	75.7,	-63.9,	8.3,
17	6.0,	132.7,	81.3,	-73.5,	4.3,	18	6.0,	137.8,	96.5,	-80.8,	0.3,
19	6.0,	138.7,	108.8,	-85.7,	-3.8,	20	6.0,	135.4,	117.7,	-87.9,	-7.7,
21	6.0,	128.0,	123.1,	-87.5,	-11.4,	22	6.0,	116.7,	124.8,	-84.5,	-14.8,
23	6.0,	101.8,	122.6,	-78.8,	-17.7,	24	6.0,	83.9,	116.8,	-70.8,	-20.1,
25	6.0,	75.7,	123.6,	-70.0,	-26.1,	26	6.0,	81.3,	132.7,	-70.7,	-32.8,
27	6.0,	96.5,	137.8,	-69.2,	-32.5,	28	6.0,	108.8,	138.7,	-65.6,	-31.3,
29	6.0,	117.7,	135.4,	-60.0,	-29.1,	30	6.0,	123.1,	128.0,	-52.6,	-26.0,
31	6.0,	124.8,	116.7,	-43.6,	-22.1,	32	6.0,	122.6,	101.8,	-33.2,	-17.5,
33	6.0,	116.8,	83.9,	-21.9,	-12.4,	34	6.0,	123.6,	75.7,	-11.8,	-8.3,
35	6.0,	132.7,	81.3,	-7.8,	-4.3,	36	6.0,	137.8,	96.5,	-15.7,	-0.3,

SOURCE ID: 8EWE00I1

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	138.7,	108.8,	-20.5,	1.0,	2	6.0,	135.4,	117.7,	-26.7,	5.4,
3	6.0,	128.0,	123.1,	-32.2,	9.7,	4	6.0,	116.7,	124.8,	-36.6,	13.7,
5	6.0,	101.8,	122.6,	-40.0,	17.2,	6	6.0,	83.9,	116.8,	-42.1,	20.3,
7	6.0,	75.7,	123.6,	-49.8,	26.9,	8	6.0,	81.3,	132.7,	-58.5,	34.3,
9	6.0,	96.5,	137.8,	-65.4,	34.6,	10	6.0,	108.8,	138.7,	-70.3,	33.9,
11	6.0,	117.7,	135.4,	-73.1,	32.1,	12	6.0,	123.1,	128.0,	-73.7,	29.4,
13	6.0,	124.8,	116.7,	-72.0,	25.7,	14	6.0,	122.6,	101.8,	-68.2,	21.3,
15	6.0,	116.8,	83.9,	-62.2,	16.2,	16	6.0,	123.6,	75.7,	-64.8,	12.0,
17	6.0,	132.7,	81.3,	-75.0,	7.9,	18	6.0,	137.8,	96.5,	-82.9,	3.5,
19	6.0,	138.7,	108.8,	-88.3,	-1.0,	20	6.0,	135.4,	117.7,	-91.0,	-5.4,
21	6.0,	128.0,	123.1,	-90.9,	-9.7,	22	6.0,	116.7,	124.8,	-88.1,	-13.7,
23	6.0,	101.8,	122.6,	-82.6,	-17.2,	24	6.0,	83.9,	116.8,	-74.6,	-20.3,
25	6.0,	75.7,	123.6,	-73.8,	-26.9,	26	6.0,	81.3,	132.7,	-74.2,	-34.3,
27	6.0,	96.5,	137.8,	-72.4,	-34.6,	28	6.0,	108.8,	138.7,	-68.4,	-33.9,
29	6.0,	117.7,	135.4,	-62.3,	-32.1,	30	6.0,	123.1,	128.0,	-54.3,	-29.4,
31	6.0,	124.8,	116.7,	-44.7,	-25.7,	32	6.0,	122.6,	101.8,	-33.7,	-21.3,
33	6.0,	116.8,	83.9,	-21.7,	-16.2,	34	6.0,	123.6,	75.7,	-10.9,	-12.0,
35	6.0,	132.7,	81.3,	-6.3,	-7.9,	36	6.0,	137.8,	96.5,	-13.6,	-3.5,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 56
 *** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE00I2

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	138.7,	108.8,	-18.8,	-2.9,	2	6.0,	135.4,	117.7,	-24.4,	1.9,
3	6.0,	128.0,	123.1,	-29.3,	6.6,	4	6.0,	116.7,	124.8,	-33.2,	11.2,

Attachment A

5	6.0,	101.8,	122.6,	-36.2,	15.4,	6	6.0,	83.9,	116.8,	-38.1,	19.1,
7	6.0,	75.7,	123.6,	-45.6,	26.5,	8	6.0,	81.3,	132.7,	-54.3,	34.6,
9	6.0,	96.5,	137.8,	-61.3,	35.6,	10	6.0,	108.8,	138.7,	-66.5,	35.6,
11	6.0,	117.7,	135.4,	-69.6,	34.5,	12	6.0,	123.1,	128.0,	-70.6,	32.3,
13	6.0,	124.8,	116.7,	-69.5,	29.1,	14	6.0,	122.6,	101.8,	-66.3,	25.1,
15	6.0,	116.8,	83.9,	-61.0,	20.3,	16	6.0,	123.6,	75.7,	-64.3,	16.2,
17	6.0,	132.7,	81.3,	-75.3,	12.1,	18	6.0,	137.8,	96.5,	-83.9,	7.6,
19	6.0,	138.7,	108.8,	-90.0,	2.9,	20	6.0,	135.4,	117.7,	-93.3,	-1.9,
21	6.0,	128.0,	123.1,	-93.9,	-6.6,	22	6.0,	116.7,	124.8,	-91.5,	-11.2,
23	6.0,	101.8,	122.6,	-86.4,	-15.4,	24	6.0,	83.9,	116.8,	-78.7,	-19.1,
25	6.0,	75.7,	123.6,	-78.0,	-26.5,	26	6.0,	81.3,	132.7,	-78.4,	-34.6,
27	6.0,	96.5,	137.8,	-76.5,	-35.6,	28	6.0,	108.8,	138.7,	-72.2,	-35.6,
29	6.0,	117.7,	135.4,	-65.8,	-34.5,	30	6.0,	123.1,	128.0,	-57.3,	-32.3,
31	6.0,	124.8,	116.7,	-47.2,	-29.1,	32	6.0,	122.6,	101.8,	-35.5,	-25.1,
33	6.0,	116.8,	83.9,	-22.8,	-20.3,	34	6.0,	123.6,	75.7,	-11.4,	-16.2,
35	6.0,	132.7,	81.3,	-6.0,	-12.1,	36	6.0,	137.8,	96.5,	-12.6,	-7.6,

SOURCE ID: 8EWE00I3

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	138.7,	108.8,	-15.5,	-6.6,	2	6.0,	135.4,	117.7,	-20.5,	-1.2,
3	6.0,	128.0,	123.1,	-24.9,	4.3,	4	6.0,	116.7,	124.8,	-28.6,	9.6,
5	6.0,	101.8,	122.6,	-31.3,	14.7,	6	6.0,	83.9,	116.8,	-33.1,	19.3,
7	6.0,	75.7,	123.6,	-40.8,	27.5,	8	6.0,	81.3,	132.7,	-49.7,	36.4,
9	6.0,	96.5,	137.8,	-57.1,	38.2,	10	6.0,	108.8,	138.7,	-62.8,	38.9,
11	6.0,	117.7,	135.4,	-66.5,	38.3,	12	6.0,	123.1,	128.0,	-68.3,	36.6,
13	6.0,	124.8,	116.7,	-68.0,	33.8,	14	6.0,	122.6,	101.8,	-65.6,	30.0,
15	6.0,	116.8,	83.9,	-61.2,	25.2,	16	6.0,	123.6,	75.7,	-65.3,	21.0,
17	6.0,	132.7,	81.3,	-77.1,	16.7,	18	6.0,	137.8,	96.5,	-86.5,	11.8,
19	6.0,	138.7,	108.8,	-93.3,	6.6,	20	6.0,	135.4,	117.7,	-97.2,	1.2,
21	6.0,	128.0,	123.1,	-98.2,	-4.3,	22	6.0,	116.7,	124.8,	-96.2,	-9.6,
23	6.0,	101.8,	122.6,	-91.3,	-14.7,	24	6.0,	83.9,	116.8,	-83.6,	-19.3,
25	6.0,	75.7,	123.6,	-82.8,	-27.5,	26	6.0,	81.3,	132.7,	-83.0,	-36.4,
27	6.0,	96.5,	137.8,	-80.7,	-38.2,	28	6.0,	108.8,	138.7,	-75.9,	-38.9,
29	6.0,	117.7,	135.4,	-68.9,	-38.3,	30	6.0,	123.1,	128.0,	-59.7,	-36.6,
31	6.0,	124.8,	116.7,	-48.7,	-33.8,	32	6.0,	122.6,	101.8,	-36.2,	-30.0,
33	6.0,	116.8,	83.9,	-22.7,	-25.2,	34	6.0,	123.6,	75.7,	-10.4,	-21.0,
35	6.0,	132.7,	81.3,	-4.2,	-16.7,	36	6.0,	137.8,	96.5,	-10.0,	-11.8,

SOURCE ID: 8EWE00I4

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	103.6,	81.9,	-25.1,	9.4,	2	6.0,	101.2,	88.8,	-31.6,	11.3,
3	6.0,	95.8,	93.1,	-37.1,	12.8,	4	6.0,	87.4,	94.5,	-41.5,	14.0,
5	6.0,	76.4,	93.1,	-44.6,	14.7,	6	6.0,	63.1,	88.8,	-46.4,	15.0,
7	6.0,	55.4,	92.0,	-48.3,	17.5,	8	6.0,	60.7,	98.9,	-54.2,	20.2,
9	6.0,	72.4,	102.8,	-58.6,	18.3,	10	6.0,	81.9,	103.6,	-61.2,	15.8,
11	6.0,	88.8,	101.2,	-61.9,	12.8,	12	6.0,	93.1,	95.8,	-60.7,	9.5,
13	6.0,	94.5,	87.4,	-57.7,	5.8,	14	6.0,	93.1,	76.4,	-52.9,	2.0,
15	6.0,	88.8,	63.1,	-46.5,	-1.9,	16	6.0,	92.0,	55.4,	-45.2,	-2.3,
17	6.0,	98.9,	60.7,	-50.6,	-4.8,	18	6.0,	102.8,	72.4,	-54.5,	-7.2,
19	6.0,	103.6,	81.9,	-56.7,	-9.4,	20	6.0,	101.2,	88.8,	-57.2,	-11.3,
21	6.0,	95.8,	93.1,	-56.0,	-12.8,	22	6.0,	87.4,	94.5,	-53.1,	-14.0,
23	6.0,	76.4,	93.1,	-48.5,	-14.7,	24	6.0,	63.1,	88.8,	-42.5,	-15.0,
25	6.0,	55.4,	92.0,	-43.7,	-17.5,	26	6.0,	60.7,	98.9,	-44.6,	-20.2,
27	6.0,	72.4,	102.8,	-44.2,	-18.3,	28	6.0,	81.9,	103.6,	-42.4,	-15.8,
29	6.0,	88.8,	101.2,	-39.3,	-12.8,	30	6.0,	93.1,	95.8,	-35.1,	-9.5,
31	6.0,	94.5,	87.4,	-29.8,	-5.8,	32	6.0,	93.1,	76.4,	-23.5,	-2.0,
33	6.0,	88.8,	63.1,	-16.6,	1.9,	34	6.0,	92.0,	55.4,	-10.2,	2.3,
35	6.0,	98.9,	60.7,	-10.1,	4.8,	36	6.0,	102.8,	72.4,	-17.9,	7.2,

SOURCE ID: 8EWE00I5

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	103.6,	81.9,	-20.5,	3.6,	2	6.0,	101.2,	88.8,	-26.0,	6.4,
3	6.0,	95.8,	93.1,	-30.7,	9.0,	4	6.0,	87.4,	94.5,	-34.5,	11.3,
5	6.0,	76.4,	93.1,	-37.3,	13.3,	6	6.0,	63.1,	88.8,	-38.9,	14.9,
7	6.0,	55.4,	92.0,	-40.9,	18.7,	8	6.0,	60.7,	98.9,	-47.2,	22.7,
9	6.0,	72.4,	102.8,	-52.1,	21.9,	10	6.0,	81.9,	103.6,	-55.4,	20.5,

Attachment A

11	6.0,	88.8,	101.2,	-57.0,	18.4,	12	6.0,	93.1,	95.8,	-56.9,	15.8,
13	6.0,	94.5,	87.4,	-55.0,	12.7,	14	6.0,	93.1,	76.4,	-51.5,	9.2,
15	6.0,	88.8,	63.1,	-46.4,	5.5,	16	6.0,	92.0,	55.4,	-46.3,	5.1,
17	6.0,	98.9,	60.7,	-53.0,	2.2,	18	6.0,	102.8,	72.4,	-58.1,	-0.7,
19	6.0,	103.6,	81.9,	-61.4,	-3.6,	20	6.0,	101.2,	88.8,	-62.8,	-6.4,
21	6.0,	95.8,	93.1,	-62.4,	-9.0,	22	6.0,	87.4,	94.5,	-60.0,	-11.3,
23	6.0,	76.4,	93.1,	-55.8,	-13.3,	24	6.0,	63.1,	88.8,	-49.9,	-14.9,
25	6.0,	55.4,	92.0,	-51.1,	-18.7,	26	6.0,	60.7,	98.9,	-51.7,	-22.7,
27	6.0,	72.4,	102.8,	-50.7,	-21.9,	28	6.0,	81.9,	103.6,	-48.2,	-20.5,
29	6.0,	88.8,	101.2,	-44.2,	-18.4,	30	6.0,	93.1,	95.8,	-38.9,	-15.8,
31	6.0,	94.5,	87.4,	-32.4,	-12.7,	32	6.0,	93.1,	76.4,	-24.9,	-9.2,
33	6.0,	88.8,	63.1,	-16.7,	-5.5,	34	6.0,	92.0,	55.4,	-9.0,	-5.1,
35	6.0,	98.9,	60.7,	-7.7,	-2.2,	36	6.0,	102.8,	72.4,	-14.3,	0.7,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
02/20/20

*** AERMET - VERSION 14134 *** ***
13:40:41 ***

PAGE 57

*** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE00I6

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	103.6,	81.9,	-17.4,	-1.8,	2	6.0,	101.2,	88.8,	-22.0,	1.7,
3	6.0,	95.8,	93.1,	-26.0,	5.0,	4	6.0,	87.4,	94.5,	-29.2,	8.2,
5	6.0,	76.4,	93.1,	-31.5,	11.2,	6	6.0,	63.1,	88.8,	-32.9,	13.8,
7	6.0,	55.4,	92.0,	-34.8,	18.7,	8	6.0,	60.7,	98.9,	-41.1,	23.7,
9	6.0,	72.4,	102.8,	-46.3,	24.0,	10	6.0,	81.9,	103.6,	-50.0,	23.6,
11	6.0,	88.8,	101.2,	-52.3,	22.4,	12	6.0,	93.1,	95.8,	-52.9,	20.5,
13	6.0,	94.5,	87.4,	-51.9,	18.1,	14	6.0,	93.1,	76.4,	-49.4,	15.0,
15	6.0,	88.8,	63.1,	-45.3,	11.6,	16	6.0,	92.0,	55.4,	-46.3,	11.2,
17	6.0,	98.9,	60.7,	-54.1,	8.3,	18	6.0,	102.8,	72.4,	-60.2,	5.1,
19	6.0,	103.6,	81.9,	-64.5,	1.8,	20	6.0,	101.2,	88.8,	-66.8,	-1.7,
21	6.0,	95.8,	93.1,	-67.1,	-5.0,	22	6.0,	87.4,	94.5,	-65.3,	-8.2,
23	6.0,	76.4,	93.1,	-61.6,	-11.2,	24	6.0,	63.1,	88.8,	-56.0,	-13.8,
25	6.0,	55.4,	92.0,	-57.2,	-18.7,	26	6.0,	60.7,	98.9,	-57.7,	-23.7,
27	6.0,	72.4,	102.8,	-56.5,	-24.0,	28	6.0,	81.9,	103.6,	-53.5,	-23.6,
29	6.0,	88.8,	101.2,	-48.9,	-22.4,	30	6.0,	93.1,	95.8,	-42.9,	-20.5,
31	6.0,	94.5,	87.4,	-35.5,	-18.1,	32	6.0,	93.1,	76.4,	-27.1,	-15.0,
33	6.0,	88.8,	63.1,	-17.8,	-11.6,	34	6.0,	92.0,	55.4,	-9.0,	-11.2,
35	6.0,	98.9,	60.7,	-6.6,	-8.3,	36	6.0,	102.8,	72.4,	-12.2,	-5.1,

SOURCE ID: 8EWE00I7

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	103.6,	81.9,	-13.7,	-6.2,	2	6.0,	101.2,	88.8,	-17.6,	-2.0,
3	6.0,	95.8,	93.1,	-21.0,	2.1,	4	6.0,	87.4,	94.5,	-23.8,	6.2,
5	6.0,	76.4,	93.1,	-25.8,	10.2,	6	6.0,	63.1,	88.8,	-27.1,	13.8,
7	6.0,	55.4,	92.0,	-29.1,	19.7,	8	6.0,	60.7,	98.9,	-35.7,	25.7,
9	6.0,	72.4,	102.8,	-41.3,	26.9,	10	6.0,	81.9,	103.6,	-45.6,	27.3,
11	6.0,	88.8,	101.2,	-48.6,	26.8,	12	6.0,	93.1,	95.8,	-50.0,	25.6,
13	6.0,	94.5,	87.4,	-50.0,	23.5,	14	6.0,	93.1,	76.4,	-48.4,	20.7,
15	6.0,	88.8,	63.1,	-45.3,	17.4,	16	6.0,	92.0,	55.4,	-47.4,	16.9,
17	6.0,	98.9,	60.7,	-56.1,	13.7,	18	6.0,	102.8,	72.4,	-63.1,	10.1,
19	6.0,	103.6,	81.9,	-68.2,	6.2,	20	6.0,	101.2,	88.8,	-71.2,	2.0,
21	6.0,	95.8,	93.1,	-72.1,	-2.1,	22	6.0,	87.4,	94.5,	-70.8,	-6.2,
23	6.0,	76.4,	93.1,	-67.3,	-10.2,	24	6.0,	63.1,	88.8,	-61.8,	-13.8,
25	6.0,	55.4,	92.0,	-62.9,	-19.7,	26	6.0,	60.7,	98.9,	-63.2,	-25.7,
27	6.0,	72.4,	102.8,	-61.5,	-26.9,	28	6.0,	81.9,	103.6,	-58.0,	-27.3,
29	6.0,	88.8,	101.2,	-52.7,	-26.8,	30	6.0,	93.1,	95.8,	-45.8,	-25.6,
31	6.0,	94.5,	87.4,	-37.5,	-23.5,	32	6.0,	93.1,	76.4,	-28.0,	-20.7,
33	6.0,	88.8,	63.1,	-17.8,	-17.4,	34	6.0,	92.0,	55.4,	-8.0,	-16.9,
35	6.0,	98.9,	60.7,	-4.7,	-13.7,	36	6.0,	102.8,	72.4,	-9.3,	-10.1,

Attachment A

SOURCE ID: 8EWE00I8

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	64.9,	53.0,	-34.6,	15.8,	2	6.0,	70.9,	57.1,	-40.7,	14.5,
3	6.0,	74.7,	59.4,	-45.5,	12.8,	4	6.0,	76.2,	59.9,	-49.0,	10.6,
5	6.0,	75.5,	58.7,	-50.9,	8.2,	6	6.0,	72.4,	55.6,	-51.3,	5.5,
7	6.0,	67.1,	55.3,	-50.2,	2.6,	8	6.0,	59.8,	55.9,	-47.5,	-0.3,
9	6.0,	50.7,	57.0,	-45.1,	-3.2,	10	6.0,	53.0,	64.9,	-48.2,	-8.1,
11	6.0,	57.1,	70.9,	-49.9,	-12.2,	12	6.0,	59.4,	74.7,	-50.1,	-15.8,
13	6.0,	59.9,	76.2,	-48.8,	-19.0,	14	6.0,	58.7,	75.5,	-45.9,	-21.6,
15	6.0,	55.6,	72.4,	-41.7,	-23.5,	16	6.0,	55.3,	67.1,	-36.2,	-22.6,
17	6.0,	55.9,	59.8,	-29.6,	-19.6,	18	6.0,	57.0,	50.7,	-22.1,	-16.6,
19	6.0,	64.9,	53.0,	-18.4,	-15.8,	20	6.0,	70.9,	57.1,	-16.4,	-14.5,
21	6.0,	74.7,	59.4,	-13.9,	-12.8,	22	6.0,	76.2,	59.9,	-11.0,	-10.6,
23	6.0,	75.5,	58.7,	-7.8,	-8.2,	24	6.0,	72.4,	55.6,	-4.3,	-5.5,
25	6.0,	67.1,	55.3,	-5.1,	-2.6,	26	6.0,	59.8,	55.9,	-8.4,	0.3,
27	6.0,	50.7,	57.0,	-11.9,	3.2,	28	6.0,	53.0,	64.9,	-16.7,	8.1,
29	6.0,	57.1,	70.9,	-21.0,	12.2,	30	6.0,	59.4,	74.7,	-24.6,	15.8,
31	6.0,	59.9,	76.2,	-27.5,	19.0,	32	6.0,	58.7,	75.5,	-29.6,	21.6,
33	6.0,	55.6,	72.4,	-30.7,	23.5,	34	6.0,	55.3,	67.1,	-30.9,	22.6,
35	6.0,	55.9,	59.8,	-30.2,	19.6,	36	6.0,	57.0,	50.7,	-28.6,	16.6,

SOURCE ID: 8EWE00I9

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	64.9,	53.0,	-27.9,	17.5,	2	6.0,	70.9,	57.1,	-34.4,	17.3,
3	6.0,	74.7,	59.4,	-39.8,	16.6,	4	6.0,	76.2,	59.9,	-44.0,	15.5,
5	6.0,	75.5,	58.7,	-46.9,	13.8,	6	6.0,	72.4,	55.6,	-48.3,	11.7,
7	6.0,	67.1,	55.3,	-48.3,	9.3,	8	6.0,	59.8,	55.9,	-46.8,	6.6,
9	6.0,	50.7,	57.0,	-45.6,	3.6,	10	6.0,	53.0,	64.9,	-49.9,	-1.4,
11	6.0,	57.1,	70.9,	-52.8,	-5.8,	12	6.0,	59.4,	74.7,	-54.0,	-10.1,
13	6.0,	59.9,	76.2,	-53.6,	-14.0,	14	6.0,	58.7,	75.5,	-51.5,	-17.5,
15	6.0,	55.6,	72.4,	-47.9,	-20.5,	16	6.0,	55.3,	67.1,	-42.8,	-20.7,
17	6.0,	55.9,	59.8,	-36.5,	-18.9,	18	6.0,	57.0,	50.7,	-29.0,	-17.1,
19	6.0,	64.9,	53.0,	-25.1,	-17.5,	20	6.0,	70.9,	57.1,	-22.7,	-17.3,
21	6.0,	74.7,	59.4,	-19.6,	-16.6,	22	6.0,	76.2,	59.9,	-16.0,	-15.5,
23	6.0,	75.5,	58.7,	-11.8,	-13.8,	24	6.0,	72.4,	55.6,	-7.3,	-11.7,
25	6.0,	67.1,	55.3,	-7.0,	-9.3,	26	6.0,	59.8,	55.9,	-9.1,	-6.6,
27	6.0,	50.7,	57.0,	-11.4,	-3.6,	28	6.0,	53.0,	64.9,	-15.0,	1.4,
29	6.0,	57.1,	70.9,	-18.1,	5.8,	30	6.0,	59.4,	74.7,	-20.7,	10.1,
31	6.0,	59.9,	76.2,	-22.7,	14.0,	32	6.0,	58.7,	75.5,	-23.9,	17.5,
33	6.0,	55.6,	72.4,	-24.5,	20.5,	34	6.0,	55.3,	67.1,	-24.3,	20.7,
35	6.0,	55.9,	59.8,	-23.4,	18.9,	36	6.0,	57.0,	50.7,	-21.7,	17.1,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 58

*** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE00IA

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	64.9,	53.0,	-31.4,	-33.3,	2	6.0,	70.9,	57.1,	-29.0,	-33.3,
3	6.0,	74.7,	59.4,	-25.7,	-32.3,	4	6.0,	68.0,	74.2,	-75.0,	34.2,
5	6.0,	66.4,	74.4,	-79.7,	27.9,	6	6.0,	66.5,	72.4,	-82.0,	18.8,
7	6.0,	64.5,	68.1,	-81.8,	9.1,	8	6.0,	59.8,	55.9,	-0.3,	-14.1,
9	6.0,	50.7,	57.0,	3.8,	-8.7,	10	6.0,	53.0,	64.9,	0.8,	-5.0,
11	6.0,	57.1,	70.9,	-2.1,	-0.5,	12	6.0,	59.4,	74.7,	-5.1,	4.0,
13	6.0,	59.9,	76.2,	-7.8,	8.3,	14	6.0,	58.7,	75.5,	-10.4,	12.4,
15	6.0,	55.6,	72.4,	-12.6,	16.1,	16	6.0,	55.3,	67.1,	-14.4,	21.5,
17	6.0,	55.9,	59.8,	-15.8,	27.6,	18	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,
19	6.0,	64.9,	53.0,	-21.5,	33.3,	20	6.0,	70.9,	57.1,	-28.0,	33.3,
21	6.0,	74.7,	59.4,	-33.7,	32.3,	22	6.0,	68.0,	74.2,	0.8,	-34.2,
23	6.0,	66.4,	74.4,	5.3,	-27.9,	24	6.0,	66.5,	72.4,	9.6,	-18.8,
25	6.0,	67.1,	55.3,	-49.2,	19.2,	26	6.0,	59.8,	55.9,	-55.6,	14.1,

Attachment A

27	6.0,	50.7,	57.0,	-60.8,	8.7,	28	6.0,	53.0,	64.9,	-65.8,	5.0,
29	6.0,	57.1,	70.9,	-68.8,	0.5,	30	6.0,	59.4,	74.7,	-69.6,	-4.0,
31	6.0,	59.9,	76.2,	-68.4,	-8.3,	32	6.0,	58.7,	75.5,	-65.1,	-12.4,
33	6.0,	55.6,	72.4,	-59.8,	-16.1,	34	6.0,	55.3,	67.1,	-52.7,	-21.5,
35	6.0,	55.9,	59.8,	-44.0,	-27.6,	36	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,

SOURCE ID: 8EWE00IB

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	64.9,	53.0,	-24.7,	-32.1,	2	6.0,	70.9,	57.1,	-22.6,	-30.9,
3	6.0,	74.7,	59.4,	-19.8,	-28.9,	4	6.0,	76.2,	59.9,	-16.4,	-25.9,
5	6.0,	66.4,	74.4,	-75.3,	33.1,	6	6.0,	66.5,	72.4,	-78.5,	24.8,
7	6.0,	64.5,	68.1,	-79.4,	15.6,	8	6.0,	59.8,	55.9,	0.9,	-7.3,
9	6.0,	50.7,	57.0,	3.8,	-1.8,	10	6.0,	53.0,	64.9,	-0.4,	1.8,
11	6.0,	57.1,	70.9,	-4.5,	6.0,	12	6.0,	59.4,	74.7,	-8.5,	9.9,
13	6.0,	59.9,	76.2,	-12.3,	13.6,	14	6.0,	58.7,	75.5,	-15.6,	16.8,
15	6.0,	55.6,	72.4,	-18.5,	19.6,	16	6.0,	55.3,	67.1,	-20.9,	23.9,
17	6.0,	55.9,	59.8,	-22.6,	28.8,	18	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,
19	6.0,	64.9,	53.0,	-28.3,	32.1,	20	6.0,	70.9,	57.1,	-34.5,	30.9,
21	6.0,	74.7,	59.4,	-39.6,	28.9,	22	6.0,	76.2,	59.9,	-43.6,	25.9,
23	6.0,	66.4,	74.4,	0.8,	-33.1,	24	6.0,	66.5,	72.4,	6.2,	-24.8,
25	6.0,	64.5,	68.1,	11.3,	-15.6,	26	6.0,	59.8,	55.9,	-56.8,	7.3,
27	6.0,	50.7,	57.0,	-60.8,	1.8,	28	6.0,	53.0,	64.9,	-64.6,	-1.8,
29	6.0,	57.1,	70.9,	-66.4,	-6.0,	30	6.0,	59.4,	74.7,	-66.2,	-9.9,
31	6.0,	59.9,	76.2,	-64.0,	-13.6,	32	6.0,	58.7,	75.5,	-59.8,	-16.8,
33	6.0,	55.6,	72.4,	-53.9,	-19.6,	34	6.0,	55.3,	67.1,	-46.3,	-23.9,
35	6.0,	55.9,	59.8,	-37.2,	-28.8,	36	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,

SOURCE ID: 8EWE00IC

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	64.9,	53.0,	-18.6,	-29.5,	2	6.0,	70.9,	57.1,	-17.1,	-27.4,
3	6.0,	74.7,	59.4,	-15.0,	-24.4,	4	6.0,	76.2,	59.9,	-12.4,	-20.6,
5	6.0,	75.5,	58.7,	-9.5,	-16.2,	6	6.0,	66.5,	72.4,	-76.6,	31.1,
7	6.0,	64.5,	68.1,	-78.6,	22.1,	8	6.0,	59.8,	55.9,	0.5,	-0.8,
9	6.0,	50.7,	57.0,	2.3,	4.6,	10	6.0,	53.0,	64.9,	-2.9,	7.9,
11	6.0,	57.1,	70.9,	-8.1,	11.5,	12	6.0,	59.4,	74.7,	-13.0,	14.7,
13	6.0,	59.9,	76.2,	-17.5,	17.5,	14	6.0,	58.7,	75.5,	-21.5,	19.8,
15	6.0,	55.6,	72.4,	-24.8,	21.5,	16	6.0,	55.3,	67.1,	-27.4,	24.7,
17	6.0,	55.9,	59.8,	-29.1,	28.5,	18	6.0,	57.0,	50.7,	-30.0,	30.8,
19	6.0,	64.9,	53.0,	-34.4,	29.5,	20	6.0,	70.9,	57.1,	-40.0,	27.4,
21	6.0,	74.7,	59.4,	-44.4,	24.4,	22	6.0,	76.2,	59.9,	-47.5,	20.6,
23	6.0,	75.5,	58.7,	-49.1,	16.2,	24	6.0,	66.5,	72.4,	4.3,	-31.1,
25	6.0,	64.5,	68.1,	10.5,	-22.1,	26	6.0,	59.8,	55.9,	-56.4,	0.8,
27	6.0,	50.7,	57.0,	-59.3,	-4.6,	28	6.0,	53.0,	64.9,	-62.0,	-7.9,
29	6.0,	57.1,	70.9,	-62.8,	-11.5,	30	6.0,	59.4,	74.7,	-61.7,	-14.7,
31	6.0,	59.9,	76.2,	-58.7,	-17.5,	32	6.0,	58.7,	75.5,	-54.0,	-19.8,
33	6.0,	55.6,	72.4,	-47.6,	-21.5,	34	6.0,	55.3,	67.1,	-39.7,	-24.7,
35	6.0,	55.9,	59.8,	-30.7,	-28.5,	36	6.0,	57.0,	50.7,	-20.7,	-30.8,

SOURCE ID: 8EWE00ID

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	61.9,	60.4,	-46.3,	30.4,	2	6.0,	65.9,	67.1,	-54.5,	28.4,
3	6.0,	68.0,	71.8,	-61.0,	25.4,	4	6.0,	68.0,	74.2,	-65.6,	21.7,
5	6.0,	66.4,	74.4,	-68.3,	17.2,	6	6.0,	66.5,	72.4,	-68.9,	10.2,
7	6.0,	64.5,	68.1,	-67.4,	2.9,	8	6.0,	60.6,	61.8,	-63.9,	-4.4,
9	6.0,	54.8,	55.9,	-59.5,	-11.6,	10	6.0,	60.4,	61.9,	-61.3,	-16.1,
11	6.0,	67.1,	65.9,	-61.3,	-20.9,	12	6.0,	59.4,	74.7,	8.9,	11.0,
13	6.0,	59.9,	76.2,	4.7,	17.7,	14	6.0,	58.7,	75.5,	0.4,	23.8,
15	6.0,	55.6,	72.4,	-4.0,	29.2,	16	6.0,	68.1,	64.5,	-35.2,	-33.4,
17	6.0,	61.8,	60.6,	-25.9,	-33.0,	18	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,
19	6.0,	61.9,	60.4,	-14.1,	-30.4,	20	6.0,	65.9,	67.1,	-12.6,	-28.4,
21	6.0,	68.0,	71.8,	-10.8,	-25.4,	22	6.0,	68.0,	74.2,	-8.6,	-21.7,
23	6.0,	66.4,	74.4,	-6.1,	-17.2,	24	6.0,	66.5,	72.4,	-3.4,	-10.2,
25	6.0,	64.5,	68.1,	-0.7,	-2.9,	26	6.0,	59.8,	55.9,	-70.8,	17.7,
27	6.0,	50.7,	57.0,	-76.4,	9.6,	28	6.0,	53.0,	64.9,	-81.3,	3.1,
29	6.0,	57.1,	70.9,	-83.7,	-4.0,	30	6.0,	59.4,	74.7,	-83.6,	-11.0,
31	6.0,	59.9,	76.2,	-81.0,	-17.7,	32	6.0,	58.7,	75.5,	-75.8,	-23.8,

Attachment A

33	6.0,	55.6,	72.4,	-68.4,	-29.2,	34	6.0,	68.1,	64.5,	-29.3,	33.4,
35	6.0,	61.8,	60.6,	-34.7,	33.0,	36	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 59

*** MODELOPTS: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE00IE

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	61.9,	60.4,	-39.1,	31.7,	2	6.0,	65.9,	67.1,	-47.6,	30.8,
3	6.0,	68.0,	71.8,	-54.7,	29.1,	4	6.0,	68.0,	74.2,	-60.1,	26.4,
5	6.0,	66.4,	74.4,	-63.6,	22.7,	6	6.0,	66.5,	72.4,	-65.3,	16.5,
7	6.0,	64.5,	68.1,	-64.9,	9.8,	8	6.0,	60.6,	61.8,	-62.6,	2.8,
9	6.0,	54.8,	55.9,	-59.5,	-4.3,	10	6.0,	60.4,	61.9,	-62.6,	-8.9,
11	6.0,	57.1,	70.9,	10.3,	10.9,	12	6.0,	59.4,	74.7,	5.2,	17.3,
13	6.0,	59.9,	76.2,	0.0,	23.2,	14	6.0,	58.7,	75.5,	-5.2,	28.5,
15	6.0,	72.4,	66.5,	-49.8,	-29.1,	16	6.0,	68.1,	64.5,	-42.1,	-30.9,
17	6.0,	61.8,	60.6,	-33.1,	-31.7,	18	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,
19	6.0,	61.9,	60.4,	-21.3,	-31.7,	20	6.0,	65.9,	67.1,	-19.5,	-30.8,
21	6.0,	68.0,	71.8,	-17.1,	-29.1,	22	6.0,	68.0,	74.2,	-14.2,	-26.4,
23	6.0,	66.4,	74.4,	-10.8,	-22.7,	24	6.0,	66.5,	72.4,	-7.1,	-16.5,
25	6.0,	64.5,	68.1,	-3.2,	-9.8,	26	6.0,	59.8,	55.9,	-72.1,	10.5,
27	6.0,	50.7,	57.0,	-76.4,	2.2,	28	6.0,	53.0,	64.9,	-80.0,	-4.1,
29	6.0,	57.1,	70.9,	-81.2,	-10.9,	30	6.0,	59.4,	74.7,	-80.0,	-17.3,
31	6.0,	59.9,	76.2,	-76.3,	-23.2,	32	6.0,	58.7,	75.5,	-70.2,	-28.5,
33	6.0,	72.4,	66.5,	-16.7,	29.1,	34	6.0,	68.1,	64.5,	-22.4,	30.9,
35	6.0,	61.8,	60.6,	-27.5,	31.7,	36	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,

SOURCE ID: 8EWE00IF

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	61.9,	60.4,	-31.9,	32.9,	2	6.0,	65.9,	67.1,	-40.7,	33.3,
3	6.0,	68.0,	71.8,	-48.3,	32.7,	4	6.0,	68.0,	74.2,	-54.5,	31.1,
5	6.0,	66.4,	74.4,	-58.9,	28.3,	6	6.0,	66.5,	72.4,	-61.6,	22.9,
7	6.0,	64.5,	68.1,	-62.4,	16.7,	8	6.0,	60.6,	61.8,	-61.3,	10.0,
9	6.0,	54.8,	55.9,	-59.5,	3.0,	10	6.0,	60.4,	61.9,	-63.9,	-1.7,
11	6.0,	57.1,	70.9,	7.8,	17.7,	12	6.0,	59.4,	74.7,	1.6,	23.6,
13	6.0,	59.9,	76.2,	-4.7,	28.8,	14	6.0,	74.4,	66.4,	-61.5,	-21.7,
15	6.0,	72.4,	66.5,	-56.1,	-25.4,	16	6.0,	68.1,	64.5,	-48.9,	-28.4,
17	6.0,	61.8,	60.6,	-40.3,	-30.4,	18	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,
19	6.0,	61.9,	60.4,	-28.5,	-32.9,	20	6.0,	65.9,	67.1,	-26.4,	-33.3,
21	6.0,	68.0,	71.8,	-23.4,	-32.7,	22	6.0,	68.0,	74.2,	-19.7,	-31.1,
23	6.0,	66.4,	74.4,	-15.5,	-28.3,	24	6.0,	66.5,	72.4,	-10.7,	-22.9,
25	6.0,	64.5,	68.1,	-5.7,	-16.7,	26	6.0,	59.8,	55.9,	-73.3,	3.3,
27	6.0,	50.7,	57.0,	-76.4,	-5.0,	28	6.0,	53.0,	64.9,	-78.8,	-11.2,
29	6.0,	57.1,	70.9,	-78.7,	-17.7,	30	6.0,	59.4,	74.7,	-76.3,	-23.6,
31	6.0,	59.9,	76.2,	-71.6,	-28.8,	32	6.0,	74.4,	66.4,	-4.9,	21.7,
33	6.0,	72.4,	66.5,	-10.4,	25.4,	34	6.0,	68.1,	64.5,	-15.6,	28.4,
35	6.0,	61.8,	60.6,	-20.3,	30.4,	36	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,	0.0,

SOURCE ID: 8EWE00IG

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	123.7,	144.9,	-54.8,	53.0,	2	6.0,	133.8,	139.4,	-60.3,	54.7,
3	6.0,	139.7,	129.7,	-64.0,	54.7,	4	6.0,	141.5,	116.1,	-65.7,	53.1,
5	6.0,	138.9,	98.9,	-65.5,	49.8,	6	6.0,	132.1,	78.8,	-63.2,	45.0,
7	6.0,	134.8,	77.7,	-75.2,	38.2,	8	6.0,	142.5,	92.8,	-91.3,	32.3,
9	6.0,	145.9,	109.9,	-104.7,	25.4,	10	6.0,	144.9,	123.7,	-114.9,	17.7,
11	6.0,	139.4,	133.8,	-121.6,	9.4,	12	6.0,	129.7,	139.7,	-124.6,	0.9,
13	6.0,	116.1,	141.5,	-123.8,	-7.7,	14	6.0,	98.9,	138.9,	-119.2,	-16.0,
15	6.0,	78.8,	132.1,	-111.1,	-23.8,	16	6.0,	77.7,	134.8,	-105.6,	-36.4,
17	6.0,	92.8,	142.5,	-103.5,	-45.0,	18	6.0,	109.9,	145.9,	-98.3,	-49.8,

Attachment A

19	6.0,	123.7,	144.9,	-90.1,	-53.0,	20	6.0,	133.8,	139.4,	-79.1,	-54.7,
21	6.0,	139.7,	129.7,	-65.7,	-54.7,	22	6.0,	141.5,	116.1,	-50.4,	-53.1,
23	6.0,	138.9,	98.9,	-33.5,	-49.8,	24	6.0,	132.1,	78.8,	-15.6,	-45.0,
25	6.0,	134.8,	77.7,	-2.5,	-38.2,	26	6.0,	142.5,	92.8,	-1.4,	-32.3,
27	6.0,	145.9,	109.9,	-5.2,	-25.4,	28	6.0,	144.9,	123.7,	-8.8,	-17.7,
29	6.0,	139.4,	133.8,	-12.2,	-9.4,	30	6.0,	129.7,	139.7,	-15.2,	-0.9,
31	6.0,	116.1,	141.5,	-17.7,	7.7,	32	6.0,	98.9,	138.9,	-19.7,	16.0,
33	6.0,	78.8,	132.1,	-21.1,	23.8,	34	6.0,	77.7,	134.8,	-29.2,	36.4,
35	6.0,	92.8,	142.5,	-39.0,	45.0,	36	6.0,	109.9,	145.9,	-47.6,	49.8,

SOURCE ID: 8EWE00IH

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	123.7,	144.9,	-60.3,	48.1,	2	6.0,	133.8,	139.4,	-64.9,	48.9,
3	6.0,	139.7,	129.7,	-67.5,	48.2,	4	6.0,	141.5,	116.1,	-68.0,	46.0,
5	6.0,	138.9,	98.9,	-66.5,	42.5,	6	6.0,	132.1,	78.8,	-63.0,	37.6,
7	6.0,	134.8,	77.7,	-73.7,	31.0,	8	6.0,	142.5,	92.8,	-88.6,	25.4,
9	6.0,	145.9,	109.9,	-100.8,	19.1,	10	6.0,	144.9,	123.7,	-110.0,	12.1,
11	6.0,	139.4,	133.8,	-115.8,	4.8,	12	6.0,	129.7,	139.7,	-118.0,	-2.6,
13	6.0,	116.1,	141.5,	-116.8,	-10.0,	14	6.0,	98.9,	138.9,	-111.9,	-17.1,
15	6.0,	78.8,	132.1,	-103.7,	-23.6,	16	6.0,	77.7,	134.8,	-98.4,	-34.9,
17	6.0,	92.8,	142.5,	-96.7,	-42.2,	18	6.0,	109.9,	145.9,	-92.0,	-45.8,
19	6.0,	123.7,	144.9,	-84.5,	-48.1,	20	6.0,	133.8,	139.4,	-74.5,	-48.9,
21	6.0,	139.7,	129.7,	-62.2,	-48.2,	22	6.0,	141.5,	116.1,	-48.0,	-46.0,
23	6.0,	138.9,	98.9,	-32.4,	-42.5,	24	6.0,	132.1,	78.8,	-15.8,	-37.6,
25	6.0,	134.8,	77.7,	-4.0,	-31.0,	26	6.0,	142.5,	92.8,	-4.2,	-25.4,
27	6.0,	145.9,	109.9,	-9.1,	-19.1,	28	6.0,	144.9,	123.7,	-13.8,	-12.1,
29	6.0,	139.4,	133.8,	-18.0,	-4.8,	30	6.0,	129.7,	139.7,	-21.7,	2.6,
31	6.0,	116.1,	141.5,	-24.7,	10.0,	32	6.0,	98.9,	138.9,	-27.0,	17.1,
33	6.0,	78.8,	132.1,	-28.4,	23.6,	34	6.0,	77.7,	134.8,	-36.4,	34.9,
35	6.0,	92.8,	142.5,	-45.9,	42.2,	36	6.0,	109.9,	145.9,	-53.9,	45.8,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction
02/20/20

*** AERMET - VERSION 14134 *** ***
13:40:41

PAGE 60

*** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE00II

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	123.7,	144.9,	-66.1,	44.0,	2	6.0,	133.8,	139.4,	-69.9,	43.9,
3	6.0,	139.7,	129.7,	-71.5,	42.4,	4	6.0,	141.5,	116.1,	-71.0,	39.6,
5	6.0,	138.9,	98.9,	-68.3,	35.6,	6	6.0,	132.1,	78.8,	-63.6,	30.6,
7	6.0,	134.8,	77.7,	-73.1,	23.9,	8	6.0,	142.5,	92.8,	-86.8,	18.6,
9	6.0,	145.9,	109.9,	-97.8,	12.7,	10	6.0,	144.9,	123.7,	-105.9,	6.3,
11	6.0,	139.4,	133.8,	-110.8,	-0.2,	12	6.0,	129.7,	139.7,	-112.2,	-6.7,
13	6.0,	116.1,	141.5,	-110.3,	-13.0,	14	6.0,	98.9,	138.9,	-105.1,	-18.9,
15	6.0,	78.8,	132.1,	-96.6,	-24.2,	16	6.0,	77.7,	134.8,	-91.3,	-34.2,
17	6.0,	92.8,	142.5,	-89.8,	-40.4,	18	6.0,	109.9,	145.9,	-85.6,	-42.8,
19	6.0,	123.7,	144.9,	-78.8,	-44.0,	20	6.0,	133.8,	139.4,	-69.5,	-43.9,
21	6.0,	139.7,	129.7,	-58.2,	-42.4,	22	6.0,	141.5,	116.1,	-45.1,	-39.6,
23	6.0,	138.9,	98.9,	-30.6,	-35.6,	24	6.0,	132.1,	78.8,	-15.2,	-30.6,
25	6.0,	134.8,	77.7,	-4.6,	-23.9,	26	6.0,	142.5,	92.8,	-6.0,	-18.6,
27	6.0,	145.9,	109.9,	-12.1,	-12.7,	28	6.0,	144.9,	123.7,	-17.8,	-6.3,
29	6.0,	139.4,	133.8,	-23.0,	0.2,	30	6.0,	129.7,	139.7,	-27.5,	6.7,
31	6.0,	116.1,	141.5,	-31.1,	13.0,	32	6.0,	98.9,	138.9,	-33.8,	18.9,
33	6.0,	78.8,	132.1,	-35.5,	24.2,	34	6.0,	77.7,	134.8,	-43.5,	34.2,
35	6.0,	92.8,	142.5,	-52.7,	40.4,	36	6.0,	109.9,	145.9,	-60.3,	42.8,

SOURCE ID: 8EWE00IJ

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	123.7,	144.9,	-71.5,	38.6,	2	6.0,	133.8,	139.4,	-74.3,	37.6,
3	6.0,	139.7,	129.7,	-74.8,	35.4,	4	6.0,	141.5,	116.1,	-73.0,	32.2,

Attachment A

5	6.0,	138.9,	98.9,	-69.0,	28.0,	6	6.0,	132.1,	78.8,	-62.9,	22.9,
7	6.0,	134.8,	77.7,	-71.1,	16.5,	8	6.0,	142.5,	92.8,	-83.5,	11.6,
9	6.0,	145.9,	109.9,	-93.4,	6.3,	10	6.0,	144.9,	123.7,	-100.5,	0.9,
11	6.0,	139.4,	133.8,	-104.5,	-4.6,	12	6.0,	129.7,	139.7,	-105.3,	-9.9,
13	6.0,	116.1,	141.5,	-102.9,	-15.0,	14	6.0,	98.9,	138.9,	-97.4,	-19.6,
15	6.0,	78.8,	132.1,	-89.0,	-23.5,	16	6.0,	77.7,	134.8,	-83.9,	-32.2,
17	6.0,	92.8,	142.5,	-82.9,	-37.1,	18	6.0,	109.9,	145.9,	-79.3,	-38.4,
19	6.0,	123.7,	144.9,	-73.3,	-38.6,	20	6.0,	133.8,	139.4,	-65.1,	-37.6,
21	6.0,	139.7,	129.7,	-54.9,	-35.4,	22	6.0,	141.5,	116.1,	-43.1,	-32.2,
23	6.0,	138.9,	98.9,	-29.9,	-28.0,	24	6.0,	132.1,	78.8,	-15.8,	-22.9,
25	6.0,	134.8,	77.7,	-6.6,	-16.5,	26	6.0,	142.5,	92.8,	-9.2,	-11.6,
27	6.0,	145.9,	109.9,	-16.5,	-6.3,	28	6.0,	144.9,	123.7,	-23.2,	-0.9,
29	6.0,	139.4,	133.8,	-29.3,	4.6,	30	6.0,	129.7,	139.7,	-34.4,	9.9,
31	6.0,	116.1,	141.5,	-38.5,	15.0,	32	6.0,	98.9,	138.9,	-41.5,	19.6,
33	6.0,	78.8,	132.1,	-43.1,	23.5,	34	6.0,	77.7,	134.8,	-50.9,	32.2,
35	6.0,	92.8,	142.5,	-59.6,	37.1,	36	6.0,	109.9,	145.9,	-66.6,	38.4,

SOURCE ID: 8EWE00IK

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	123.7,	144.9,	-77.5,	35.6,	2	6.0,	133.8,	139.4,	-79.6,	33.6,
3	6.0,	139.7,	129.7,	-79.4,	30.6,	4	6.0,	141.5,	116.1,	-76.7,	26.6,
5	6.0,	138.9,	98.9,	-71.7,	21.9,	6	6.0,	132.1,	78.8,	-64.5,	16.4,
7	6.0,	134.8,	77.7,	-71.5,	9.9,	8	6.0,	142.5,	92.8,	-82.8,	5.0,
9	6.0,	145.9,	109.9,	-91.5,	-0.1,	10	6.0,	144.9,	123.7,	-97.5,	-5.1,
11	6.0,	139.4,	133.8,	-100.5,	-10.0,	12	6.0,	129.7,	139.7,	-100.4,	-14.5,
13	6.0,	116.1,	141.5,	-97.3,	-18.7,	14	6.0,	98.9,	138.9,	-91.3,	-22.2,
15	6.0,	78.8,	132.1,	-82.5,	-25.1,	16	6.0,	77.7,	134.8,	-77.3,	-32.6,
17	6.0,	92.8,	142.5,	-76.2,	-36.4,	18	6.0,	109.9,	145.9,	-72.9,	-36.5,
19	6.0,	123.7,	144.9,	-67.3,	-35.6,	20	6.0,	133.8,	139.4,	-59.8,	-33.6,
21	6.0,	139.7,	129.7,	-50.3,	-30.6,	22	6.0,	141.5,	116.1,	-39.4,	-26.6,
23	6.0,	138.9,	98.9,	-27.2,	-21.9,	24	6.0,	132.1,	78.8,	-14.3,	-16.4,
25	6.0,	134.8,	77.7,	-6.2,	-9.9,	26	6.0,	142.5,	92.8,	-10.0,	-5.0,
27	6.0,	145.9,	109.9,	-18.4,	0.1,	28	6.0,	144.9,	123.7,	-26.2,	5.1,
29	6.0,	139.4,	133.8,	-33.3,	10.0,	30	6.0,	129.7,	139.7,	-39.3,	14.5,
31	6.0,	116.1,	141.5,	-44.1,	18.7,	32	6.0,	98.9,	138.9,	-47.6,	22.2,
33	6.0,	78.8,	132.1,	-49.6,	25.1,	34	6.0,	77.7,	134.8,	-57.5,	32.6,
35	6.0,	92.8,	142.5,	-66.3,	36.4,	36	6.0,	109.9,	145.9,	-73.0,	36.5,

SOURCE ID: 8EWE00IL

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0,	123.7,	144.9,	-82.8,	31.6,	2	6.0,	133.8,	139.4,	-84.2,	28.8,
3	6.0,	139.7,	129.7,	-83.0,	25.0,	4	6.0,	141.5,	116.1,	-79.3,	20.5,
5	6.0,	138.9,	98.9,	-73.2,	15.4,	6	6.0,	132.1,	78.8,	-64.8,	9.8,
7	6.0,	134.8,	77.7,	-70.7,	3.3,	8	6.0,	142.5,	92.8,	-80.8,	-1.4,
9	6.0,	145.9,	109.9,	-88.5,	-6.0,	10	6.0,	144.9,	123.7,	-93.5,	-10.4,
11	6.0,	139.4,	133.8,	-95.6,	-14.5,	12	6.0,	129.7,	139.7,	-94.9,	-18.1,
13	6.0,	116.1,	141.5,	-91.3,	-21.2,	14	6.0,	98.9,	138.9,	-84.8,	-23.7,
15	6.0,	78.8,	132.1,	-75.9,	-25.4,	16	6.0,	77.7,	134.8,	-70.7,	-31.9,
17	6.0,	92.8,	142.5,	-69.9,	-34.4,	18	6.0,	109.9,	145.9,	-67.0,	-33.5,
19	6.0,	123.7,	144.9,	-62.1,	-31.6,	20	6.0,	133.8,	139.4,	-55.2,	-28.8,
21	6.0,	139.7,	129.7,	-46.7,	-25.0,	22	6.0,	141.5,	116.1,	-36.8,	-20.5,
23	6.0,	138.9,	98.9,	-25.8,	-15.4,	24	6.0,	132.1,	78.8,	-13.9,	-9.8,
25	6.0,	134.8,	77.7,	-7.0,	-3.3,	26	6.0,	142.5,	92.8,	-11.9,	1.4,
27	6.0,	145.9,	109.9,	-21.4,	6.0,	28	6.0,	144.9,	123.7,	-30.2,	10.4,
29	6.0,	139.4,	133.8,	-38.1,	14.5,	30	6.0,	129.7,	139.7,	-44.8,	18.1,
31	6.0,	116.1,	141.5,	-50.2,	21.2,	32	6.0,	98.9,	138.9,	-54.0,	23.7,
33	6.0,	78.8,	132.1,	-56.2,	25.4,	34	6.0,	77.7,	134.8,	-64.1,	31.9,
35	6.0,	92.8,	142.5,	-72.6,	34.4,	36	6.0,	109.9,	145.9,	-78.9,	33.5,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction

02/20/20

*** AERMET - VERSION 14134 *** ***

13:40:41

PAGE 61

*** MODELOPTS: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

Attachment A

*** DIRECTION SPECIFIC BUILDING DIMENSIONS ***

SOURCE ID: 8EWE00IM

IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ	IFV	BH	BW	BL	XADJ	YADJ
1	6.0	123.7	144.9	-86.0	27.6	2	6.0	133.8	139.4	-86.7	24.2
3	6.0	139.7	129.7	-84.7	20.1	4	6.0	141.5	116.1	-80.1	15.4
5	6.0	138.9	98.9	-73.1	10.2	6	6.0	132.1	78.8	-63.8	4.7
7	6.0	134.8	77.7	-68.8	-1.5	8	6.0	142.5	92.8	-78.1	-5.8
9	6.0	145.9	109.9	-85.1	-9.9	10	6.0	144.9	123.7	-89.5	-13.6
11	6.0	139.4	133.8	-91.1	-17.0	12	6.0	129.7	139.7	-90.0	-19.8
13	6.0	116.1	141.5	-86.1	-22.0	14	6.0	98.9	138.9	-79.7	-23.6
15	6.0	78.8	132.1	-70.8	-24.4	16	6.0	77.7	134.8	-65.9	-30.0
17	6.0	92.8	142.5	-65.5	-31.8	18	6.0	109.9	145.9	-63.1	-30.2
19	6.0	123.7	144.9	-58.8	-27.6	20	6.0	133.8	139.4	-52.7	-24.2
21	6.0	139.7	129.7	-45.0	-20.1	22	6.0	141.5	116.1	-36.0	-15.4
23	6.0	138.9	98.9	-25.9	-10.2	24	6.0	132.1	78.8	-14.9	-4.7
25	6.0	134.8	77.7	-8.8	1.5	26	6.0	142.5	92.8	-14.6	5.8
27	6.0	145.9	109.9	-24.8	9.9	28	6.0	144.9	123.7	-34.2	13.6
29	6.0	139.4	133.8	-42.6	17.0	30	6.0	129.7	139.7	-49.7	19.8
31	6.0	116.1	141.5	-55.3	22.0	32	6.0	98.9	138.9	-59.2	23.6
33	6.0	78.8	132.1	-61.3	24.4	34	6.0	77.7	134.8	-69.0	30.0
35	6.0	92.8	142.5	-77.0	31.8	36	6.0	109.9	145.9	-82.8	30.2

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 62
 *** MODELOPTs: RegDFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** GRIDDED RECEPTOR NETWORK SUMMARY ***

*** NETWORK ID: 8EWE00IN ; NETWORK TYPE: GRIDCART ***

*** X-COORDINATES OF GRID *** (METERS)

451093.9, 451180.4, 451266.9, 451353.4, 451439.9, 451526.4, 451612.9, 451699.4, 451785.9, 451872.4,
 451958.9, 452045.4, 452131.9, 452218.4, 452304.9, 452391.4, 452477.9, 452564.4, 452650.9, 452737.4,
 452823.9,

*** Y-COORDINATES OF GRID *** (METERS)

3742098.2, 3742193.6, 3742289.0, 3742384.4, 3742479.8, 3742575.2, 3742670.6, 3742766.0, 3742861.4, 3742956.8,
 3743052.2, 3743147.6, 3743243.0, 3743338.4, 3743433.8, 3743529.2, 3743624.6, 3743720.0, 3743815.4, 3743910.8,
 3744006.2,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 63
 *** MODELOPTs: RegDFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** NETWORK ID: 8EWE00IN ; NETWORK TYPE: GRIDCART ***

* ELEVATION HEIGHTS IN METERS *

Y-COORD (METERS)								
	451093.90	451180.40	451266.90	451353.40	451439.90	451526.40	451612.90	
451699.40	451785.90							

3744006.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00							

Attachment A

0.00	0.00							
3743433.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00							
3743338.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00							
3743243.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00							
3743147.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00							
3743052.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00							
3742956.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00							
3742861.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00							
3742766.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00							
3742670.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00							
3742575.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00							
3742479.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00							
3742384.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00							
3742289.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00							
3742193.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00							
3742098.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00							

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 65
 *** MODELOPTs: RegDFault CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** NETWORK ID: 8EWE00IN ; NETWORK TYPE: GRIDCART ***

* ELEVATION HEIGHTS IN METERS *

Y-COORD (METERS)				X-COORD (METERS)
	452650.90	452737.40	452823.90	

3744006.20		0.00	0.00	0.00
3743910.80		0.00	0.00	0.00
3743815.40		0.00	0.00	0.00
3743720.00		0.00	0.00	0.00
3743624.60		0.00	0.00	0.00
3743529.20		0.00	0.00	0.00
3743433.80		0.00	0.00	0.00
3743338.40		0.00	0.00	0.00
3743243.00		0.00	0.00	0.00
3743147.60		0.00	0.00	0.00
3743052.20		0.00	0.00	0.00
3742956.80		0.00	0.00	0.00
3742861.40		0.00	0.00	0.00
3742766.00		0.00	0.00	0.00
3742670.60		0.00	0.00	0.00
3742575.20		0.00	0.00	0.00
3742479.80		0.00	0.00	0.00
3742384.40		0.00	0.00	0.00
3742289.00		0.00	0.00	0.00
3742193.60		0.00	0.00	0.00
3742098.20		0.00	0.00	0.00

Attachment A

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 66

*** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** NETWORK ID: 8EWE00IN ; NETWORK TYPE: GRIDCART ***

* HILL HEIGHT SCALES IN METERS *

Y-COORD (METERS)		451093.90	451180.40	451266.90	X-COORD (METERS)	451353.40	451439.90	451526.40	451612.90
451699.40		451785.90							

3744006.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00							
3743910.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00							
3743815.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00							
3743720.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00							
3743624.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00							
3743529.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00							
3743433.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00							
3743338.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00							
3743243.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00							
3743147.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00							
3743052.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00							
3742956.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00							
3742861.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00							
3742766.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00							
3742670.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00							
3742575.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00							
3742479.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00							
3742384.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00							
3742289.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00							
3742193.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00							
3742098.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00							

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 67

*** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** NETWORK ID: 8EWE00IN ; NETWORK TYPE: GRIDCART ***

Attachment A

* HILL HEIGHT SCALES IN METERS *

Y-COORD (METERS)	451872.40	451958.90	452045.40	452131.90	452218.40	452304.90	452391.40
452477.90	452564.40						

3744006.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00						
3743910.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00						
3743815.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00						
3743720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00						
3743624.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00						
3743529.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00						
3743433.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00						
3743338.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00						
3743243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00						
3743147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00						
3743052.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00						
3742956.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00						
3742861.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00						
3742766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00						
3742670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00						
3742575.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00						
3742479.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00						
3742384.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00						
3742289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00						
3742193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00						
3742098.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00						

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** ***
 13:40:41

PAGE 68
 *** MODELOPTS: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** NETWORK ID: 8EWE00IN ; NETWORK TYPE: GRIDCART ***

* HILL HEIGHT SCALES IN METERS *

Y-COORD (METERS)	452650.90	452737.40	452823.90
3744006.20	0.00	0.00	0.00

3744006.20 | 0.00 0.00 0.00

Attachment A

NOTE: METEOROLOGICAL DATA ACTUALLY PROCESSED WILL ALSO DEPEND ON WHAT IS INCLUDED IN THE DATA FILE.

*** UPPER BOUND OF FIRST THROUGH FIFTH WIND SPEED CATEGORIES ***
(METERS/SEC)

1.54, 3.09, 5.14, 8.23, 10.80,

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
02/20/20
*** AERMET - VERSION 14134 *** ***
13:40:41

PAGE 71

*** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** UP TO THE FIRST 24 HOURS OF METEOROLOGICAL DATA ***

Surface file: C:\Users\ryan\OneDrive\LDNONE~1\19-05L~1\AERMOD\ELSI8.SFC Met Version:
14134
Profile file: C:\Users\ryan\OneDrive\LDNONE~1\19-05L~1\AERMOD\ELSI8.PFL
Surface format: FREE

Profile format: FREE

Surface station no.: 0 Upper air station no.: 3190
Name: UNKNOWN Name: UNKNOWN
Year: 2008 Year: 2008

First 24 hours of scalar data

YR	MO	DY	JDY	HR	H0	U*	W*	DT/DZ	ZICNV	ZIMCH	M-O	LEN	Z0	BOWEN	ALBEDO	REF	WS	WD	HT	REF	TA
08	01	01	1	01	-999.0	-9.000	-9.000	-9.000	-999.	-999.	-99999.0	0.23	1.00	1.00	999.00	999.	-9.0	284.2			
					5.5																
08	01	01	1	02	-999.0	-9.000	-9.000	-9.000	-999.	-999.	-99999.0	0.23	1.00	1.00	999.00	999.	-9.0	283.1			
					5.5																
08	01	01	1	03	-999.0	-9.000	-9.000	-9.000	-999.	-999.	-99999.0	0.23	1.00	1.00	999.00	999.	-9.0	283.1			
					5.5																
08	01	01	1	04	-999.0	-9.000	-9.000	-9.000	-999.	-999.	-99999.0	0.23	1.00	1.00	999.00	999.	-9.0	283.8			
					5.5																
08	01	01	1	05	-999.0	-9.000	-9.000	-9.000	-999.	-999.	-99999.0	0.23	1.00	1.00	999.00	999.	-9.0	283.8			
					5.5																
08	01	01	1	06	-999.0	-9.000	-9.000	-9.000	-999.	-999.	-99999.0	0.23	1.00	1.00	999.00	999.	-9.0	283.8			
					5.5																
08	01	01	1	07	-999.0	-9.000	-9.000	-9.000	-999.	-999.	-99999.0	0.23	1.00	1.00	999.00	999.	-9.0	283.1			
					5.5																
08	01	01	1	08	-999.0	-9.000	-9.000	-9.000	-999.	-999.	-99999.0	0.23	1.00	0.54	999.00	999.	-9.0	283.8			
					5.5																
08	01	01	1	09	27.2	-9.000	-9.000	-9.000	60.	-999.	-99999.0	0.23	1.00	0.33	999.00	999.	-9.0	285.9			
					5.5																
08	01	01	1	10	74.6	-9.000	-9.000	-9.000	157.	-999.	-99999.0	0.23	1.00	0.25	999.00	999.	-9.0	288.1			
					5.5																
08	01	01	1	11	107.4	-9.000	-9.000	-9.000	375.	-999.	-99999.0	0.23	1.00	0.23	999.00	999.	-9.0	289.9			
					5.5																
08	01	01	1	12	122.7	-9.000	-9.000	-9.000	578.	-999.	-99999.0	0.23	1.00	0.22	999.00	999.	-9.0	289.9			
					5.5																
08	01	01	1	13	121.3	-9.000	-9.000	-9.000	714.	-999.	-99999.0	0.23	1.00	0.22	999.00	999.	-9.0	291.4			
					5.5																
08	01	01	1	14	102.1	-9.000	-9.000	-9.000	763.	-999.	-99999.0	0.23	1.00	0.23	999.00	999.	-9.0	292.0			
					5.5																
08	01	01	1	15	65.8	-9.000	-9.000	-9.000	792.	-999.	-99999.0	0.23	1.00	0.27	999.00	999.	-9.0	291.4			
					5.5																
08	01	01	1	16	16.0	-9.000	-9.000	-9.000	798.	-999.	-99999.0	0.23	1.00	0.36	999.00	999.	-9.0	290.4			
					5.5																
08	01	01	1	17	-999.0	-9.000	-9.000	-9.000	-999.	-999.	-99999.0	0.23	1.00	0.63	999.00	999.	-9.0	288.8			

Attachment A

```

5.5
08 01 01 1 18 -999.0 -9.000 -9.000 -9.000 -999. -999. -99999.0 0.23 1.00 1.00 999.00 999. -9.0 287.5
5.5
08 01 01 1 19 -999.0 -9.000 -9.000 -9.000 -999. -999. -99999.0 0.23 1.00 1.00 999.00 999. -9.0 286.4
5.5
08 01 01 1 20 -999.0 -9.000 -9.000 -9.000 -999. -999. -99999.0 0.23 1.00 1.00 999.00 999. -9.0 285.4
5.5
08 01 01 1 21 -999.0 -9.000 -9.000 -9.000 -999. -999. -99999.0 0.23 1.00 1.00 999.00 999. -9.0 284.2
5.5
08 01 01 1 22 -999.0 -9.000 -9.000 -9.000 -999. -999. -99999.0 0.23 1.00 1.00 999.00 999. -9.0 283.1
5.5
08 01 01 1 23 -999.0 -9.000 -9.000 -9.000 -999. -999. -99999.0 0.23 1.00 1.00 999.00 999. -9.0 283.1
5.5
08 01 01 1 24 -999.0 -9.000 -9.000 -9.000 -999. -999. -99999.0 0.23 1.00 1.00 999.00 999. -9.0 282.5
5.5
  
```

```

First hour of profile data
YR MO DY HR HEIGHT F WDIR WSPD AMB_TMP sigmaA sigmaW sigmaV
08 01 01 01 5.5 0 -999. -99.00 284.3 99.0 -99.00 -99.00
08 01 01 01 9.1 1 -999. -99.00 -999.0 99.0 -99.00 -99.00
  
```

```

F indicates top of profile (=1) or below (=0)
^ *** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
02/20/20
*** AERMET - VERSION 14134 *** ***
13:40:41
  
```

```

PAGE 72
*** MODELOPTs: RegDEFAULT CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL
  
```

```

*** THE ANNUAL AVERAGE CONCENTRATION VALUES AVERAGED OVER 1 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL
***
INCLUDING SOURCE(S): 8EWE0000 , 8EWE0001 , 8EWE0002 , 8EWE0003 ,
8EWE0004 , 8EWE0005 , 8EWE0006 , 8EWE0007 , 8EWE0008 , 8EWE0009 , 8EWE000A , 8EWE000B ,
8EWE000C , 8EWE000D , 8EWE000E , 8EWE000F , 8EWE000G , 8EWE000H , 8EWE000I , 8EWE000J ,
8EWE000K , 8EWE000L , 8EWE000M , 8EWE000N , 8EWE000O , 8EWE000P , 8EWE000Q , 8EWE000R ,
. . . ,
  
```

*** NETWORK ID: 8EWE00IN ; NETWORK TYPE: GRIDCART ***

```

** CONC OF PM10 IN MICROGRAMS/M**3 **
Y-COORD | X-COORD (METERS)
(METERS) | 451093.90 451180.40 451266.90 451353.40 451439.90 451526.40 451612.90
451699.40 451785.90
  
```

Y-COORD (METERS)	X-COORD (METERS)	451093.90	451180.40	451266.90	451353.40	451439.90	451526.40	451612.90
3744006.20	0.00054	0.00060	0.00066	0.00071	0.00075	0.00079	0.00082	
0.00085	0.00086							
3743910.80	0.00057	0.00064	0.00072	0.00078	0.00084	0.00089	0.00093	
0.00097	0.00100							
3743815.40	0.00059	0.00068	0.00077	0.00087	0.00095	0.00102	0.00107	
0.00112	0.00116							
3743720.00	0.00062	0.00071	0.00083	0.00095	0.00107	0.00116	0.00124	
0.00131	0.00136							
3743624.60	0.00064	0.00075	0.00088	0.00104	0.00121	0.00134	0.00145	
0.00154	0.00162							
3743529.20	0.00065	0.00077	0.00093	0.00112	0.00135	0.00158	0.00175	
0.00187	0.00198							
3743433.80	0.00067	0.00079	0.00097	0.00121	0.00150	0.00186	0.00221	
0.00237	0.00254							
3743338.40	0.00068	0.00081	0.00099	0.00127	0.00166	0.00219	0.00293	
0.00343	0.00359							
3743243.00	0.00070	0.00083	0.00102	0.00131	0.00178	0.00255	0.00376	

Attachment A

0.00415	0.00306							
3743243.00		0.00754	0.00601	0.00614	0.00673	0.00814	0.00933	0.00986
0.00870	0.00469							
3743147.60		0.00564	0.00612	0.01021	0.01122	0.00934	0.00678	0.00576
0.00699	0.01231							
3743052.20		0.00836	0.01193	0.00819	0.00628	0.00514	0.00456	0.00440
0.00475	0.00677							
3742956.80		0.00752	0.00574	0.00476	0.00426	0.00394	0.00373	0.00374
0.00400	0.00486							
3742861.40		0.00411	0.00387	0.00359	0.00344	0.00338	0.00339	0.00348
0.00376	0.00433							
3742766.00		0.00277	0.00290	0.00297	0.00304	0.00315	0.00336	0.00362
0.00402	0.00468							
3742670.60		0.00210	0.00231	0.00256	0.00292	0.00331	0.00381	0.00450
0.00555	0.00763							
3742575.20		0.00171	0.00192	0.00224	0.00303	0.00423	0.00594	0.01034
0.00793	0.00556							
3742479.80		0.00144	0.00164	0.00197	0.00295	0.00927	0.00569	0.00450
0.00379	0.00327							
3742384.40		0.00122	0.00138	0.00162	0.00207	0.00271	0.00290	0.00274
0.00253	0.00231							
3742289.00		0.00104	0.00116	0.00131	0.00152	0.00173	0.00189	0.00192
0.00186	0.00175							
3742193.60		0.00089	0.00098	0.00108	0.00119	0.00130	0.00139	0.00144
0.00144	0.00139							
3742098.20		0.00078	0.00084	0.00091	0.00098	0.00104	0.00109	0.00113
0.00115	0.00113							

▲ *** AERMOD - VERSION 19191 *** ** Latitude PM10 Construction ***
 02/20/20
 *** AERMET - VERSION 14134 *** **
 13:40:41 ***

PAGE 74

*** MODELOPTS: RegDFault CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** THE ANNUAL AVERAGE CONCENTRATION VALUES AVERAGED OVER 1 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL

 INCLUDING SOURCE(S): 8EWE0000 , 8EWE0001 , 8EWE0002 , 8EWE0003 ,
 8EWE0004 , 8EWE0005 , 8EWE0006 , 8EWE0007 , 8EWE0008 , 8EWE0009 , 8EWE000A , 8EWE000B ,
 8EWE000C , 8EWE000D , 8EWE000E , 8EWE000F , 8EWE000G , 8EWE000H , 8EWE000I , 8EWE000J ,
 8EWE000K , 8EWE000L , 8EWE000M , 8EWE000N , 8EWE000O , 8EWE000P , 8EWE000Q , 8EWE000R ,
 . . . ,

*** NETWORK ID: 8EWE00IN ; NETWORK TYPE: GRIDCART ***

** CONC OF PM10 IN MICROGRAMS/M**3 **

Y-COORD (METERS)				X-COORD (METERS)
3744006.20		0.00061	0.00057	0.00054
3743910.80		0.00070	0.00065	0.00061
3743815.40		0.00082	0.00076	0.00070
3743720.00		0.00097	0.00089	0.00080
3743624.60		0.00117	0.00105	0.00093
3743529.20		0.00144	0.00125	0.00109
3743433.80		0.00180	0.00151	0.00128
3743338.40		0.00233	0.00184	0.00150
3743243.00		0.00311	0.00228	0.00177
3743147.60		0.00457	0.00291	0.00212
3743052.20		0.00877	0.00394	0.00259
3742956.80		0.00919	0.00582	0.00326
3742861.40		0.00585	0.01190	0.00429
3742766.00		0.00580	0.00859	0.00611

Attachment A

8EWE00IN	4TH HIGHEST VALUE IS	0.01162	AT (451699.40,	3743052.20,	0.00,	0.00,	0.00)	GC
8EWE00IN	5TH HIGHEST VALUE IS	0.01140	AT (451785.90,	3742956.80,	0.00,	0.00,	0.00)	GC
8EWE00IN	6TH HIGHEST VALUE IS	0.01122	AT (452131.90,	3743147.60,	0.00,	0.00,	0.00)	GC
8EWE00IN	7TH HIGHEST VALUE IS	0.01094	AT (452650.90,	3742670.60,	0.00,	0.00,	0.00)	GC
8EWE00IN	8TH HIGHEST VALUE IS	0.01034	AT (452391.40,	3742575.20,	0.00,	0.00,	0.00)	GC
8EWE00IN	9TH HIGHEST VALUE IS	0.01021	AT (452045.40,	3743147.60,	0.00,	0.00,	0.00)	GC
8EWE00IN	10TH HIGHEST VALUE IS	0.00986	AT (452391.40,	3743243.00,	0.00,	0.00,	0.00)	GC

*** RECEPTOR TYPES: GC = GRIDCART
GP = GRIDPOLR
DC = DISCCART
DP = DISCPOLR

*** AERMOD - VERSION 19191 *** *** Latitude PM10 Construction ***
02/20/20
*** AERMET - VERSION 14134 *** ***
13:40:41

PAGE 77

*** MODELOPTs: RegDFault CONC ELEV NODRYDPLT NOWETDPLT RURAL

*** Message Summary : AERMOD Model Execution ***

----- Summary of Total Messages -----

A Total of 0 Fatal Error Message(s)
A Total of 0 Warning Message(s)
A Total of 1916 Informational Message(s)

A Total of 8784 Hours Were Processed

A Total of 3 Calm Hours Identified

A Total of 468 Missing Hours Identified (5.33 Percent)

***** FATAL ERROR MESSAGES *****
*** NONE ***

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*** AERMOD Finishes Successfully ***

Attachment B

Air Quality Health Risk Calculations						
Latitude - Receptor 1						
Annual Concentration ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.00146					
Based on Risk Assessment Guidelines - Guidance Manual for Preparation of Health Risk Assessments - February 2015 Unit Risk Factors (https://oehha.ca.gov/media/CPFs042909.pdf)						
Duration (Years)	70					
Age of Person Exposed (Years)	3rd Trimester (0.25)	0-2	2-9	2-16	16-30	16-70
Cair (annual)	0.00146	0.00146	0.00146	0.00146	0.00146	0.00146
Breathing Rate per agegroup BR/BW A (Default is 1)	361 1	1090 1	861 1	745 1	335 1	290 1
Exposure Frequency = EF (days/365days)	0.96					
10^{-6} Microgram to Milligram / liters to m^3	0.000001					
Dose-inh	0.0000051	0.0000153	0.0000121	0.0000104	0.0000047	0.0000041
Exposure Duration (years)	70					
potency factor for Diesel	1.1					
Age Sensitivity Factor	10	10	3	3	1	1
ED	0.25	2	7	14	14	54
AT	70	70	70	70	70	70
FAH	0.85	0.85	0.72	0.72	0.73	0.73
Risk for Each Age Group per million	1.6896E-08 0.0169	4.08126E-07 0.4081	2.8673E-07 0.2867	4.962E-07 0.4962	7.54075E-08 0.0754	2.51787E-07 0.2518
Cancer Risk Per Million 9-years	0.712					
Cancer Risk Per Million 30-years	0.997					
Cancer Risk Per Million 70-years	1.173					

Attachment B

Air Quality Health Risk Calculations						
Latitude - Receptor 2						
Annual Concentration (µg/m3)	0.00146					
Based on Risk Assessment Guidelines - Guidance Manual for Preparation of Health Risk Assessments - February 2015 Unit Risk Factors (https://oehha.ca.gov/media/CPFs042909.pdf)						
Duration (Years)	70					
Age of Person Exposed (Years)	3rd Trimester (0.25)	0-2	2-9	2-16	16-30	16-70
Cair (annual)	0.00146	0.00146	0.00146	0.00146	0.00146	0.00146
Breathing Rate per agegroup BR/BW	361	1090	861	745	335	290
A (Default is 1)	1	1	1	1	1	1
Exposure Frequency = EF (days/365days)	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
10 ⁻⁶ -6 Microgram to Milligram / liters to m3	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
Dose-inh	0.00000051	0.00000153	0.00000121	0.00000104	0.00000047	0.00000041
Exposure Duration (years)	70					
potency factor for Diesel	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Age Sensitivity Factor	10	10	3	3	1	1
ED	0.25	2	7	14	14	54
AT	70	70	70	70	70	70
FAH	0.85	0.85	0.72	0.72	0.73	0.73
Risk for Each Age Group per million	1.6896E-08 0.0169	4.08126E-07 0.4081	2.8673E-07 0.2867	4.962E-07 0.4962	7.54075E-08 0.0754	2.51787E-07 0.2518
Cancer Risk Per Million 9-years	0.712					
Cancer Risk Per Million 30-years	0.997					
Cancer Risk Per Million 70-years	1.173					

Attachment B

Air Quality Health Risk Calculations						
Latitude - Receptor 3						
Annual Concentration (µg/m3)	0.00094					
Based on Risk Assessment Guidelines - Guidance Manual for Preparation of Health Risk Assessments - February 2015 Unit Risk Factors (https://oehha.ca.gov/media/CPFs042909.pdf)						
Duration (Years)	70					
Age of Person Exposed (Years)	3rd Trimester (0.25)	0-2	2-9	2-16	16-30	16-70
Cair (annual)	0.00094	0.00094	0.00094	0.00094	0.00094	0.00094
Breathing Rate per agegroup BR/BW	361	1090	861	745	335	290
A (Default is 1)	1	1	1	1	1	1
Exposure Frequency = EF (days/365days)	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
10 ⁻⁶ Microgram to Milligram / liters to m3	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
Dose-inh	0.00000033	0.00000098	0.00000078	0.00000067	0.00000030	0.00000026
Exposure Duration (years)	70					
potency factor for Diesel	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Age Sensitivity Factor	10	10	3	3	1	1
ED	0.25	2	7	14	14	54
AT	70	70	70	70	70	70
FAH	0.85	0.85	0.72	0.72	0.73	0.73
Risk for Each Age Group per million	1.08783E-08 0.0109	2.62766E-07 0.2628	1.84607E-07 0.1846	3.19471E-07 0.3195	4.855E-08 0.0486	1.62109E-07 0.1621
Cancer Risk Per Million 9-years	0.458					
Cancer Risk Per Million 30-years	0.642					
Cancer Risk Per Million 70-years	0.755					

Attachment B

Air Quality Health Risk Calculations						
Latitude - Receptor 4						
Annual Concentration (µg/m3)	0.00102					
Based on Risk Assessment Guidelines - Guidance Manual for Preparation of Health Risk Assessments - February 2015						
Unit Risk Factors (https://oehha.ca.gov/media/CPFs042909.pdf)						
Duration (Years)	70					
Age of Person Exposed (Years)	3rd Trimester (0.25)	0-2	2-9	2-16	16-30	16-70
Cair (annual)	0.00102	0.00102	0.00102	0.00102	0.00102	0.00102
Breathing Rate per agegroup BR/BW	361	1090	861	745	335	290
A (Default is 1)	1	1	1	1	1	1
Exposure Frequency = EF (days/365days)	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
10 ⁻⁶ Microgram to Milligram / liters to m3	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
Dose-inh	0.00000035	0.00000107	0.00000084	0.00000073	0.00000033	0.00000028
Exposure Duration (years)	70					
potency factor for Diesel	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Age Sensitivity Factor	10	10	3	3	1	1
ED	0.25	2	7	14	14	54
AT	70	70	70	70	70	70
FAH	0.85	0.85	0.72	0.72	0.73	0.73
Risk for Each Age Group per million	1.18041E-08 0.0118	2.85129E-07 0.2851	2.00318E-07 0.2003	3.4666E-07 0.3467	5.26819E-08 0.0527	1.75906E-07 0.1759
Cancer Risk Per Million 9-years	0.497					
Cancer Risk Per Million 30-years	0.696					
Cancer Risk Per Million 70-years	0.819					

Attachment B

Air Quality Health Risk Calculations						
Latitude - Receptor 5						
Annual Concentration (µg/m3)	0.00228					
Based on Risk Assessment Guidelines - Guidance Manual for Preparation of Health Risk Assessments - February 2015 Unit Risk Factors (https://oehha.ca.gov/media/CPFs042909.pdf)						
Duration (Years)	70					
Age of Person Exposed (Years)	3rd Trimester (0.25)	0-2	2-9	2-16	16-30	16-70
Cair (annual)	0.00228	0.00228	0.00228	0.00228	0.00228	0.00228
Breathing Rate per agegroup BR/BW	361	1090	861	745	335	290
A (Default is 1)	1	1	1	1	1	1
Exposure Frequency = EF (days/365days)	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
10 ⁻⁶ Microgram to Milligram / liters to m3	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
Dose-inh	0.00000079	0.00000239	0.00000188	0.00000163	0.00000073	0.00000063
Exposure Duration (years)	70					
potency factor for Diesel	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Age Sensitivity Factor	10	10	3	3	1	1
ED	0.25	2	7	14	14	54
AT	70	70	70	70	70	70
FAH	0.85	0.85	0.72	0.72	0.73	0.73
Risk for Each Age Group per million	2.63856E-08 0.0264	6.37347E-07 0.6373	4.47771E-07 0.4478	7.74888E-07 0.7749	1.1776E-07 0.1178	3.93202E-07 0.3932
Cancer Risk Per Million 9-years	1.112					
Cancer Risk Per Million 30-years	1.556					
Cancer Risk Per Million 70-years	1.832					

Attachment B

Air Quality Health Risk Calculations						
Latitude - Receptor 6						
Annual Concentration (µg/m3)	0.00316					
Based on Risk Assessment Guidelines - Guidance						
Manual for Preparation of Health Risk						
Assessments - February 2015						
Unit Risk Factors						
(https://oehha.ca.gov/media/CPFs042909.pdf)						
Duration (Years)	70					
Age of Person Exposed (Years)	3rd Trimester (0.25)	0-2	2-9	2-16	16-30	16-70
Cair (annual)	0.00316	0.00316	0.00316	0.00316	0.00316	0.00316
Breathing Rate per agegroup BR/BW	361	1090	861	745	335	290
A (Default is 1)	1	1	1	1	1	1
Exposure Frequency = EF (days/365days)	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
10 ⁻⁶ -6 Microgram to Milligram / liters to m3	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
Dose-inh	0.00000110	0.00000331	0.00000261	0.00000226	0.00000102	0.00000088
Exposure Duration (years)	70					
potency factor for Diesel	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Age Sensitivity Factor	10	10	3	3	1	1
ED	0.25	2	7	14	14	54
AT	70	70	70	70	70	70
FAH	0.85	0.85	0.72	0.72	0.73	0.73
Risk for Each Age Group	3.65695E-08	8.83341E-07	6.20594E-07	1.07397E-06	1.63211E-07	5.44964E-07
per million	0.0366	0.8833	0.6206	1.0740	0.1632	0.5450
Cancer Risk Per Million 9-years	1.541					
Cancer Risk Per Million 30-years	2.157					
Cancer Risk Per Million 70-years	2.539					

Attachment B

Air Quality Health Risk Calculations						
Latitude - Receptor 7						
Annual Concentration ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.00348					
Based on Risk Assessment Guidelines - Guidance Manual for Preparation of Health Risk Assessments - February 2015 Unit Risk Factors (https://oehha.ca.gov/media/CPFs042909.pdf)						
Duration (Years)	70					
Age of Person Exposed (Years)	3rd Trimester (0.25)	0-2	2-9	2-16	16-30	16-70
Cair (annual)	0.00348	0.00348	0.00348	0.00348	0.00348	0.00348
Breathing Rate per agegroup BR/BW A (Default is 1)	361	1090	861	745	335	290
Exposure Frequency = EF (days/365days)	1	1	1	1	1	1
10 ⁻⁶ Microgram to Milligram / liters to m3	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
Dose-inh	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
Exposure Duration (years)	0.0000121	0.0000364	0.0000288	0.0000249	0.0000112	0.0000097
potency factor for Diesel	70	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Age Sensitivity Factor	1.1	10	3	3	1	1
ED	0.25	2	7	14	14	54
AT	70	70	70	70	70	70
FAH	0.85	0.85	0.72	0.72	0.73	0.73
Risk for Each Age Group per million	4.02727E-08	9.72793E-07	6.83439E-07	1.18272E-06	1.79738E-07	6.0015E-07
	0.0403	0.9728	0.6834	1.1827	0.1797	0.6001
Cancer Risk Per Million 9-years	1.697					
Cancer Risk Per Million 30-years	2.376					
Cancer Risk Per Million 70-years	2.796					

Attachment B

Air Quality Health Risk Calculations						
Latitude - Receptor 8						
Annual Concentration (µg/m3)	0.00354					
Based on Risk Assessment Guidelines - Guidance Manual for Preparation of Health Risk Assessments - February 2015 Unit Risk Factors (https://oehha.ca.gov/media/CPFs042909.pdf)						
Duration (Years)	70					
Age of Person Exposed (Years)	3rd Trimester (0.25)	0-2	2-9	2-16	16-30	16-70
Cair (annual)	0.00354	0.00354	0.00354	0.00354	0.00354	0.00354
Breathing Rate per agegroup BR/BW	361	1090	861	745	335	290
A (Default is 1)	1	1	1	1	1	1
Exposure Frequency = EF (days/365days)	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
10 ⁻⁶ Microgram to Milligram / liters to m3	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
Dose-inh	0.00000123	0.00000370	0.00000293	0.00000253	0.00000114	0.00000099
Exposure Duration (years)	70					
potency factor for Diesel	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Age Sensitivity Factor	10	10	3	3	1	1
ED	0.25	2	7	14	14	54
AT	70	70	70	70	70	70
FAH	0.85	0.85	0.72	0.72	0.73	0.73
Risk for Each Age Group per million	4.09671E-08 0.0410	9.89566E-07 0.9896	6.95223E-07 0.6952	1.20312E-06 1.2031	1.82837E-07 0.1828	6.10497E-07 0.6105
Cancer Risk Per Million 9-years	1.726					
Cancer Risk Per Million 30-years	2.416					
Cancer Risk Per Million 70-years	2.844					

Attachment B

Air Quality Health Risk Calculations						
Latitude - Receptor 9						
Annual Concentration (µg/m3)	0.00273					
Based on Risk Assessment Guidelines - Guidance Manual for Preparation of Health Risk Assessments - February 2015 Unit Risk Factors (https://oehha.ca.gov/media/CPFs042909.pdf)						
Duration (Years)	70					
Age of Person Exposed (Years)	3rd Trimester (0.25)	0-2	2-9	2-16	16-30	16-70
Cair (annual)	0.00273	0.00273	0.00273	0.00273	0.00273	0.00273
Breathing Rate per agegroup BR/BW	361	1090	861	745	335	290
A (Default is 1)	1	1	1	1	1	1
Exposure Frequency = EF (days/365days)	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
10 ⁻⁶ Microgram to Milligram / liters to m3	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
Dose-inh	0.00000095	0.00000286	0.00000226	0.00000195	0.00000088	0.00000076
Exposure Duration (years)	70					
potency factor for Diesel	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Age Sensitivity Factor	10	10	3	3	1	1
ED	0.25	2	7	14	14	54
AT	70	70	70	70	70	70
FAH	0.85	0.85	0.72	0.72	0.73	0.73
Risk for Each Age Group per million	3.15933E-08 0.0316	7.6314E-07 0.7631	5.36146E-07 0.5361	9.27826E-07 0.9278	1.41002E-07 0.1410	4.70807E-07 0.4708
Cancer Risk Per Million 9-years	1.331					
Cancer Risk Per Million 30-years	1.864					
Cancer Risk Per Million 70-years	2.193					

Attachment B

Air Quality Health Risk Calculations						
Latitude - Receptor 10						
Annual Concentration ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.00275					
Based on Risk Assessment Guidelines - Guidance Manual for Preparation of Health Risk Assessments - February 2015						
Unit Risk Factors (https://oehha.ca.gov/media/CPFs042909.pdf)						
Duration (Years)	70					
Age of Person Exposed (Years)	3rd Trimester (0.25)	0-2	2-9	2-16	16-30	16-70
Cair (annual)	0.00275	0.00275	0.00275	0.00275	0.00275	0.00275
Breathing Rate per agegroup BR/BW	361	1090	861	745	335	290
A (Default is 1)	1	1	1	1	1	1
Exposure Frequency = EF (days/365days)	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
10^{-6} Microgram to Milligram / liters to m^3	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
Dose-inh	0.00000095	0.00000288	0.00000227	0.00000197	0.00000088	0.00000077
Exposure Duration (years)	70					
potency factor for Diesel	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Age Sensitivity Factor	10	10	3	3	1	1
ED	0.25	2	7	14	14	54
AT	70	70	70	70	70	70
FAH	0.85	0.85	0.72	0.72	0.73	0.73
Risk for Each Age Group per million	3.18247E-08 0.0318	7.6873E-07 0.7687	5.40074E-07 0.5401	9.34623E-07 0.9346	1.42035E-07 0.1420	4.74256E-07 0.4743
Cancer Risk Per Million 9-years	1.341					
Cancer Risk Per Million 30-years	1.877					
Cancer Risk Per Million 70-years	2.209					